



Grade 3



TERM 3






HL SES







WORKSHEET

PACK

MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	tshelela	tshaba	tshomo	tshukudu	
		nkgono	nkgella	nkgo	nkgadisa	
	BALA	Khumo, Bonga le Bantu ba ne ba ile ha nkgono. Nkgono o ile a ba neha nkgo. "Tsamayang le ilo nkgella metsi bana ba ka." Ho rialo nkgono. Khumo o ile a nka nkgo eo ho nkgono. Tseleng ba ile ba dula fatshe ho nka kgefutso. Ha ba ntse dutse bafatshe Bantu o ile a ba qoqela tshomo eo nkgono a kileng a ba balla yona. Tshomo eo e ne e le ya tshukudu e bohale. Batho ba bangata ba ne ba tshaba tshukudu ena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. Khumo, bonga le bantu ba ne ba ile ha nkgono 2. nkgono o ile a ba neha eng 3. bantu o ile a ba qoqela tshomo				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntsu	ntseba	ntsipa	ntsebisa	
		ntsoma	ntsipile	ntsodise	ntsamaela	
	BALA	Khumo o ile a dula fatshe hape. O ne a bona ntsu e ntsho e kgolo. Le Bantu le Bonga ba bona ntsu eo. Ntsu e ne e fofela fatshe. Ho ne ho bonahala eka ntsu eo e fofela ho bona. Bantu o ile a tsipa Khumo. "O ntsipela eng monna?" Khumo a mmotsa. "O ntsipile ha bohloko." "O a ntseba nna hore ke tsipa ha bohloko." Bantu a araba.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a ileng a dula fatshe hape? _____ o ile a dula fatshe hape. O ne a bona eng? O ne a bona _____ e _____. Ke mantswe afe a hlalosang diaparo? a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: kgefutso Ngola potso ka: ntseba</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntho	nthula	nthunya	nthetsa	
		ntholla	nthudisa	nthudisitse	nthiba	
	BALA	<p>Nthabiseng Nthethe ke motho wa ntho tse ngata. Maobane o ile a nthetsa ha a mpoella hore Khumo le Bonga ba batla ho nthunya ka keti. Ke ne ke tshohile hoo ke ileng ka be ka lla. Bantu o ile a nthudisa ha ke ntse ke lla. O nthudisitse nakonyana fela yaba ke a thola. Bantu o ile a kopa Nthabiseng hore a tlohelle ho nthetsa.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane Nthabiseng Nthethe o ile a etsa eng? O ile a _____. Ke mang a ileng a nthudisa? Maobane o ile a _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: ntho Ngola potso ka: nthiba</p>

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Khumo

Bonga

Bantu

kgefutso

dula



BITSA MODUMO

ntsu

ntho

ntsoma

nthetsa

ntsebisa

ntholla

ntsipa

nthiba







BALA







Bosiung boo ha Khumo a robetse betheng, o ile a nahana ka nako eo a neng a qala sekolong, pele a tseba Bonga le Bantu. O ne a dula a le mong ka nako ya kgefutso. O ne a sena metswalle. Ho ne ho se monate ho dula a le mong. Haholoholo ka nako ya kgefutso. O ne a na a na le tshepo ya hore ho be le motho ya dulang le yena. Sena se etsa hore Khumo a nahane ka moo le yena a ka thusang Thomas ka teng. Khumo o batla ho ba motswalle a lokileng





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bosiung boo Khumo o ne a robetse kae? Khumo o ne a robetse _____.2. O ile a nahana ka eng? O ile a nahana ka _____.3. Ke lentswe lefe le hlalosing motswalle eo Khumo a batlang ho ba ena? Lentswe le hlalosing ke _____.4. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____



LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. o ne a dula a le mong ka noka ya kgefutso2. O ne a seba matswalla3. dula mong. Ho ne se ho monate ho le a




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	tshelela	tshaba	tshomo	tshukudu	
		nkgono	nkgella	nkgo	nkgadisa	
	BALA	Khumo, Bonga le Bantu ba ne ba ile ha nkgono. Nkgono o ile a ba neha nkgo. "Tsamayang le ilo nkgella metsi bana ba ka." Ho rialo nkgono. Khumo o ile a nka nkgo eo ho nkgono. Tseleng ba ile ba dula fatshe ho nka kgefutso. Ha ba ntse dutse bafatshe Bantu o ile a ba qoqela tshomo eo nkgono a kileng a ba balla yona. Tshomo eo e ne e le ya tshukudu e bohale. Batho ba bangata ba ne ba tshaba tshukudu ena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2




	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. Khumo, bonga le bantu ba ne ba ile ha nkgono 2. nkgono o ile a ba neha eng 3. bantu o ile a ba qoqela tshomo				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntsu	ntseba	ntsipa	ntsebisa	
		ntsoma	ntsipile	ntsodise	ntsamaela	
	BALA	Khumo o ile a dula fatshe hape. O ne a bona ntsu e ntsho e kgolo. Le Bantu le Bonga ba bona ntsu eo. Ntsu e ne e fofela fatshe. Ho ne ho bonahala eka ntsu eo e fofela ho bona. Bantu o ile a tsipa Khumo. "O ntsipela eng monna?" Khumo a mmotsa. "O ntsipile ha bohloko." "O a ntseba nna hore ke tsipa ha bohloko." Bantu a araba.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a ileng a dula fatshe hape? _____ o ile a dula fatshe hape. O ne a bona eng? O ne a bona _____ e _____. Ke mantswe afe a hlalosang diaparo? a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: kgefutso Ngola potso ka: ntseba</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntho	nthula	nthunya	nthetsa	
		ntholla	nthudisa	nthudisitse	nthiba	
	BALA	<p>Nthabiseng Nthethe ke motho wa ntho tse ngata. Maobane o ile a nthetsa ha a mpoella hore Khumo le Bonga ba batla ho nthunya ka keti. Ke ne ke tshohile hoo ke ileng ka be ka lla. Bantu o ile a nthudisa ha ke ntse ke lla. O nthudisitse nakonyana fela yaba ke a thola. Bantu o ile a kopa Nthabiseng hore a tlohelle ho nthetsa.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane Nthabiseng Nthethe o ile a etsa eng? O ile a _____. Ke mang a ileng a nthudisa? Maobane o ile a _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: ntho Ngola potso ka: nthiba</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntsu	ntho	ntsoma	nthetsa	
		ntsebisa	ntholla	ntsipa	nthiba	







BALA







Bosiung boo ha Khumo a robetse betheng, o ile a nahana ka nako eo a neng a qala sekolong, pele a tseba Bonga le Bantu. O ne a dula a le mong ka nako ya kgefutso. O ne a sena metswalle. Ho ne ho se monate ho dula a le mong. Haholoholo ka nako ya kgefutso. O ne a na a na le tshepo ya hore ho be le motho ya dulang le yena. Sena se etsa hore Khumo a nahane ka moo le yena a ka thusang Thomas ka teng. Khumo o batla ho ba motswalle a lokileng





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bosiung boo Khumo o ne a robetse kae? Khumo o ne a robetse _____.2. O ile a nahana ka eng? O ile a nahana ka _____.3. Ke lentswe lefe le hlalosing motswalle eo Khumo a batlang ho ba ena? Lentswe le hlalosing ke _____.4. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. o ne a dula a le mong ka noka ya kgefutso2. O ne a seba matswalla3. dula mong. Ho ne se ho monate ho le a




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	tshelera	tshaba	tshomo	tshukudu	
		nkgono	nkgella	nkgo	nkgadisa	
	BALA	Khumo, Bonga le Bantu ba ne ba ile ha nkgono. Nkgono o ile a ba neha nkgo. "Tsamayang le ilo nkgella metsi bana ba ka." Ho rialo nkgono. Khumo o ile a nka nkgo eo ho nkgono. Tseleng ba ile ba dula fatshe ho nka kgefutso. Ha ba ntse dutse bafatshe Bantu o ile a ba qoqela tshomo eo nkgono a kileng a ba balla yona. Tshomo eo e ne e le ya tshukudu e bohale. Batho ba bangata ba ne ba tshaba tshukudu ena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. Khumo, bonga le bantu ba ne ba ile ha nkgono 2. nkgono o ile a ba neha eng 3. bantu o ile a ba qoqela tshomo				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntsu	ntseba	ntsipa	ntsebisa	
		ntsoma	ntsipile	ntsodise	ntsamaela	
	BALA	Khumo o ile a dula fatshe hape. O ne a bona ntsu e ntsho e kgolo. Le Bantu le Bonga ba bona ntsu eo. Ntsu e ne e fofela fatshe. Ho ne ho bonahala eka ntsu eo e fofela ho bona. Bantu o ile a tsipa Khumo. "O ntsipela eng monna?" Khumo a mmotsa. "O ntsipile ha bohloko." "O a ntseba nna hore ke tsipa ha bohloko." Bantu a araba.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a ileng a dula fatshe hape? _____ o ile a dula fatshe hape. O ne a bona eng? O ne a bona _____ e _____. Ke mantswe afe a hlalosing diaparo? a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: kgefutso Ngola potso ka: ntseba</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntho	nthula	nthunya	nthetsa	
		ntholla	nthudisa	nthudisitse	nthiba	
	BALA	<p>Nthabiseng Nthethe ke motho wa ntho tse ngata. Maobane o ile a nthetsa ha a mpoella hore Khumo le Bonga ba batla ho nthunya ka keti. Ke ne ke tshohile hoo ke ileng ka be ka lla. Bantu o ile a nthudisa ha ke ntse ke lla. O nthudisitse nakonyana fela yaba ke a thola. Bantu o ile a kopa Nthabiseng hore a tlohelle ho nthetsa.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane Nthabiseng Nthethe o ile a etsa eng? O ile a _____. Ke mang a ileng a nthudisa? Maobane o ile a _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: ntho Ngola potso ka: nthiba</p>

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Khumo

Bonga

Bantu

kgefutso

dula



BITSA MODUMO

ntsu

ntho

ntsoma

nthetsa

ntsebisa

ntholla

ntsipa

nthiba







BALA







Bosiung boo ha Khumo a robetse betheng, o ile a nahana ka nako eo a neng a qala sekolong, pele a tseba Bonga le Bantu. O ne a dula a le mong ka nako ya kgefutso. O ne a sena metswalle. Ho ne ho se monate ho dula a le mong. Haholoholo ka nako ya kgefutso. O ne a na a na le tshepo ya hore ho be le motho ya dulang le yena. Sena se etsa hore Khumo a nahane ka moo le yena a ka thusang Thomas ka teng. Khumo o batla ho ba motswalle a lokileng





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bosiung boo Khumo o ne a robetse kae? Khumo o ne a robetse _____.2. O ile a nahana ka eng? O ile a nahana ka _____.3. Ke lentswe lefe le hlalosing motswalle eo Khumo a batlang ho ba ena? Lentswe le hlalosing ke _____.4. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____



LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. o ne a dula a le mong ka noka ya kgefutso2. O ne a seba matswalla3. dula mong. Ho ne se ho monate ho le a




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	tshelela	tshaba	tshomo	tshukudu	
		nkgono	nkgella	nkgo	nkgadisa	
	BALA	Khumo, Bonga le Bantu ba ne ba ile ha nkgono. Nkgono o ile a ba neha nkgo. "Tsamayang le ilo nkgella metsi bana ba ka." Ho rialo nkgono. Khumo o ile a nka nkgo eo ho nkgono. Tseleng ba ile ba dula fatshe ho nka kgefutso. Ha ba ntse dutse bafatshe Bantu o ile a ba qoqela tshomo eo nkgono a kileng a ba balla yona. Tshomo eo e ne e le ya tshukudu e bohale. Batho ba bangata ba ne ba tshaba tshukudu ena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2




	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. Khumo, bonga le bantu ba ne ba ile ha nkgono 2. nkgono o ile a ba neha eng 3. bantu o ile a ba qoqela tshomo				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntsu	ntseba	ntsipa	ntsebisa	
		ntsoma	ntsipile	ntsodise	ntsamaela	
	BALA	Khumo o ile a dula fatshe hape. O ne a bona ntsu e ntsho e kgolo. Le Bantu le Bonga ba bona ntsu eo. Ntsu e ne e fofela fatshe. Ho ne ho bonahala eka ntsu eo e fofela ho bona. Bantu o ile a tsipa Khumo. "O ntsipela eng monna?" Khumo a mmotsa. "O ntsipile ha bohloko." "O a ntseba nna hore ke tsipa ha bohloko." Bantu a araba.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a ileng a dula fatshe hape? _____ o ile a dula fatshe hape. O ne a bona eng? O ne a bona _____ e _____. Ke mantswe afe a hlalosing diaparo? a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: kgefutso Ngola potso ka: ntseba</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntho	nthula	nthunya	nthetsa	
		ntholla	nthudisa	nthudisitse	nthiba	
	BALA	<p>Nthabiseng Nthethe ke motho wa ntho tse ngata. Maobane o ile a nthetsa ha a mpoella hore Khumo le Bonga ba batla ho nthunya ka keti. Ke ne ke tshohile hoo ke ileng ka be ka lla. Bantu o ile a nthudisa ha ke ntse ke lla. O nthudisitse nakonyana fela yaba ke a thola. Bantu o ile a kopa Nthabiseng hore a tlohelle ho nthetsa.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane Nthabiseng Nthethe o ile a etsa eng? O ile a _____. Ke mang a ileng a nthudisa? Maobane o ile a _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: ntho Ngola potso ka: nthiba</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntsu	ntho	ntsoma	nthetsa	
		ntsebisa	ntholla	ntsipa	nthiba	







BALA







Bosiung boo ha Khumo a robetse betheng, o ile a nahana ka nako eo a neng a qala sekolong, pele a tseba Bonga le Bantu. O ne a dula a le mong ka nako ya kgefutso. O ne a sena metswalle. Ho ne ho se monate ho dula a le mong. Haholoholo ka nako ya kgefutso. O ne a na a na le tshepo ya hore ho be le motho ya dulang le yena. Sena se etsa hore Khumo a nahane ka moo le yena a ka thusang Thomas ka teng. Khumo o batla ho ba motswalle a lokileng





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bosiung boo Khumo o ne a robetse kae? Khumo o ne a robetse _____.2. O ile a nahana ka eng? O ile a nahana ka _____.3. Ke lentswe lefe le hlalosing motswalle eo Khumo a batlang ho ba ena? Lentswe le hlalosing ke _____.4. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. o ne a dula a le mong ka noka ya kgefutso2. O ne a seba matswalla3. dula mong. Ho ne se ho monate ho le a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 1





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	tshelera	tshaba	tshomo	tshukudu	
		nkgono	nkgella	nkgo	nkgadisa	
	BALA	Khumo, Bonga le Bantu ba ne ba ile ha nkgono. Nkgono o ile a ba neha nkgo. "Tsamayang le ilo nkgella metsi bana ba ka." Ho rialo nkgono. Khumo o ile a nka nkgo eo ho nkgono. Tseleng ba ile ba dula fatshe ho nka kgefutso. Ha ba ntse dutse bafatshe Bantu o ile a ba qoqela tshomo eo nkgono a kileng a ba balla yona. Tshomo eo e ne e le ya tshukudu e bohale. Batho ba bangata ba ne ba tshaba tshukudu ena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. Khumo, bonga le bantu ba ne ba ile ha nkgono 2. nkgono o ile a ba neha eng 3. bantu o ile a ba qoqela tshomo				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntsu	ntseba	ntsipa	ntsebisa	
		ntsoma	ntsipile	ntsodise	ntsamaela	
	BALA	Khumo o ile a dula fatshe hape. O ne a bona ntsu e ntsho e kgolo. Le Bantu le Bonga ba bona ntsu eo. Ntsu e ne e fofela fatshe. Ho ne ho bonahala eka ntsu eo e fofela ho bona. Bantu o ile a tsipa Khumo. "O ntsipela eng monna?" Khumo a mmotsa. "O ntsipile ha bohloko." "O a ntseba nna hore ke tsipa ha bohloko." Bantu a araba.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a ileng a dula fatshe hape? _____ o ile a dula fatshe hape. O ne a bona eng? O ne a bona _____ e _____. Ke mantswe afe a hlalosang diaparo? a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: kgefutso Ngola potso ka: ntseba</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntho	nthula	nthunya	nthetsa	
		ntholla	nthudisa	nthudisitse	nthiba	
	BALA	<p>Nthabiseng Nthethe ke motho wa ntho tse ngata. Maobane o ile a nthetsa ha a mpoella hore Khumo le Bonga ba batla ho nthunya ka keti. Ke ne ke tshohile hoo ke ileng ka be ka lla. Bantu o ile a nthudisa ha ke ntse ke lla. O nthudisitse nakonyana fela yaba ke a thola. Bantu o ile a kopa Nthabiseng hore a tlohelle ho nthetsa.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane Nthabiseng Nthethe o ile a etsa eng? O ile a _____. Ke mang a ileng a nthudisa? Maobane o ile a _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: ntho Ngola potso ka: nthiba</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntsu	ntho	ntsoma	nthetsa	
		ntsebisa	ntholla	ntsipa	nthiba	







BALA







Bosiung boo ha Khumo a robetse betheng, o ile a nahana ka nako eo a neng a qala sekolong, pele a tseba Bonga le Bantu. O ne a dula a le mong ka nako ya kgefutso. O ne a sena metswalle. Ho ne ho se monate ho dula a le mong. Haholoholo ka nako ya kgefutso. O ne a na a na le tshepo ya hore ho be le motho ya dulang le yena. Sena se etsa hore Khumo a nahane ka moo le yena a ka thusang Thomas ka teng. Khumo o batla ho ba metswalle a lokileng





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bosiung boo Khumo o ne a robetse kae? Khumo o ne a robetse _____.2. O ile a nahana ka eng? O ile a nahana ka _____.3. Ke lentswe lefe le hlalosing motswalle eo Khumo a batlang ho ba ena? Lentswe le hlalosing ke _____.4. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____



LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. o ne a dula a le mong ka noka ya kgefutso2. O ne a seba matswalla3. dula mong. Ho ne se ho monate ho le a




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	tshelela	tshaba	tshomo	tshukudu	
		nkgono	nkgella	nkgo	nkgadisa	
	BALA	Khumo, Bonga le Bantu ba ne ba ile ha nkgono. Nkgono o ile a ba neha nkgo. "Tsamayang le ilo nkgella metsi bana ba ka." Ho rialo nkgono. Khumo o ile a nka nkgo eo ho nkgono. Tseleng ba ile ba dula fatshe ho nka kgefutso. Ha ba ntse dutse bafatshe Bantu o ile a ba qoqela tshomo eo nkgono a kileng a ba balla yona. Tshomo eo e ne e le ya tshukudu e bohale. Batho ba bangata ba ne ba tshaba tshukudu ena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2




	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. Khumo, bonga le bantu ba ne ba ile ha nkgono 2. nkgono o ile a ba neha eng 3. bantu o ile a ba qoqela tshomo				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntsu	ntseba	ntsipa	ntsebisa	
		ntsoma	ntsipile	ntsodise	ntsamaela	
	BALA	Khumo o ile a dula fatshe hape. O ne a bona ntsu e ntsho e kgolo. Le Bantu le Bonga ba bona ntsu eo. Ntsu e ne e fofela fatshe. Ho ne ho bonahala eka ntsu eo e fofela ho bona. Bantu o ile a tsipa Khumo. "O ntsipela eng monna?" Khumo a mmotsa. "O ntsipile ha bohloko." "O a ntseba nna hore ke tsipa ha bohloko." Bantu a araba.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a ileng a dula fatshe hape? _____ o ile a dula fatshe hape. O ne a bona eng? O ne a bona _____ e _____. Ke mantswe afe a hlalosang diaparo? a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: kgefutso Ngola potso ka: ntseba</p>





LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntho	nthula	nthunya	nthetsa	
		ntholla	nthudisa	nthudisitse	nthiba	
	BALA	<p>Nthabiseng Nthethe ke motho wa ntho tse ngata. Maobane o ile a nthetsa ha a mpoella hore Khumo le Bonga ba batla ho nthunya ka keti. Ke ne ke tshohile hoo ke ileng ka be ka lla. Bantu o ile a nthudisa ha ke ntse ke lla. O nthudisitse nakonyana fela yaba ke a thola. Bantu o ile a kopa Nthabiseng hore a tlohelle ho nthetsa.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane Nthabiseng Nthethe o ile a etsa eng? O ile a _____. Ke mang a ileng a nthudisa? Maobane o ile a _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: ntho Ngola potso ka: nthiba</p>





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntsu	ntho	ntsoma	nthetsa	
	BALA	ntsebisa	ntholla	ntsipa	nthiba	
						
<p>Bosiung boo ha Khumo a robetse betheng, o ile a nahana ka nako eo a neng a qala sekolong, pele a tseba Bonga le Bantu. O ne a dula a le mong ka nako ya kgefutso. O ne a sena metswalle. Ho ne ho se monate ho dula a le mong. Haholoholo ka nako ya kgefutso. O ne a na a na le tshepo ya hore ho be le motho ya dulang le yena. Sena se etsa hore Khumo a nahane ka moo le yena a ka thusang Thomas ka teng. Khumo o batla ho ba motswalle a lokileng</p>						





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bosiung boo Khumo o ne a robetse kae? Khumo o ne a robetse _____.2. O ile a nahana ka eng? O ile a nahana ka _____.3. Ke lentswe lefe le hlalosing motswalle eo Khumo a batlang ho ba ena? Lentswe le hlalosing ke _____.4. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. o ne a dula a le mong ka noka ya kgefutso2. O ne a seba matswalla3. dula mong. Ho ne se ho monate ho le a

MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	tshelera	tshaba	tshomo	tshukudu	
		nkgono	nkgella	nkgo	nkgadisa	
	BALA	Khumo, Bonga le Bantu ba ne ba ile ha nkgono. Nkgono o ile a ba neha nkgo. "Tsamayang le ilo nkgella metsi bana ba ka." Ho rialo nkgono. Khumo o ile a nka nkgo eo ho nkgono. Tseleng ba ile ba dula fatshe ho nka kgefutso. Ha ba ntse dutse bafatshe Bantu o ile a ba qoqela tshomo eo nkgono a kileng a ba balla yona. Tshomo eo e ne e le ya tshukudu e bohale. Batho ba bangata ba ne ba tshaba tshukudu ena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. Khumo, bonga le bantu ba ne ba ile ha nkgono 2. nkgono o ile a ba neha eng 3. bantu o ile a ba qoqela tshomo				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntsu	ntseba	ntsipa	ntsebisa	
		ntsoma	ntsipile	ntsodise	ntsamaela	
	BALA	Khumo o ile a dula fatshe hape. O ne a bona ntsu e ntsho e kgolo. Le Bantu le Bonga ba bona ntsu eo. Ntsu e ne e fofela fatshe. Ho ne ho bonahala eka ntsu eo e fofela ho bona. Bantu o ile a tsipa Khumo. "O ntsipela eng monna?" Khumo a mmotsa. "O ntsipile ha bohloko." "O a ntseba nna hore ke tsipa ha bohloko." Bantu a araba.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a ileng a dula fatshe hape? _____ o ile a dula fatshe hape. O ne a bona eng? O ne a bona _____ e _____. Ke mantswe afe a hlalosang diaparo? a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: kgefutso Ngola potso ka: ntseba</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntho	nthula	nthunya	nthetsa	
		ntholla	nthudisa	nthudisitse	nthiba	
	BALA	<p>Nthabiseng Nthethe ke motho wa ntho tse ngata. Maobane o ile a nthetsa ha a mpoella hore Khumo le Bonga ba batla ho nthunya ka keti. Ke ne ke tshohile hoo ke ileng ka be ka lla. Bantu o ile a nthudisa ha ke ntse ke lla. O nthudisitse nakonyana fela yaba ke a thola. Bantu o ile a kopa Nthabiseng hore a tlohelle ho nthetsa.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane Nthabiseng Nthethe o ile a etsa eng? O ile a _____. Ke mang a ileng a nthudisa? Maobane o ile a _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: ntho Ngola potso ka: nthiba</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntsu	ntho	ntsoma	nthetsa	
		ntsebisa	ntholla	ntsipa	nthiba	







BALA







Bosiung boo ha Khumo a robetse betheng, o ile a nahana ka nako eo a neng a qala sekolong, pele a tseba Bonga le Bantu. O ne a dula a le mong ka nako ya kgefutso. O ne a sena metswalle. Ho ne ho se monate ho dula a le mong. Haholoholo ka nako ya kgefutso. O ne a na a na le tshepo ya hore ho be le motho ya dulang le yena. Sena se etsa hore Khumo a nahane ka moo le yena a ka thusang Thomas ka teng. Khumo o batla ho ba metswalle a lokileng





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bosiung boo Khumo o ne a robetse kae? Khumo o ne a robetse _____.2. O ile a nahana ka eng? O ile a nahana ka _____.3. Ke lentswe lefe le hlalosing motswalle eo Khumo a batlang ho ba ena? Lentswe le hlalosing ke _____.4. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. o ne a dula a le mong ka noka ya kgefutso2. O ne a seba matswalla3. dula mong. Ho ne se ho monate ho le a

MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	tshelela	tshaba	tshomo	tshukudu	
		nkgono	nkgella	nkgo	nkgadisa	
	BALA	Khumo, Bonga le Bantu ba ne ba ile ha nkgono. Nkgono o ile a ba neha nkgo. "Tsamayang le ilo nkgella metsi bana ba ka." Ho rialo nkgono. Khumo o ile a nka nkgo eo ho nkgono. Tseleng ba ile ba dula fatshe ho nka kgefutso. Ha ba ntse dutse bafatshe Bantu o ile a ba qoqela tshomo eo nkgono a kileng a ba balla yona. Tshomo eo e ne e le ya tshukudu e bohale. Batho ba bangata ba ne ba tshaba tshukudu ena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2




	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. Khumo, bonga le bantu ba ne ba ile ha nkgono 2. nkgono o ile a ba neha eng 3. bantu o ile a ba qoqela tshomo				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntsu	ntseba	ntsipa	ntsebisa	
		ntsoma	ntsipile	ntsodise	ntsamaela	
	BALA	Khumo o ile a dula fatshe hape. O ne a bona ntsu e ntsho e kgolo. Le Bantu le Bonga ba bona ntsu eo. Ntsu e ne e fofela fatshe. Ho ne ho bonahala eka ntsu eo e fofela ho bona. Bantu o ile a tsipa Khumo. "O ntsipela eng monna?" Khumo a mmotsa. "O ntsipile ha bohloko." "O a ntseba nna hore ke tsipa ha bohloko." Bantu a araba.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a ileng a dula fatshe hape? _____ o ile a dula fatshe hape. O ne a bona eng? O ne a bona _____ e _____. Ke mantswe afe a hlalosang diaparo? a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: kgefutso Ngola potso ka: ntseba</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntho	nthula	nthunya	nthetsa	
		ntholla	nthudisa	nthudisitse	nthiba	
	BALA	<p>Nthabiseng Nthethe ke motho wa ntho tse ngata. Maobane o ile a nthetsa ha a mpoella hore Khumo le Bonga ba batla ho nthunya ka keti. Ke ne ke tshohile hoo ke ileng ka be ka lla. Bantu o ile a nthudisa ha ke ntse ke lla. O nthudisitse nakonyana fela yaba ke a thola. Bantu o ile a kopa Nthabiseng hore a tlohelle ho nthetsa.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane Nthabiseng Nthethe o ile a etsa eng? O ile a _____. Ke mang a ileng a nthudisa? Maobane o ile a _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: ntho Ngola potso ka: nthiba</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntsu	ntho	ntsoma	nthetsa	
		ntsebisa	ntholla	ntsipa	nthiba	







BALA







Bosiung boo ha Khumo a robetse betheng, o ile a nahana ka nako eo a neng a qala sekolong, pele a tseba Bonga le Bantu. O ne a dula a le mong ka nako ya kgefutso. O ne a sena metswalle. Ho ne ho se monate ho dula a le mong. Haholoholo ka nako ya kgefutso. O ne a na a na le tshepo ya hore ho be le motho ya dulang le yena. Sena se etsa hore Khumo a nahane ka moo le yena a ka thusang Thomas ka teng. Khumo o batla ho ba metswalle a lokileng





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bosiung boo Khumo o ne a robetse kae? Khumo o ne a robetse _____.2. O ile a nahana ka eng? O ile a nahana ka _____.3. Ke lentswe lefe le hlalosing motswalle eo Khumo a batlang ho ba ena? Lentswe le hlalosing ke _____.4. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. o ne a dula a le mong ka noka ya kgefutso2. O ne a seba matswalla3. dula mong. Ho ne se ho monate ho le a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 1





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	tshelela	tshaba	tshomo	tshukudu	
		nkgono	nkgella	nkgo	nkgadisa	
	BALA	Khumo, Bonga le Bantu ba ne ba ile ha nkgono. Nkgono o ile a ba neha nkgo. "Tsamayang le ilo nkgella metsi bana ba ka." Ho rialo nkgono. Khumo o ile a nka nkgo eo ho nkgono. Tseleng ba ile ba dula fatshe ho nka kgefutso. Ha ba ntse dutse bafatshe Bantu o ile a ba qoqela tshomo eo nkgono a kileng a ba balla yona. Tshomo eo e ne e le ya tshukudu e bohale. Batho ba bangata ba ne ba tshaba tshukudu ena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. Khumo, bonga le bantu ba ne ba ile ha nkgono 2. nkgono o ile a ba neha eng 3. bantu o ile a ba qoqela tshomo				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntsu	ntseba	ntsipa	ntsebisa	
		ntsoma	ntsipile	ntsodise	ntsamaela	
	BALA	Khumo o ile a dula fatshe hape. O ne a bona ntsu e ntsho e kgolo. Le Bantu le Bonga ba bona ntsu eo. Ntsu e ne e fofela fatshe. Ho ne ho bonahala eka ntsu eo e fofela ho bona. Bantu o ile a tsipa Khumo. "O ntsipela eng monna?" Khumo a mmotsa. "O ntsipile ha bohloko." "O a ntseba nna hore ke tsipa ha bohloko." Bantu a araba.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a ileng a dula fatshe hape? _____ o ile a dula fatshe hape. O ne a bona eng? O ne a bona _____ e _____. Ke mantswe afe a hlalosang diaparo? a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: kgefutso Ngola potso ka: ntseba</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntho	nthula	nthunya	nthetsa	
		ntholla	nthudisa	nthudisitse	nthiba	
	BALA	<p>Nthabiseng Nthethe ke motho wa ntho tse ngata. Maobane o ile a nthetsa ha a mpoella hore Khumo le Bonga ba batla ho nthunya ka keti. Ke ne ke tshohile hoo ke ileng ka be ka lla. Bantu o ile a nthudisa ha ke ntse ke lla. O nthudisitse nakonyana fela yaba ke a thola. Bantu o ile a kopa Nthabiseng hore a tlohelle ho nthetsa.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane Nthabiseng Nthethe o ile a etsa eng? O ile a _____. Ke mang a ileng a nthudisa? Maobane o ile a _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: ntho Ngola potso ka: nthiba</p>

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Khumo

Bonga

Bantu

kgefutso

dula



BITSA MODUMO

ntsu

ntho

ntsoma

nthetsa

ntsebisa

ntholla

ntsipa

nthiba







BALA







Bosiung boo ha Khumo a robetse betheng, o ile a nahana ka nako eo a neng a qala sekolong, pele a tseba Bonga le Bantu. O ne a dula a le mong ka nako ya kgefutso. O ne a sena metswalle. Ho ne ho se monate ho dula a le mong. Haholoholo ka nako ya kgefutso. O ne a na a na le tshepo ya hore ho be le motho ya dulang le yena. Sena se etsa hore Khumo a nahane ka moo le yena a ka thusang Thomas ka teng. Khumo o batla ho ba motswalle a lokileng





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bosiung boo Khumo o ne a robetse kae? Khumo o ne a robetse _____.2. O ile a nahana ka eng? O ile a nahana ka _____.3. Ke lentswe lefe le hlalosing motswalle eo Khumo a batlang ho ba ena? Lentswe le hlalosing ke _____.4. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____



LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. o ne a dula a le mong ka noka ya kgefutso2. O ne a seba matswalla3. dula mong. Ho ne se ho monate ho le a




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	tshelela	tshaba	tshomo	tshukudu	
		nkgono	nkgella	nkgo	nkgadisa	
	BALA	Khumo, Bonga le Bantu ba ne ba ile ha nkgono. Nkgono o ile a ba neha nkgo. "Tsamayang le ilo nkgella metsi bana ba ka." Ho rialo nkgono. Khumo o ile a nka nkgo eo ho nkgono. Tseleng ba ile ba dula fatshe ho nka kgefutso. Ha ba ntse dutse bafatshe Bantu o ile a ba qoqela tshomo eo nkgono a kileng a ba balla yona. Tshomo eo e ne e le ya tshukudu e bohale. Batho ba bangata ba ne ba tshaba tshukudu ena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2




	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. Khumo, bonga le bantu ba ne ba ile ha nkgono 2. nkgono o ile a ba neha eng 3. bantu o ile a ba qoqela tshomo

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntsu	ntseba	ntsipa	ntsebisa	
		ntsoma	ntsipile	ntsodise	ntsamaela	
	BALA	Khumo o ile a dula fatshe hape. O ne a bona ntsu e ntsho e kgolo. Le Bantu le Bonga ba bona ntsu eo. Ntsu e ne e fofela fatshe. Ho ne ho bonahala eka ntsu eo e fofela ho bona. Bantu o ile a tsipa Khumo. "O ntsipela eng monna?" Khumo a mmotsa. "O ntsipile ha bohloko." "O a ntseba nna hore ke tsipa ha bohloko." Bantu a araba.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a ileng a dula fatshe hape? _____ o ile a dula fatshe hape. O ne a bona eng? O ne a bona _____ e _____. Ke mantswe afe a hlalosing diaparo? a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: kgefutso Ngola potso ka: ntseba</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntho	nthula	nthunya	nthetsa	
		ntholla	nthudisa	nthudisitse	nthiba	
	BALA	<p>Nthabiseng Nthethe ke motho wa ntho tse ngata. Maobane o ile a nthetsa ha a mpoella hore Khumo le Bonga ba batla ho nthunya ka keti. Ke ne ke tshohile hoo ke ileng ka be ka lla. Bantu o ile a nthudisa ha ke ntse ke lla. O nthudisitse nakonyana fela yaba ke a thola. Bantu o ile a kopa Nthabiseng hore a tlohelle ho nthetsa.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane Nthabiseng Nthethe o ile a etsa eng? O ile a _____. Ke mang a ileng a nthudisa? Maobane o ile a _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: ntho Ngola potso ka: nthiba</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntsu	ntho	ntsoma	nthetsa	
		ntsebisa	ntholla	ntsipa	nthiba	







BALA







Bosiung boo ha Khumo a robetse betheng, o ile a nahana ka nako eo a neng a qala sekolong, pele a tseba Bonga le Bantu. O ne a dula a le mong ka nako ya kgefutso. O ne a sena metswalle. Ho ne ho se monate ho dula a le mong. Haholoholo ka nako ya kgefutso. O ne a na a na le tshepo ya hore ho be le motho ya dulang le yena. Sena se etsa hore Khumo a nahane ka moo le yena a ka thusang Thomas ka teng. Khumo o batla ho ba motswalle a lokileng





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bosiung boo Khumo o ne a robetse kae? Khumo o ne a robetse _____.2. O ile a nahana ka eng? O ile a nahana ka _____.3. Ke lentswe lefe le hlalosing motswalle eo Khumo a batlang ho ba ena? Lentswe le hlalosing ke _____.4. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. o ne a dula a le mong ka noka ya kgefutso2. O ne a seba matswalla3. dula mong. Ho ne se ho monate ho le a




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	tshelela	tshaba	tshomo	tshukudu	
		nkgono	nkgella	nkgo	nkgadisa	
	BALA	Khumo, Bonga le Bantu ba ne ba ile ha nkgono. Nkgono o ile a ba neha nkgo. "Tsamayang le ilo nkgella metsi bana ba ka." Ho rialo nkgono. Khumo o ile a nka nkgo eo ho nkgono. Tseleng ba ile ba dula fatshe ho nka kgefutso. Ha ba ntse dutse bafatshe Bantu o ile a ba qoqela tshomo eo nkgono a kileng a ba balla yona. Tshomo eo e ne e le ya tshukudu e bohale. Batho ba bangata ba ne ba tshaba tshukudu ena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. Khumo, bonga le bantu ba ne ba ile ha nkgono 2. nkgono o ile a ba neha eng 3. bantu o ile a ba qoqela tshomo

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntsu	ntseba	ntsipa	ntsebisa	
		ntsoma	ntsipile	ntsodise	ntsamaela	
	BALA	Khumo o ile a dula fatshe hape. O ne a bona ntsu e ntsho e kgolo. Le Bantu le Bonga ba bona ntsu eo. Ntsu e ne e fofela fatshe. Ho ne ho bonahala eka ntsu eo e fofela ho bona. Bantu o ile a tsipa Khumo. "O ntsipela eng monna?" Khumo a mmotsa. "O ntsipile ha bohloko." "O a ntseba nna hore ke tsipa ha bohloko." Bantu a araba.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a ileng a dula fatshe hape? _____ o ile a dula fatshe hape. O ne a bona eng? O ne a bona _____ e _____. Ke mantswe afe a hlalosang diaparo? a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: kgefutso Ngola potso ka: ntseba



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntho	nthula	nthunya	nthetsa	
		ntholla	nthudisa	nthudisitse	nthiba	
	BALA	Nthabiseng Nthethe ke motho wa ntho tse ngata. Maobane o ile a nthetsa ha a mpoella hore Khumo le Bonga ba batla ho nthunya ka keti. Ke ne ke tshohile hoo ke ileng ka be ka lla. Bantu o ile a nthudisa ha ke ntse ke lla. O nthudisitse nakonyana fela yaba ke a thola. Bantu o ile a kopa Nthabiseng hore a tlohelle ho nthetsa.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane Nthabiseng Nthethe o ile a etsa eng? O ile a _____. Ke mang a ileng a nthudisa? Maobane o ile a _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: ntho Ngola potso ka: nthiba

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntsu	ntho	ntsoma	nthetsa	
		ntsebisa	ntholla	ntsipa	nthiba	







BALA







Bosiung boo ha Khumo a robetse betheng, o ile a nahana ka nako eo a neng a qala sekolong, pele a tseba Bonga le Bantu. O ne a dula a le mong ka nako ya kgefutso. O ne a sena metswalle. Ho ne ho se monate ho dula a le mong. Haholoholo ka nako ya kgefutso. O ne a na a na le tshepo ya hore ho be le motho ya dulang le yena. Sena se etsa hore Khumo a nahane ka moo le yena a ka thusang Thomas ka teng. Khumo o batla ho ba metswalle a lokileng





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bosiung boo Khumo o ne a robetse kae? Khumo o ne a robetse _____.2. O ile a nahana ka eng? O ile a nahana ka _____.3. Ke lentswe lefe le hlalosing motswalle eo Khumo a batlang ho ba ena? Lentswe le hlalosing ke _____.4. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____



LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. o ne a dula a le mong ka noka ya kgefutso2. O ne a seba matswalla3. dula mong. Ho ne se ho monate ho le a




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	tshelela	tshaba	tshomo	tshukudu	
		nkgono	nkgella	nkgo	nkgadisa	
	BALA	Khumo, Bonga le Bantu ba ne ba ile ha nkgono. Nkgono o ile a ba neha nkgo. "Tsamayang le ilo nkgella metsi bana ba ka." Ho rialo nkgono. Khumo o ile a nka nkgo eo ho nkgono. Tseleng ba ile ba dula fatshe ho nka kgefutso. Ha ba ntse dutse bafatshe Bantu o ile a ba qoqela tshomo eo nkgono a kileng a ba balla yona. Tshomo eo e ne e le ya tshukudu e bohale. Batho ba bangata ba ne ba tshaba tshukudu ena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2




	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. Khumo, bonga le bantu ba ne ba ile ha nkgono 2. nkgono o ile a ba neha eng 3. bantu o ile a ba qoqela tshomo

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntsu	ntseba	ntsipa	ntsebisa	
		ntsoma	ntsipile	ntsodise	ntsamaela	
	BALA	Khumo o ile a dula fatshe hape. O ne a bona ntsu e ntsho e kgolo. Le Bantu le Bonga ba bona ntsu eo. Ntsu e ne e fofela fatshe. Ho ne ho bonahala eka ntsu eo e fofela ho bona. Bantu o ile a tsipa Khumo. "O ntsipela eng monna?" Khumo a mmotsa. "O ntsipile ha bohloko." "O a ntseba nna hore ke tsipa ha bohloko." Bantu a araba.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a ileng a dula fatshe hape? _____ o ile a dula fatshe hape. O ne a bona eng? O ne a bona _____ e _____. Ke mantswe afe a hlalosang diaparo? a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: kgefutso Ngola potso ka: ntseba</p>





LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntho	nthula	nthunya	nthetsa	
		ntholla	nthudisa	nthudisitse	nthiba	
	BALA	<p>Nthabiseng Nthethe ke motho wa ntho tse ngata. Maobane o ile a nthetsa ha a mpoella hore Khumo le Bonga ba batla ho nthunya ka keti. Ke ne ke tshohile hoo ke ileng ka be ka lla. Bantu o ile a nthudisa ha ke ntse ke lla. O nthudisitse nakonyana fela yaba ke a thola. Bantu o ile a kopa Nthabiseng hore a tlohelle ho nthetsa.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane Nthabiseng Nthethe o ile a etsa eng? O ile a _____. Ke mang a ileng a nthudisa? Maobane o ile a _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: ntho Ngola potso ka: nthiba</p>





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntsu	ntho	ntsoma	nthetsa	
		ntsebisa	ntholla	ntsipa	nthiba	
	BALA	 <p data-bbox="406 1310 1540 1724"> Bosiung boo ha Khumo a robetse betheng, o ile a nahana ka nako eo a neng a qala sekolong, pele a tseba Bonga le Bantu. O ne a dula a le mong ka nako ya kgefutso. O ne a sena metswalle. Ho ne ho se monate ho dula a le mong. Haholoholo ka nako ya kgefutso. O ne a na a na le tshepo ya hore ho be le motho ya dulang le yena. Sena se etsa hore Khumo a nahane ka moo le yena a ka thusang Thomas ka teng. Khumo o batla ho ba motswalle a lokileng </p>				





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bosiung boo Khumo o ne a robetse kae? Khumo o ne a robetse _____.2. O ile a nahana ka eng? O ile a nahana ka _____.3. Ke lentswe lefe le hlalosing motswalle eo Khumo a batlang ho ba ena? Lentswe le hlalosing ke _____.4. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. o ne a dula a le mong ka noka ya kgefutso2. O ne a seba matswalla3. dula mong. Ho ne se ho monate ho le a




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	tshelela	tshaba	tshomo	tshukudu	
		nkgono	nkgella	nkgo	nkgadisa	
	BALA	Khumo, Bonga le Bantu ba ne ba ile ha nkgono. Nkgono o ile a ba neha nkgo. "Tsamayang le ilo nkgella metsi bana ba ka." Ho rialo nkgono. Khumo o ile a nka nkgo eo ho nkgono. Tseleng ba ile ba dula fatshe ho nka kgefutso. Ha ba ntse dutse bafatshe Bantu o ile a ba qoqela tshomo eo nkgono a kileng a ba balla yona. Tshomo eo e ne e le ya tshukudu e bohale. Batho ba bangata ba ne ba tshaba tshukudu ena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2



	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. Khumo, bonga le bantu ba ne ba ile ha nkgono 2. nkgono o ile a ba neha eng 3. bantu o ile a ba qoqela tshomo

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntsu	ntseba	ntsipa	ntsebisa	
		ntsoma	ntsipile	ntsodise	ntsamaela	
	BALA	Khumo o ile a dula fatshe hape. O ne a bona ntsu e ntsho e kgolo. Le Bantu le Bonga ba bona ntsu eo. Ntsu e ne e fofela fatshe. Ho ne ho bonahala eka ntsu eo e fofela ho bona. Bantu o ile a tsipa Khumo. "O ntsipela eng monna?" Khumo a mmotsa. "O ntsipile ha bohloko." "O a ntseba nna hore ke tsipa ha bohloko." Bantu a araba.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a ileng a dula fatshe hape? _____ o ile a dula fatshe hape. O ne a bona eng? O ne a bona _____ e _____. Ke mantswe afe a hlalosing diaparo? a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: kgefutso Ngola potso ka: ntseba



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntho	nthula	nthunya	nthetsa	
		ntholla	nthudisa	nthudisitse	nthiba	
	BALA	Nthabiseng Nthethe ke motho wa ntho tse ngata. Maobane o ile a nthetsa ha a mpoella hore Khumo le Bonga ba batla ho nthunya ka keti. Ke ne ke tshohile hoo ke ileng ka be ka lla. Bantu o ile a nthudisa ha ke ntse ke lla. O nthudisitse nakonyana fela yaba ke a thola. Bantu o ile a kopa Nthabiseng hore a tlohelle ho nthetsa.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane Nthabiseng Nthethe o ile a etsa eng? O ile a _____. Ke mang a ileng a nthudisa? Maobane o ile a _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: ntho Ngola potso ka: nthiba

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntsu	ntho	ntsoma	nthetsa	
		ntsebisa	ntholla	ntsipa	nthiba	







BALA







Bosiung boo ha Khumo a robetse betheng, o ile a nahana ka nako eo a neng a qala sekolong, pele a tseba Bonga le Bantu. O ne a dula a le mong ka nako ya kgefutso. O ne a sena metswalle. Ho ne ho se monate ho dula a le mong. Haholoholo ka nako ya kgefutso. O ne a na a na le tshepo ya hore ho be le motho ya dulang le yena. Sena se etsa hore Khumo a nahane ka moo le yena a ka thusang Thomas ka teng. Khumo o batla ho ba motswalle a lokileng





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bosiung boo Khumo o ne a robetse kae? Khumo o ne a robetse _____.2. O ile a nahana ka eng? O ile a nahana ka _____.3. Ke lentswe lefe le hlalosing motswalle eo Khumo a batlang ho ba ena? Lentswe le hlalosing ke _____.4. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____



LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. o ne a dula a le mong ka noka ya kgefutso2. O ne a seba matswalla3. dula mong. Ho ne se ho monate ho le a




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	tshelela	tshaba	tshomo	tshukudu	
		nkgono	nkgella	nkgo	nkgadisa	
	BALA	Khumo, Bonga le Bantu ba ne ba ile ha nkgono. Nkgono o ile a ba neha nkgo. "Tsamayang le ilo nkgella metsi bana ba ka." Ho rialo nkgono. Khumo o ile a nka nkgo eo ho nkgono. Tseleng ba ile ba dula fatshe ho nka kgefutso. Ha ba ntse dutse bafatshe Bantu o ile a ba qoqela tshomo eo nkgono a kileng a ba balla yona. Tshomo eo e ne e le ya tshukudu e bohale. Batho ba bangata ba ne ba tshaba tshukudu ena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2



	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. Khumo, bonga le bantu ba ne ba ile ha nkgono 2. nkgono o ile a ba neha eng 3. bantu o ile a ba qoqela tshomo				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntsu	ntseba	ntsipa	ntsebisa	
		ntsoma	ntsipile	ntsodise	ntsamaela	
	BALA	Khumo o ile a dula fatshe hape. O ne a bona ntsu e ntsho e kgolo. Le Bantu le Bonga ba bona ntsu eo. Ntsu e ne e fofela fatshe. Ho ne ho bonahala eka ntsu eo e fofela ho bona. Bantu o ile a tsipa Khumo. "O ntsipela eng monna?" Khumo a mmotsa. "O ntsipile ha bohloko." "O a ntseba nna hore ke tsipa ha bohloko." Bantu a araba.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a ileng a dula fatshe hape? _____ o ile a dula fatshe hape. O ne a bona eng? O ne a bona _____ e _____. Ke mantswe afe a hlalosang diaparo? a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: kgefutso Ngola potso ka: ntseba</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntho	nthula	nthunya	nthetsa	
		ntholla	nthudisa	nthudisitse	nthiba	
	BALA	<p>Nthabiseng Nthethe ke motho wa ntho tse ngata. Maobane o ile a nthetsa ha a mpoella hore Khumo le Bonga ba batla ho nthunya ka keti. Ke ne ke tshohile hoo ke ileng ka be ka lla. Bantu o ile a nthudisa ha ke ntse ke lla. O nthudisitse nakonyana fela yaba ke a thola. Bantu o ile a kopa Nthabiseng hore a tlohelle ho nthetsa.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane Nthabiseng Nthethe o ile a etsa eng? O ile a _____. Ke mang a ileng a nthudisa? Maobane o ile a _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: ntho Ngola potso ka: nthiba</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntsu	ntho	ntsoma	nthetsa	
		ntsebisa	ntholla	ntsipa	nthiba	







BALA







Bosiung boo ha Khumo a robetse betheng, o ile a nahana ka nako eo a neng a qala sekolong, pele a tseba Bonga le Bantu. O ne a dula a le mong ka nako ya kgefutso. O ne a sena metswalle. Ho ne ho se monate ho dula a le mong. Haholoholo ka nako ya kgefutso. O ne a na a na le tshepo ya hore ho be le motho ya dulang le yena. Sena se etsa hore Khumo a nahane ka moo le yena a ka thusang Thomas ka teng. Khumo o batla ho ba metswalle a lokileng





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bosiung boo Khumo o ne a robetse kae? Khumo o ne a robetse _____.2. O ile a nahana ka eng? O ile a nahana ka _____.3. Ke lentswe lefe le hlalosing motswalle eo Khumo a batlang ho ba ena? Lentswe le hlalosing ke _____.4. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. o ne a dula a le mong ka noka ya kgefutso2. O ne a seba matswalla3. dula mong. Ho ne se ho monate ho le a

MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	tshelela	tshaba	tshomo	tshukudu	
		nkgono	nkgella	nkgo	nkgadisa	
	BALA	Khumo, Bonga le Bantu ba ne ba ile ha nkgono. Nkgono o ile a ba neha nkgo. "Tsamayang le ilo nkgella metsi bana ba ka." Ho rialo nkgono. Khumo o ile a nka nkgo eo ho nkgono. Tseleng ba ile ba dula fatshe ho nka kgefutso. Ha ba ntse dutse bafatshe Bantu o ile a ba qoqela tshomo eo nkgono a kileng a ba balla yona. Tshomo eo e ne e le ya tshukudu e bohale. Batho ba bangata ba ne ba tshaba tshukudu ena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. Khumo, bonga le bantu ba ne ba ile ha nkgono 2. nkgono o ile a ba neha eng 3. bantu o ile a ba qoqela tshomo				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntsu	ntseba	ntsipa	ntsebisa	
		ntsoma	ntsipile	ntsodise	ntsamaela	
	BALA	Khumo o ile a dula fatshe hape. O ne a bona ntsu e ntsho e kgolo. Le Bantu le Bonga ba bona ntsu eo. Ntsu e ne e fofela fatshe. Ho ne ho bonahala eka ntsu eo e fofela ho bona. Bantu o ile a tsipa Khumo. "O ntsipela eng monna?" Khumo a mmotsa. "O ntsipile ha bohloko." "O a ntseba nna hore ke tsipa ha bohloko." Bantu a araba.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a ileng a dula fatshe hape? _____ o ile a dula fatshe hape. O ne a bona eng? O ne a bona _____ e _____. Ke mantswe afe a hlalosang diaparo? a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: kgefutso Ngola potso ka: ntseba</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntho	nthula	nthunya	nthetsa	
		ntholla	nthudisa	nthudisitse	nthiba	
	BALA	<p>Nthabiseng Nthethe ke motho wa ntho tse ngata. Maobane o ile a nthetsa ha a mpoella hore Khumo le Bonga ba batla ho nthunya ka keti. Ke ne ke tshohile hoo ke ileng ka be ka lla. Bantu o ile a nthudisa ha ke ntse ke lla. O nthudisitse nakonyana fela yaba ke a thola. Bantu o ile a kopa Nthabiseng hore a tlohelle ho nthetsa.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane Nthabiseng Nthethe o ile a etsa eng? O ile a _____. Ke mang a ileng a nthudisa? Maobane o ile a _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: ntho Ngola potso ka: nthiba</p>

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Khumo

Bonga

Bantu

kgefutso

dula



BITSA MODUMO

ntsu

ntho

ntsoma

nthetsa

ntsebisa

ntholla

ntsipa

nthiba







BALA







Bosiung boo ha Khumo a robetse betheng, o ile a nahana ka nako eo a neng a qala sekolong, pele a tseba Bonga le Bantu. O ne a dula a le mong ka nako ya kgefutso. O ne a sena metswalle. Ho ne ho se monate ho dula a le mong. Haholoholo ka nako ya kgefutso. O ne a na a na le tshepo ya hore ho be le motho ya dulang le yena. Sena se etsa hore Khumo a nahane ka moo le yena a ka thusang Thomas ka teng. Khumo o batla ho ba motswalle a lokileng





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bosiung boo Khumo o ne a robetse kae? Khumo o ne a robetse _____.2. O ile a nahana ka eng? O ile a nahana ka _____.3. Ke lentswe lefe le hlalosing motswalle eo Khumo a batlang ho ba ena? Lentswe le hlalosing ke _____.4. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____



LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. o ne a dula a le mong ka noka ya kgefutso2. O ne a seba matswalla3. dula mong. Ho ne se ho monate ho le a




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	tshelera	tshaba	tshomo	tshukudu	
		nkgono	nkgella	nkgo	nkgadisa	
	BALA	Khumo, Bonga le Bantu ba ne ba ile ha nkgono. Nkgono o ile a ba neha nkgo. "Tsamayang le ilo nkgella metsi bana ba ka." Ho rialo nkgono. Khumo o ile a nka nkgo eo ho nkgono. Tseleng ba ile ba dula fatshe ho nka kgefutso. Ha ba ntse dutse bafatshe Bantu o ile a ba qoqela tshomo eo nkgono a kileng a ba balla yona. Tshomo eo e ne e le ya tshukudu e bohale. Batho ba bangata ba ne ba tshaba tshukudu ena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2




	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. Khumo, bonga le bantu ba ne ba ile ha nkgono 2. nkgono o ile a ba neha eng 3. bantu o ile a ba qoqela tshomo				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntsu	ntseba	ntsipa	ntsebisa	
		ntsoma	ntsipile	ntsodise	ntsamaela	
	BALA	Khumo o ile a dula fatshe hape. O ne a bona ntsu e ntsho e kgolo. Le Bantu le Bonga ba bona ntsu eo. Ntsu e ne e fofela fatshe. Ho ne ho bonahala eka ntsu eo e fofela ho bona. Bantu o ile a tsipa Khumo. "O ntsipela eng monna?" Khumo a mmotsa. "O ntsipile ha bohloko." "O a ntseba nna hore ke tsipa ha bohloko." Bantu a araba.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a ileng a dula fatshe hape? _____ o ile a dula fatshe hape. O ne a bona eng? O ne a bona _____ e _____. Ke mantswe afe a hlalosang diaparo? a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: kgefutso Ngola potso ka: ntseba</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntho	nthula	nthunya	nthetsa	
		ntholla	nthudisa	nthudisitse	nthiba	
	BALA	<p>Nthabiseng Nthethe ke motho wa ntho tse ngata. Maobane o ile a nthetsa ha a mpoella hore Khumo le Bonga ba batla ho nthunya ka keti. Ke ne ke tshohile hoo ke ileng ka be ka lla. Bantu o ile a nthudisa ha ke ntse ke lla. O nthudisitse nakonyana fela yaba ke a thola. Bantu o ile a kopa Nthabiseng hore a tlohelle ho nthetsa.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane Nthabiseng Nthethe o ile a etsa eng? O ile a _____. Ke mang a ileng a nthudisa? Maobane o ile a _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: ntho Ngola potso ka: nthiba</p>

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Khumo

Bonga

Bantu

kgefutso

dula



BITSA MODUMO

ntsu

ntho

ntsoma

nthetsa

ntsebisa

ntholla

ntsipa

nthiba







BALA







Bosiung boo ha Khumo a robetse betheng, o ile a nahana ka nako eo a neng a qala sekolong, pele a tseba Bonga le Bantu. O ne a dula a le mong ka nako ya kgefutso. O ne a sena metswalle. Ho ne ho se monate ho dula a le mong. Haholoholo ka nako ya kgefutso. O ne a na a na le tshepo ya hore ho be le motho ya dulang le yena. Sena se etsa hore Khumo a nahane ka moo le yena a ka thusang Thomas ka teng. Khumo o batla ho ba motswalle a lokileng





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bosiung boo Khumo o ne a robetse kae? Khumo o ne a robetse _____.2. O ile a nahana ka eng? O ile a nahana ka _____.3. Ke lentswe lefe le hlalosing motswalle eo Khumo a batlang ho ba ena? Lentswe le hlalosing ke _____.4. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. o ne a dula a le mong ka noka ya kgefutso2. O ne a seba matswalla3. dula mong. Ho ne se ho monate ho le a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 1





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	tshelela	tshaba	tshomo	tshukudu	
		nkgono	nkgella	nkgo	nkgadisa	
	BALA	Khumo, Bonga le Bantu ba ne ba ile ha nkgono. Nkgono o ile a ba neha nkgo. "Tsamayang le ilo nkgella metsi bana ba ka." Ho rialo nkgono. Khumo o ile a nka nkgo eo ho nkgono. Tseleng ba ile ba dula fatshe ho nka kgefutso. Ha ba ntse dutse bafatshe Bantu o ile a ba qoqela tshomo eo nkgono a kileng a ba balla yona. Tshomo eo e ne e le ya tshukudu e bohale. Batho ba bangata ba ne ba tshaba tshukudu ena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. Khumo, bonga le bantu ba ne ba ile ha nkgono 2. nkgono o ile a ba neha eng 3. bantu o ile a ba qoqela tshomo				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntsu	ntseba	ntsipa	ntsebisa	
		ntsoma	ntsipile	ntsodise	ntsamaela	
	BALA	Khumo o ile a dula fatshe hape. O ne a bona ntsu e ntsho e kgolo. Le Bantu le Bonga ba bona ntsu eo. Ntsu e ne e fofela fatshe. Ho ne ho bonahala eka ntsu eo e fofela ho bona. Bantu o ile a tsipa Khumo. "O ntsipela eng monna?" Khumo a mmotsa. "O ntsipile ha bohloko." "O a ntseba nna hore ke tsipa ha bohloko." Bantu a araba.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a ileng a dula fatshe hape? _____ o ile a dula fatshe hape. O ne a bona eng? O ne a bona _____ e _____. Ke mantswe afe a hlalosing diaparo? a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: kgefutso Ngola potso ka: ntseba</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntho	nthula	nthunya	nthetsa	
		ntholla	nthudisa	nthudisitse	nthiba	
	BALA	<p>Nthabiseng Nthethe ke motho wa ntho tse ngata. Maobane o ile a nthetsa ha a mpoella hore Khumo le Bonga ba batla ho nthunya ka keti. Ke ne ke tshohile hoo ke ileng ka be ka lla. Bantu o ile a nthudisa ha ke ntse ke lla. O nthudisitse nakonyana fela yaba ke a thola. Bantu o ile a kopa Nthabiseng hore a tlohelle ho nthetsa.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane Nthabiseng Nthethe o ile a etsa eng? O ile a _____. Ke mang a ileng a nthudisa? Maobane o ile a _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: ntho Ngola potso ka: nthiba</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntsu	ntho	ntsoma	nthetsa	
		ntsebisa	ntholla	ntsipa	nthiba	







BALA







Bosiung boo ha Khumo a robetse betheng, o ile a nahana ka nako eo a neng a qala sekolong, pele a tseba Bonga le Bantu. O ne a dula a le mong ka nako ya kgefutso. O ne a sena metswalle. Ho ne ho se monate ho dula a le mong. Haholoholo ka nako ya kgefutso. O ne a na a na le tshepo ya hore ho be le motho ya dulang le yena. Sena se etsa hore Khumo a nahane ka moo le yena a ka thusang Thomas ka teng. Khumo o batla ho ba motswalle a lokileng





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bosiung boo Khumo o ne a robetse kae? Khumo o ne a robetse _____.2. O ile a nahana ka eng? O ile a nahana ka _____.3. Ke lentswe lefe le hlalosing motswalle eo Khumo a batlang ho ba ena? Lentswe le hlalosing ke _____.4. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____



LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. o ne a dula a le mong ka noka ya kgefutso2. O ne a seba matswalla3. dula mong. Ho ne se ho monate ho le a




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	tshelela	tshaba	tshomo	tshukudu	
		nkgono	nkgella	nkgo	nkgadisa	
	BALA	Khumo, Bonga le Bantu ba ne ba ile ha nkgono. Nkgono o ile a ba neha nkgo. "Tsamayang le ilo nkgella metsi bana ba ka." Ho rialo nkgono. Khumo o ile a nka nkgo eo ho nkgono. Tseleng ba ile ba dula fatshe ho nka kgefutso. Ha ba ntse dutse bafatshe Bantu o ile a ba qoqela tshomo eo nkgono a kileng a ba balla yona. Tshomo eo e ne e le ya tshukudu e bohale. Batho ba bangata ba ne ba tshaba tshukudu ena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2



	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. Khumo, bonga le bantu ba ne ba ile ha nkgono 2. nkgono o ile a ba neha eng 3. bantu o ile a ba qoqela tshomo				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntsu	ntseba	ntsipa	ntsebisa	
		ntsoma	ntsipile	ntsodise	ntsamaela	
	BALA	Khumo o ile a dula fatshe hape. O ne a bona ntsu e ntsho e kgolo. Le Bantu le Bonga ba bona ntsu eo. Ntsu e ne e fofela fatshe. Ho ne ho bonahala eka ntsu eo e fofela ho bona. Bantu o ile a tsipa Khumo. "O ntsipela eng monna?" Khumo a mmotsa. "O ntsipile ha bohloko." "O a ntseba nna hore ke tsipa ha bohloko." Bantu a araba.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a ileng a dula fatshe hape? _____ o ile a dula fatshe hape. O ne a bona eng? O ne a bona _____ e _____. Ke mantswe afe a hlalosang diaparo? a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: kgefutso Ngola potso ka: ntseba</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntho	nthula	nthunya	nthetsa	
		ntholla	nthudisa	nthudisitse	nthiba	
	BALA	<p>Nthabiseng Nthethe ke motho wa ntho tse ngata. Maobane o ile a nthetsa ha a mpoella hore Khumo le Bonga ba batla ho nthunya ka keti. Ke ne ke tshohile hoo ke ileng ka be ka lla. Bantu o ile a nthudisa ha ke ntse ke lla. O nthudisitse nakonyana fela yaba ke a thola. Bantu o ile a kopa Nthabiseng hore a tlohelle ho nthetsa.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane Nthabiseng Nthethe o ile a etsa eng? O ile a _____. Ke mang a ileng a nthudisa? Maobane o ile a _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: ntho Ngola potso ka: nthiba</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntsu	ntho	ntsoma	nthetsa	
		ntsebisa	ntholla	ntsipa	nthiba	







BALA







Bosiung boo ha Khumo a robetse betheng, o ile a nahana ka nako eo a neng a qala sekolong, pele a tseba Bonga le Bantu. O ne a dula a le mong ka nako ya kgefutso. O ne a sena metswalle. Ho ne ho se monate ho dula a le mong. Haholoholo ka nako ya kgefutso. O ne a na a na le tshepo ya hore ho be le motho ya dulang le yena. Sena se etsa hore Khumo a nahane ka moo le yena a ka thusang Thomas ka teng. Khumo o batla ho ba metswalle a lokileng





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bosiung boo Khumo o ne a robetse kae? Khumo o ne a robetse _____.2. O ile a nahana ka eng? O ile a nahana ka _____.3. Ke lentswe lefe le hlalosing motswalle eo Khumo a batlang ho ba ena? Lentswe le hlalosing ke _____.4. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. o ne a dula a le mong ka noka ya kgefutso2. O ne a seba matswalla3. dula mong. Ho ne se ho monate ho le a




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	tshelera	tshaba	tshomo	tshukudu	
		nkgono	nkgella	nkgo	nkgadisa	
	BALA	Khumo, Bonga le Bantu ba ne ba ile ha nkgono. Nkgono o ile a ba neha nkgo. "Tsamayang le ilo nkgella metsi bana ba ka." Ho rialo nkgono. Khumo o ile a nka nkgo eo ho nkgono. Tseleng ba ile ba dula fatshe ho nka kgefutso. Ha ba ntse dutse bafatshe Bantu o ile a ba qoqela tshomo eo nkgono a kileng a ba balla yona. Tshomo eo e ne e le ya tshukudu e bohale. Batho ba bangata ba ne ba tshaba tshukudu ena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. Khumo, bonga le bantu ba ne ba ile ha nkgono 2. nkgono o ile a ba neha eng 3. bantu o ile a ba qoqela tshomo

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntsu	ntseba	ntsipa	ntsebisa	
		ntsoma	ntsipile	ntsodise	ntsamaela	
	BALA	Khumo o ile a dula fatshe hape. O ne a bona ntsu e ntsho e kgolo. Le Bantu le Bonga ba bona ntsu eo. Ntsu e ne e fofela fatshe. Ho ne ho bonahala eka ntsu eo e fofela ho bona. Bantu o ile a tsipa Khumo. "O ntsipela eng monna?" Khumo a mmotsa. "O ntsipile ha bohloko." "O a ntseba nna hore ke tsipa ha bohloko." Bantu a araba.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a ileng a dula fatshe hape? _____ o ile a dula fatshe hape. O ne a bona eng? O ne a bona _____ e _____. Ke mantswe afe a hlalosing diaparo? a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: kgefutso Ngola potso ka: ntseba</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntho	nthula	nthunya	nthetsa	
		ntholla	nthudisa	nthudisitse	nthiba	
	BALA	<p>Nthabiseng Nthethe ke motho wa ntho tse ngata. Maobane o ile a nthetsa ha a mpoella hore Khumo le Bonga ba batla ho nthunya ka keti. Ke ne ke tshohile hoo ke ileng ka be ka lla. Bantu o ile a nthudisa ha ke ntse ke lla. O nthudisitse nakonyana fela yaba ke a thola. Bantu o ile a kopa Nthabiseng hore a tlohelle ho nthetsa.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane Nthabiseng Nthethe o ile a etsa eng? O ile a _____. Ke mang a ileng a nthudisa? Maobane o ile a _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: ntho Ngola potso ka: nthiba</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntsu	ntho	ntsoma	nthetsa	
		ntsebisa	ntholla	ntsipa	nthiba	







BALA







Bosiung boo ha Khumo a robetse betheng, o ile a nahana ka nako eo a neng a qala sekolong, pele a tseba Bonga le Bantu. O ne a dula a le mong ka nako ya kgefutso. O ne a sena metswalle. Ho ne ho se monate ho dula a le mong. Haholoholo ka nako ya kgefutso. O ne a na a na le tshepo ya hore ho be le motho ya dulang le yena. Sena se etsa hore Khumo a nahane ka moo le yena a ka thusang Thomas ka teng. Khumo o batla ho ba metswalle a lokileng





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bosiung boo Khumo o ne a robetse kae? Khumo o ne a robetse _____.2. O ile a nahana ka eng? O ile a nahana ka _____.3. Ke lentswe lefe le hlalosing motswalle eo Khumo a batlang ho ba ena? Lentswe le hlalosing ke _____.4. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____



LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. o ne a dula a le mong ka noka ya kgefutso2. O ne a seba matswalla3. dula mong. Ho ne se ho monate ho le a




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	tshelela	tshaba	tshomo	tshukudu	
		nkgono	nkgella	nkgo	nkgadisa	
	BALA	Khumo, Bonga le Bantu ba ne ba ile ha nkgono. Nkgono o ile a ba neha nkgo. "Tsamayang le ilo nkgella metsi bana ba ka." Ho rialo nkgono. Khumo o ile a nka nkgo eo ho nkgono. Tseleng ba ile ba dula fatshe ho nka kgefutso. Ha ba ntse dutse bafatshe Bantu o ile a ba qoqela tshomo eo nkgono a kileng a ba balla yona. Tshomo eo e ne e le ya tshukudu e bohale. Batho ba bangata ba ne ba tshaba tshukudu ena.				

MANTAHA MOSEBETSI 2



	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. Khumo, bonga le bantu ba ne ba ile ha nkgono 2. nkgono o ile a ba neha eng 3. bantu o ile a ba qoqela tshomo

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntsu	ntseba	ntsipa	ntsebisa	
		ntsoma	ntsipile	ntsodise	ntsamaela	
	BALA	Khumo o ile a dula fatshe hape. O ne a bona ntsu e ntsho e kgolo. Le Bantu le Bonga ba bona ntsu eo. Ntsu e ne e fofela fatshe. Ho ne ho bonahala eka ntsu eo e fofela ho bona. Bantu o ile a tsipa Khumo. "O ntsipela eng monna?" Khumo a mmotsa. "O ntsipile ha bohloko." "O a ntseba nna hore ke tsipa ha bohloko." Bantu a araba.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a ileng a dula fatshe hape? _____ o ile a dula fatshe hape. O ne a bona eng? O ne a bona _____ e _____. Ke mantswe afe a hlalosang diaparo? a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: kgefutso Ngola potso ka: ntseba</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntho	nthula	nthunya	nthetsa	
		ntholla	nthudisa	nthudisitse	nthiba	
	BALA	<p>Nthabiseng Nthethe ke motho wa ntho tse ngata. Maobane o ile a nthetsa ha a mpoella hore Khumo le Bonga ba batla ho nthunya ka keti. Ke ne ke tshohile hoo ke ileng ka be ka lla. Bantu o ile a nthudisa ha ke ntse ke lla. O nthudisitse nakonyana fela yaba ke a thola. Bantu o ile a kopa Nthabiseng hore a tlohelle ho nthetsa.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane Nthabiseng Nthethe o ile a etsa eng? O ile a _____. Ke mang a ileng a nthudisa? Maobane o ile a _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: ntho Ngola potso ka: nthiba</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Khumo	Bonga	Bantu	kgefutso	dula
	BITSA MODUMO	ntsu	ntho	ntsoma	nthetsa	
		ntsebisa	ntholla	ntsipa	nthiba	







BALA







Bosiung boo ha Khumo a robetse betheng, o ile a nahana ka nako eo a neng a qala sekolong, pele a tseba Bonga le Bantu. O ne a dula a le mong ka nako ya kgefutso. O ne a sena metswalle. Ho ne ho se monate ho dula a le mong. Haholoholo ka nako ya kgefutso. O ne a na a na le tshepo ya hore ho be le motho ya dulang le yena. Sena se etsa hore Khumo a nahane ka moo le yena a ka thusang Thomas ka teng. Khumo o batla ho ba motswalle a lokileng





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bosiung boo Khumo o ne a robetse kae? Khumo o ne a robetse _____.2. O ile a nahana ka eng? O ile a nahana ka _____.3. Ke lentswe lefe le hlalosing motswalle eo Khumo a batlang ho ba ena? Lentswe le hlalosing ke _____.4. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. o ne a dula a le mong ka noka ya kgefutso2. O ne a seba matswalla3. dula mong. Ho ne se ho monate ho le a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntsu	ntseba	ntsipa	ntsebisa	
		ntho	nthula	nthunya	nthetsa	
	BALA	Nthabeleng ke motswalle wa ka. O nthusa ka dintho tse ngata. Ntho e nngwe eo a ratang ho nthusa ka yona ke dipalo. Nthabeleng ke motswalle wa bohlokwa. Ke tshepa hore ka leng la matsatsi le nna ke tla mo thusa. Maobane ha re ne re le tseleng e tswang sekolong re ile ra bona Nthabi Nthunya a palame baesekele. Nthabi o batlile a nthula ka baesekele eo ya hae.				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. nthabeleng ke motswalle wa ka 2. O nthusa ka dintho tse ngata 3. nthabi nthunya o batlile a nthusa ka baesekele				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		ntlisetsa	ntlisa	ntlosa	ntlolela	
	BALA	Maobane ka nako ya kgefutso ke ne ke dutse le Mokgadi. Kajeno Mokgadi o ntliseditse lamunu e monate e tswekere. Mokgadi o ne a ja samentjhisi e monate ya heme le tamati. O ile a mpoella hore o tla ntlela disamentjhisi hosane. Ke thabile haholo ha Mokgadi a re o tla ntlela disamentjhisi hobane di monate haholo. Kamora moo Mokgadi o ile a mpoella hore bekeng e tlang ba fallela ntlong e ntjha.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ka nako ya kgefutso ke ne ke dutse le mang? Ke ne ke dutse le _____. Mokgadi o ne a ntliseditse eng? O ne a ntliseditse _____ e _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing lamunu? a) _____ b) _____
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: samentjhisi Ngola potso ka: ntlela

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	tjhaba	tjhele	letjhoba	tjha	
		tjhabile	tjhesitse	tjhella	tjhesa	
	BALA	<p>Kajeno ho a tjhesa. Letsatsi le tjhabile. Le tjhabile hamonate. Maobane ho ne ho bata hobane letsatsi le ne le sa tjhaba. Ntsako le Mokgadi ba dutse kamora ntlo ya bo Mokgadi e ntjha. Setjhaba o bitsa Mokgadi. O re a ye ka kitjheneng hobane mme o a mo bitsa. Mme o ba etseditse disamentjhisi. O ba etseditse disamentjhisi tse tjhesitsweng. Mokgadi o rata disamentjhisi tse tjhesitsweng.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kajeno ho jwang? Kajeno ho a _____. Ntsako le Mokgadi ba dutse kae? Ntsako le Mokgadi ba dutse _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: samentjhisi Ngola potso ka: tjhesitse

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		tjhaba	tjhele	letjhoba	tjha	







BALA



Ka Labobedi hoseng Mokgadi o ile a kena ka kitjheneng. O ile a fumana mme wa hae a ntse a mo etsetsa disamentjhisi bakeng sa dijo tsa motsheare sekolong. Motshabi o ile a kopa mme wa hae a mo etsetse disamentjhisi tse pedi. O ne a sa rate ho thetsa mme wa hae. O ne a tshepisetse motswalle wa hae Ntsako hore ha a na bolella motho hore ha a na dijo. Mme wa Mokgadi o ne a nahana hore Mokgadi o a hola. O ile a kenya samentjhisi ya bobedi ka mokotleng wa Mokgadi.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ka Labobedi hoseng Mokgadi o ile a kena kae? Mokgadi o ile a kena ka _____.2. O ile a fumana mme wa hae a ntse a etsa eng? O ile a fumana mme wa hae a ntse a etsa _____.3. O ile a kopa mme wa hae a mo etsetse eng? O ile a mo kopa a mo etsetse _____.4. Mme wa Mokgadi o ile a nahana eng? O ile a nahana hore mohlomong _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mokgadi o ile a kena ka kitjheneng ka Labobedi hoseng2. mme wa Mokgadi o ne a etsa disemantshjisi3. thetsa Mokgadi a ha rate ho hae. wa mme




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntsu	ntseba	ntsipa	ntsebisa	
		ntho	nthula	nthunya	nthetsa	
	BALA	Nthabeleng ke motswalle wa ka. O nthusa ka dintho tse ngata. Ntho e nngwe eo a ratang ho nthusa ka yona ke dipalo. Nthabeleng ke motswalle wa bohlokwa. Ke tshepa hore ka le leng la matsatsi le nna ke tla mo thusa. Maobane ha re ne re le tseleng e tswang sekolong re ile ra bona Nthabi Nthunya a palame baesekele. Nthabi o batlile a nthula ka baesekele eo ya hae.				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. nthabeleng ke motswalle wa ka 2. O nthusa ka dintho tse ngata 3. nthabi nthunya o batlile a nthusa ka baesekele				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		ntlisetsa	ntlisa	ntlosa	ntlolela	
	BALA	Maobane ka nako ya kgefutso ke ne ke dutse le Mokgadi. Kajeno Mokgadi o ntliseditse lamunu e monate e tswekere. Mokgadi o ne a ja samentjhisi e monate ya heme le tamati. O ile a mpoella hore o tla ntlela disamentjhisi hosane. Ke thabile haholo ha Mokgadi a re o tla ntlela disamentjhisi hobane di monate haholo. Kamora moo Mokgadi o ile a mpoella hore bekeng e tlang ba fallela ntlong e ntjha.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ka nako ya kgefutso ke ne ke dutse le mang? Ke ne ke dutse le _____. Mokgadi o ne a ntliseditse eng? O ne a ntliseditse _____ e _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing lamunu? a) _____ b) _____
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: samentjhisi Ngola potso ka: ntlela

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	tjhaba	tjhele	letjhoba	tjha	
		tjhabile	tjhesitse	tjhella	tjhesa	
	BALA	Kajeno ho a tjhesa. Letsatsi le tjhabile. Le tjhabile hamonate. Maobane ho ne ho bata hobane letsatsi le ne le sa tjhaba. Ntsako le Mokgadi ba dutse kamora ntlo ya bo Mokgadi e ntjha. Setjhaba o bitsa Mokgadi. O re a ye ka kitjheneng hobane mme o a mo bitsa. Mme o ba etseditse disamentjhisi. O ba etseditse disamentjhisi tse tjhesitsweng. Mokgadi o rata disamentjhisi tse tjhesitsweng.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kajeno ho jwang? Kajeno ho a _____. Ntsako le Mokgadi ba dutse kae? Ntsako le Mokgadi ba dutse _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: samentjhisi Ngola potso ka: tjhesitse

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		tjhaba	tjhele	letjhoba	tjha	







BALA







Ka Labobedi hoseng Mokgadi o ile a kena ka kitjheneng. O ile a fumana mme wa hae a ntse a mo etsetsa disamentjhisi bakeng sa dijo tsa motsheare sekolong. Motshabi o ile a kopa mme wa hae a mo etsetse disamentjhisi tse pedi. O ne a sa rate ho thetsa mme wa hae. O ne a tshepisetse motswalle wa hae Ntsako hore ha a na bolella motho hore ha a na dijo. Mme wa Mokgadi o ne a nahana hore Mokgadi o a hola. O ile a kenya samentjhisi ya bobedi ka mokotleng wa Mokgadi.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ka Labobedi hoseng Mokgadi o ile a kena kae? Mokgadi o ile a kena ka _____.2. O ile a fumana mme wa hae a ntse a etsa eng? O ile a fumana mme wa hae a ntse a etsa _____.3. O ile a kopa mme wa hae a mo etsetse eng? O ile a mo kopa a mo etsetse _____.4. Mme wa Mokgadi o ile a nahana eng? O ile a nahana hore mohlomong _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mokgadi o ile a kena ka kitjheneng ka Labobedi hoseng2. mme wa Mokgadi o ne a etsa disemanthjisi3. thetsa Mokgadi a ha rate ho hae. wa mme




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntsu	ntseba	ntsipa	ntsebisa	
		ntho	nthula	nthunya	nthetsa	
	BALA	Nthabeleng ke motswalle wa ka. O nthusa ka dintho tse ngata. Ntho e nngwe eo a ratang ho nthusa ka yona ke dipalo. Nthabeleng ke motswalle wa bohlokwa. Ke tshepa hore ka leng la matsatsi le nna ke tla mo thusa. Maobane ha re ne re le tseleng e tswang sekolong re ile ra bona Nthabi Nthunya a palame baesekele. Nthabi o batlile a nthula ka baesekele eo ya hae.				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. nthabeleng ke motswalle wa ka 2. O nthusa ka dintho tse ngata 3. nthabi nthunya o batlile a nthusa ka baesekele				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		ntlisetsa	ntlisa	ntlosa	ntlolela	
	BALA	Maobane ka nako ya kgefutso ke ne ke dutse le Mokgadi. Kajeno Mokgadi o ntliseditse lamunu e monate e tswekere. Mokgadi o ne a ja samentjhisi e monate ya heme le tamati. O ile a mpoella hore o tla ntlela disamentjhisi hosane. Ke thabile haholo ha Mokgadi a re o tla ntlela disamentjhisi hobane di monate haholo. Kamora moo Mokgadi o ile a mpoella hore bekeng e tlang ba fallela ntlong e ntjha.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ka nako ya kgefutso ke ne ke dutse le mang? Ke ne ke dutse le _____. Mokgadi o ne a ntliseditse eng? O ne a ntliseditse _____ e _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing lamunu? a) _____ b) _____
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: samentjhisi Ngola potso ka: ntlela</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	tjhaba	tjhele	letjhoba	tjha	
		tjhabile	tjhesitse	tjhella	tjhesa	
	BALA	<p>Kajeno ho a tjhesa. Letsatsi le tjhabile. Le tjhabile hamonate. Maobane ho ne ho bata hobane letsatsi le ne le sa tjhaba. Ntsako le Mokgadi ba dutse kamora ntlo ya bo Mokgadi e ntjha. Setjhaba o bitsa Mokgadi. O re a ye ka kitjheneng hobane mme o a mo bitsa. Mme o ba etseditse disamentjhisi. O ba etseditse disamentjhisi tse tjhesitsweng. Mokgadi o rata disamentjhisi tse tjhesitsweng.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kajeno ho jwang? Kajeno ho a _____. Ntsako le Mokgadi ba dutse kae? Ntsako le Mokgadi ba dutse _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: samentjhisi Ngola potso ka: tjhesitse</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		tjhaba	tjhele	letjhoba	tjha	







BALA



Ka Labobedi hoseng Mokgadi o ile a kena ka kitjheneng. O ile a fumana mme wa hae a ntse a mo etsetsa disamentjhisi bakeng sa dijo tsa motsheare sekolong. Motshabi o ile a kopa mme wa hae a mo etsetse disamentjhisi tse pedi. O ne a sa rate ho thetsa mme wa hae. O ne a tshepitsitse motswalle wa hae Ntsako hore ha a na bolella motho hore ha a na dijo. Mme wa Mokgadi o ne a nahana hore Mokgadi o a hola. O ile a kenya samentjhisi ya bobedi ka mokotleng wa Mokgadi.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ka Labobedi hoseng Mokgadi o ile a kena kae? Mokgadi o ile a kena ka _____.2. O ile a fumana mme wa hae a ntse a etsa eng? O ile a fumana mme wa hae a ntse a etsa _____.3. O ile a kopa mme wa hae a mo etsetse eng? O ile a mo kopa a mo etsetse _____.4. Mme wa Mokgadi o ile a nahana eng? O ile a nahana hore mohlomong _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mokgadi o ile a kena ka kitjheneng ka Labobedi hoseng2. mme wa Mokgadi o ne a etsa disemanthjisi3. thetsa Mokgadi a ha rate ho hae. wa mme




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntsu	ntseba	ntsipa	ntsebisa	
		ntho	nthula	nthunya	nthetsa	
	BALA	Nthabeleng ke motswalle wa ka. O nthusa ka dintho tse ngata. Ntho e nngwe eo a ratang ho nthusa ka yona ke dipalo. Nthabeleng ke motswalle wa bohlokwa. Ke tshepa hore ka leng la matsatsi le nna ke tla mo thusa. Maobane ha re ne re le tseleng e tswang sekolong re ile ra bona Nthabi Nthunya a palame baesekele. Nthabi o batlile a nthula ka baesekele eo ya hae.				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. nthabeleng ke motswalle wa ka 2. O nthusa ka dintho tse ngata 3. nthabi nthunya o batlile a nthusa ka baesekele				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		ntlisetsa	ntlisa	ntlosa	ntlolela	
	BALA	Maobane ka nako ya kgefutso ke ne ke dutse le Mokgadi. Kajeno Mokgadi o ntliseditse lamunu e monate e tswekere. Mokgadi o ne a ja samentjhisi e monate ya heme le tamati. O ile a mpoella hore o tla ntlela disamentjhisi hosane. Ke thabile haholo ha Mokgadi a re o tla ntlela disamentjhisi hobane di monate haholo. Kamora moo Mokgadi o ile a mpoella hore bekeng e tlang ba fallela ntlong e ntjha.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ka nako ya kgefutso ke ne ke dutse le mang? Ke ne ke dutse le _____. Mokgadi o ne a ntliseditse eng? O ne a ntliseditse _____ e _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing lamunu? a) _____ b) _____
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: samentjhisi Ngola potso ka: ntlela</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	tjhaba	tjhele	letjhoba	tjha	
		tjhabile	tjhesitse	tjhella	tjhesa	
	BALA	<p>Kajeno ho a tjhesa. Letsatsi le tjhabile. Le tjhabile hamonate. Maobane ho ne ho bata hobane letsatsi le ne le sa tjhaba. Ntsako le Mokgadi ba dutse kamora ntlo ya bo Mokgadi e ntjha. Setjhaba o bitsa Mokgadi. O re a ye ka kitjheneng hobane mme o a mo bitsa. Mme o ba etseditse disamentjhisi. O ba etseditse disamentjhisi tse tjhesitsweng. Mokgadi o rata disamentjhisi tse tjhesitsweng.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kajeno ho jwang? Kajeno ho a _____. Ntsako le Mokgadi ba dutse kae? Ntsako le Mokgadi ba dutse _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: samentjhisi Ngola potso ka: tjhesitse</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		tjhaba	tjhele	letjhoba	tjha	







BALA







Ka Labobedi hoseng Mokgadi o ile a kena ka kitjheneng. O ile a fumana mme wa hae a ntse a mo etsetsa disamentjhisi bakeng sa dijo tsa motsheare sekolong. Motshabi o ile a kopa mme wa hae a mo etsetse disamentjhisi tse pedi. O ne a sa rate ho thetsa mme wa hae. O ne a tshepitsitse motswalle wa hae Ntsako hore ha a na bolella motho hore ha a na dijo. Mme wa Mokgadi o ne a nahana hore Mokgadi o a hola. O ile a kenya samentjhisi ya bobedi ka mokotleng wa Mokgadi.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ka Labobedi hoseng Mokgadi o ile a kena kae? Mokgadi o ile a kena ka _____.2. O ile a fumana mme wa hae a ntse a etsa eng? O ile a fumana mme wa hae a ntse a etsa _____.3. O ile a kopa mme wa hae a mo etsetse eng? O ile a mo kopa a mo etsetse _____.4. Mme wa Mokgadi o ile a nahana eng? O ile a nahana hore mohlomong _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mokgadi o ile a kena ka kitjheneng ka Labobedi hoseng2. mme wa Mokgadi o ne a etsa disemantshjisi3. thetsa Mokgadi a ha rate ho hae. wa mme




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntsu	ntseba	ntsipa	ntsebisa	
		ntho	nthula	nthunya	nthetsa	
	BALA	Nthabeleng ke motswalle wa ka. O nthusa ka dintho tse ngata. Ntho e nngwe eo a ratang ho nthusa ka yona ke dipalo. Nthabeleng ke motswalle wa bohlokwa. Ke tshepa hore ka le leng la matsatsi le nna ke tla mo thusa. Maobane ha re ne re le tseleng e tswang sekolong re ile ra bona Nthabi Nthunya a palame baesekele. Nthabi o batlile a nthula ka baesekele eo ya hae.				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. nthabeleng ke motswalle wa ka 2. O nthusa ka dintho tse ngata 3. nthabi nthunya o batlile a nthusa ka baesekele				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		ntlisetsa	ntlisa	ntlosa	ntlolela	
	BALA	Maobane ka nako ya kgefutso ke ne ke dutse le Mokgadi. Kajeno Mokgadi o ntliseditse lamunu e monate e tswekere. Mokgadi o ne a ja samentjhisi e monate ya heme le tamati. O ile a mpoella hore o tla ntlela disamentjhisi hosane. Ke thabile haholo ha Mokgadi a re o tla ntlela disamentjhisi hobane di monate haholo. Kamora moo Mokgadi o ile a mpoella hore bekeng e tlang ba fallela ntlong e ntjha.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ka nako ya kgefutso ke ne ke dutse le mang? Ke ne ke dutse le _____. Mokgadi o ne a ntliseditse eng? O ne a ntliseditse _____ e _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing lamunu? a) _____ b) _____
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: samentjhisi Ngola potso ka: ntlela</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	tjhaba	tjhele	letjhoba	tjha	
		tjhabile	tjhesitse	tjhella	tjhesa	
	BALA	<p>Kajeno ho a tjhesa. Letsatsi le tjhabile. Le tjhabile hamonate. Maobane ho ne ho bata hobane letsatsi le ne le sa tjhaba. Ntsako le Mokgadi ba dutse kamora ntlo ya bo Mokgadi e ntjha. Setjhaba o bitsa Mokgadi. O re a ye ka kitjheneng hobane mme o a mo bitsa. Mme o ba etseditse disamentjhisi. O ba etseditse disamentjhisi tse tjhesitsweng. Mokgadi o rata disamentjhisi tse tjhesitsweng.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kajeno ho jwang? Kajeno ho a _____. Ntsako le Mokgadi ba dutse kae? Ntsako le Mokgadi ba dutse _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: samentjhisi Ngola potso ka: tjhesitse</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		tjhaba	tjhele	letjhoba	tjha	







BALA







Ka Labobedi hoseng Mokgadi o ile a kena ka kitjheneng. O ile a fumana mme wa hae a ntse a mo etsetsa disamentjhisi bakeng sa dijo tsa motsheare sekolong. Motshabi o ile a kopa mme wa hae a mo etsetse disamentjhisi tse pedi. O ne a sa rate ho thetsa mme wa hae. O ne a tshepitsitse motswalle wa hae Ntsako hore ha a na bolella motho hore ha a na dijo. Mme wa Mokgadi o ne a nahana hore Mokgadi o a hola. O ile a kenya samentjhisi ya bobedi ka mokotleng wa Mokgadi.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ka Labobedi hoseng Mokgadi o ile a kena kae? Mokgadi o ile a kena ka _____.2. O ile a fumana mme wa hae a ntse a etsa eng? O ile a fumana mme wa hae a ntse a etsa _____.3. O ile a kopa mme wa hae a mo etsetse eng? O ile a mo kopa a mo etsetse _____.4. Mme wa Mokgadi o ile a nahana eng? O ile a nahana hore mohlomong _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mokgadi o ile a kena ka kitjheneng ka Labobedi hoseng2. mme wa Mokgadi o ne a etsa disemantshjisi3. thetsa Mokgadi a ha rate ho hae. wa mme




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntsu	ntseba	ntsipa	ntsebisa	
		ntho	nthula	nthunya	nthetsa	
	BALA	Nthabeleng ke motswalle wa ka. O nthusa ka dintho tse ngata. Ntho e nngwe eo a ratang ho nthusa ka yona ke dipalo. Nthabeleng ke motswalle wa bohlokwa. Ke tshepa hore ka le leng la matsatsi le nna ke tla mo thusa. Maobane ha re ne re le tseleng e tswang sekolong re ile ra bona Nthabi Nthunya a palame baesekele. Nthabi o batlile a nthula ka baesekele eo ya hae.				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. nthabeleng ke motswalle wa ka 2. O nthusa ka dintho tse ngata 3. nthabi nthunya o batlile a nthusa ka baesekele				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		ntlisetsa	ntlisa	ntlosa	ntlolela	
	BALA	Maobane ka nako ya kgefutso ke ne ke dutse le Mokgadi. Kajeno Mokgadi o ntliseditse lamunu e monate e tswekere. Mokgadi o ne a ja samentjhisi e monate ya heme le tamati. O ile a mpoella hore o tla ntlela disamentjhisi hosane. Ke thabile haholo ha Mokgadi a re o tla ntlela disamentjhisi hobane di monate haholo. Kamora moo Mokgadi o ile a mpoella hore bekeng e tlang ba fallela ntlong e ntjha.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ka nako ya kgefutso ke ne ke dutse le mang? Ke ne ke dutse le _____. Mokgadi o ne a ntliseditse eng? O ne a ntliseditse _____ e _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing lamunu? a) _____ b) _____
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: samentjhisi Ngola potso ka: ntlela

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	tjhaba	tjhele	letjhoba	tjha	
		tjhabile	tjhesitse	tjhella	tjhesa	
	BALA	Kajeno ho a tjhesa. Letsatsi le tjhabile. Le tjhabile hamonate. Maobane ho ne ho bata hobane letsatsi le ne le sa tjhaba. Ntsako le Mokgadi ba dutse kamora ntlo ya bo Mokgadi e ntjha. Setjhaba o bitsa Mokgadi. O re a ye ka kitjheneng hobane mme o a mo bitsa. Mme o ba etseditse disamentjhisi. O ba etseditse disamentjhisi tse tjhesitsweng. Mokgadi o rata disamentjhisi tse tjhesitsweng.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kajeno ho jwang? Kajeno ho a _____. Ntsako le Mokgadi ba dutse kae? Ntsako le Mokgadi ba dutse _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: samentjhisi Ngola potso ka: tjhesitse

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		tjhaba	tjhele	letjhoba	tjha	







BALA



Ka Labobedi hoseng Mokgadi o ile a kena ka kitjheneng. O ile a fumana mme wa hae a ntse a mo etsetsa disamentjhisi bakeng sa dijo tsa motsheare sekolong. Motshabi o ile a kopa mme wa hae a mo etsetse disamentjhisi tse pedi. O ne a sa rate ho thetsa mme wa hae. O ne a tshepisetse motswalle wa hae Ntsako hore ha a na bolella motho hore ha a na dijo. Mme wa Mokgadi o ne a nahana hore Mokgadi o a hola. O ile a kenya samentjhisi ya bobedi ka mokotleng wa Mokgadi.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ka Labobedi hoseng Mokgadi o ile a kena kae? Mokgadi o ile a kena ka _____.2. O ile a fumana mme wa hae a ntse a etsa eng? O ile a fumana mme wa hae a ntse a etsa _____.3. O ile a kopa mme wa hae a mo etsetse eng? O ile a mo kopa a mo etsetse _____.4. Mme wa Mokgadi o ile a nahana eng? O ile a nahana hore mohlomong _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mokgadi o ile a kena ka kitjheneng ka Labobedi hoseng2. mme wa Mokgadi o ne a etsa disemanthjisi3. thetsa Mokgadi a ha rate ho hae. wa mme




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntsu	ntseba	ntsipa	ntsebisa	
		ntho	nthula	nthunya	nthetsa	
	BALA	Nthabeleng ke motswalle wa ka. O nthusa ka dintho tse ngata. Ntho e nngwe eo a ratang ho nthusa ka yona ke dipalo. Nthabeleng ke motswalle wa bohlokwa. Ke tshepa hore ka le leng la matsatsi le nna ke tla mo thusa. Maobane ha re ne re le tseleng e tswang sekolong re ile ra bona Nthabi Nthunya a palame baesekele. Nthabi o batlile a nthula ka baesekele eo ya hae.				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. nthabeleng ke motswalle wa ka 2. O nthusa ka dintho tse ngata 3. nthabi nthunya o batlile a nthusa ka baesekele				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		ntlisetsa	ntlisa	ntlosa	ntlolela	
	BALA	Maobane ka nako ya kgefutso ke ne ke dutse le Mokgadi. Kajeno Mokgadi o ntliseditse lamunu e monate e tswekere. Mokgadi o ne a ja samentjhisi e monate ya heme le tamati. O ile a mpoella hore o tla ntlela disamentjhisi hosane. Ke thabile haholo ha Mokgadi a re o tla ntlela disamentjhisi hobane di monate haholo. Kamora moo Mokgadi o ile a mpoella hore bekeng e tlang ba fallela ntlong e ntjha.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ka nako ya kgefutso ke ne ke dutse le mang? Ke ne ke dutse le _____. Mokgadi o ne a ntliseditse eng? O ne a ntliseditse _____ e _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing lamunu? a) _____ b) _____
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: samentjhisi Ngola potso ka: ntlela

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	tjhaba	tjhele	letjhoba	tjha	
		tjhabile	tjhesitse	tjhella	tjhesa	
	BALA	<p>Kajeno ho a tjhesa. Letsatsi le tjhabile. Le tjhabile hamonate. Maobane ho ne ho bata hobane letsatsi le ne le sa tjhaba. Ntsako le Mokgadi ba dutse kamora ntlo ya bo Mokgadi e ntjha. Setjhaba o bitsa Mokgadi. O re a ye ka kitjheneng hobane mme o a mo bitsa. Mme o ba etseditse disamentjhisi. O ba etseditse disamentjhisi tse tjhesitsweng. Mokgadi o rata disamentjhisi tse tjhesitsweng.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kajeno ho jwang? Kajeno ho a _____. Ntsako le Mokgadi ba dutse kae? Ntsako le Mokgadi ba dutse _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: samentjhisi Ngola potso ka: tjhesitse

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		tjhaba	tjhele	letjhoba	tjha	







BALA



Ka Labobedi hoseng Mokgadi o ile a kena ka kitjheneng. O ile a fumana mme wa hae a ntse a mo etsetsa disamentjhisi bakeng sa dijo tsa motsheare sekolong. Motshabi o ile a kopa mme wa hae a mo etsetse disamentjhisi tse pedi. O ne a sa rate ho thetsa mme wa hae. O ne a tshepitsitse motswalle wa hae Ntsako hore ha a na bolella motho hore ha a na dijo. Mme wa Mokgadi o ne a nahana hore Mokgadi o a hola. O ile a kenya samentjhisi ya bobedi ka mokotleng wa Mokgadi.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ka Labobedi hoseng Mokgadi o ile a kena kae? Mokgadi o ile a kena ka _____.2. O ile a fumana mme wa hae a ntse a etsa eng? O ile a fumana mme wa hae a ntse a etsa _____.3. O ile a kopa mme wa hae a mo etsetse eng? O ile a mo kopa a mo etsetse _____.4. Mme wa Mokgadi o ile a nahana eng? O ile a nahana hore mohlomong _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mokgadi o ile a kena ka kitjheneng ka Labobedi hoseng2. mme wa Mokgadi o ne a etsa disemantshjisi3. thetsa Mokgadi a ha rate ho hae. wa mme




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntsu	ntseba	ntsipa	ntsebisa	
		ntho	nthula	nthunya	nthetsa	
	BALA	Nthabeleng ke motswalle wa ka. O nthusa ka dintho tse ngata. Ntho e nngwe eo a ratang ho nthusa ka yona ke dipalo. Nthabeleng ke motswalle wa bohlokwa. Ke tshepa hore ka le leng la matsatsi le nna ke tla mo thusa. Maobane ha re ne re le tseleng e tswang sekolong re ile ra bona Nthabi Nthunya a palame baesekele. Nthabi o batlile a nthula ka baesekele eo ya hae.				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. nthabeleng ke motswalle wa ka 2. O nthusa ka dintho tse ngata 3. nthabi nthunya o batlile a nthusa ka baesekele				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		ntlisetsa	ntlisa	ntlosa	ntlolela	
	BALA	Maobane ka nako ya kgefutso ke ne ke dutse le Mokgadi. Kajeno Mokgadi o ntliseditse lamunu e monate e tswekere. Mokgadi o ne a ja samentjhisi e monate ya heme le tamati. O ile a mpoella hore o tla ntlela disamentjhisi hosane. Ke thabile haholo ha Mokgadi a re o tla ntlela disamentjhisi hobane di monate haholo. Kamora moo Mokgadi o ile a mpoella hore bekeng e tlang ba fallela ntlong e ntjha.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ka nako ya kgefutso ke ne ke dutse le mang? Ke ne ke dutse le _____. Mokgadi o ne a ntliseditse eng? O ne a ntliseditse _____ e _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing lamunu? a) _____ b) _____
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: samentjhisi Ngola potso ka: ntlela

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	tjhaba	tjhele	letjhoba	tjha	
		tjhabile	tjhesitse	tjhella	tjhesa	
	BALA	<p>Kajeno ho a tjhesa. Letsatsi le tjhabile. Le tjhabile hamonate. Maobane ho ne ho bata hobane letsatsi le ne le sa tjhaba. Ntsako le Mokgadi ba dutse kamora ntlo ya bo Mokgadi e ntjha. Setjhaba o bitsa Mokgadi. O re a ye ka kitjheneng hobane mme o a mo bitsa. Mme o ba etseditse disamentjhisi. O ba etseditse disamentjhisi tse tjhesitsweng. Mokgadi o rata disamentjhisi tse tjhesitsweng.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kajeno ho jwang? Kajeno ho a _____. Ntsako le Mokgadi ba dutse kae? Ntsako le Mokgadi ba dutse _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: samentjhisi Ngola potso ka: tjhesitse

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		tjhaba	tjhele	letjhoba	tjha	







BALA







Ka Labobedi hoseng Mokgadi o ile a kena ka kitjheneng. O ile a fumana mme wa hae a ntse a mo etsetsa disamentjhisi bakeng sa dijo tsa motsheare sekolong. Motshabi o ile a kopa mme wa hae a mo etsetse disamentjhisi tse pedi. O ne a sa rate ho thetsa mme wa hae. O ne a tshepisetse motswalle wa hae Ntsako hore ha a na bolella motho hore ha a na dijo. Mme wa Mokgadi o ne a nahana hore Mokgadi o a hola. O ile a kenya samentjhisi ya bobedi ka mokotleng wa Mokgadi.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ka Labobedi hoseng Mokgadi o ile a kena kae? Mokgadi o ile a kena ka _____.2. O ile a fumana mme wa hae a ntse a etsa eng? O ile a fumana mme wa hae a ntse a etsa _____.3. O ile a kopa mme wa hae a mo etsetse eng? O ile a mo kopa a mo etsetse _____.4. Mme wa Mokgadi o ile a nahana eng? O ile a nahana hore mohlomong _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mokgadi o ile a kena ka kitjheneng ka Labobedi hoseng2. mme wa Mokgadi o ne a etsa disemantshjisi3. thetsa Mokgadi a ha rate ho hae. wa mme




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntsu	ntseba	ntsipa	ntsebisa	
		ntho	nthula	nthunya	nthetsa	
	BALA	<p>Nthabeleng ke motswalle wa ka. O nthusa ka dintho tse ngata. Ntho e nngwe eo a ratang ho nthusa ka yona ke dipalo. Nthabeleng ke motswalle wa bohlokwa. Ke tshepa hore ka le leng la matsatsi le nna ke tla mo thusa. Maobane ha re ne re le tseleng e tswang sekolong re ile ra bona Nthabi Nthunya a palame baesekele. Nthabi o batlile a nthula ka baesekele eo ya hae.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nthabeleng ke motswalle wa ka 2. O nthusa ka dintho tse ngata 3. nthabi nthunya o batlile a nthusa ka baesekele 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		ntlisetsa	ntlisa	ntlosa	ntlolela	
	BALA	<p>Maobane ka nako ya kgefutso ke ne ke dutse le Mokgadi. Kajeno Mokgadi o ntliseditse lamunu e monate e tswekere. Mokgadi o ne a ja samentjhisi e monate ya heme le tamati. O ile a mpoella hore o tla ntlela disamentjhisi hosane. Ke thabile haholo ha Mokgadi a re o tla ntlela disamentjhisi hobane di monate haholo. Kamora moo Mokgadi o ile a mpoella hore bekeng e tlang ba fallela ntlong e ntjha.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ka nako ya kgefutso ke ne ke dutse le mang? Ke ne ke dutse le _____. Mokgadi o ne a ntliseditse eng? O ne a ntliseditse _____ e _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing lamunu? a) _____ b) _____
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: samentjhisi Ngola potso ka: ntlela

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	tjhaba	tjhele	letjhoba	tjha	
		tjhabile	tjhesitse	tjhella	tjhesa	
	BALA	Kajeno ho a tjhesa. Letsatsi le tjhabile. Le tjhabile hamonate. Maobane ho ne ho bata hobane letsatsi le ne le sa tjhaba. Ntsako le Mokgadi ba dutse kamora ntlo ya bo Mokgadi e ntjha. Setjhaba o bitsa Mokgadi. O re a ye ka kitjheneng hobane mme o a mo bitsa. Mme o ba etseditse disamentjhisi. O ba etseditse disamentjhisi tse tjhesitsweng. Mokgadi o rata disamentjhisi tse tjhesitsweng.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kajeno ho jwang? Kajeno ho a _____. Ntsako le Mokgadi ba dutse kae? Ntsako le Mokgadi ba dutse _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: samentjhisi Ngola potso ka: tjhesitse

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		tjhaba	tjhele	letjhoba	tjha	







BALA







Ka Labobedi hoseng Mokgadi o ile a kena ka kitjheneng. O ile a fumana mme wa hae a ntse a mo etsetsa disamentjhisi bakeng sa dijo tsa motsheare sekolong. Motshabi o ile a kopa mme wa hae a mo etsetse disamentjhisi tse pedi. O ne a sa rate ho thetsa mme wa hae. O ne a tshepitsitse motswalle wa hae Ntsako hore ha a na bolella motho hore ha a na dijo. Mme wa Mokgadi o ne a nahana hore Mokgadi o a hola. O ile a kenya samentjhisi ya bobedi ka mokotleng wa Mokgadi.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ka Labobedi hoseng Mokgadi o ile a kena kae? Mokgadi o ile a kena ka _____.2. O ile a fumana mme wa hae a ntse a etsa eng? O ile a fumana mme wa hae a ntse a etsa _____.3. O ile a kopa mme wa hae a mo etsetse eng? O ile a mo kopa a mo etsetse _____.4. Mme wa Mokgadi o ile a nahana eng? O ile a nahana hore mohlomong _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mokgadi o ile a kena ka kitjheneng ka Labobedi hoseng2. mme wa Mokgadi o ne a etsa disemantshjisi3. thetsa Mokgadi a ha rate ho hae. wa mme




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntsu	ntseba	ntsipa	ntsebisa	
		ntho	nthula	nthunya	nthetsa	
	BALA	Nthabeleng ke motswalle wa ka. O nthusa ka dintho tse ngata. Ntho e nngwe eo a ratang ho nthusa ka yona ke dipalo. Nthabeleng ke motswalle wa bohlokwa. Ke tshepa hore ka le leng la matsatsi le nna ke tla mo thusa. Maobane ha re ne re le tseleng e tswang sekolong re ile ra bona Nthabi Nthunya a palame baesekele. Nthabi o batlile a nthula ka baesekele eo ya hae.				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. nthabeleng ke motswalle wa ka 2. O nthusa ka dintho tse ngata 3. nthabi nthunya o batlile a nthusa ka baesekele				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		ntlisetsa	ntlisa	ntlosa	ntlolela	
	BALA	Maobane ka nako ya kgefutso ke ne ke dutse le Mokgadi. Kajeno Mokgadi o ntliseditse lamunu e monate e tswekere. Mokgadi o ne a ja samentjhisi e monate ya heme le tamati. O ile a mpoella hore o tla ntlela disamentjhisi hosane. Ke thabile haholo ha Mokgadi a re o tla ntlela disamentjhisi hobane di monate haholo. Kamora moo Mokgadi o ile a mpoella hore bekeng e tlang ba fallela ntlong e ntjha.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ka nako ya kgefutso ke ne ke dutse le mang? Ke ne ke dutse le _____. Mokgadi o ne a ntliseditse eng? O ne a ntliseditse _____ e _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing lamunu? a) _____ b) _____
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: samentjhisi Ngola potso ka: ntlela

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	tjhaba	tjhele	letjhoba	tjha	
		tjhabile	tjhesitse	tjhella	tjhesa	
	BALA	<p>Kajeno ho a tjhesa. Letsatsi le tjhabile. Le tjhabile hamonate. Maobane ho ne ho bata hobane letsatsi le ne le sa tjhaba. Ntsako le Mokgadi ba dutse kamora ntlo ya bo Mokgadi e ntjha. Setjhaba o bitsa Mokgadi. O re a ye ka kitjheneng hobane mme o a mo bitsa. Mme o ba etseditse disamentjhisi. O ba etseditse disamentjhisi tse tjhesitsweng. Mokgadi o rata disamentjhisi tse tjhesitsweng.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kajeno ho jwang? Kajeno ho a _____. Ntsako le Mokgadi ba dutse kae? Ntsako le Mokgadi ba dutse _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: samentjhisi Ngola potso ka: tjhesitse

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		tjhaba	tjhele	letjhoba	tjha	







BALA







Ka Labobedi hoseng Mokgadi o ile a kena ka kitjheneng. O ile a fumana mme wa hae a ntse a mo etsetsa disamentjhisi bakeng sa dijo tsa motsheare sekolong. Motshabi o ile a kopa mme wa hae a mo etsetse disamentjhisi tse pedi. O ne a sa rate ho thetsa mme wa hae. O ne a tshepitsitse motswalle wa hae Ntsako hore ha a na bolella motho hore ha a na dijo. Mme wa Mokgadi o ne a nahana hore Mokgadi o a hola. O ile a kenya samentjhisi ya bobedi ka mokotleng wa Mokgadi.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ka Labobedi hoseng Mokgadi o ile a kena kae? Mokgadi o ile a kena ka _____.2. O ile a fumana mme wa hae a ntse a etsa eng? O ile a fumana mme wa hae a ntse a etsa _____.3. O ile a kopa mme wa hae a mo etsetse eng? O ile a mo kopa a mo etsetse _____.4. Mme wa Mokgadi o ile a nahana eng? O ile a nahana hore mohlomong _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mokgadi o ile a kena ka kitjheneng ka Labobedi hoseng2. mme wa Mokgadi o ne a etsa disemantshjisi3. thetsa Mokgadi a ha rate ho hae. wa mme




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntsu	ntseba	ntsipa	ntsebisa	
		ntho	nthula	nthunya	nthetsa	
	BALA	<p>Nthabeleng ke motswalle wa ka. O nthusa ka dintho tse ngata. Ntho e nngwe eo a ratang ho nthusa ka yona ke dipalo. Nthabeleng ke motswalle wa bohlokwa. Ke tshepa hore ka le leng la matsatsi le nna ke tla mo thusa. Maobane ha re ne re le tseleng e tswang sekolong re ile ra bona Nthabi Nthunya a palame baesekele. Nthabi o batlile a nthula ka baesekele eo ya hae.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nthabeleng ke motswalle wa ka 2. O nthusa ka dintho tse ngata 3. nthabi nthunya o batlile a nthusa ka baesekele 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		ntlisetsa	ntlisa	ntlosa	ntlolela	
	BALA	<p>Maobane ka nako ya kgefutso ke ne ke dutse le Mokgadi. Kajeno Mokgadi o ntliseditse lamunu e monate e tswekere. Mokgadi o ne a ja samentjhisi e monate ya heme le tamati. O ile a mpoella hore o tla ntlela disamentjhisi hosane. Ke thabile haholo ha Mokgadi a re o tla ntlela disamentjhisi hobane di monate haholo. Kamora moo Mokgadi o ile a mpoella hore bekeng e tlang ba fallela ntlong e ntjha.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ka nako ya kgefutso ke ne ke dutse le mang? Ke ne ke dutse le _____. Mokgadi o ne a ntliseditse eng? O ne a ntliseditse _____ e _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing lamunu? a) _____ b) _____
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: samentjhisi Ngola potso ka: ntlela

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	tjhaba	tjhele	letjhoba	tjha	
		tjhabile	tjhesitse	tjhella	tjhesa	
	BALA	Kajeno ho a tjhesa. Letsatsi le tjhabile. Le tjhabile hamonate. Maobane ho ne ho bata hobane letsatsi le ne le sa tjhaba. Ntsako le Mokgadi ba dutse kamora ntlo ya bo Mokgadi e ntjha. Setjhaba o bitsa Mokgadi. O re a ye ka kitjheneng hobane mme o a mo bitsa. Mme o ba etseditse disamentjhisi. O ba etseditse disamentjhisi tse tjhesitsweng. Mokgadi o rata disamentjhisi tse tjhesitsweng.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kajeno ho jwang? Kajeno ho a _____. Ntsako le Mokgadi ba dutse kae? Ntsako le Mokgadi ba dutse _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: samentjhisi Ngola potso ka: tjhesitse

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		tjhaba	tjhele	letjhoba	tjha	







BALA



Ka Labobedi hoseng Mokgadi o ile a kena ka kitjheneng. O ile a fumana mme wa hae a ntse a mo etsetsa disamentjhisi bakeng sa dijo tsa motsheare sekolong. Motshabi o ile a kopa mme wa hae a mo etsetse disamentjhisi tse pedi. O ne a sa rate ho thetsa mme wa hae. O ne a tshepitsitse motswalle wa hae Ntsako hore ha a na bolella motho hore ha a na dijo. Mme wa Mokgadi o ne a nahana hore Mokgadi o a hola. O ile a kenya samentjhisi ya bobedi ka mokotleng wa Mokgadi.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ka Labobedi hoseng Mokgadi o ile a kena kae? Mokgadi o ile a kena ka _____.2. O ile a fumana mme wa hae a ntse a etsa eng? O ile a fumana mme wa hae a ntse a etsa _____.3. O ile a kopa mme wa hae a mo etsetse eng? O ile a mo kopa a mo etsetse _____.4. Mme wa Mokgadi o ile a nahana eng? O ile a nahana hore mohlomong _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mokgadi o ile a kena ka kitjheneng ka Labobedi hoseng2. mme wa Mokgadi o ne a etsa disemantshjisi3. thetsa Mokgadi a ha rate ho hae. wa mme




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntsu	ntseba	ntsipa	ntsebisa	
		ntho	nthula	nthunya	nthetsa	
	BALA	Nthabeleng ke motswalle wa ka. O nthusa ka dintho tse ngata. Ntho e nngwe eo a ratang ho nthusa ka yona ke dipalo. Nthabeleng ke motswalle wa bohlokwa. Ke tshepa hore ka le leng la matsatsi le nna ke tla mo thusa. Maobane ha re ne re le tseleng e tswang sekolong re ile ra bona Nthabi Nthunya a palame baesekele. Nthabi o batlile a nthula ka baesekele eo ya hae.				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. nthabeleng ke motswalle wa ka 2. O nthusa ka dintho tse ngata 3. nthabi nthunya o batlile a nthusa ka baesekele				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		ntlisetsa	ntlisa	ntlosa	ntlolela	
	BALA	Maobane ka nako ya kgefutso ke ne ke dutse le Mokgadi. Kajeno Mokgadi o ntliseditse lamunu e monate e tswekere. Mokgadi o ne a ja samentjhisi e monate ya heme le tamati. O ile a mpoella hore o tla ntlela disamentjhisi hosane. Ke thabile haholo ha Mokgadi a re o tla ntlela disamentjhisi hobane di monate haholo. Kamora moo Mokgadi o ile a mpoella hore bekeng e tlang ba fallela ntlong e ntjha.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ka nako ya kgefutso ke ne ke dutse le mang? Ke ne ke dutse le _____. Mokgadi o ne a ntliseditse eng? O ne a ntliseditse _____ e _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing lamunu? a) _____ b) _____
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: samentjhisi Ngola potso ka: ntlela</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	tjhaba	tjhele	letjhoba	tjha	
		tjhabile	tjhesitse	tjhella	tjhesa	
	BALA	<p>Kajeno ho a tjhesa. Letsatsi le tjhabile. Le tjhabile hamonate. Maobane ho ne ho bata hobane letsatsi le ne le sa tjhaba. Ntsako le Mokgadi ba dutse kamora ntlo ya bo Mokgadi e ntjha. Setjhaba o bitsa Mokgadi. O re a ye ka kitjheneng hobane mme o a mo bitsa. Mme o ba etseditse disamentjhisi. O ba etseditse disamentjhisi tse tjhesitsweng. Mokgadi o rata disamentjhisi tse tjhesitsweng.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kajeno ho jwang? Kajeno ho a _____. Ntsako le Mokgadi ba dutse kae? Ntsako le Mokgadi ba dutse _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: samentjhisi Ngola potso ka: tjhesitse</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		tjhaba	tjhele	letjhoba	tjha	







BALA







Ka Labobedi hoseng Mokgadi o ile a kena ka kitjheneng. O ile a fumana mme wa hae a ntse a mo etsetsa disamentjhisi bakeng sa dijo tsa motsheare sekolong. Motshabi o ile a kopa mme wa hae a mo etsetse disamentjhisi tse pedi. O ne a sa rate ho thetsa mme wa hae. O ne a tshepisetse motswalle wa hae Ntsako hore ha a na bolella motho hore ha a na dijo. Mme wa Mokgadi o ne a nahana hore Mokgadi o a hola. O ile a kenya samentjhisi ya bobedi ka mokotleng wa Mokgadi.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ka Labobedi hoseng Mokgadi o ile a kena kae? Mokgadi o ile a kena ka _____.2. O ile a fumana mme wa hae a ntse a etsa eng? O ile a fumana mme wa hae a ntse a etsa _____.3. O ile a kopa mme wa hae a mo etsetse eng? O ile a mo kopa a mo etsetse _____.4. Mme wa Mokgadi o ile a nahana eng? O ile a nahana hore mohlomong _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mokgadi o ile a kena ka kitjheneng ka Labobedi hoseng2. mme wa Mokgadi o ne a etsa disemantshjisi3. thetsa Mokgadi a ha rate ho hae. wa mme




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntsu	ntseba	ntsipa	ntsebisa	
		ntho	nthula	nthunya	nthetsa	
	BALA	Nthabeleng ke motswalle wa ka. O nthusa ka dintho tse ngata. Ntho e nngwe eo a ratang ho nthusa ka yona ke dipalo. Nthabeleng ke motswalle wa bohlokwa. Ke tshepa hore ka le leng la matsatsi le nna ke tla mo thusa. Maobane ha re ne re le tseleng e tswang sekolong re ile ra bona Nthabi Nthunya a palame baesekele. Nthabi o batlile a nthula ka baesekele eo ya hae.				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. nthabeleng ke motswalle wa ka 2. O nthusa ka dintho tse ngata 3. nthabi nthunya o batlile a nthusa ka baesekele				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		ntlisetsa	ntlisa	ntlosa	ntlolela	
	BALA	Maobane ka nako ya kgefutso ke ne ke dutse le Mokgadi. Kajeno Mokgadi o ntliseditse lamunu e monate e tswekere. Mokgadi o ne a ja samentjhisi e monate ya heme le tamati. O ile a mpoella hore o tla ntlela disamentjhisi hosane. Ke thabile haholo ha Mokgadi a re o tla ntlela disamentjhisi hobane di monate haholo. Kamora moo Mokgadi o ile a mpoella hore bekeng e tlang ba fallela ntlong e ntjha.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ka nako ya kgefutso ke ne ke dutse le mang? Ke ne ke dutse le _____. Mokgadi o ne a ntliseditse eng? O ne a ntliseditse _____ e _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing lamunu? a) _____ b) _____
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: samentjhisi Ngola potso ka: ntlela

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	tjhaba	tjhele	letjhoba	tjha	
		tjhabile	tjhesitse	tjhella	tjhesa	
	BALA	Kajeno ho a tjhesa. Letsatsi le tjhabile. Le tjhabile hamonate. Maobane ho ne ho bata hobane letsatsi le ne le sa tjhaba. Ntsako le Mokgadi ba dutse kamora ntlo ya bo Mokgadi e ntjha. Setjhaba o bitsa Mokgadi. O re a ye ka kitjheneng hobane mme o a mo bitsa. Mme o ba etseditse disamentjhisi. O ba etseditse disamentjhisi tse tjhesitsweng. Mokgadi o rata disamentjhisi tse tjhesitsweng.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kajeno ho jwang? Kajeno ho a _____. Ntsako le Mokgadi ba dutse kae? Ntsako le Mokgadi ba dutse _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: samentjhisi Ngola potso ka: tjhesitse

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		tjhaba	tjhele	letjhoba	tjha	







BALA



Ka Labobedi hoseng Mokgadi o ile a kena ka kitjheneng. O ile a fumana mme wa hae a ntse a mo etsetsa disamentjhisi bakeng sa dijo tsa motsheare sekolong. Motshabi o ile a kopa mme wa hae a mo etsetse disamentjhisi tse pedi. O ne a sa rate ho thetsa mme wa hae. O ne a tshepitsitse motswalle wa hae Ntsako hore ha a na bolella motho hore ha a na dijo. Mme wa Mokgadi o ne a nahana hore Mokgadi o a hola. O ile a kenya samentjhisi ya bobedi ka mokotleng wa Mokgadi.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ka Labobedi hoseng Mokgadi o ile a kena kae? Mokgadi o ile a kena ka _____.2. O ile a fumana mme wa hae a ntse a etsa eng? O ile a fumana mme wa hae a ntse a etsa _____.3. O ile a kopa mme wa hae a mo etsetse eng? O ile a mo kopa a mo etsetse _____.4. Mme wa Mokgadi o ile a nahana eng? O ile a nahana hore mohlomong _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mokgadi o ile a kena ka kitjheneng ka Labobedi hoseng2. mme wa Mokgadi o ne a etsa disemantshjisi3. thetsa Mokgadi a ha rate ho hae. wa mme




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntsu	ntseba	ntsipa	ntsebisa	
		ntho	nthula	nthunya	nthetsa	
	BALA	Nthabeleng ke motswalle wa ka. O nthusa ka dintho tse ngata. Ntho e nngwe eo a ratang ho nthusa ka yona ke dipalo. Nthabeleng ke motswalle wa bohlokwa. Ke tshepa hore ka le leng la matsatsi le nna ke tla mo thusa. Maobane ha re ne re le tseleng e tswang sekolong re ile ra bona Nthabi Nthunya a palame baesekele. Nthabi o batlile a nthula ka baesekele eo ya hae.				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. nthabeleng ke motswalle wa ka 2. O nthusa ka dintho tse ngata 3. nthabi nthunya o batlile a nthusa ka baesekele				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		ntlisetsa	ntlisa	ntlosa	ntlolela	
	BALA	Maobane ka nako ya kgefutso ke ne ke dutse le Mokgadi. Kajeno Mokgadi o ntliseditse lamunu e monate e tswekere. Mokgadi o ne a ja samentjhisi e monate ya heme le tamati. O ile a mpoella hore o tla ntlela disamentjhisi hosane. Ke thabile haholo ha Mokgadi a re o tla ntlela disamentjhisi hobane di monate haholo. Kamora moo Mokgadi o ile a mpoella hore bekeng e tlang ba fallela ntlong e ntjha.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ka nako ya kgefutso ke ne ke dutse le mang? Ke ne ke dutse le _____. Mokgadi o ne a ntliseditse eng? O ne a ntliseditse _____ e _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing lamunu? a) _____ b) _____
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: samentjhisi Ngola potso ka: ntlela

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	tjhaba	tjhele	letjhoba	tjha	
		tjhabile	tjhesitse	tjhella	tjhesa	
	BALA	Kajeno ho a tjhesa. Letsatsi le tjhabile. Le tjhabile hamonate. Maobane ho ne ho bata hobane letsatsi le ne le sa tjhaba. Ntsako le Mokgadi ba dutse kamora ntlo ya bo Mokgadi e ntjha. Setjhaba o bitsa Mokgadi. O re a ye ka kitjheneng hobane mme o a mo bitsa. Mme o ba etseditse disamentjhisi. O ba etseditse disamentjhisi tse tjhesitsweng. Mokgadi o rata disamentjhisi tse tjhesitsweng.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kajeno ho jwang? Kajeno ho a _____. Ntsako le Mokgadi ba dutse kae? Ntsako le Mokgadi ba dutse _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: samentjhisi Ngola potso ka: tjhesitse

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		tjhaba	tjhele	letjhoba	tjha	







BALA







Ka Labobedi hoseng Mokgadi o ile a kena ka kitjheneng. O ile a fumana mme wa hae a ntse a mo etsetsa disamentjhisi bakeng sa dijo tsa motsheare sekolong. Motshabi o ile a kopa mme wa hae a mo etsetse disamentjhisi tse pedi. O ne a sa rate ho thetsa mme wa hae. O ne a tshepitsitse motswalle wa hae Ntsako hore ha a na bolella motho hore ha a na dijo. Mme wa Mokgadi o ne a nahana hore Mokgadi o a hola. O ile a kenya samentjhisi ya bobedi ka mokotleng wa Mokgadi.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ka Labobedi hoseng Mokgadi o ile a kena kae? Mokgadi o ile a kena ka _____.2. O ile a fumana mme wa hae a ntse a etsa eng? O ile a fumana mme wa hae a ntse a etsa _____.3. O ile a kopa mme wa hae a mo etsetse eng? O ile a mo kopa a mo etsetse _____.4. Mme wa Mokgadi o ile a nahana eng? O ile a nahana hore mohlomong _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mokgadi o ile a kena ka kitjheneng ka Labobedi hoseng2. mme wa Mokgadi o ne a etsa disemantshjisi3. thetsa Mokgadi a ha rate ho hae. wa mme




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntsu	ntseba	ntsipa	ntsebisa	
		ntho	nthula	nthunya	nthetsa	
	BALA	<p>Nthabeleng ke motswalle wa ka. O nthusa ka dintho tse ngata. Ntho e nngwe eo a ratang ho nthusa ka yona ke dipalo. Nthabeleng ke motswalle wa bohlokwa. Ke tshepa hore ka le leng la matsatsi le nna ke tla mo thusa. Maobane ha re ne re le tseleng e tswang sekolong re ile ra bona Nthabi Nthunya a palame baesekele. Nthabi o batlile a nthula ka baesekele eo ya hae.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nthabeleng ke motswalle wa ka 2. O nthusa ka dintho tse ngata 3. nthabi nthunya o batlile a nthusa ka baesekele 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		ntlisetsa	ntlisa	ntlosa	ntlolela	
	BALA	<p>Maobane ka nako ya kgefutso ke ne ke dutse le Mokgadi. Kajeno Mokgadi o ntliseditse lamunu e monate e tswekere. Mokgadi o ne a ja samentjhisi e monate ya heme le tamati. O ile a mpoella hore o tla ntlela disamentjhisi hosane. Ke thabile haholo ha Mokgadi a re o tla ntlela disamentjhisi hobane di monate haholo. Kamora moo Mokgadi o ile a mpoella hore bekeng e tlang ba fallela ntlong e ntjha.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ka nako ya kgefutso ke ne ke dutse le mang? Ke ne ke dutse le _____. Mokgadi o ne a ntliseditse eng? O ne a ntliseditse _____ e _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing lamunu? a) _____ b) _____
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: samentjhisi Ngola potso ka: ntlela

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	tjhaba	tjhele	letjhoba	tjha	
		tjhabile	tjhesitse	tjhella	tjhesa	
	BALA	<p>Kajeno ho a tjhesa. Letsatsi le tjhabile. Le tjhabile hamonate. Maobane ho ne ho bata hobane letsatsi le ne le sa tjhaba. Ntsako le Mokgadi ba dutse kamora ntlo ya bo Mokgadi e ntjha. Setjhaba o bitsa Mokgadi. O re a ye ka kitjheneng hobane mme o a mo bitsa. Mme o ba etseditse disamentjhisi. O ba etseditse disamentjhisi tse tjhesitsweng. Mokgadi o rata disamentjhisi tse tjhesitsweng.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kajeno ho jwang? Kajeno ho a _____. Ntsako le Mokgadi ba dutse kae? Ntsako le Mokgadi ba dutse _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: samentjhisi Ngola potso ka: tjhesitse

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		tjhaba	tjhele	letjhoba	tjha	







BALA







Ka Labobedi hoseng Mokgadi o ile a kena ka kitjheneng. O ile a fumana mme wa hae a ntse a mo etsetsa disamentjhisi bakeng sa dijo tsa motsheare sekolong. Motshabi o ile a kopa mme wa hae a mo etsetse disamentjhisi tse pedi. O ne a sa rate ho thetsa mme wa hae. O ne a tshepitsitse motswalle wa hae Ntsako hore ha a na bolella motho hore ha a na dijo. Mme wa Mokgadi o ne a nahana hore Mokgadi o a hola. O ile a kenya samentjhisi ya bobedi ka mokotleng wa Mokgadi.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ka Labobedi hoseng Mokgadi o ile a kena kae? Mokgadi o ile a kena ka _____.2. O ile a fumana mme wa hae a ntse a etsa eng? O ile a fumana mme wa hae a ntse a etsa _____.3. O ile a kopa mme wa hae a mo etsetse eng? O ile a mo kopa a mo etsetse _____.4. Mme wa Mokgadi o ile a nahana eng? O ile a nahana hore mohlomong _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mokgadi o ile a kena ka kitjheneng ka Labobedi hoseng2. mme wa Mokgadi o ne a etsa disemanthjisi3. thetsa Mokgadi a ha rate ho hae. wa mme




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntsu	ntseba	ntsipa	ntsebisa	
		ntho	nthula	nthunya	nthetsa	
	BALA	Nthabeleng ke motswalle wa ka. O nthusa ka dintho tse ngata. Ntho e nngwe eo a ratang ho nthusa ka yona ke dipalo. Nthabeleng ke motswalle wa bohlokwa. Ke tshepa hore ka le leng la matsatsi le nna ke tla mo thusa. Maobane ha re ne re le tseleng e tswang sekolong re ile ra bona Nthabi Nthunya a palame baesekele. Nthabi o batlile a nthula ka baesekele eo ya hae.				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. nthabeleng ke motswalle wa ka 2. O nthusa ka dintho tse ngata 3. nthabi nthunya o batlile a nthusa ka baesekele				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		ntlisetsa	ntlisa	ntlosa	ntlolela	
	BALA	Maobane ka nako ya kgefutso ke ne ke dutse le Mokgadi. Kajeno Mokgadi o ntliseditse lamunu e monate e tswekere. Mokgadi o ne a ja samentjhisi e monate ya heme le tamati. O ile a mpoella hore o tla ntlela disamentjhisi hosane. Ke thabile haholo ha Mokgadi a re o tla ntlela disamentjhisi hobane di monate haholo. Kamora moo Mokgadi o ile a mpoella hore bekeng e tlang ba fallela ntlong e ntjha.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ka nako ya kgefutso ke ne ke dutse le mang? Ke ne ke dutse le _____. Mokgadi o ne a ntliseditse eng? O ne a ntliseditse _____ e _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing lamunu? a) _____ b) _____
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: samentjhisi Ngola potso ka: ntlela</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	tjhaba	tjhele	letjhoba	tjha	
		tjhabile	tjhesitse	tjhella	tjhesa	
	BALA	<p>Kajeno ho a tjhesa. Letsatsi le tjhabile. Le tjhabile hamonate. Maobane ho ne ho bata hobane letsatsi le ne le sa tjhaba. Ntsako le Mokgadi ba dutse kamora ntlo ya bo Mokgadi e ntjha. Setjhaba o bitsa Mokgadi. O re a ye ka kitjheneng hobane mme o a mo bitsa. Mme o ba etseditse disamentjhisi. O ba etseditse disamentjhisi tse tjhesitsweng. Mokgadi o rata disamentjhisi tse tjhesitsweng.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kajeno ho jwang? Kajeno ho a _____. Ntsako le Mokgadi ba dutse kae? Ntsako le Mokgadi ba dutse _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: samentjhisi Ngola potso ka: tjhesitse</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		tjhaba	tjhele	letjhoba	tjha	



BALA



Ka Labobedi hoseng Mokgadi o ile a kena ka kitjheneng. O ile a fumana mme wa hae a ntse a mo etsetsa disamentjhisi bakeng sa dijo tsa motsheare sekolong. Motshabi o ile a kopa mme wa hae a mo etsetse disamentjhisi tse pedi. O ne a sa rate ho thetsa mme wa hae. O ne a tshepitsitse motswalle wa hae Ntsako hore ha a na bolella motho hore ha a na dijo. Mme wa Mokgadi o ne a nahana hore Mokgadi o a hola. O ile a kenya samentjhisi ya bobedi ka mokotleng wa Mokgadi.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Ka Labobedi hoseng Mokgadi o ile a kena kae?
Mokgadi o ile a kena ka _____.
2. O ile a fumana mme wa hae a ntse a etsa eng?
O ile a fumana mme wa hae a ntse a etsa _____.
3. O ile a kopa mme wa hae a mo etsetse eng?
O ile a mo kopa a mo etsetse _____.
4. Mme wa Mokgadi o ile a nahana eng?
O ile a nahana hore mohlomong _____.
5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswhe a  le  hape kaofela.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. mokgadi o ile a kena ka kitjheneng ka Labobedi hoseng
 2. mme wa Mokgadi o ne a etsa disemanthjisi
 3. thetsa Mokgadi a ha rate ho hae. wa mme




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntsu	ntseba	ntsipa	ntsebisa	
		ntho	nthula	nthunya	nthetsa	
	BALA	Nthabeleng ke motswalle wa ka. O nthusa ka dintho tse ngata. Ntho e nngwe eo a ratang ho nthusa ka yona ke dipalo. Nthabeleng ke motswalle wa bohlokwa. Ke tshepa hore ka le leng la matsatsi le nna ke tla mo thusa. Maobane ha re ne re le tseleng e tswang sekolong re ile ra bona Nthabi Nthunya a palame baesekele. Nthabi o batlile a nthula ka baesekele eo ya hae.				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. nthabeleng ke motswalle wa ka 2. O nthusa ka dintho tse ngata 3. nthabi nthunya o batlile a nthusa ka baesekele				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		ntlisetsa	ntlisa	ntlosa	ntlolela	
	BALA	Maobane ka nako ya kgefutso ke ne ke dutse le Mokgadi. Kajeno Mokgadi o ntliseditse lamunu e monate e tswekere. Mokgadi o ne a ja samentjhisi e monate ya heme le tamati. O ile a mpoella hore o tla ntlela disamentjhisi hosane. Ke thabile haholo ha Mokgadi a re o tla ntlela disamentjhisi hobane di monate haholo. Kamora moo Mokgadi o ile a mpoella hore bekeng e tlang ba fallela ntlong e ntjha.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ka nako ya kgefutso ke ne ke dutse le mang? Ke ne ke dutse le _____. Mokgadi o ne a ntliseditse eng? O ne a ntliseditse _____ e _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing lamunu? a) _____ b) _____
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: samentjhisi Ngola potso ka: ntlela

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	tjhaba	tjhele	letjhoba	tjha	
		tjhabile	tjhesitse	tjhella	tjhesa	
	BALA	<p>Kajeno ho a tjhesa. Letsatsi le tjhabile. Le tjhabile hamonate. Maobane ho ne ho bata hobane letsatsi le ne le sa tjhaba. Ntsako le Mokgadi ba dutse kamora ntlo ya bo Mokgadi e ntjha. Setjhaba o bitsa Mokgadi. O re a ye ka kitjheneng hobane mme o a mo bitsa. Mme o ba etseditse disamentjhisi. O ba etseditse disamentjhisi tse tjhesitsweng. Mokgadi o rata disamentjhisi tse tjhesitsweng.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kajeno ho jwang? Kajeno ho a _____. Ntsako le Mokgadi ba dutse kae? Ntsako le Mokgadi ba dutse _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: samentjhisi Ngola potso ka: tjhesitse

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		tjhaba	tjhele	letjhoba	tjha	







BALA







Ka Labobedi hoseng Mokgadi o ile a kena ka kitjheneng. O ile a fumana mme wa hae a ntse a mo etsetsa disamentjhisi bakeng sa dijo tsa motsheare sekolong. Motshabi o ile a kopa mme wa hae a mo etsetse disamentjhisi tse pedi. O ne a sa rate ho thetsa mme wa hae. O ne a tshepitsitse motswalle wa hae Ntsako hore ha a na bolella motho hore ha a na dijo. Mme wa Mokgadi o ne a nahana hore Mokgadi o a hola. O ile a kenya samentjhisi ya bobedi ka mokotleng wa Mokgadi.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ka Labobedi hoseng Mokgadi o ile a kena kae? Mokgadi o ile a kena ka _____.2. O ile a fumana mme wa hae a ntse a etsa eng? O ile a fumana mme wa hae a ntse a etsa _____.3. O ile a kopa mme wa hae a mo etsetse eng? O ile a mo kopa a mo etsetse _____.4. Mme wa Mokgadi o ile a nahana eng? O ile a nahana hore mohlomong _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mokgadi o ile a kena ka kitjheneng ka Labobedi hoseng2. mme wa Mokgadi o ne a etsa disemantshjisi3. thetsa Mokgadi a ha rate ho hae. wa mme




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntsu	ntseba	ntsipa	ntsebisa	
		ntho	nthula	nthunya	nthetsa	
	BALA	Nthabeleng ke motswalle wa ka. O nthusa ka dintho tse ngata. Ntho e nngwe eo a ratang ho nthusa ka yona ke dipalo. Nthabeleng ke motswalle wa bohlokwa. Ke tshepa hore ka le leng la matsatsi le nna ke tla mo thusa. Maobane ha re ne re le tseleng e tswang sekolong re ile ra bona Nthabi Nthunya a palame baesekele. Nthabi o batlile a nthula ka baesekele eo ya hae.				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. nthabeleng ke motswalle wa ka 2. O nthusa ka dintho tse ngata 3. nthabi nthunya o batlile a nthusa ka baesekele				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		ntlisetsa	ntlisa	ntlosa	ntlolela	
	BALA	Maobane ka nako ya kgefutso ke ne ke dutse le Mokgadi. Kajeno Mokgadi o ntliseditse lamunu e monate e tswekere. Mokgadi o ne a ja samentjhisi e monate ya heme le tamati. O ile a mpoella hore o tla ntlela disamentjhisi hosane. Ke thabile haholo ha Mokgadi a re o tla ntlela disamentjhisi hobane di monate haholo. Kamora moo Mokgadi o ile a mpoella hore bekeng e tlang ba fallela ntlong e ntjha.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ka nako ya kgefutso ke ne ke dutse le mang? Ke ne ke dutse le _____. Mokgadi o ne a ntliseditse eng? O ne a ntliseditse _____ e _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing lamunu? a) _____ b) _____
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: samentjhisi Ngola potso ka: ntlela

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	tjhaba	tjhele	letjhoba	tjha	
		tjhabile	tjhesitse	tjhella	tjhesa	
	BALA	<p>Kajeno ho a tjhesa. Letsatsi le tjhabile. Le tjhabile hamonate. Maobane ho ne ho bata hobane letsatsi le ne le sa tjhaba. Ntsako le Mokgadi ba dutse kamora ntlo ya bo Mokgadi e ntjha. Setjhaba o bitsa Mokgadi. O re a ye ka kitjheneng hobane mme o a mo bitsa. Mme o ba etseditse disamentjhisi. O ba etseditse disamentjhisi tse tjhesitsweng. Mokgadi o rata disamentjhisi tse tjhesitsweng.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kajeno ho jwang? Kajeno ho a _____. Ntsako le Mokgadi ba dutse kae? Ntsako le Mokgadi ba dutse _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: samentjhisi Ngola potso ka: tjhesitse

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		tjhaba	tjhele	letjhoba	tjha	







BALA







Ka Labobedi hoseng Mokgadi o ile a kena ka kitjheneng. O ile a fumana mme wa hae a ntse a mo etsetsa disamentjhisi bakeng sa dijo tsa motsheare sekolong. Motshabi o ile a kopa mme wa hae a mo etsetse disamentjhisi tse pedi. O ne a sa rate ho thetsa mme wa hae. O ne a tshepitsitse motswalle wa hae Ntsako hore ha a na bolella motho hore ha a na dijo. Mme wa Mokgadi o ne a nahana hore Mokgadi o a hola. O ile a kenya samentjhisi ya bobedi ka mokotleng wa Mokgadi.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ka Labobedi hoseng Mokgadi o ile a kena kae? Mokgadi o ile a kena ka _____.2. O ile a fumana mme wa hae a ntse a etsa eng? O ile a fumana mme wa hae a ntse a etsa _____.3. O ile a kopa mme wa hae a mo etsetse eng? O ile a mo kopa a mo etsetse _____.4. Mme wa Mokgadi o ile a nahana eng? O ile a nahana hore mohlomong _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mokgadi o ile a kena ka kitjheneng ka Labobedi hoseng2. mme wa Mokgadi o ne a etsa disemanthjisi3. thetsa Mokgadi a ha rate ho hae. wa mme




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntsu	ntseba	ntsipa	ntsebisa	
		ntho	nthula	nthunya	nthetsa	
	BALA	Nthabeleng ke motswalle wa ka. O nthusa ka dintho tse ngata. Ntho e nngwe eo a ratang ho nthusa ka yona ke dipalo. Nthabeleng ke motswalle wa bohlokwa. Ke tshepa hore ka le leng la matsatsi le nna ke tla mo thusa. Maobane ha re ne re le tseleng e tswang sekolong re ile ra bona Nthabi Nthunya a palame baesekele. Nthabi o batlile a nthula ka baesekele eo ya hae.				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. nthabeleng ke motswalle wa ka 2. O nthusa ka dintho tse ngata 3. nthabi nthunya o batlile a nthusa ka baesekele				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		ntlisetsa	ntlisa	ntlosa	ntlolela	
	BALA	Maobane ka nako ya kgefutso ke ne ke dutse le Mokgadi. Kajeno Mokgadi o ntliseditse lamunu e monate e tswekere. Mokgadi o ne a ja samentjhisi e monate ya heme le tamati. O ile a mpoella hore o tla ntlela disamentjhisi hosane. Ke thabile haholo ha Mokgadi a re o tla ntlela disamentjhisi hobane di monate haholo. Kamora moo Mokgadi o ile a mpoella hore bekeng e tlang ba fallela ntlong e ntjha.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ka nako ya kgefutso ke ne ke dutse le mang? Ke ne ke dutse le _____. Mokgadi o ne a ntliseditse eng? O ne a ntliseditse _____ e _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing lamunu? a) _____ b) _____
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: samentjhisi Ngola potso ka: ntlela

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	tjhaba	tjhele	letjhoba	tjha	
		tjhabile	tjhesitse	tjhella	tjhesa	
	BALA	<p>Kajeno ho a tjhesa. Letsatsi le tjhabile. Le tjhabile hamonate. Maobane ho ne ho bata hobane letsatsi le ne le sa tjhaba. Ntsako le Mokgadi ba dutse kamora ntlo ya bo Mokgadi e ntjha. Setjhaba o bitsa Mokgadi. O re a ye ka kitjheneng hobane mme o a mo bitsa. Mme o ba etseditse disamentjhisi. O ba etseditse disamentjhisi tse tjhesitsweng. Mokgadi o rata disamentjhisi tse tjhesitsweng.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kajeno ho jwang? Kajeno ho a _____. Ntsako le Mokgadi ba dutse kae? Ntsako le Mokgadi ba dutse _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: samentjhisi Ngola potso ka: tjhesitse

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		tjhaba	tjhele	letjhoba	tjha	







BALA







Ka Labobedi hoseng Mokgadi o ile a kena ka kitjheneng. O ile a fumana mme wa hae a ntse a mo etsetsa disamentjhisi bakeng sa dijo tsa motsheare sekolong. Motshabi o ile a kopa mme wa hae a mo etsetse disamentjhisi tse pedi. O ne a sa rate ho thetsa mme wa hae. O ne a tshepitsitse motswalle wa hae Ntsako hore ha a na bolella motho hore ha a na dijo. Mme wa Mokgadi o ne a nahana hore Mokgadi o a hola. O ile a kenya samentjhisi ya bobedi ka mokotleng wa Mokgadi.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ka Labobedi hoseng Mokgadi o ile a kena kae? Mokgadi o ile a kena ka _____.2. O ile a fumana mme wa hae a ntse a etsa eng? O ile a fumana mme wa hae a ntse a etsa _____.3. O ile a kopa mme wa hae a mo etsetse eng? O ile a mo kopa a mo etsetse _____.4. Mme wa Mokgadi o ile a nahana eng? O ile a nahana hore mohlomong _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mokgadi o ile a kena ka kitjheneng ka Labobedi hoseng2. mme wa Mokgadi o ne a etsa disemantshjisi3. thetsa Mokgadi a ha rate ho hae. wa mme




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntsu	ntseba	ntsipa	ntsebisa	
		ntho	nthula	nthunya	nthetsa	
	BALA	Nthabeleng ke motswalle wa ka. O nthusa ka dintho tse ngata. Ntho e nngwe eo a ratang ho nthusa ka yona ke dipalo. Nthabeleng ke motswalle wa bohlokwa. Ke tshepa hore ka le leng la matsatsi le nna ke tla mo thusa. Maobane ha re ne re le tseleng e tswang sekolong re ile ra bona Nthabi Nthunya a palame baesekele. Nthabi o batlile a nthula ka baesekele eo ya hae.				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. nthabeleng ke motswalle wa ka 2. O nthusa ka dintho tse ngata 3. nthabi nthunya o batlile a nthusa ka baesekele				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		ntlisetsa	ntlisa	ntlosa	ntlolela	
	BALA	Maobane ka nako ya kgefutso ke ne ke dutse le Mokgadi. Kajeno Mokgadi o ntliseditse lamunu e monate e tswekere. Mokgadi o ne a ja samentjhisi e monate ya heme le tamati. O ile a mpoella hore o tla ntlela disamentjhisi hosane. Ke thabile haholo ha Mokgadi a re o tla ntlela disamentjhisi hobane di monate haholo. Kamora moo Mokgadi o ile a mpoella hore bekeng e tlang ba fallela ntlong e ntjha.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ka nako ya kgefutso ke ne ke dutse le mang? Ke ne ke dutse le _____. Mokgadi o ne a ntliseditse eng? O ne a ntliseditse _____ e _____. Ke mantswe a fe a mabedi a hlalosing lamunu? a) _____ b) _____
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: samentjhisi Ngola potso ka: ntlela

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	tjhaba	tjhele	letjhoba	tjha	
		tjhabile	tjhesitse	tjhella	tjhesa	
	BALA	Kajeno ho a tjhesa. Letsatsi le tjhabile. Le tjhabile hamonate. Maobane ho ne ho bata hobane letsatsi le ne le sa tjhaba. Ntsako le Mokgadi ba dutse kamora ntlo ya bo Mokgadi e ntjha. Setjhaba o bitsa Mokgadi. O re a ye ka kitjheneng hobane mme o a mo bitsa. Mme o ba etseditse disamentjhisi. O ba etseditse disamentjhisi tse tjhesitsweng. Mokgadi o rata disamentjhisi tse tjhesitsweng.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kajeno ho jwang? Kajeno ho a _____. Ntsako le Mokgadi ba dutse kae? Ntsako le Mokgadi ba dutse _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: samentjhisi Ngola potso ka: tjhesitse

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mokgadi	kitjheneng	Ntsako	samentjhisi	lapa
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		tjhaba	tjhele	letjhoba	tjha	







BALA







Ka Labobedi hoseng Mokgadi o ile a kena ka kitjheneng. O ile a fumana mme wa hae a ntse a mo etsetsa disamentjhisi bakeng sa dijo tsa motsheare sekolong. Motshabi o ile a kopa mme wa hae a mo etsetse disamentjhisi tse pedi. O ne a sa rate ho thetsa mme wa hae. O ne a tshepitsitse motswalle wa hae Ntsako hore ha a na bolella motho hore ha a na dijo. Mme wa Mokgadi o ne a nahana hore Mokgadi o a hola. O ile a kenya samentjhisi ya bobedi ka mokotleng wa Mokgadi.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ka Labobedi hoseng Mokgadi o ile a kena kae? Mokgadi o ile a kena ka _____.2. O ile a fumana mme wa hae a ntse a etsa eng? O ile a fumana mme wa hae a ntse a etsa _____.3. O ile a kopa mme wa hae a mo etsetse eng? O ile a mo kopa a mo etsetse _____.4. Mme wa Mokgadi o ile a nahana eng? O ile a nahana hore mohlomong _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mokgadi o ile a kena ka kitjheneng ka Labobedi hoseng2. mme wa Mokgadi o ne a etsa disemantshjisi3. thetsa Mokgadi a ha rate ho hae. wa mme




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		letjhoba	tjhele	tjhabile	setjhaba	
	BALA	<p>Maobane re ne re le ha bo Mokgadi. Ntlo ya bo Mokgadi e ntle. Re ne re eme kamora ntlo. Letsatsi le ne le tjhabile hamonate. Ha re ntse re eme moo ho ile ha tjhesa hore ke iphumane ke tjhele maoto. Mokgadi le yena o ne a tjhele. Setjhaba o ile a tla a tlo dula le rona. O ile a tlameha ho ntlola hobane ke ne ke sa batle ho ema moo ke neng ke dutse teng.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maobane re ne re le ha bo Mokgadi 2. Re ne re eme ka mora ntlo. 3. rona. Setjhaba tlo ile o dula a le

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhaku	
		tlhase	tlhoko	tlhong	tlhaselo	
	BALA	<p>Maobane Mokgadi o ne a etetse Tlholo. Mme wa Tlholo o ne a hadika tlhapi. Tlhapi eo eo e ne e nkgahamonate haholo. Tlholo o ile a re ba ye ka tlung hobane e se e le nako ya dijo tsa motsheare. Mme wa Tlholo o ile a ba fa tlhapi ka bohobe. Kamora moo ba ile ba ya ka phaposing ya Tlholo ya ho robala mme ba itlhakitsa tsebo ya bona ya ditlhaku.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane Mokgadi o ne a etetse kae? O ne a etetse _____. Mme wa Tlholo o ne a etsa eng? Mme wa Tlholo o ne a _____. Ngola mantswa a mabedi a hlalosa masapo. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: tlhaku Ngola potso ka: ditlhaku</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	seshweshwe	shwele	shweshwe	shwella	
		Moshweshwe	shwi	shwelletse	shwa	
	BALA	<p>Morena Moshweshwe ke morena wa mehleng wa Basotho. Morena Moshweshwe o ile a shwella Thaba Bosiu. Bitleng la hae ho hlahile dipalesa tse ntle. Ke belaela hore mabitso a dipalesa tseo ke shweshwe. Morena Moshweshwe o ne a na le mosadi ya motle ya pelonolo. Mosadi wa Morena Moshweshwe o ne a apara dishweshwe tse ntle.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Morena wa Basotho ke mang? Morena wa Basotho ke _____. O shwelletse kae? O shwelletse _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: seshweshwe Ngola potso ka: Moshweshwe</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	shweshwe	tlhapi	tlholo	tlhaku	
		seshweshwe	shwele	tlhapa	shwella	







BALA



Ka le hlahlamang ka nako ya kgefutso, Zandile o ne a dutse le Geeta le Sindiswa. Zandile o ne a sa phutholoha. Motswalle wa hae Geeta o ne bua ka boreiselete ba hae bo bolou boo a bo lahlehileng. O ile a nahana ka boreiselete bo bolou bo ka terowareng ya hae. O ne a tseba hore ke ba Geeta. Empa ha a ka a re letho. Ebe Zandile o tlo qetella a entse jwang ka taba e?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile o ne a dutse le mang? Zandile o ne a dutse le _____ le _____.2. Zandile o ne a ikutlwa jwang? Zandile o ne a sa _____.3. Geeta o ne a buwa ka eng? Geeta o ne a bua ka _____ ba hae.4. Boreiselete ba Geeta bo ne bo le kae? Boreiselete ba Geeta bo ne bo le _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Zandile o ne a dutse le geeta le Sindiswa2. geeta o ne a bua ka eng3. phutholoha. ha Zandile a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		letjhoba	tjhele	tjhabile	setjhaba	
	BALA	<p>Maobane re ne re le ha bo Mokgadi. Ntlo ya bo Mokgadi e ntle. Re ne re eme kamora ntlo. Letsatsi le ne le tjhabile hamonate. Ha re ntse re eme moo ho ile ha tjhesa hore ke iphumane ke tjhele maoto. Mokgadi le yena o ne a tjhele. Setjhaba o ile a tla a tlo dula le rona. O ile a tlameha ho ntlola hobane ke ne ke sa batle ho ema moo ke neng ke dutse teng.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maobane re ne re le ha bo Mokgadi 2. Re ne re eme ka mora ntlo. 3. rona. Setjhaba tlo ile o dula a le

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhaku	
		tlhase	tlhoko	tlhong	tlhaselo	
	BALA	<p>Maobane Mokgadi o ne a etetse Tlholo. Mme wa Tlholo o ne a hadika tlhapi. Tlhapi eo eo e ne e nkga hamonate haholo. Tlholo o ile a re ba ye ka tlung hobane e se e le nako ya dijo tsa motsheare. Mme wa Tlholo o ile a ba fa tlhapi ka bohobe. Kamora moo ba ile ba ya ka phaposing ya Tlholo ya ho robala mme ba itlhakitsa tsebo ya bona ya ditlhaku.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane Mokgadi o ne a etetse kae? O ne a etetse _____. Mme wa Tlholo o ne a etsa eng? Mme wa Tlholo o ne a _____. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing masapo. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: tlhaku Ngola potso ka: ditlhaku</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	seshweshwe	shwele	shweshwe	shwella	
		Moshweshwe	shwi	shwelletse	shwa	
	BALA	<p>Morena Moshweshwe ke morena wa mehleng wa Basotho. Morena Moshweshwe o ile a shwella Thaba Bosiu. Bitleng la hae ho hlahile dipalesa tse ntle. Ke belaela hore mabitso a dipalesa tseo ke shweshwe. Morena Moshweshwe o ne a na le mosadi ya motle ya pelonolo. Mosadi wa Morena Moshweshwe o ne a apara dishweshwe tse ntle.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Morena wa Basotho ke mang? Morena wa Basotho ke _____. O shwelletse kae? O shwelletse _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: seshweshwe Ngola potso ka: Moshweshwe</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	shweshwe	tlhapi	tlholo	tlhaku	
		seshweshwe	shwele	tlhapa	shwella	







BALA



Ka le hlahlamang ka nako ya kgefutso, Zandile o ne a dutse le Geeta le Sindiswa. Zandile o ne a sa phutholoha. Motswalle wa hae Geeta o ne bua ka boreiselete ba hae bo bolou boo a bo lahlehileng. O ile a nahana ka boreiselete bo bolou bo ka terowareng ya hae. O ne a tseba hore ke ba Geeta. Empa ha a ka a re letho. Ebe Zandile o tlo qetella a entse jwang ka taba e?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile o ne a dutse le mang? Zandile o ne a dutse le _____ le _____.2. Zandile o ne a ikutlwa jwang? Zandile o ne a sa _____.3. Geeta o ne a buwa ka eng? Geeta o ne a bua ka _____ ba hae.4. Boreiselete ba Geeta bo ne bo le kae? Boreiselete ba Geeta bo ne bo le _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Zandile o ne a dutse le geeta le Sindiswa2. geeta o ne a bua ka eng3. phutholoha. ha Zandile a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		letjhoba	tjhele	tjhabile	setjhaba	
	BALA	<p>Maobane re ne re le ha bo Mokgadi. Ntlo ya bo Mokgadi e ntle. Re ne re eme kamora ntlo. Letsatsi le ne le tjhabile hamonate. Ha re ntse re eme moo ho ile ha tjhesa hore ke iphumane ke tjhele maoto. Mokgadi le yena o ne a tjhele. Setjhaba o ile a tla a tlo dula le rona. O ile a tlameha ho ntlola hobane ke ne ke sa batle ho ema moo ke neng ke dutse teng.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maobane re ne re le ha bo Mokgadi 2. Re ne re eme ka mora ntlo. 3. rona. Setjhaba tlo ile o dula a le

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhaku	
		tlhase	tlhoko	tlhong	tlhaselo	
	BALA	<p>Maobane Mokgadi o ne a etetse Tlholo. Mme wa Tlholo o ne a hadika tlhapi. Tlhapi eo eo e ne e nkga hamonate haholo. Tlholo o ile a re ba ye ka tlung hobane e se e le nako ya dijo tsa motsheare. Mme wa Tlholo o ile a ba fa tlhapi ka bohobe. Kamora moo ba ile ba ya ka phaposing ya Tlholo ya ho robala mme ba itlhakitsa tsebo ya bona ya ditlhaku.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane Mokgadi o ne a etetse kae? O ne a etetse _____. Mme wa Tlholo o ne a etsa eng? Mme wa Tlholo o ne a _____. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing masapo. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: tlhaku Ngola potso ka: ditlhaku</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	seshweshwe	shwele	shweshwe	shwella	
		Moshweshwe	shwi	shwelletse	shwa	
	BALA	<p>Morena Moshweshwe ke morena wa mehleng wa Basotho. Morena Moshweshwe o ile a shwella Thaba Bosiu. Bitleng la hae ho hlahile dipalesa tse ntle. Ke belaela hore mabitso a dipalesa tseo ke shweshwe. Morena Moshweshwe o ne a na le mosadi ya motle ya pelonolo. Mosadi wa Morena Moshweshwe o ne a apara dishweshwe tse ntle.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Morena wa Basotho ke mang? Morena wa Basotho ke _____. O shwelletse kae? O shwelletse _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: seshweshwe Ngola potso ka: Moshweshwe</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	shweshwe	tlhapi	tlholo	tlhaku	
		seshweshwe	shwele	tlhapa	shwella	







BALA



Ka le hlahlamang ka nako ya kgefutso, Zandile o ne a dutse le Geeta le Sindiswa. Zandile o ne a sa phutholoha. Motswalle wa hae Geeta o ne bua ka boreiselete ba hae bo bolou boo a bo lahlehileng. O ile a nahana ka boreiselete bo bolou bo ka terowareng ya hae. O ne a tseba hore ke ba Geeta. Empa ha a ka a re letho. Ebe Zandile o tlo qetella a entse jwang ka taba e?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile o ne a dutse le mang? Zandile o ne a dutse le _____ le _____.2. Zandile o ne a ikutlwa jwang? Zandile o ne a sa _____.3. Geeta o ne a buwa ka eng? Geeta o ne a bua ka _____ ba hae.4. Boreiselete ba Geeta bo ne bo le kae? Boreiselete ba Geeta bo ne bo le _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Zandile o ne a dutse le geeta le Sindiswa2. geeta o ne a bua ka eng3. phutholoha. ha Zandile a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		letjhoba	tjhele	tjhabile	setjhaba	
	BALA	<p>Maobane re ne re le ha bo Mokgadi. Ntlo ya bo Mokgadi e ntle. Re ne re eme kamora ntlo. Letsatsi le ne le tjhabile hamonate. Ha re ntse re eme moo ho ile ha tjhesa hore ke iphumane ke tjhele maoto. Mokgadi le yena o ne a tjhele. Setjhaba o ile a tla a tlo dula le rona. O ile a tlameha ho ntlola hobane ke ne ke sa batle ho ema moo ke neng ke dutse teng.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maobane re ne re le ha bo Mokgadi 2. Re ne re eme ka mora ntlo. 3. rona. Setjhaba tlo ile o dula a le

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhaku	
		tlhase	tlhoko	tlhong	tlhaselo	
	BALA	<p>Maobane Mokgadi o ne a etetse Tlholo. Mme wa Tlholo o ne a hadika tlhapi. Tlhapi eo eo e ne e nkga hamonate haholo. Tlholo o ile a re ba ye ka tlung hobane e se e le nako ya dijo tsa motsheare. Mme wa Tlholo o ile a ba fa tlhapi ka bohobe. Kamora moo ba ile ba ya ka phaposing ya Tlholo ya ho robala mme ba itlhakitsa tsebo ya bona ya ditlhaku.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane Mokgadi o ne a etetse kae? O ne a etetse _____. Mme wa Tlholo o ne a etsa eng? Mme wa Tlholo o ne a _____. Ngola mantswa a mabedi a hlalosa masapo. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: tlhaku Ngola potso ka: ditlhaku</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	seshweshwe	shwele	shweshwe	shwella	
		Moshweshwe	shwi	shwelletse	shwa	
	BALA	<p>Morena Moshweshwe ke morena wa mehleng wa Basotho. Morena Moshweshwe o ile a shwella Thaba Bosiu. Bitleng la hae ho hlahile dipalesa tse ntle. Ke belaela hore mabitso a dipalesa tseo ke shweshwe. Morena Moshweshwe o ne a na le mosadi ya motle ya pelonolo. Mosadi wa Morena Moshweshwe o ne a apara dishweshwe tse ntle.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Morena wa Basotho ke mang? Morena wa Basotho ke _____. O shwelletse kae? O shwelletse _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: seshweshwe Ngola potso ka: Moshweshwe</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	shweshwe	tlhapi	tlholo	tlhaku	
		seshweshwe	shwele	tlhapa	shwella	







BALA



Ka le hlahlamang ka nako ya kgefutso, Zandile o ne a dutse le Geeta le Sindiswa. Zandile o ne a sa phutholoha. Motswalle wa hae Geeta o ne bua ka boreiselete ba hae bo bolou boo a bo lahlehileng. O ile a nahana ka boreiselete bo bolou bo ka terowareng ya hae. O ne a tseba hore ke ba Geeta. Empa ha a ka a re letho. Ebe Zandile o tlo qetella a entse jwang ka taba e?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile o ne a dutse le mang? Zandile o ne a dutse le _____ le _____.2. Zandile o ne a ikutlwa jwang? Zandile o ne a sa _____.3. Geeta o ne a buwa ka eng? Geeta o ne a bua ka _____ ba hae.4. Boreiselete ba Geeta bo ne bo le kae? Boreiselete ba Geeta bo ne bo le _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Zandile o ne a dutse le geeta le Sindiswa2. geeta o ne a bua ka eng3. phutholoha. ha Zandile a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		letjhoba	tjhele	tjhabile	setjhaba	
	BALA	<p>Maobane re ne re le ha bo Mokgadi. Ntlo ya bo Mokgadi e ntle. Re ne re eme kamora ntlo. Letsatsi le ne le tjhabile hamonate. Ha re ntse re eme moo ho ile ha tjhesa hore ke iphumane ke tjhele maoto. Mokgadi le yena o ne a tjhele. Setjhaba o ile a tla a tlo dula le rona. O ile a tlameha ho ntlola hobane ke ne ke sa batle ho ema moo ke neng ke dutse teng.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maobane re ne re le ha bo Mokgadi 2. Re ne re eme ka mora ntlo. 3. rona. Setjhaba tlo ile o dula a le

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhaku	
		tlhase	tlhoko	tlhong	tlhaselo	
	BALA	<p>Maobane Mokgadi o ne a etetse Tlholo. Mme wa Tlholo o ne a hadika tlhapi. Tlhapi eo eo e ne e nkga hamonate haholo. Tlholo o ile a re ba ye ka tlung hobane e se e le nako ya dijo tsa motsheare. Mme wa Tlholo o ile a ba fa tlhapi ka bohobe. Kamora moo ba ile ba ya ka phaposing ya Tlholo ya ho robala mme ba itlhakitsa tsebo ya bona ya ditlhaku.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane Mokgadi o ne a etetse kae? O ne a etetse _____. Mme wa Tlholo o ne a etsa eng? Mme wa Tlholo o ne a _____. Ngola mantswa a mabedi a hlalosa masapo. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: tlhaku Ngola potso ka: ditlhaku</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	seshweshwe	shwele	shweshwe	shwella	
		Moshweshwe	shwi	shwelletse	shwa	
	BALA	<p>Morena Moshweshwe ke morena wa mehleng wa Basotho. Morena Moshweshwe o ile a shwella Thaba Bosiu. Bitleng la hae ho hlahile dipalesa tse ntle. Ke belaela hore mabitso a dipalesa tseo ke shweshwe. Morena Moshweshwe o ne a na le mosadi ya motle ya pelonolo. Mosadi wa Morena Moshweshwe o ne a apara dishweshwe tse ntle.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Morena wa Basotho ke mang? Morena wa Basotho ke _____. O shwelletse kae? O shwelletse _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: seshweshwe Ngola potso ka: Moshweshwe</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	shweshwe	tlhapi	tlholo	tlhaku	
		seshweshwe	shwele	tlhapa	shwella	







BALA



Ka le hlahlamang ka nako ya kgefutso, Zandile o ne a dutse le Geeta le Sindiswa. Zandile o ne a sa phutholoha. Motswalle wa hae Geeta o ne bua ka boreiselete ba hae bo bolou boo a bo lahlehileng. O ile a nahana ka boreiselete bo bolou bo ka terowareng ya hae. O ne a tseba hore ke ba Geeta. Empa ha a ka a re letho. Ebe Zandile o tlo qetella a entse jwang ka taba e?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile o ne a dutse le mang? Zandile o ne a dutse le _____ le _____.2. Zandile o ne a ikutlwa jwang? Zandile o ne a sa _____.3. Geeta o ne a buwa ka eng? Geeta o ne a bua ka _____ ba hae.4. Boreiselete ba Geeta bo ne bo le kae? Boreiselete ba Geeta bo ne bo le _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Zandile o ne a dutse le geeta le Sindiswa2. geeta o ne a bua ka eng3. phutholoha. ha Zandile a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		letjhoba	tjhele	tjhabile	setjhaba	
	BALA	<p>Maobane re ne re le ha bo Mokgadi. Ntlo ya bo Mokgadi e ntle. Re ne re eme kamora ntlo. Letsatsi le ne le tjhabile hamonate. Ha re ntse re eme moo ho ile ha tjhesa hore ke iphumane ke tjhele maoto. Mokgadi le yena o ne a tjhele. Setjhaba o ile a tla a tlo dula le rona. O ile a tlameha ho ntlola hobane ke ne ke sa batle ho ema moo ke neng ke dutse teng.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maobane re ne re le ha bo Mokgadi 2. Re ne re eme ka mora ntlo. 3. rona. Setjhaba tlo ile o dula a le

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhaku	
		tlhase	tlhoko	tlhong	tlhaselo	
	BALA	<p>Maobane Mokgadi o ne a etetse Tlholo. Mme wa Tlholo o ne a hadika tlhapi. Tlhapi eo eo e ne e nkgahamonate haholo. Tlholo o ile a re ba ye ka tlung hobane e se e le nako ya dijo tsa motsheare. Mme wa Tlholo o ile a ba fa tlhapi ka bohobe. Kamora moo ba ile ba ya ka phaposing ya Tlholo ya ho robala mme ba itlhakitsa tsebo ya bona ya ditlhaku.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane Mokgadi o ne a etetse kae? O ne a etetse _____. Mme wa Tlholo o ne a etsa eng? Mme wa Tlholo o ne a _____. Ngola mantswa a mabedi a hlalosa masapo. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: tlhaku Ngola potso ka: ditlhaku</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	seshweshwe	shwele	shweshwe	shwella	
		Moshweshwe	shwi	shwelletse	shwa	
	BALA	<p>Morena Moshweshwe ke morena wa mehleng wa Basotho. Morena Moshweshwe o ile a shwella Thaba Bosiu. Bitleng la hae ho hlahile dipalesa tse ntle. Ke belaela hore mabitso a dipalesa tseo ke shweshwe. Morena Moshweshwe o ne a na le mosadi ya motle ya pelonolo. Mosadi wa Morena Moshweshwe o ne a apara dishweshwe tse ntle.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Morena wa Basotho ke mang? Morena wa Basotho ke _____. O shwelletse kae? O shwelletse _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: seshweshwe Ngola potso ka: Moshweshwe</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	shweshwe	tlhapi	tlholo	tlhaku	
		seshweshwe	shwele	tlhapa	shwella	







BALA



Ka le hlahlamang ka nako ya kgefutso, Zandile o ne a dutse le Geeta le Sindiswa. Zandile o ne a sa phutholoha. Motswalle wa hae Geeta o ne bua ka boreiselete ba hae bo bolou boo a bo lahlehileng. O ile a nahana ka boreiselete bo bolou bo ka terowareng ya hae. O ne a tseba hore ke ba Geeta. Empa ha a ka a re letho. Ebe Zandile o tlo qetella a entse jwang ka taba e?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile o ne a dutse le mang? Zandile o ne a dutse le _____ le _____.2. Zandile o ne a ikutlwa jwang? Zandile o ne a sa _____.3. Geeta o ne a buwa ka eng? Geeta o ne a bua ka _____ ba hae.4. Boreiselete ba Geeta bo ne bo le kae? Boreiselete ba Geeta bo ne bo le _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Zandile o ne a dutse le geeta le Sindiswa2. geeta o ne a bua ka eng3. phutholoha. ha Zandile a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		letjhoba	tjhele	tjhabile	setjhaba	
	BALA	<p>Maobane re ne re le ha bo Mokgadi. Ntlo ya bo Mokgadi e ntle. Re ne re eme kamora ntlo. Letsatsi le ne le tjhabile hamonate. Ha re ntse re eme moo ho ile ha tjhesa hore ke iphumane ke tjhele maoto. Mokgadi le yena o ne a tjhele. Setjhaba o ile a tla a tlo dula le rona. O ile a tlameha ho ntlola hobane ke ne ke sa batle ho ema moo ke neng ke dutse teng.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maobane re ne re le ha bo Mokgadi 2. Re ne re eme ka mora ntlo. 3. rona. Setjhaba tlo ile o dula a le

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhaku	
		tlhase	tlhoko	tlhong	tlhaselo	
	BALA	<p>Maobane Mokgadi o ne a etetse Tlholo. Mme wa Tlholo o ne a hadika tlhapi. Tlhapi eo eo e ne e nkga hamonate haholo. Tlholo o ile a re ba ye ka tlung hobane e se e le nako ya dijo tsa motsheare. Mme wa Tlholo o ile a ba fa tlhapi ka bohobe. Kamora moo ba ile ba ya ka phaposing ya Tlholo ya ho robala mme ba itlhakitsa tsebo ya bona ya ditlhaku.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane Mokgadi o ne a etetse kae? O ne a etetse _____. Mme wa Tlholo o ne a etsa eng? Mme wa Tlholo o ne a _____. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing masapo. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: tlhaku Ngola potso ka: ditlhaku</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	seshweshwe	shwele	shweshwe	shwella	
		Moshweshwe	shwi	shwelletse	shwa	
	BALA	<p>Morena Moshweshwe ke morena wa mehleng wa Basotho. Morena Moshweshwe o ile a shwella Thaba Bosiu. Bitleng la hae ho hlahile dipalesa tse ntle. Ke belaela hore mabitso a dipalesa tseo ke shweshwe. Morena Moshweshwe o ne a na le mosadi ya motle ya pelonolo. Mosadi wa Morena Moshweshwe o ne a apara dishweshwe tse ntle.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Morena wa Basotho ke mang? Morena wa Basotho ke _____. O shwelletse kae? O shwelletse _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: seshweshwe Ngola potso ka: Moshweshwe</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	shweshwe	tlhapi	tlholo	tlhaku	
		seshweshwe	shwele	tlhapa	shwella	







BALA



Ka le hlahlamang ka nako ya kgefutso, Zandile o ne a dutse le Geeta le Sindiswa. Zandile o ne a sa phutholoha. Motswalle wa hae Geeta o ne bua ka boreiselete ba hae bo bolou boo a bo lahlehileng. O ile a nahana ka boreiselete bo bolou bo ka terowareng ya hae. O ne a tseba hore ke ba Geeta. Empa ha a ka a re letho. Ebe Zandile o tlo qetella a entse jwang ka taba e?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile o ne a dutse le mang? Zandile o ne a dutse le _____ le _____.2. Zandile o ne a ikutlwa jwang? Zandile o ne a sa _____.3. Geeta o ne a buwa ka eng? Geeta o ne a bua ka _____ ba hae.4. Boreiselete ba Geeta bo ne bo le kae? Boreiselete ba Geeta bo ne bo le _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Zandile o ne a dutse le geeta le Sindiswa2. geeta o ne a bua ka eng3. phutholoha. ha Zandile a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		letjhoba	tjhele	tjhabile	setjhaba	
	BALA	<p>Maobane re ne re le ha bo Mokgadi. Ntlo ya bo Mokgadi e ntle. Re ne re eme kamora ntlo. Letsatsi le ne le tjhabile hamonate. Ha re ntse re eme moo ho ile ha tjhesa hore ke iphumane ke tjhele maoto. Mokgadi le yena o ne a tjhele. Setjhaba o ile a tla a tlo dula le rona. O ile a tlameha ho ntlola hobane ke ne ke sa batle ho ema moo ke neng ke dutse teng.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maobane re ne re le ha bo Mokgadi 2. Re ne re eme ka mora ntlo. 3. rona. Setjhaba tlo ile o dula a le

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhaku	
		tlhase	tlhoko	tlhong	tlhaselo	
	BALA	<p>Maobane Mokgadi o ne a etetse Tlholo. Mme wa Tlholo o ne a hadika tlhapi. Tlhapi eo eo e ne e nkgahamonate haholo. Tlholo o ile a re ba ye ka tlung hobane e se e le nako ya dijo tsa motsheare. Mme wa Tlholo o ile a ba fa tlhapi ka bohobe. Kamora moo ba ile ba ya ka phaposing ya Tlholo ya ho robala mme ba itlhakitsa tsebo ya bona ya ditlhaku.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane Mokgadi o ne a etetse kae? O ne a etetse _____. Mme wa Tlholo o ne a etsa eng? Mme wa Tlholo o ne a _____. Ngola mantswa a mabedi a hlalosa masapo. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: tlhaku Ngola potso ka: ditlhaku</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	seshweshwe	shwele	shweshwe	shwella	
		Moshweshwe	shwi	shwelletse	shwa	
	BALA	<p>Morena Moshweshwe ke morena wa mehleng wa Basotho. Morena Moshweshwe o ile a shwella Thaba Bosiu. Bitleng la hae ho hlahile dipalesa tse ntle. Ke belaela hore mabitso a dipalesa tseo ke shweshwe. Morena Moshweshwe o ne a na le mosadi ya motle ya pelonolo. Mosadi wa Morena Moshweshwe o ne a apara dishweshwe tse ntle.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Morena wa Basotho ke mang? Morena wa Basotho ke _____. O shwelletse kae? O shwelletse _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: seshweshwe Ngola potso ka: Moshweshwe</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	shweshwe	tlhapi	tlholo	tlhaku	
		seshweshwe	shwele	tlhapa	shwella	







BALA







Ka le hlahlamang ka nako ya kgefutso, Zandile o ne a dutse le Geeta le Sindiswa. Zandile o ne a sa phutholoha. Motswalle wa hae Geeta o ne bua ka boreiselete ba hae bo bolou boo a bo lahlehileng. O ile a nahana ka boreiselete bo bolou bo ka terowareng ya hae. O ne a tseba hore ke ba Geeta. Empa ha a ka a re letho. Ebe Zandile o tlo qetella a entse jwang ka taba e?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile o ne a dutse le mang? Zandile o ne a dutse le _____ le _____.2. Zandile o ne a ikutlwa jwang? Zandile o ne a sa _____.3. Geeta o ne a buwa ka eng? Geeta o ne a bua ka _____ ba hae.4. Boreiselete ba Geeta bo ne bo le kae? Boreiselete ba Geeta bo ne bo le _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Zandile o ne a dutse le geeta le Sindiswa2. geeta o ne a bua ka eng3. phutholoha. ha Zandile a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		letjhoba	tjhele	tjhabile	setjhaba	
	BALA	<p>Maobane re ne re le ha bo Mokgadi. Ntlo ya bo Mokgadi e ntle. Re ne re eme kamora ntlo. Letsatsi le ne le tjhabile hamonate. Ha re ntse re eme moo ho ile ha tjhesa hore ke iphumane ke tjhele maoto. Mokgadi le yena o ne a tjhele. Setjhaba o ile a tla a tlo dula le rona. O ile a tlameha ho ntlola hobane ke ne ke sa batle ho ema moo ke neng ke dutse teng.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maobane re ne re le ha bo Mokgadi 2. Re ne re eme ka mora ntlo. 3. rona. Setjhaba tlo ile o dula a le

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhaku	
		tlhase	tlhoko	tlhong	tlhaselo	
	BALA	<p>Maobane Mokgadi o ne a etetse Tlholo. Mme wa Tlholo o ne a hadika tlhapi. Tlhapi eo eo e ne e nkgahamonate haholo. Tlholo o ile a re ba ye ka tlung hobane e se e le nako ya dijo tsa motsheare. Mme wa Tlholo o ile a ba fa tlhapi ka bohobe. Kamora moo ba ile ba ya ka phaposing ya Tlholo ya ho robala mme ba itlhakitsa tsebo ya bona ya ditlhaku.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane Mokgadi o ne a etetse kae? O ne a etetse _____. Mme wa Tlholo o ne a etsa eng? Mme wa Tlholo o ne a _____. Ngola mantswe a mabedi a hlalolang masapo. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: tlhaku Ngola potso ka: ditlhaku</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	seshweshwe	shwele	shweshwe	shwella	
		Moshweshwe	shwi	shwelletse	shwa	
	BALA	<p>Morena Moshweshwe ke morena wa mehleng wa Basotho. Morena Moshweshwe o ile a shwella Thaba Bosiu. Bitleng la hae ho hlahile dipalesa tse ntle. Ke belaela hore mabitso a dipalesa tseo ke shweshwe. Morena Moshweshwe o ne a na le mosadi ya motle ya pelonolo. Mosadi wa Morena Moshweshwe o ne a apara dishweshwe tse ntle.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Morena wa Basotho ke mang? Morena wa Basotho ke _____. O shwelletse kae? O shwelletse _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: seshweshwe Ngola potso ka: Moshweshwe</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	shweshwe	tlhapi	tlholo	tlhaku	
		seshweshwe	shwele	tlhapa	shwella	







BALA



Ka le hlahlamang ka nako ya kgefutso, Zandile o ne a dutse le Geeta le Sindiswa. Zandile o ne a sa phutholoha. Motswalle wa hae Geeta o ne bua ka boreiselete ba hae bo bolou boo a bo lahlehileng. O ile a nahana ka boreiselete bo bolou bo ka terowareng ya hae. O ne a tseba hore ke ba Geeta. Empa ha a ka a re letho. Ebe Zandile o tlo qetella a entse jwang ka taba e?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile o ne a dutse le mang? Zandile o ne a dutse le _____ le _____.2. Zandile o ne a ikutlwa jwang? Zandile o ne a sa _____.3. Geeta o ne a buwa ka eng? Geeta o ne a bua ka _____ ba hae.4. Boreiselete ba Geeta bo ne bo le kae? Boreiselete ba Geeta bo ne bo le _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Zandile o ne a dutse le geeta le Sindiswa2. geeta o ne a bua ka eng3. phutholoha. ha Zandile a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		letjhoba	tjhele	tjhabile	setjhaba	
	BALA	Maobane re ne re le ha bo Mokgadi. Ntlo ya bo Mokgadi e ntle. Re ne re eme kamora ntlo. Letsatsi le ne le tjhabile hamonate. Ha re ntse re eme moo ho ile ha tjhesa hore ke iphumane ke tjhele maoto. Mokgadi le yena o ne a tjhele. Setjhaba o ile a tla a tlo dula le rona. O ile a tlameha ho ntlola hobane ke ne ke sa batle ho ema moo ke neng ke dutse teng.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane re ne re le ha bo Mokgadi 2. Re ne re eme ka mora ntlo. 3. rona. Setjhaba tlo ile o dula a le

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhaku	
		tlhase	tlhoko	tlhong	tlhaselo	
	BALA	Maobane Mokgadi o ne a etetse Tlholo. Mme wa Tlholo o ne a hadika tlhapi. Tlhapi eo eo e ne e nkga hamonate haholo. Tlholo o ile a re ba ye ka tlung hobane e se e le nako ya dijo tsa motsheare. Mme wa Tlholo o ile a ba fa tlhapi ka bohobe. Kamora moo ba ile ba ya ka phaposing ya Tlholo ya ho robala mme ba itlhakitsa tsebo ya bona ya ditlhaku.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane Mokgadi o ne a etetse kae? O ne a etetse _____. Mme wa Tlholo o ne a etsa eng? Mme wa Tlholo o ne a _____. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing masapo. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: tlhaku Ngola potso ka: ditlhaku</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	seshweshwe	shwele	shweshwe	shwella	
		Moshweshwe	shwi	shwelletse	shwa	
	BALA	<p>Morena Moshweshwe ke morena wa mehleng wa Basotho. Morena Moshweshwe o ile a shwella Thaba Bosiu. Bitleng la hae ho hlahile dipalesa tse ntle. Ke belaela hore mabitso a dipalesa tseo ke shweshwe. Morena Moshweshwe o ne a na le mosadi ya motle ya pelonolo. Mosadi wa Morena Moshweshwe o ne a apara dishweshwe tse ntle.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Morena wa Basotho ke mang? Morena wa Basotho ke _____. O shwelletse kae? O shwelletse _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: seshweshwe Ngola potso ka: Moshweshwe</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	shweshwe	tlhapi	tlholo	tlhaku	
		seshweshwe	shwele	tlhapa	shwella	







BALA



Ka le hlahlamang ka nako ya kgefutso, Zandile o ne a dutse le Geeta le Sindiswa. Zandile o ne a sa phutholoha. Motswalle wa hae Geeta o ne bua ka boreiselete ba hae bo bolou boo a bo lahlehileng. O ile a nahana ka boreiselete bo bolou bo ka terowareng ya hae. O ne a tseba hore ke ba Geeta. Empa ha a ka a re letho. Ebe Zandile o tlo qetella a entse jwang ka taba e?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile o ne a dutse le mang? Zandile o ne a dutse le _____ le _____.2. Zandile o ne a ikutlwa jwang? Zandile o ne a sa _____.3. Geeta o ne a buwa ka eng? Geeta o ne a bua ka _____ ba hae.4. Boreiselete ba Geeta bo ne bo le kae? Boreiselete ba Geeta bo ne bo le _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Zandile o ne a dutse le geeta le Sindiswa2. geeta o ne a bua ka eng3. phutholoha. ha Zandile a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		letjhoba	tjhele	tjhabile	setjhaba	
	BALA	<p>Maobane re ne re le ha bo Mokgadi. Ntlo ya bo Mokgadi e ntle. Re ne re eme kamora ntlo. Letsatsi le ne le tjhabile hamonate. Ha re ntse re eme moo ho ile ha tjhesa hore ke iphumane ke tjhele maoto. Mokgadi le yena o ne a tjhele. Setjhaba o ile a tla a tlo dula le rona. O ile a tlameha ho ntlola hobane ke ne ke sa batle ho ema moo ke neng ke dutse teng.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maobane re ne re le ha bo Mokgadi 2. Re ne re eme ka mora ntlo. 3. rona. Setjhaba tlo ile o dula a le

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhaku	
		tlhase	tlhoko	tlhong	tlhaselo	
	BALA	<p>Maobane Mokgadi o ne a etetse Tlholo. Mme wa Tlholo o ne a hadika tlhapi. Tlhapi eo eo e ne e nkgahamonate haholo. Tlholo o ile a re ba ye ka tlung hobane e se e le nako ya dijo tsa motsheare. Mme wa Tlholo o ile a ba fa tlhapi ka bohobe. Kamora moo ba ile ba ya ka phaposing ya Tlholo ya ho robala mme ba itlhakitsa tsebo ya bona ya ditlhaku.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane Mokgadi o ne a etetse kae? O ne a etetse _____. Mme wa Tlholo o ne a etsa eng? Mme wa Tlholo o ne a _____. Ngola mantswa a mabedi a hlalosa masapo. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: tlhaku Ngola potso ka: ditlhaku</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	seshweshwe	shwele	shweshwe	shwella	
		Moshweshwe	shwi	shwelletse	shwa	
	BALA	<p>Morena Moshweshwe ke morena wa mehleng wa Basotho. Morena Moshweshwe o ile a shwella Thaba Bosiu. Bitleng la hae ho hlahile dipalesa tse ntle. Ke belaela hore mabitso a dipalesa tseo ke shweshwe. Morena Moshweshwe o ne a na le mosadi ya motle ya pelonolo. Mosadi wa Morena Moshweshwe o ne a apara dishweshwe tse ntle.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Morena wa Basotho ke mang? Morena wa Basotho ke _____. O shwelletse kae? O shwelletse _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: seshweshwe Ngola potso ka: Moshweshwe</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	shweshwe	tlhapi	tlholo	tlhaku	
		seshweshwe	shwele	tlhapa	shwella	







BALA



Ka le hlahlamang ka nako ya kgefutso, Zandile o ne a dutse le Geeta le Sindiswa. Zandile o ne a sa phutholoha. Motswalle wa hae Geeta o ne bua ka boreiselete ba hae bo bolou boo a bo lahlehileng. O ile a nahana ka boreiselete bo bolou bo ka terowareng ya hae. O ne a tseba hore ke ba Geeta. Empa ha a ka a re letho. Ebe Zandile o tlo qetella a entse jwang ka taba e?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile o ne a dutse le mang? Zandile o ne a dutse le _____ le _____.2. Zandile o ne a ikutlwa jwang? Zandile o ne a sa _____.3. Geeta o ne a buwa ka eng? Geeta o ne a bua ka _____ ba hae.4. Boreiselete ba Geeta bo ne bo le kae? Boreiselete ba Geeta bo ne bo le _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Zandile o ne a dutse le geeta le Sindiswa2. geeta o ne a bua ka eng3. phutholoha. ha Zandile a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		letjhoba	tjhele	tjhabile	setjhaba	
	BALA	<p>Maobane re ne re le ha bo Mokgadi. Ntlo ya bo Mokgadi e ntle. Re ne re eme kamora ntlo. Letsatsi le ne le tjhabile hamonate. Ha re ntse re eme moo ho ile ha tjhesa hore ke iphumane ke tjhele maoto. Mokgadi le yena o ne a tjhele. Setjhaba o ile a tla a tlo dula le rona. O ile a tlameha ho ntlola hobane ke ne ke sa batle ho ema moo ke neng ke dutse teng.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maobane re ne re le ha bo Mokgadi 2. Re ne re eme ka mora ntlo. 3. rona. Setjhaba tlo ile o dula a le

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhaku	
		tlhase	tlhoko	tlhong	tlhaselo	
	BALA	<p>Maobane Mokgadi o ne a etetse Tlholo. Mme wa Tlholo o ne a hadika tlhapi. Tlhapi eo eo e ne e nkgahamonate haholo. Tlholo o ile a re ba ye ka tlung hobane e se e le nako ya dijo tsa motsheare. Mme wa Tlholo o ile a ba fa tlhapi ka bohobe. Kamora moo ba ile ba ya ka phaposing ya Tlholo ya ho robala mme ba itlhakitsa tsebo ya bona ya ditlhaku.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane Mokgadi o ne a etetse kae? O ne a etetse _____. Mme wa Tlholo o ne a etsa eng? Mme wa Tlholo o ne a _____. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing masapo. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: tlhaku Ngola potso ka: ditlhaku</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	seshweshwe	shwele	shweshwe	shwella	
		Moshweshwe	shwi	shwelletse	shwa	
	BALA	<p>Morena Moshweshwe ke morena wa mehleng wa Basotho. Morena Moshweshwe o ile a shwella Thaba Bosiu. Bitleng la hae ho hlahile dipalesa tse ntle. Ke belaela hore mabitso a dipalesa tseo ke shweshwe. Morena Moshweshwe o ne a na le mosadi ya motle ya pelonolo. Mosadi wa Morena Moshweshwe o ne a apara dishweshwe tse ntle.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Morena wa Basotho ke mang? Morena wa Basotho ke _____. O shwelletse kae? O shwelletse _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: seshweshwe Ngola potso ka: Moshweshwe</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	shweshwe	tlhapi	tlholo	tlhaku	
		seshweshwe	shwele	tlhapa	shwella	







BALA



Ka le hlahlamang ka nako ya kgefutso, Zandile o ne a dutse le Geeta le Sindiswa. Zandile o ne a sa phutholoha. Motswalle wa hae Geeta o ne bua ka boreiselete ba hae bo bolou boo a bo lahlehileng. O ile a nahana ka boreiselete bo bolou bo ka terowareng ya hae. O ne a tseba hore ke ba Geeta. Empa ha a ka a re letho. Ebe Zandile o tlo qetella a entse jwang ka taba e?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile o ne a dutse le mang? Zandile o ne a dutse le _____ le _____.2. Zandile o ne a ikutlwa jwang? Zandile o ne a sa _____.3. Geeta o ne a buwa ka eng? Geeta o ne a bua ka _____ ba hae.4. Boreiselete ba Geeta bo ne bo le kae? Boreiselete ba Geeta bo ne bo le _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Zandile o ne a dutse le geeta le Sindiswa2. geeta o ne a bua ka eng3. phutholoha. ha Zandile a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		letjhoba	tjhele	tjhabile	setjhaba	
	BALA	<p>Maobane re ne re le ha bo Mokgadi. Ntlo ya bo Mokgadi e ntle. Re ne re eme kamora ntlo. Letsatsi le ne le tjhabile hamonate. Ha re ntse re eme moo ho ile ha tjhesa hore ke iphumane ke tjhele maoto. Mokgadi le yena o ne a tjhele. Setjhaba o ile a tla a tlo dula le rona. O ile a tlameha ho ntlola hobane ke ne ke sa batle ho ema moo ke neng ke dutse teng.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maobane re ne re le ha bo Mokgadi 2. Re ne re eme ka mora ntlo. 3. rona. Setjhaba tlo ile o dula a le

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhaku	
		tlhase	tlhoko	tlhong	tlhaselo	
	BALA	<p>Maobane Mokgadi o ne a etetse Tlholo. Mme wa Tlholo o ne a hadika tlhapi. Tlhapi eo eo e ne e nkga hamonate haholo. Tlholo o ile a re ba ye ka tlung hobane e se e le nako ya dijo tsa motsheare. Mme wa Tlholo o ile a ba fa tlhapi ka bohobe. Kamora moo ba ile ba ya ka phaposing ya Tlholo ya ho robala mme ba itlhakitsa tsebo ya bona ya ditlhaku.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane Mokgadi o ne a etetse kae? O ne a etetse _____. Mme wa Tlholo o ne a etsa eng? Mme wa Tlholo o ne a _____. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing masapo. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: tlhaku Ngola potso ka: ditlhaku</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	seshweshwe	shwele	shweshwe	shwella	
		Moshweshwe	shwi	shwelletse	shwa	
	BALA	<p>Morena Moshweshwe ke morena wa mehleng wa Basotho. Morena Moshweshwe o ile a shwella Thaba Bosiu. Bitleng la hae ho hlahile dipalesa tse ntle. Ke belaela hore mabitso a dipalesa tseo ke shweshwe. Morena Moshweshwe o ne a na le mosadi ya motle ya pelonolo. Mosadi wa Morena Moshweshwe o ne a apara dishweshwe tse ntle.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Morena wa Basotho ke mang? Morena wa Basotho ke _____. O shwelletse kae? O shwelletse _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: seshweshwe Ngola potso ka: Moshweshwe</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	shweshwe	tlhapi	tlholo	tlhaku	
		seshweshwe	shwele	tlhapa	shwella	







BALA



Ka le hlahlamang ka nako ya kgefutso, Zandile o ne a dutse le Geeta le Sindiswa. Zandile o ne a sa phutholoha. Motswalle wa hae Geeta o ne bua ka boreiselete ba hae bo bolou boo a bo lahlehileng. O ile a nahana ka boreiselete bo bolou bo ka terowareng ya hae. O ne a tseba hore ke ba Geeta. Empa ha a ka a re letho. Ebe Zandile o tlo qetella a entse jwang ka taba e?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile o ne a dutse le mang? Zandile o ne a dutse le _____ le _____.2. Zandile o ne a ikutlwa jwang? Zandile o ne a sa _____.3. Geeta o ne a buwa ka eng? Geeta o ne a bua ka _____ ba hae.4. Boreiselete ba Geeta bo ne bo le kae? Boreiselete ba Geeta bo ne bo le _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Zandile o ne a dutse le geeta le Sindiswa2. geeta o ne a bua ka eng3. phutholoha. ha Zandile a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		letjhoba	tjhele	tjhabile	setjhaba	
	BALA	<p>Maobane re ne re le ha bo Mokgadi. Ntlo ya bo Mokgadi e ntle. Re ne re eme kamora ntlo. Letsatsi le ne le tjhabile hamonate. Ha re ntse re eme moo ho ile ha tjhesa hore ke iphumane ke tjhele maoto. Mokgadi le yena o ne a tjhele. Setjhaba o ile a tla a tlo dula le rona. O ile a tlameha ho ntlola hobane ke ne ke sa batle ho ema moo ke neng ke dutse teng.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maobane re ne re le ha bo Mokgadi 2. Re ne re eme ka mora ntlo. 3. rona. Setjhaba tlo ile o dula a le

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhaku	
		tlhase	tlhoko	tlhong	tlhaselo	
	BALA	<p>Maobane Mokgadi o ne a etetse Tlholo. Mme wa Tlholo o ne a hadika tlhapi. Tlhapi eo eo e ne e nkgahamonate haholo. Tlholo o ile a re ba ye ka tlung hobane e se e le nako ya dijo tsa motsheare. Mme wa Tlholo o ile a ba fa tlhapi ka bohobe. Kamora moo ba ile ba ya ka phaposing ya Tlholo ya ho robala mme ba itlhakitsa tsebo ya bona ya ditlhaku.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane Mokgadi o ne a etetse kae? O ne a etetse _____. Mme wa Tlholo o ne a etsa eng? Mme wa Tlholo o ne a _____. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing masapo. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: tlhaku Ngola potso ka: ditlhaku</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	seshweshwe	shwele	shweshwe	shwella	
		Moshweshwe	shwi	shwelletse	shwa	
	BALA	<p>Morena Moshweshwe ke morena wa mehleng wa Basotho. Morena Moshweshwe o ile a shwella Thaba Bosiu. Bitleng la hae ho hlahile dipalesa tse ntle. Ke belaela hore mabitso a dipalesa tseo ke shweshwe. Morena Moshweshwe o ne a na le mosadi ya motle ya pelonolo. Mosadi wa Morena Moshweshwe o ne a apara dishweshwe tse ntle.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Morena wa Basotho ke mang? Morena wa Basotho ke _____. O shwelletse kae? O shwelletse _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: seshweshwe Ngola potso ka: Moshweshwe</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	shweshwe	tlhapi	tlholo	tlhaku	
		seshweshwe	shwele	tlhapa	shwella	







BALA



Ka le hlahlamang ka nako ya kgefutso, Zandile o ne a dutse le Geeta le Sindiswa. Zandile o ne a sa phutholoha. Motswalle wa hae Geeta o ne bua ka boreiselete ba hae bo bolou boo a bo lahlehileng. O ile a nahana ka boreiselete bo bolou bo ka terowareng ya hae. O ne a tseba hore ke ba Geeta. Empa ha a ka a re letho. Ebe Zandile o tlo qetella a entse jwang ka taba e?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile o ne a dutse le mang? Zandile o ne a dutse le _____ le _____.2. Zandile o ne a ikutlwa jwang? Zandile o ne a sa _____.3. Geeta o ne a buwa ka eng? Geeta o ne a bua ka _____ ba hae.4. Boreiselete ba Geeta bo ne bo le kae? Boreiselete ba Geeta bo ne bo le _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Zandile o ne a dutse le geeta le Sindiswa2. geeta o ne a bua ka eng3. phutholoha. ha Zandile a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		letjhoba	tjhele	tjhabile	setjhaba	
	BALA	Maobane re ne re le ha bo Mokgadi. Ntlo ya bo Mokgadi e ntle. Re ne re eme kamora ntlo. Letsatsi le ne le tjhabile hamonate. Ha re ntse re eme moo ho ile ha tjhesa hore ke iphumane ke tjhele maoto. Mokgadi le yena o ne a tjhele. Setjhaba o ile a tla a tlo dula le rona. O ile a tlameha ho ntlola hobane ke ne ke sa batle ho ema moo ke neng ke dutse teng.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane re ne re le ha bo Mokgadi 2. Re ne re eme ka mora ntlo. 3. rona. Setjhaba tlo ile o dula a le

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhaku	
		tlhase	tlhoko	tlhong	tlhaselo	
	BALA	Maobane Mokgadi o ne a etetse Tlholo. Mme wa Tlholo o ne a hadika tlhapi. Tlhapi eo eo e ne e nkgahamonate haholo. Tlholo o ile a re ba ye ka tlung hobane e se e le nako ya dijo tsa motsheare. Mme wa Tlholo o ile a ba fa tlhapi ka bohobe. Kamora moo ba ile ba ya ka phaposing ya Tlholo ya ho robala mme ba itlhakitsa tsebo ya bona ya ditlhaku.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane Mokgadi o ne a etetse kae? O ne a etetse _____. Mme wa Tlholo o ne a etsa eng? Mme wa Tlholo o ne a _____. Ngola mantswa a mabedi a hlalosa masapo. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: tlhaku Ngola potso ka: ditlhaku</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	seshweshwe	shwele	shweshwe	shwella	
		Moshweshwe	shwi	shwelletse	shwa	
	BALA	<p>Morena Moshweshwe ke morena wa mehleng wa Basotho. Morena Moshweshwe o ile a shwella Thaba Bosiu. Bitleng la hae ho hlahile dipalesa tse ntle. Ke belaela hore mabitso a dipalesa tseo ke shweshwe. Morena Moshweshwe o ne a na le mosadi ya motle ya pelonolo. Mosadi wa Morena Moshweshwe o ne a apara dishweshwe tse ntle.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Morena wa Basotho ke mang? Morena wa Basotho ke _____. O shwelletse kae? O shwelletse _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: seshweshwe Ngola potso ka: Moshweshwe</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	shweshwe	tlhapi	tlholo	tlhaku	
		seshweshwe	shwele	tlhapa	shwella	







BALA



Ka le hlahlamang ka nako ya kgefutso, Zandile o ne a dutse le Geeta le Sindiswa. Zandile o ne a sa phutholoha. Motswalle wa hae Geeta o ne bua ka boreiselete ba hae bo bolou boo a bo lahlehileng. O ile a nahana ka boreiselete bo bolou bo ka terowareng ya hae. O ne a tseba hore ke ba Geeta. Empa ha a ka a re letho. Ebe Zandile o tlo qetella a entse jwang ka taba e?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile o ne a dutse le mang? Zandile o ne a dutse le _____ le _____.2. Zandile o ne a ikutlwa jwang? Zandile o ne a sa _____.3. Geeta o ne a buwa ka eng? Geeta o ne a bua ka _____ ba hae.4. Boreiselete ba Geeta bo ne bo le kae? Boreiselete ba Geeta bo ne bo le _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Zandile o ne a dutse le geeta le Sindiswa2. geeta o ne a bua ka eng3. phutholoha. ha Zandile a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		letjhoba	tjhele	tjhabile	setjhaba	
	BALA	<p>Maobane re ne re le ha bo Mokgadi. Ntlo ya bo Mokgadi e ntle. Re ne re eme kamora ntlo. Letsatsi le ne le tjhabile hamonate. Ha re ntse re eme moo ho ile ha tjhesa hore ke iphumane ke tjhele maoto. Mokgadi le yena o ne a tjhele. Setjhaba o ile a tla a tlo dula le rona. O ile a tlameha ho ntlola hobane ke ne ke sa batle ho ema moo ke neng ke dutse teng.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maobane re ne re le ha bo Mokgadi 2. Re ne re eme ka mora ntlo. 3. rona. Setjhaba tlo ile o dula a le

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhaku	
		tlhase	tlhoko	tlhong	tlhaselo	
	BALA	<p>Maobane Mokgadi o ne a etetse Tlholo. Mme wa Tlholo o ne a hadika tlhapi. Tlhapi eo eo e ne e nkga hamonate haholo. Tlholo o ile a re ba ye ka tlung hobane e se e le nako ya dijo tsa motsheare. Mme wa Tlholo o ile a ba fa tlhapi ka bohobe. Kamora moo ba ile ba ya ka phaposing ya Tlholo ya ho robala mme ba itlhakitsa tsebo ya bona ya ditlhaku.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane Mokgadi o ne a etetse kae? O ne a etetse _____. Mme wa Tlholo o ne a etsa eng? Mme wa Tlholo o ne a _____. Ngola mantswa a mabedi a hlalosa masapo. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: tlhaku Ngola potso ka: ditlhaku</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	seshweshwe	shwele	shweshwe	shwella	
		Moshweshwe	shwi	shwelletse	shwa	
	BALA	<p>Morena Moshweshwe ke morena wa mehleng wa Basotho. Morena Moshweshwe o ile a shwella Thaba Bosiu. Bitleng la hae ho hlahile dipalesa tse ntle. Ke belaela hore mabitso a dipalesa tseo ke shweshwe. Morena Moshweshwe o ne a na le mosadi ya motle ya pelonolo. Mosadi wa Morena Moshweshwe o ne a apara dishweshwe tse ntle.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Morena wa Basotho ke mang? Morena wa Basotho ke _____. O shwelletse kae? O shwelletse _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: seshweshwe Ngola potso ka: Moshweshwe</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	shweshwe	tlhapi	tlholo	tlhaku	
		seshweshwe	shwele	tlhapa	shwella	







BALA



Ka le hlahlamang ka nako ya kgefutso, Zandile o ne a dutse le Geeta le Sindiswa. Zandile o ne a sa phutholoha. Motswalle wa hae Geeta o ne bua ka boreiselete ba hae bo bolou boo a bo lahlehileng. O ile a nahana ka boreiselete bo bolou bo ka terowareng ya hae. O ne a tseba hore ke ba Geeta. Empa ha a ka a re letho. Ebe Zandile o tlo qetella a entse jwang ka taba e?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile o ne a dutse le mang? Zandile o ne a dutse le _____ le _____.2. Zandile o ne a ikutlwa jwang? Zandile o ne a sa _____.3. Geeta o ne a buwa ka eng? Geeta o ne a bua ka _____ ba hae.4. Boreiselete ba Geeta bo ne bo le kae? Boreiselete ba Geeta bo ne bo le _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Zandile o ne a dutse le geeta le Sindiswa2. geeta o ne a bua ka eng3. phutholoha. ha Zandile a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		letjhoba	tjhele	tjhabile	setjhaba	
	BALA	<p>Maobane re ne re le ha bo Mokgadi. Ntlo ya bo Mokgadi e ntle. Re ne re eme kamora ntlo. Letsatsi le ne le tjhabile hamonate. Ha re ntse re eme moo ho ile ha tjhesa hore ke iphumane ke tjhele maoto. Mokgadi le yena o ne a tjhele. Setjhaba o ile a tla a tlo dula le rona. O ile a tlameha ho ntlola hobane ke ne ke sa batle ho ema moo ke neng ke dutse teng.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maobane re ne re le ha bo Mokgadi 2. Re ne re eme ka mora ntlo. 3. rona. Setjhaba tlo ile o dula a le

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhaku	
		tlhase	tlhoko	tlhong	tlhaselo	
	BALA	<p>Maobane Mokgadi o ne a etetse Tlholo. Mme wa Tlholo o ne a hadika tlhapi. Tlhapi eo eo e ne e nkga hamonate haholo. Tlholo o ile a re ba ye ka tlung hobane e se e le nako ya dijo tsa motsheare. Mme wa Tlholo o ile a ba fa tlhapi ka bohobe. Kamora moo ba ile ba ya ka phaposing ya Tlholo ya ho robala mme ba itlhakitsa tsebo ya bona ya ditlhaku.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane Mokgadi o ne a etetse kae? O ne a etetse _____. Mme wa Tlholo o ne a etsa eng? Mme wa Tlholo o ne a _____. Ngola mantswa a mabedi a hlalosa masapo. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: tlhaku Ngola potso ka: ditlhaku</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	seshweshwe	shwele	shweshwe	shwella	
		Moshweshwe	shwi	shwelletse	shwa	
	BALA	<p>Morena Moshweshwe ke morena wa mehleng wa Basotho. Morena Moshweshwe o ile a shwella Thaba Bosiu. Bitleng la hae ho hlahile dipalesa tse ntle. Ke belaela hore mabitso a dipalesa tseo ke shweshwe. Morena Moshweshwe o ne a na le mosadi ya motle ya pelonolo. Mosadi wa Morena Moshweshwe o ne a apara dishweshwe tse ntle.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Morena wa Basotho ke mang? Morena wa Basotho ke _____. O shwelletse kae? O shwelletse _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: seshweshwe Ngola potso ka: Moshweshwe</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	shweshwe	tlhapi	tlholo	tlhaku	
		seshweshwe	shwele	tlhapa	shwella	







BALA



Ka le hlahlamang ka nako ya kgefutso, Zandile o ne a dutse le Geeta le Sindiswa. Zandile o ne a sa phutholoha. Motswalle wa hae Geeta o ne bua ka boreiselete ba hae bo bolou boo a bo lahlehileng. O ile a nahana ka boreiselete bo bolou bo ka terowareng ya hae. O ne a tseba hore ke ba Geeta. Empa ha a ka a re letho. Ebe Zandile o tlo qetella a entse jwang ka taba e?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile o ne a dutse le mang? Zandile o ne a dutse le _____ le _____.2. Zandile o ne a ikutlwa jwang? Zandile o ne a sa _____.3. Geeta o ne a buwa ka eng? Geeta o ne a bua ka _____ ba hae.4. Boreiselete ba Geeta bo ne bo le kae? Boreiselete ba Geeta bo ne bo le _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Zandile o ne a dutse le geeta le Sindiswa2. geeta o ne a bua ka eng3. phutholoha. ha Zandile a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		letjhoba	tjhele	tjhabile	setjhaba	
	BALA	<p>Maobane re ne re le ha bo Mokgadi. Ntlo ya bo Mokgadi e ntle. Re ne re eme kamora ntlo. Letsatsi le ne le tjhabile hamonate. Ha re ntse re eme moo ho ile ha tjhesa hore ke iphumane ke tjhele maoto. Mokgadi le yena o ne a tjhele. Setjhaba o ile a tla a tlo dula le rona. O ile a tlameha ho ntlola hobane ke ne ke sa batle ho ema moo ke neng ke dutse teng.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maobane re ne re le ha bo Mokgadi 2. Re ne re eme ka mora ntlo. 3. rona. Setjhaba tlo ile o dula a le

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhaku	
		tlhase	tlhoko	tlhong	tlhaselo	
	BALA	<p>Maobane Mokgadi o ne a etetse Tlholo. Mme wa Tlholo o ne a hadika tlhapi. Tlhapi eo eo e ne e nkgahamonate haholo. Tlholo o ile a re ba ye ka tlung hobane e se e le nako ya dijo tsa motsheare. Mme wa Tlholo o ile a ba fa tlhapi ka bohobe. Kamora moo ba ile ba ya ka phaposing ya Tlholo ya ho robala mme ba itlhakitsa tsebo ya bona ya ditlhaku.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane Mokgadi o ne a etetse kae? O ne a etetse _____. Mme wa Tlholo o ne a etsa eng? Mme wa Tlholo o ne a _____. Ngola mantswa a mabedi a hlalosa masapo. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: tlhaku Ngola potso ka: ditlhaku</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	seshweshwe	shwele	shweshwe	shwella	
		Moshweshwe	shwi	shwelletse	shwa	
	BALA	<p>Morena Moshweshwe ke morena wa mehleng wa Basotho. Morena Moshweshwe o ile a shwella Thaba Bosiu. Bitleng la hae ho hlahile dipalesa tse ntle. Ke belaela hore mabitso a dipalesa tseo ke shweshwe. Morena Moshweshwe o ne a na le mosadi ya motle ya pelonolo. Mosadi wa Morena Moshweshwe o ne a apara dishweshwe tse ntle.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Morena wa Basotho ke mang? Morena wa Basotho ke _____. O shwelletse kae? O shwelletse _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: seshweshwe Ngola potso ka: Moshweshwe</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	shweshwe	tlhapi	tlholo	tlhaku	
		seshweshwe	shwele	tlhapa	shwella	







BALA



Ka le hlahlamang ka nako ya kgefutso, Zandile o ne a dutse le Geeta le Sindiswa. Zandile o ne a sa phutholoha. Motswalle wa hae Geeta o ne bua ka boreiselete ba hae bo bolou boo a bo lahlehileng. O ile a nahana ka boreiselete bo bolou bo ka terowareng ya hae. O ne a tseba hore ke ba Geeta. Empa ha a ka a re letho. Ebe Zandile o tlo qetella a entse jwang ka taba e?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile o ne a dutse le mang? Zandile o ne a dutse le _____ le _____.2. Zandile o ne a ikutlwa jwang? Zandile o ne a sa _____.3. Geeta o ne a buwa ka eng? Geeta o ne a bua ka _____ ba hae.4. Boreiselete ba Geeta bo ne bo le kae? Boreiselete ba Geeta bo ne bo le _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Zandile o ne a dutse le geeta le Sindiswa2. geeta o ne a bua ka eng3. phutholoha. ha Zandile a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		letjhoba	tjhele	tjhabile	setjhaba	
	BALA	<p>Maobane re ne re le ha bo Mokgadi. Ntlo ya bo Mokgadi e ntle. Re ne re eme kamora ntlo. Letsatsi le ne le tjhabile hamonate. Ha re ntse re eme moo ho ile ha tjhesa hore ke iphumane ke tjhele maoto. Mokgadi le yena o ne a tjhele. Setjhaba o ile a tla a tlo dula le rona. O ile a tlameha ho ntlola hobane ke ne ke sa batle ho ema moo ke neng ke dutse teng.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maobane re ne re le ha bo Mokgadi 2. Re ne re eme ka mora ntlo. 3. rona. Setjhaba tlo ile o dula a le

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhaku	
		tlhase	tlhoko	tlhong	tlhaselo	
	BALA	<p>Maobane Mokgadi o ne a etetse Tlholo. Mme wa Tlholo o ne a hadika tlhapi. Tlhapi eo eo e ne e nkga hamonate haholo. Tlholo o ile a re ba ye ka tlung hobane e se e le nako ya dijo tsa motsheare. Mme wa Tlholo o ile a ba fa tlhapi ka bohobe. Kamora moo ba ile ba ya ka phaposing ya Tlholo ya ho robala mme ba itlhakitsa tsebo ya bona ya ditlhaku.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane Mokgadi o ne a etetse kae? O ne a etetse _____. Mme wa Tlholo o ne a etsa eng? Mme wa Tlholo o ne a _____. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing masapo. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: tlhaku Ngola potso ka: ditlhaku</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	seshweshwe	shwele	shweshwe	shwella	
		Moshweshwe	shwi	shwelletse	shwa	
	BALA	<p>Morena Moshweshwe ke morena wa mehleng wa Basotho. Morena Moshweshwe o ile a shwella Thaba Bosiu. Bitleng la hae ho hlahile dipalesa tse ntle. Ke belaela hore mabitso a dipalesa tseo ke shweshwe. Morena Moshweshwe o ne a na le mosadi ya motle ya pelonolo. Mosadi wa Morena Moshweshwe o ne a apara dishweshwe tse ntle.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Morena wa Basotho ke mang? Morena wa Basotho ke _____. O shwelletse kae? O shwelletse _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: seshweshwe Ngola potso ka: Moshweshwe</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	shweshwe	tlhapi	tlholo	tlhaku	
		seshweshwe	shwele	tlhapa	shwella	







BALA



Ka le hlahlamang ka nako ya kgefutso, Zandile o ne a dutse le Geeta le Sindiswa. Zandile o ne a sa phutholoha. Motswalle wa hae Geeta o ne bua ka boreiselete ba hae bo bolou boo a bo lahlehileng. O ile a nahana ka boreiselete bo bolou bo ka terowareng ya hae. O ne a tseba hore ke ba Geeta. Empa ha a ka a re letho. Ebe Zandile o tlo qetella a entse jwang ka taba e?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile o ne a dutse le mang? Zandile o ne a dutse le _____ le _____.2. Zandile o ne a ikutlwa jwang? Zandile o ne a sa _____.3. Geeta o ne a buwa ka eng? Geeta o ne a bua ka _____ ba hae.4. Boreiselete ba Geeta bo ne bo le kae? Boreiselete ba Geeta bo ne bo le _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Zandile o ne a dutse le geeta le Sindiswa2. geeta o ne a bua ka eng3. phutholoha. ha Zandile a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlola	ntlela	ntlama	
		letjhoba	tjhele	tjhabile	setjhaba	
	BALA	Maobane re ne re le ha bo Mokgadi. Ntlo ya bo Mokgadi e ntle. Re ne re eme kamora ntlo. Letsatsi le ne le tjhabile hamonate. Ha re ntse re eme moo ho ile ha tjhesa hore ke iphumane ke tjhele maoto. Mokgadi le yena o ne a tjhele. Setjhaba o ile a tla a tlo dula le rona. O ile a tlameha ho ntlola hobane ke ne ke sa batle ho ema moo ke neng ke dutse teng.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane re ne re le ha bo Mokgadi 2. Re ne re eme ka mora ntlo. 3. rona. Setjhaba tlo ile o dula a le

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhaku	
		tlhase	tlhoko	tlhong	tlhaselo	
	BALA	Maobane Mokgadi o ne a etetse Tlholo. Mme wa Tlholo o ne a hadika tlhapi. Tlhapi eo eo e ne e nkga hamonate haholo. Tlholo o ile a re ba ye ka tlung hobane e se e le nako ya dijo tsa motsheare. Mme wa Tlholo o ile a ba fa tlhapi ka bohobe. Kamora moo ba ile ba ya ka phaposing ya Tlholo ya ho robala mme ba itlhakitsa tsebo ya bona ya ditlhaku.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane Mokgadi o ne a etetse kae? O ne a etetse _____. Mme wa Tlholo o ne a etsa eng? Mme wa Tlholo o ne a _____. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing masapo. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: tlhaku Ngola potso ka: ditlhaku</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	seshweshwe	shwele	shweshwe	shwella	
		Moshweshwe	shwi	shwelletse	shwa	
	BALA	<p>Morena Moshweshwe ke morena wa mehleng wa Basotho. Morena Moshweshwe o ile a shwella Thaba Bosiu. Bitleng la hae ho hlahile dipalesa tse ntle. Ke belaela hore mabitso a dipalesa tseo ke shweshwe. Morena Moshweshwe o ne a na le mosadi ya motle ya pelonolo. Mosadi wa Morena Moshweshwe o ne a apara dishweshwe tse ntle.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Morena wa Basotho ke mang? Morena wa Basotho ke _____. O shwelletse kae? O shwelletse _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: seshweshwe Ngola potso ka: Moshweshwe</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	Geeta	lahlile	benyang	thotse
	BITSA MODUMO	shweshwe	tlhapi	tlholo	tlhaku	
		seshweshwe	shwele	tlhapa	shwella	







BALA



Ka le hlahlamang ka nako ya kgefutso, Zandile o ne a dutse le Geeta le Sindiswa. Zandile o ne a sa phutholoha. Motswalle wa hae Geeta o ne bua ka boreiselete ba hae bo bolou boo a bo lahlehileng. O ile a nahana ka boreiselete bo bolou bo ka terowareng ya hae. O ne a tseba hore ke ba Geeta. Empa ha a ka a re letho. Ebe Zandile o tlo qetella a entse jwang ka taba e?





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile o ne a dutse le mang? Zandile o ne a dutse le _____ le _____.2. Zandile o ne a ikutlwa jwang? Zandile o ne a sa _____.3. Geeta o ne a buwa ka eng? Geeta o ne a bua ka _____ ba hae.4. Boreiselete ba Geeta bo ne bo le kae? Boreiselete ba Geeta bo ne bo le _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Zandile o ne a dutse le geeta le Sindiswa2. geeta o ne a bua ka eng3. phutholoha. ha Zandile a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	tlhase	tlhoko	tlhong	tlhaselo	
		Moshweshwe	shwi	shwelletse	shwa	
	BALA	<p>Batho ba bang ha ba rate ho bua ka ditlhoko tsa bona. Ke e mong wa batho ba sa rateng ho bua ka ditlhoko tsa ka. Motswalle wa ka Tlhoko o dula a nkgothaletsa hore ke se ke ka ba le ditlhong. Ke bue ha ke na le ditlhoko, hore ke kgone ho fumana thuso. Maobane titjhene o ile a re balla pale ya Morena wa Basotho Morena Moshweshwe. O re Morena Moshweshwe o shwelletse Thaba Bosiu.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. batho ba bang ha ba rate ho bua ka ditlhoko tsa bona. 2. Re ile ra ballwa pale ya morena wa bathoo. 3. Basotho. ke Moshweshwe wa morena

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	qhwaetswe	qhwaela	qhwele	leqhwa	
		qhwaetse	qhwetse	maqhwa	qhwele	
	BALA	<p>Modise o ne dutse ka tlasa sefate sa baobab. O ne a apere kobo ya Basotho e mofuthu, a e qhwaetse ka sepele. Ho ne ho tjhesa haholo mme o ne a ntse a nwa metsi a hae a batang a nang le leqhwa. O ile a qhwelwa mme a qhwaolla kobo ya hae ya wela fatshe. Ha Modise a ntse a dutse moo, o ile a ikutlwa a jewa ke bodutu.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a neng a dutse ka tlasa sefate? _____ o ne a dutse ka tlasa sefate. Modise o ne a nwa eng? O ne a nwa metsi a nang le _____. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing kobo le metsi. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: leqhwa Ngola potso ka: qhwelwa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	nqhwaela	nqhwela	nqhwetse	nqhwela	nqhwela
		nqhwedisa	nqhwaella	nqhwetse	nqhwela	nqhwela
	BALA	<p>Maobane ho ne ho bata. Nkgono o ile a re ke apare kobo hore ke futhumale. Ke ne ke sa tsebe ho iqhwaela. Nkgono o ile a re ke atamele a tlo nqhwaela. Ha a qetile ho nqhwaela o ile a re ke dule pela mollo hore ke futhumale. Mme yena o ile a etsa tee. Eitse ha a qeta ho mpha teye ya ka e ile ya nqhwela. Ke ne ke qala ho qhelwa ke teye habohloko hakaalo. Kamora moo Abuti o ile a re qoqela metlae.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ho ne ho le jwang? Maobane ho ne ho _____. Ke ne ke sa tsebe ho etsa eng? Ke ne ke sa tsebe ho _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nqhwaela Ngola potso ka: nqhwetse</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Modise

Baobab

bodutu

hweletsa

jewa



**BITSA
MODUMO**

qhwaetswe

qhwaela

qhwela

leqhwa

nqhwaela

nqhwela

nqhwetse

nqhwela







BALA



Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa Baobab. O ile a ikutlwa a jewa ke bodutu ha a ntse a dutse ka tlasa sefate seo. Modise o ne a disitse dikgomo ha di ntse di fula. O ile a tshehela tlase ha a nahana ka moo baahi ba neng ba kopane dihlooho ka teng. Modise o ne a ba qhekanyeditse. O ile a nahana ho ba qhekanyetsa hape. O ile a kga moya mme a hweletsa "Tau! Tau!" Ho na le tau e hlaselang ditau tsa ka. Ao Modise wa batho. Ke mo utlwela bohloko hobane ha a tsebe ho re ka tsatsi le leng o tla llela metsotso.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa eng? Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa _____.2. O ile a ikutlwa a jewa ke eng? O ile a ikutlwa a jewa ke _____.3. Modise o ne a duletse eng ka tlasa sefate? O ne a disitse _____.4. O ile a nahana ho etsa eng ha a ntse a dutse moo? O ile a nahana ho ba _____ hape.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ke mang ya neng a dutse ka tlasa sefate sa baobab2. Modise o ne a jwea ke budutu3. tshehela a o ile Modise fatshe.




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	tlhase	tlhoko	tlhong	tlhaselo	
		Moshweshwe	shwi	shwelletse	shwa	
	BALA	<p>Batho ba bang ha ba rate ho bua ka ditlhoko tsa bona. Ke e mong wa batho ba sa rateng ho bua ka ditlhoko tsa ka. Motswalle wa ka Tlhoko o dula a nkgothaletsa hore ke se ke ka ba le ditlhong. Ke bue ha ke na le ditlhoko, hore ke kgone ho fumana thuso. Maobane titjhene o ile a re balla pale ya Morena wa Basotho Morena Moshweshwe. O re Morena Moshweshwe o shwelletse Thaba Bosiu.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. batho ba bang ha ba rate ho bua ka ditlhoko tsa bona. 2. Re ile ra ballwa pale ya morena wa basthoo. 3. Basotho. ke Moshweshwe wa morena

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	qhwaetswe	qhwaela	qhwela	leqhwa	
		qhwaetse	qhwetse	maqhwa	qhwela	
	BALA	<p>Modise o ne dutse ka tlasa sefate sa baobab. O ne a apere kobo ya Basotho e mofuthu, a e qhwaetse ka sepele. Ho ne ho tjhesa haholo mme o ne a ntse a nwa metsi a hae a batang a nang le leqhwa. O ile a qhwelwa mme a qhwaolla kobo ya hae ya wela fatshe. Ha Modise a ntse a dutse moo, o ile a ikutlwa a jewa ke bodutu.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a neng a dutse ka tlasa sefate? _____ o ne a dutse ka tlasa sefate. Modise o ne a nwa eng? O ne a nwa metsi a nang le _____. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing kobo le metsi. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: leqhwa Ngola potso ka: qhwelwa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	nqhwaela	nqhwela	nqhwetse	nqhwela	nqhwela
		nqhwedisa	nqhwaella	nqhwetse	nqhwela	nqhwela
	BALA	<p>Maobane ho ne ho bata. Nkgono o ile a re ke apare kobo hore ke futhumale. Ke ne ke sa tsebe ho iqhwaela. Nkgono o ile a re ke atamele a tlo nqhwaela. Ha a qetile ho nqhwaela o ile a re ke dule pela mollo hore ke futhumale. Mme yena o ile a etsa tee. Eitse ha a qeta ho mpha teye ya ka e ile ya nqhwela. Ke ne ke qala ho qhelwa ke teye habohloko hakaalo. Kamora moo Abuti o ile a re qoqela metlae.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ho ne ho le jwang? Maobane ho ne ho _____. Ke ne ke sa tsebe ho etsa eng? Ke ne ke sa tsebe ho _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nqhwaela Ngola potso ka: nqhwetse</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Modise

Baobab

bodutu

hweletsa

jewa



**BITSA
MODUMO**

qhwaetswe

qhwaela

qhwela

leqhwa

nqhwaela

nqhwela

nqhwetse

nqhwela







BALA



Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa Baobab. O ile a ikutlwa a jewa ke bodutu ha a ntse a dutse ka tlasa sefate seo. Modise o ne a disitse dikgomo ha di ntse di fula. O ile a tshehela tlase ha a nahana ka moo baahi ba neng ba kopane dihlooho ka teng. Modise o ne a ba qhekanyeditse. O ile a nahana ho ba qhekanyetsa hape. O ile a kga moya mme a hweletsa "Tau! Tau!" Ho na le tau e hlaselang ditau tsa ka. Ao Modise wa batho. Ke mo utlwela bohloko hobane ha a tsebe ho re ka tsatsi le leng o tla llela metsotso.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa eng? Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa _____.2. O ile a ikutlwa a jewa ke eng? O ile a ikutlwa a jewa ke _____.3. Modise o ne a duletse eng ka tlasa sefate? O ne a disitse _____.4. O ile a nahana ho etsa eng ha a ntse a dutse moo? O ile a nahana ho ba _____ hape.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ke mang ya neng a dutse ka tlasa sefate sa baobab2. Modise o ne a jwea ke budutu3. tshehela a o ile Modise fatshe.




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	tlhase	tlhoko	tlhong	tlhaselo	
		Moshweshwe	shwi	shwelletse	shwa	
	BALA	<p>Batho ba bang ha ba rate ho bua ka ditlhoko tsa bona. Ke e mong wa batho ba sa rateng ho bua ka ditlhoko tsa ka. Motswalle wa ka Tlhoko o dula a nkgothaletsa hore ke se ke ka ba le ditlhong. Ke bue ha ke na le ditlhoko, hore ke kgone ho fumana thuso. Maobane titjhene o ile a re balla pale ya Morena wa Basotho Morena Moshweshwe. O re Morena Moshweshwe o shwelletse Thaba Bosiu.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. batho ba bang ha ba rate ho bua ka ditlhoko tsa bona. 2. Re ile ra ballwa pale ya morena wa basthoo. 3. Basotho. ke Moshweshwe wa morena

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	qhwaetswe	qhwaela	qhwela	leqhwa	
		qhwaetse	qhwetse	maqhwa	qhwela	
	BALA	<p>Modise o ne dutse ka tlasa sefate sa baobab. O ne a apere kobo ya Basotho e mofuthu, a e qhwaetse ka sepele. Ho ne ho tjhesa haholo mme o ne a ntse a nwa metsi a hae a batang a nang le leqhwa. O ile a qhwelwa mme a qhwaolla kobo ya hae ya wela fatshe. Ha Modise a ntse a dutse moo, o ile a ikutlwa a jewa ke bodutu.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a neng a dutse ka tlasa sefate? _____ o ne a dutse ka tlasa sefate. Modise o ne a nwa eng? O ne a nwa metsi a nang le _____. Ngola mantswe a mabedi a hlalolang kobo le metsi. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: leqhwa Ngola potso ka: qhwelwa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	nqhwaela	nqhwela	nqhwetse	nqhwela	nqhwela
		nqhwedisa	nqhwaella	nqhwetse	nqhwela	nqhwela
	BALA	<p>Maobane ho ne ho bata. Nkgono o ile a re ke apare kobo hore ke futhumale. Ke ne ke sa tsebe ho iqhwaela. Nkgono o ile a re ke atamele a tlo nqhwaela. Ha a qetile ho nqhwaela o ile a re ke dule pela mollo hore ke futhumale. Mme yena o ile a etsa tee. Eitse ha a qeta ho mpha teye ya ka e ile ya nqhwela. Ke ne ke qala ho qhelwa ke teye habohloko hakaalo. Kamora moo Abuti o ile a re qoqela metlae.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ho ne ho le jwang? Maobane ho ne ho _____. Ke ne ke sa tsebe ho etsa eng? Ke ne ke sa tsebe ho _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nqhwaela Ngola potso ka: nqhwetse</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Modise

Baobab

bodutu

hweletsa

jewa



**BITSA
MODUMO**

qhwaetswe

qhwaela

qhwela

leqhwa

nqhwaela

nqhwela

nqhwetse

nqhwela







BALA



Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa Baobab. O ile a ikutlwa a jewa ke bodutu ha a ntse a dutse ka tlasa sefate seo. Modise o ne a disitse dikgomo ha di ntse di fula. O ile a tshehela tlase ha a nahana ka moo baahi ba neng ba kopane dihlooho ka teng. Modise o ne a ba qhekanyeditse. O ile a nahana ho ba qhekanyetsa hape. O ile a kga moya mme a hweletsa "Tau! Tau!" Ho na le tau e hlaselang ditau tsa ka. Ao Modise wa batho. Ke mo utlwela bohloko hobane ha a tsebe ho re ka tsatsi le leng o tla llela metsotso.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa eng? Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa _____.2. O ile a ikutlwa a jewa ke eng? O ile a ikutlwa a jewa ke _____.3. Modise o ne a duletse eng ka tlasa sefate? O ne a disitse _____.4. O ile a nahana ho etsa eng ha a ntse a dutse moo? O ile a nahana ho ba _____ hape.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ke mang ya neng a dutse ka tlasa sefate sa baobab2. Modise o ne a jwea ke budutu3. tshehela a o ile Modise fatshe.




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	tlhase	tlhoko	tlhong	tlhaselo	
		Moshweshwe	shwi	shwelletse	shwa	
	BALA	<p>Batho ba bang ha ba rate ho bua ka ditlhoko tsa bona. Ke e mong wa batho ba sa rateng ho bua ka ditlhoko tsa ka. Motswalle wa ka Tlhoko o dula a nkgothaletsa hore ke se ke ka ba le ditlhong. Ke bue ha ke na le ditlhoko, hore ke kgone ho fumana thuso. Maobane titjhene o ile a re balla pale ya Morena wa Basotho Morena Moshweshwe. O re Morena Moshweshwe o shwelletse Thaba Bosiu.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. batho ba bang ha ba rate ho bua ka ditlhoko tsa bona. 2. Re ile ra ballwa pale ya morena wa basthoo. 3. Basotho. ke Moshweshwe wa morena

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	qhwaetswe	qhwaela	qhwela	leqhwa	
		qhwaetse	qhwetse	maqhwa	qhwela	
	BALA	<p>Modise o ne dutse ka tlasa sefate sa baobab. O ne a apere kobo ya Basotho e mofuthu, a e qhwaetse ka sepele. Ho ne ho tjhesa haholo mme o ne a ntse a nwa metsi a hae a batang a nang le leqhwa. O ile a qhwelwa mme a qhwaolla kobo ya hae ya wela fatshe. Ha Modise a ntse a dutse moo, o ile a ikutlwa a jewa ke bodutu.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a neng a dutse ka tlasa sefate? _____ o ne a dutse ka tlasa sefate. Modise o ne a nwa eng? O ne a nwa metsi a nang le _____. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing kobo le metsi. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: leqhwa Ngola potso ka: qhwelwa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	nqhwaela	nqhwela	nqhwetse	nqhwela	nqhwela
		nqhwedisa	nqhwaella	nqhwetse	nqhwela	nqhwela
	BALA	<p>Maobane ho ne ho bata. Nkgono o ile a re ke apare kobo hore ke futhumale. Ke ne ke sa tsebe ho iqhwaela. Nkgono o ile a re ke atamele a tlo nqhwaela. Ha a qetile ho nqhwaela o ile a re ke dule pela mollo hore ke futhumale. Mme yena o ile a etsa tee. Eitse ha a qeta ho mpha teye ya ka e ile ya nqhwela. Ke ne ke qala ho qhelwa ke teye habohloko hakaalo. Kamora moo Abuti o ile a re qoqela metlae.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ho ne ho le jwang? Maobane ho ne ho _____. Ke ne ke sa tsebe ho etsa eng? Ke ne ke sa tsebe ho _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nqhwaela Ngola potso ka: nqhwetse</p>

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Modise

Baobab

bodutu

hweletsa

jewa



BITSA MODUMO

qhwaetswe

qhwaela

qhwela

leqhwa

nqhwaela

nqhwela

nqhwetse

nqhwela







BALA



Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa Baobab. O ile a ikutlwa a jewa ke bodutu ha a ntse a dutse ka tlasa sefate seo. Modise o ne a disitse dikgomo ha di ntse di fula. O ile a tshehela tlase ha a nahana ka moo baahi ba neng ba kopane dihlooho ka teng. Modise o ne a ba qhekanyeditse. O ile a nahana ho ba qhekanyetsa hape. O ile a kga moya mme a hweletsa "Tau! Tau!" Ho na le tau e hlaselang ditau tsa ka. Ao Modise wa batho. Ke mo utlwela bohloko hobane ha a tsebe ho re ka tsatsi le leng o tla llela metsotso.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa eng? Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa _____.2. O ile a ikutlwa a jewa ke eng? O ile a ikutlwa a jewa ke _____.3. Modise o ne a duletse eng ka tlasa sefate? O ne a disitse _____.4. O ile a nahana ho etsa eng ha a ntse a dutse moo? O ile a nahana ho ba _____ hape.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ke mang ya neng a dutse ka tlasa sefate sa baobab2. Modise o ne a jwea ke budutu3. tshehela a o ile Modise fatshe.




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	tlhase	tlhoko	tlhong	tlhaselo	
		Moshweshwe	shwi	shwelletse	shwa	
	BALA	<p>Batho ba bang ha ba rate ho bua ka ditlhoko tsa bona. Ke e mong wa batho ba sa rateng ho bua ka ditlhoko tsa ka. Motswalle wa ka Tlhoko o dula a nkgothaletsa hore ke se ke ka ba le ditlhong. Ke bue ha ke na le ditlhoko, hore ke kgone ho fumana thuso. Maobane titjhene o ile a re balla pale ya Morena wa Basotho Morena Moshweshwe. O re Morena Moshweshwe o shwelletse Thaba Bosiu.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. batho ba bang ha ba rate ho bua ka ditlhoko tsa bona. 2. Re ile ra ballwa pale ya morena wa basthoo. 3. Basotho. ke Moshweshwe wa morena

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	qhwaetswe	qhwaela	qhwele	leqhwa	
		qhwaetse	qhwetse	maqhwa	qhwele	
	BALA	<p>Modise o ne dutse ka tlasa sefate sa baobab. O ne a apere kobo ya Basotho e mofuthu, a e qhwaetse ka sepele. Ho ne ho tjhesa haholo mme o ne a ntse a nwa metsi a hae a batang a nang le leqhwa. O ile a qhwelwa mme a qhwaolla kobo ya hae ya wela fatshe. Ha Modise a ntse a dutse moo, o ile a ikutlwa a jewa ke bodutu.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a neng a dutse ka tlasa sefate? _____ o ne a dutse ka tlasa sefate. Modise o ne a nwa eng? O ne a nwa metsi a nang le _____. Ngola mantswe a mabedi a hlalolang kobo le metsi. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: leqhwa Ngola potso ka: qhwelwa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	nqhwaela	nqhwela	nqhwetse	nqhwela	nqhwela
		nqhwedisa	nqhwaella	nqhwetse	nqhwela	nqhwela
	BALA	<p>Maobane ho ne ho bata. Nkgono o ile a re ke apare kobo hore ke futhumale. Ke ne ke sa tsebe ho iqhwaela. Nkgono o ile a re ke atamele a tlo nqhwaela. Ha a qetile ho nqhwaela o ile a re ke dule pela mollo hore ke futhumale. Mme yena o ile a etsa tee. Eitse ha a qeta ho mpha teye ya ka e ile ya nqhwela. Ke ne ke qala ho qhelwa ke teye habohloko hakaalo. Kamora moo Abuti o ile a re qoqela metlae.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ho ne ho le jwang? Maobane ho ne ho _____. Ke ne ke sa tsebe ho etsa eng? Ke ne ke sa tsebe ho _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nqhwaela Ngola potso ka: nqhwetse</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Modise

Baobab

bodutu

hweletsa

jewa



**BITSA
MODUMO**

qhwaetswe

qhwaela

qhwela

leqhwa

nqhwaela

nqhwela

nqhwetse

nqhwela







BALA



Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa Baobab. O ile a ikutlwa a jewa ke bodutu ha a ntse a dutse ka tlasa sefate seo. Modise o ne a disitse dikgomo ha di ntse di fula. O ile a tshehela tlase ha a nahana ka moo baahi ba neng ba kopane dihlooho ka teng. Modise o ne a ba qhekanyeditse. O ile a nahana ho ba qhekanyetsa hape. O ile a kga moya mme a hweletsa "Tau! Tau!" Ho na le tau e hlaselang ditau tsa ka. Ao Modise wa batho. Ke mo utlwela bohloko hobane ha a tsebe ho re ka tsatsi le leng o tla llela metsotso.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa eng? Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa _____.2. O ile a ikutlwa a jewa ke eng? O ile a ikutlwa a jewa ke _____.3. Modise o ne a duletse eng ka tlasa sefate? O ne a disitse _____.4. O ile a nahana ho etsa eng ha a ntse a dutse moo? O ile a nahana ho ba _____ hape.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ke mang ya neng a dutse ka tlasa sefate sa baobab2. Modise o ne a jwea ke budutu3. tshehela a o ile Modise fatshe.




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	tlhase	tlhoko	tlhong	tlhaselo	
		Moshweshwe	shwi	shwelletse	shwa	
	BALA	<p>Batho ba bang ha ba rate ho bua ka ditlhoko tsa bona. Ke e mong wa batho ba sa rateng ho bua ka ditlhoko tsa ka. Motswalle wa ka Tlhoko o dula a nkgothaletsa hore ke se ke ka ba le ditlhong. Ke bue ha ke na le ditlhoko, hore ke kgone ho fumana thuso. Maobane titjhene o ile a re balla pale ya Morena wa Basotho Morena Moshweshwe. O re Morena Moshweshwe o shwelletse Thaba Bosiu.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. batho ba bang ha ba rate ho bua ka ditlhoko tsa bona. 2. Re ile ra ballwa pale ya morena wa basthoo. 3. Basotho. ke Moshweshwe wa morena

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	qhwaetswe	qhwaela	qhwela	leqhwa	
		qhwaetse	qhwetse	maqhwa	qhwela	
	BALA	<p>Modise o ne dutse ka tlasa sefate sa baobab. O ne a apere kobo ya Basotho e mofuthu, a e qhwaetse ka sepele. Ho ne ho tjhesa haholo mme o ne a ntse a nwa metsi a hae a batang a nang le leqhwa. O ile a qhwelwa mme a qhwaolla kobo ya hae ya wela fatshe. Ha Modise a ntse a dutse moo, o ile a ikutlwa a jewa ke bodutu.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a neng a dutse ka tlasa sefate? _____ o ne a dutse ka tlasa sefate. Modise o ne a nwa eng? O ne a nwa metsi a nang le _____. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing kobo le metsi. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: leqhwa Ngola potso ka: qhwelwa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	nqhwaela	nqhwela	nqhwetse	nqhwela	nqhwela
		nqhwedisa	nqhwaella	nqhwetse	nqhwela	nqhwela
	BALA	<p>Maobane ho ne ho bata. Nkgono o ile a re ke apare kobo hore ke futhumale. Ke ne ke sa tsebe ho iqhwaela. Nkgono o ile a re ke atamele a tlo nqhwaela. Ha a qetile ho nqhwaela o ile a re ke dule pela mollo hore ke futhumale. Mme yena o ile a etsa tee. Eitse ha a qeta ho mpha teye ya ka e ile ya nqhwela. Ke ne ke qala ho qhelwa ke teye habohloko hakaalo. Kamora moo Abuti o ile a re qoqela metlae.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ho ne ho le jwang? Maobane ho ne ho _____. Ke ne ke sa tsebe ho etsa eng? Ke ne ke sa tsebe ho _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nqhwaela Ngola potso ka: nqhwetse</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Modise

Baobab

bodutu

hweletsa

jewa



**BITSA
MODUMO**

qhwaetswe

qhwaela

qhwela

leqhwa

nqhwaela

nqhwela

nqhwetse

nqhwela







BALA



Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa Baobab. O ile a ikutlwa a jewa ke bodutu ha a ntse a dutse ka tlasa sefate seo. Modise o ne a disitse dikgomo ha di ntse di fula. O ile a tshehela tlase ha a nahana ka moo baahi ba neng ba kopane dihlooho ka teng. Modise o ne a ba qhekanyeditse. O ile a nahana ho ba qhekanyetsa hape. O ile a kga moya mme a hweletsa "Tau! Tau!" Ho na le tau e hlaselang ditau tsa ka. Ao Modise wa batho. Ke mo utlwela bohloko hobane ha a tsebe ho re ka tsatsi le leng o tla llela metsotso.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa eng? Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa _____.2. O ile a ikutlwa a jewa ke eng? O ile a ikutlwa a jewa ke _____.3. Modise o ne a duletse eng ka tlasa sefate? O ne a disitse _____.4. O ile a nahana ho etsa eng ha a ntse a dutse moo? O ile a nahana ho ba _____ hape.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ke mang ya neng a dutse ka tlasa sefate sa baobab2. Modise o ne a jwea ke budutu3. tshehela a o ile Modise fatshe.




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	tlhase	tlhoko	tlhong	tlhaselo	
		Moshweshwe	shwi	shwelletse	shwa	
	BALA	<p>Batho ba bang ha ba rate ho bua ka ditlhoko tsa bona. Ke e mong wa batho ba sa rateng ho bua ka ditlhoko tsa ka. Motswalle wa ka Tlhoko o dula a nkgothaletsa hore ke se ke ka ba le ditlhong. Ke bue ha ke na le ditlhoko, hore ke kgone ho fumana thuso. Maobane titjhere o ile a re balla pale ya Morena wa Basotho Morena Moshweshwe. O re Morena Moshweshwe o shwelletse Thaba Bosiu.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. batho ba bang ha ba rate ho bua ka ditlhoko tsa bona. 2. Re ile ra ballwa pale ya morena wa basthoo. 3. Basotho. ke Moshweshwe wa morena

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	qhwaetswe	qhwaela	qhwela	leqhwa	
		qhwaetse	qhwetse	maqhwa	qhwela	
	BALA	<p>Modise o ne dutse ka tlasa sefate sa baobab. O ne a apere kobo ya Basotho e mofuthu, a e qhwaetse ka sepele. Ho ne ho tjhesa haholo mme o ne a ntse a nwa metsi a hae a batang a nang le leqhwa. O ile a qhwelwa mme a qhwaolla kobo ya hae ya wela fatshe. Ha Modise a ntse a dutse moo, o ile a ikutlwa a jewa ke bodutu.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a neng a dutse ka tlasa sefate? _____ o ne a dutse ka tlasa sefate. Modise o ne a nwa eng? O ne a nwa metsi a nang le _____. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing kobo le metsi. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: leqhwa Ngola potso ka: qhwelwa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	nqhwaela	nqhwela	nqhwetse	nqhwela	nqhwela
		nqhwedisa	nqhwaella	nqhwetse	nqhwela	nqhwela
	BALA	<p>Maobane ho ne ho bata. Nkgono o ile a re ke apare kobo hore ke futhumale. Ke ne ke sa tsebe ho iqhwaela. Nkgono o ile a re ke atamele a tlo nqhwaela. Ha a qetile ho nqhwaela o ile a re ke dule pela mollo hore ke futhumale. Mme yena o ile a etsa tee. Eitse ha a qeta ho mpha teye ya ka e ile ya nqhwela. Ke ne ke qala ho qhelwa ke teye habohloko hakaalo. Kamora moo Abuti o ile a re qoqela metlae.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ho ne ho le jwang? Maobane ho ne ho _____. Ke ne ke sa tsebe ho etsa eng? Ke ne ke sa tsebe ho _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nqhwaela Ngola potso ka: nqhwetse</p>

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Modise

Baobab

bodutu

hweletsa

jewa



BITSA MODUMO

qhwaetswe

qhwaela

qhwela

leqhwa

nqhwaela

nqhwela

nqhwetse

nqhwela







BALA



Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa Baobab. O ile a ikutlwa a jewa ke bodutu ha a ntse a dutse ka tlasa sefate seo. Modise o ne a disitse dikgomo ha di ntse di fula. O ile a tshehela tlase ha a nahana ka moo baahi ba neng ba kopane dihlooho ka teng. Modise o ne a ba qhekanyeditse. O ile a nahana ho ba qhekanyetsa hape. O ile a kga moya mme a hweletsa "Tau! Tau!" Ho na le tau e hlaselang ditau tsa ka. Ao Modise wa batho. Ke mo utlwela bohloko hobane ha a tsebe ho re ka tsatsi le leng o tla llela metsotso.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa eng? Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa _____.2. O ile a ikutlwa a jewa ke eng? O ile a ikutlwa a jewa ke _____.3. Modise o ne a duletse eng ka tlasa sefate? O ne a disitse _____.4. O ile a nahana ho etsa eng ha a ntse a dutse moo? O ile a nahana ho ba _____ hape.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ke mang ya neng a dutse ka tlasa sefate sa baobab2. Modise o ne a jwea ke budutu3. tshehela a o ile Modise fatshe.




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	tlhase	tlhoko	tlhong	tlhaselo	
		Moshweshwe	shwi	shwelletse	shwa	
	BALA	<p>Batho ba bang ha ba rate ho bua ka ditlhoko tsa bona. Ke e mong wa batho ba sa rateng ho bua ka ditlhoko tsa ka. Motswalle wa ka Tlhoko o dula a nkgothaletsa hore ke se ke ka ba le ditlhong. Ke bue ha ke na le ditlhoko, hore ke kgone ho fumana thuso. Maobane titjhene o ile a re balla pale ya Morena wa Basotho Morena Moshweshwe. O re Morena Moshweshwe o shwelletse Thaba Bosiu.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. batho ba bang ha ba rate ho bua ka ditlhoko tsa bona. 2. Re ile ra ballwa pale ya morena wa basthoo. 3. Basotho. ke Moshweshwe wa morena

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	qhwaetswe	qhwaela	qhwele	leqhwa	
		qhwaetse	qhwetse	maqhwa	qhwele	
	BALA	<p>Modise o ne dutse ka tlasa sefate sa baobab. O ne a apere kobo ya Basotho e mofuthu, a e qhwaetse ka sepele. Ho ne ho tjhesa haholo mme o ne a ntse a nwa metsi a hae a batang a nang le leqhwa. O ile a qhwelwa mme a qhwaolla kobo ya hae ya wela fatshe. Ha Modise a ntse a dutse moo, o ile a ikutlwa a jewa ke bodutu.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a neng a dutse ka tlasa sefate? _____ o ne a dutse ka tlasa sefate. Modise o ne a nwa eng? O ne a nwa metsi a nang le _____. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing kobo le metsi. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: leqhwa Ngola potso ka: qhwelwa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	nqhwaela	nqhwela	nqhwetse	nqhwela	nqhwela
		nqhwedisa	nqhwaella	nqhwetse	nqhwela	nqhwela
	BALA	<p>Maobane ho ne ho bata. Nkgono o ile a re ke apare kobo hore ke futhumale. Ke ne ke sa tsebe ho iqhwaela. Nkgono o ile a re ke atamele a tlo nqhwaela. Ha a qetile ho nqhwaela o ile a re ke dule pela mollo hore ke futhumale. Mme yena o ile a etsa tee. Eitse ha a qeta ho mpha teye ya ka e ile ya nqhwela. Ke ne ke qala ho qhelwa ke teye habohloko hakaalo. Kamora moo Abuti o ile a re qoqela metlae.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ho ne ho le jwang? Maobane ho ne ho _____. Ke ne ke sa tsebe ho etsa eng? Ke ne ke sa tsebe ho _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nqhwaela Ngola potso ka: nqhwetse</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Modise

Baobab

bodutu

hweletsa

jewa



**BITSA
MODUMO**

qhwaetswe

qhwaela

qhwela

leqhwa

nqhwaela

nqhwela

nqhwetse

nqhwela







BALA



Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa Baobab. O ile a ikutlwa a jewa ke bodutu ha a ntse a dutse ka tlasa sefate seo. Modise o ne a disitse dikgomo ha di ntse di fula. O ile a tshehela tlase ha a nahana ka moo baahi ba neng ba kopane dihlooho ka teng. Modise o ne a ba qhekanyeditse. O ile a nahana ho ba qhekanyetsa hape. O ile a kga moya mme a hweletsa "Tau! Tau!" Ho na le tau e hlaselang ditau tsa ka. Ao Modise wa batho. Ke mo utlwela bohloko hobane ha a tsebe ho re ka tsatsi le leng o tla llela metsotso.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa eng? Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa _____.2. O ile a ikutlwa a jewa ke eng? O ile a ikutlwa a jewa ke _____.3. Modise o ne a duletse eng ka tlasa sefate? O ne a disitse _____.4. O ile a nahana ho etsa eng ha a ntse a dutse moo? O ile a nahana ho ba _____ hape.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ke mang ya neng a dutse ka tlasa sefate sa baobab2. Modise o ne a jwea ke budutu3. tshehela a o ile Modise fatshe.




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	tlhase	tlhoko	tlhong	tlhaselo	
		Moshweshwe	shwi	shwelletse	shwa	
	BALA	<p>Batho ba bang ha ba rate ho bua ka ditlhoko tsa bona. Ke e mong wa batho ba sa rateng ho bua ka ditlhoko tsa ka. Motswalle wa ka Tlhoko o dula a nkgothaletsa hore ke se ke ka ba le ditlhong. Ke bue ha ke na le ditlhoko, hore ke kgone ho fumana thuso. Maobane titjhene o ile a re balla pale ya Morena wa Basotho Morena Moshweshwe. O re Morena Moshweshwe o shwelletse Thaba Bosiu.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. batho ba bang ha ba rate ho bua ka ditlhoko tsa bona. 2. Re ile ra ballwa pale ya morena wa basthoo. 3. Basotho. ke Moshweshwe wa morena

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	qhwaetswe	qhwaela	qhwela	leqhwa	
		qhwaetse	qhwetse	maqhwa	qhwela	
	BALA	<p>Modise o ne dutse ka tlasa sefate sa baobab. O ne a apere kobo ya Basotho e mofuthu, a e qhwaetse ka sepele. Ho ne ho tjhesa haholo mme o ne a ntse a nwa metsi a hae a batang a nang le leqhwa. O ile a qhwelwa mme a qhwaolla kobo ya hae ya wela fatshe. Ha Modise a ntse a dutse moo, o ile a ikutlwa a jewa ke bodutu.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a neng a dutse ka tlasa sefate? _____ o ne a dutse ka tlasa sefate. Modise o ne a nwa eng? O ne a nwa metsi a nang le _____. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing kobo le metsi. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: leqhwa Ngola potso ka: qhwelwa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	nqhwaela	nqhwela	nqhwetse	nqhwela	nqhwela
		nqhwedisa	nqhwaella	nqhwetse	nqhwela	nqhwela
	BALA	<p>Maobane ho ne ho bata. Nkgono o ile a re ke apare kobo hore ke futhumale. Ke ne ke sa tsebe ho iqhwaela. Nkgono o ile a re ke atamele a tlo nqhwaela. Ha a qetile ho nqhwaela o ile a re ke dule pela mollo hore ke futhumale. Mme yena o ile a etsa tee. Eitse ha a qeta ho mpha teye ya ka e ile ya nqhwela. Ke ne ke qala ho qhelwa ke teye habohloko hakaalo. Kamora moo Abuti o ile a re qoqela metlae.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ho ne ho le jwang? Maobane ho ne ho _____. Ke ne ke sa tsebe ho etsa eng? Ke ne ke sa tsebe ho _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nqhwaela Ngola potso ka: nqhwetse</p>

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Modise

Baobab

bodutu

hweletsa

jewa



BITSA MODUMO

qhwaetswe

qhwaela

qhwela

leqhwa

nqhwaela

nqhwela

nqhwetse

nqhwela







BALA



Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa Baobab. O ile a ikutlwa a jewa ke bodutu ha a ntse a dutse ka tlasa sefate seo. Modise o ne a disitse dikgomo ha di ntse di fula. O ile a tshehela tlase ha a nahana ka moo baahi ba neng ba kopane dihlooho ka teng. Modise o ne a ba qhekanyeditse. O ile a nahana ho ba qhekanyetsa hape. O ile a kga moya mme a hweletsa "Tau! Tau!" Ho na le tau e hlaselang ditau tsa ka. Ao Modise wa batho. Ke mo utlwela bohloko hobane ha a tsebe ho re ka tsatsi le leng o tla llela metsotso.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa eng? Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa _____.2. O ile a ikutlwa a jewa ke eng? O ile a ikutlwa a jewa ke _____.3. Modise o ne a duletse eng ka tlasa sefate? O ne a disitse _____.4. O ile a nahana ho etsa eng ha a ntse a dutse moo? O ile a nahana ho ba _____ hape.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ke mang ya neng a dutse ka tlasa sefate sa baobab2. Modise o ne a jwea ke budutu3. tshehela a o ile Modise fatshe.




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	tlhase	tlhoko	tlhong	tlhaselo	
		Moshweshwe	shwi	shwelletse	shwa	
	BALA	<p>Batho ba bang ha ba rate ho bua ka ditlhoko tsa bona. Ke e mong wa batho ba sa rateng ho bua ka ditlhoko tsa ka. Motswalle wa ka Tlhoko o dula a nkgothaletsa hore ke se ke ka ba le ditlhong. Ke bue ha ke na le ditlhoko, hore ke kgone ho fumana thuso. Maobane titjhene o ile a re balla pale ya Morena wa Basotho Morena Moshweshwe. O re Morena Moshweshwe o shwelletse Thaba Bosiu.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. batho ba bang ha ba rate ho bua ka ditlhoko tsa bona. 2. Re ile ra ballwa pale ya morena wa basthoo. 3. Basotho. ke Moshweshwe wa morena 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	qhwaetswe	qhwaela	qhwela	leqhwa	
		qhwaetse	qhwetse	maqhwa	qhwela	
	BALA	<p>Modise o ne dutse ka tlasa sefate sa baobab. O ne a apere kobo ya Basotho e mofuthu, a e qhwaetse ka sepele. Ho ne ho tjhesa haholo mme o ne a ntse a nwa metsi a hae a batang a nang le leqhwa. O ile a qhwelwa mme a qhwaolla kobo ya hae ya wela fatshe. Ha Modise a ntse a dutse moo, o ile a ikutlwa a jewa ke bodutu.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a neng a dutse ka tlasa sefate? _____ o ne a dutse ka tlasa sefate. Modise o ne a nwa eng? O ne a nwa metsi a nang le _____. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing kobo le metsi. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: leqhwa Ngola potso ka: qhwelwa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	nqhwaela	nqhwela	nqhwetse	nqhwela	nqhwela
		nqhwedisa	nqhwaella	nqhwetse	nqhwela	nqhwela
	BALA	<p>Maobane ho ne ho bata. Nkgono o ile a re ke apare kobo hore ke futhumale. Ke ne ke sa tsebe ho iqhwaela. Nkgono o ile a re ke atamele a tlo nqhwaela. Ha a qetile ho nqhwaela o ile a re ke dule pela mollo hore ke futhumale. Mme yena o ile a etsa tee. Eitse ha a qeta ho mpha teye ya ka e ile ya nqhwela. Ke ne ke qala ho qhelwa ke teye habohloko hakaalo. Kamora moo Abuti o ile a re qoqela metlae.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ho ne ho le jwang? Maobane ho ne ho _____. Ke ne ke sa tsebe ho etsa eng? Ke ne ke sa tsebe ho _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nqhwaela Ngola potso ka: nqhwetse</p>

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Modise

Baobab

bodutu

hweletsa

jewa



BITSA MODUMO

qhwaetswe

qhwaela

qhwela

leqhwa

nqhwaela

nqhwela

nqhwetse

nqhwela







BALA



Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa Baobab. O ile a ikutlwa a jewa ke bodutu ha a ntse a dutse ka tlasa sefate seo. Modise o ne a disitse dikgomo ha di ntse di fula. O ile a tshehela tlase ha a nahana ka moo baahi ba neng ba kopane dihlooho ka teng. Modise o ne a ba qhekanyeditse. O ile a nahana ho ba qhekanyetsa hape. O ile a kga moya mme a hweletsa "Tau! Tau!" Ho na le tau e hlaselang ditau tsa ka. Ao Modise wa batho. Ke mo utlwela bohloko hobane ha a tsebe ho re ka tsatsi le leng o tla llela metsotso.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa eng? Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa _____.2. O ile a ikutlwa a jewa ke eng? O ile a ikutlwa a jewa ke _____.3. Modise o ne a duletse eng ka tlasa sefate? O ne a disitse _____.4. O ile a nahana ho etsa eng ha a ntse a dutse moo? O ile a nahana ho ba _____ hape.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ke mang ya neng a dutse ka tlasa sefate sa baobab2. Modise o ne a jwea ke budutu3. tshehela a o ile Modise fatshe.




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	tlhase	tlhoko	tlhong	tlhaselo	
		Moshweshwe	shwi	shwelletse	shwa	
	BALA	<p>Batho ba bang ha ba rate ho bua ka ditlhoko tsa bona. Ke e mong wa batho ba sa rateng ho bua ka ditlhoko tsa ka. Motswalle wa ka Tlhoko o dula a nkgothaletsa hore ke se ke ka ba le ditlhong. Ke bue ha ke na le ditlhoko, hore ke kgone ho fumana thuso. Maobane titjhene o ile a re balla pale ya Morena wa Basotho Morena Moshweshwe. O re Morena Moshweshwe o shwelletse Thaba Bosiu.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. batho ba bang ha ba rate ho bua ka ditlhoko tsa bona. 2. Re ile ra ballwa pale ya morena wa basthoo. 3. Basotho. ke Moshweshwe wa morena 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	qhwaetswe	qhwaela	qhwela	leqhwa	
		qhwaetse	qhwetse	maqhwa	qhwela	
	BALA	<p>Modise o ne dutse ka tlasa sefate sa baobab. O ne a apere kobo ya Basotho e mofuthu, a e qhwaetse ka sepele. Ho ne ho tjhesa haholo mme o ne a ntse a nwa metsi a hae a batang a nang le leqhwa. O ile a qhwelwa mme a qhwaolla kobo ya hae ya wela fatshe. Ha Modise a ntse a dutse moo, o ile a ikutlwa a jewa ke bodutu.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a neng a dutse ka tlasa sefate? _____ o ne a dutse ka tlasa sefate. Modise o ne a nwa eng? O ne a nwa metsi a nang le _____. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing kobo le metsi. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: leqhwa Ngola potso ka: qhwelwa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	nqhwaela	nqhwela	nqhwetse	nqhwela	nqhwela
		nqhwedisa	nqhwaella	nqhwetse	nqhwela	nqhwela
	BALA	<p>Maobane ho ne ho bata. Nkgono o ile a re ke apare kobo hore ke futhumale. Ke ne ke sa tsebe ho iqhwaela. Nkgono o ile a re ke atamele a tlo nqhwaela. Ha a qetile ho nqhwaela o ile a re ke dule pela mollo hore ke futhumale. Mme yena o ile a etsa tee. Eitse ha a qeta ho mpha teye ya ka e ile ya nqhwela. Ke ne ke qala ho qhelwa ke teye habohloko hakaalo. Kamora moo Abuti o ile a re qoqela metlae.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ho ne ho le jwang? Maobane ho ne ho _____. Ke ne ke sa tsebe ho etsa eng? Ke ne ke sa tsebe ho _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nqhwaela Ngola potso ka: nqhwetse</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Modise

Baobab

bodutu

hweletsa

jewa



**BITSA
MODUMO**

qhwaetswe

qhwaela

qhwela

leqhwa

nqhwaela

nqhwela

nqhwetse

nqhwela







BALA



Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa Baobab. O ile a ikutlwa a jewa ke bodutu ha a ntse a dutse ka tlasa sefate seo. Modise o ne a disitse dikgomo ha di ntse di fula. O ile a tshehela tlase ha a nahana ka moo baahi ba neng ba kopane dihlooho ka teng. Modise o ne a ba qhekanyeditse. O ile a nahana ho ba qhekanyetsa hape. O ile a kga moya mme a hweletsa "Tau! Tau!" Ho na le tau e hlaselang ditau tsa ka. Ao Modise wa batho. Ke mo utlwela bohloko hobane ha a tsebe ho re ka tsatsi le leng o tla llela metsotso.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa eng? Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa _____.2. O ile a ikutlwa a jewa ke eng? O ile a ikutlwa a jewa ke _____.3. Modise o ne a duletse eng ka tlasa sefate? O ne a disitse _____.4. O ile a nahana ho etsa eng ha a ntse a dutse moo? O ile a nahana ho ba _____ hape.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ke mang ya neng a dutse ka tlasa sefate sa baobab2. Modise o ne a jwea ke budutu3. tshehela a o ile Modise fatshe.




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	tlhase	tlhoko	tlhong	tlhaselo	
		Moshweshwe	shwi	shwelletse	shwa	
	BALA	<p>Batho ba bang ha ba rate ho bua ka ditlhoko tsa bona. Ke e mong wa batho ba sa rateng ho bua ka ditlhoko tsa ka. Motswalle wa ka Tlhoko o dula a nkgothaletsa hore ke se ke ka ba le ditlhong. Ke bue ha ke na le ditlhoko, hore ke kgone ho fumana thuso. Maobane titjhene o ile a re balla pale ya Morena wa Basotho Morena Moshweshwe. O re Morena Moshweshwe o shwelletse Thaba Bosiu.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. batho ba bang ha ba rate ho bua ka ditlhoko tsa bona. 2. Re ile ra ballwa pale ya morena wa basthoo. 3. Basotho. ke Moshweshwe wa morena

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	qhwaetswe	qhwaela	qhwela	leqhwa	
		qhwaetse	qhwetse	maqhwa	qhwela	
	BALA	<p>Modise o ne dutse ka tlasa sefate sa baobab. O ne a apere kobo ya Basotho e mofuthu, a e qhwaetse ka sepele. Ho ne ho tjhesa haholo mme o ne a ntse a nwa metsi a hae a batang a nang le leqhwa. O ile a qhwelwa mme a qhwaolla kobo ya hae ya wela fatshe. Ha Modise a ntse a dutse moo, o ile a ikutlwa a jewa ke bodutu.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a neng a dutse ka tlasa sefate? _____ o ne a dutse ka tlasa sefate. Modise o ne a nwa eng? O ne a nwa metsi a nang le _____. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing kobo le metsi. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: leqhwa Ngola potso ka: qhwelwa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	nqhwaela	nqhwela	nqhwetse	nqhwela	nqhwela
		nqhwedisa	nqhwaella	nqhwetse	nqhwela	nqhwela
	BALA	<p>Maobane ho ne ho bata. Nkgono o ile a re ke apare kobo hore ke futhumale. Ke ne ke sa tsebe ho iqhwaela. Nkgono o ile a re ke atamele a tlo nqhwaela. Ha a qetile ho nqhwaela o ile a re ke dule pela mollo hore ke futhumale. Mme yena o ile a etsa tee. Eitse ha a qeta ho mpha teye ya ka e ile ya nqhwela. Ke ne ke qala ho qhelwa ke teye habohloko hakaalo. Kamora moo Abuti o ile a re qoqela metlae.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ho ne ho le jwang? Maobane ho ne ho _____. Ke ne ke sa tsebe ho etsa eng? Ke ne ke sa tsebe ho _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nqhwaela Ngola potso ka: nqhwetse</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Modise

Baobab

bodutu

hweletsa

jewa



**BITSA
MODUMO**

qhwaetswe

qhwaela

qhwela

leqhwa

nqhwaela

nqhwela

nqhwetse

nqhwela







BALA



Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa Baobab. O ile a ikutlwa a jewa ke bodutu ha a ntse a dutse ka tlasa sefate seo. Modise o ne a disitse dikgomo ha di ntse di fula. O ile a tshehela tlase ha a nahana ka moo baahi ba neng ba kopane dihlooho ka teng. Modise o ne a ba qhekanyeditse. O ile a nahana ho ba qhekanyetsa hape. O ile a kga moya mme a hweletsa "Tau! Tau!" Ho na le tau e hlaselang ditau tsa ka. Ao Modise wa batho. Ke mo utlwela bohloko hobane ha a tsebe ho re ka tsatsi le leng o tla llela metsotso.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa eng? Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa _____.2. O ile a ikutlwa a jewa ke eng? O ile a ikutlwa a jewa ke _____.3. Modise o ne a duletse eng ka tlasa sefate? O ne a disitse _____.4. O ile a nahana ho etsa eng ha a ntse a dutse moo? O ile a nahana ho ba _____ hape.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ke mang ya neng a dutse ka tlasa sefate sa baobab2. Modise o ne a jwea ke budutu3. tshehela a o ile Modise fatshe.




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	tlhase	tlhoko	tlhong	tlhaselo	
		Moshweshwe	shwi	shwelletse	shwa	
	BALA	<p>Batho ba bang ha ba rate ho bua ka ditlhoko tsa bona. Ke e mong wa batho ba sa rateng ho bua ka ditlhoko tsa ka. Motswalle wa ka Tlhoko o dula a nkgothaletsa hore ke se ke ka ba le ditlhong. Ke bue ha ke na le ditlhoko, hore ke kgone ho fumana thuso. Maobane titjhene o ile a re balla pale ya Morena wa Basotho Morena Moshweshwe. O re Morena Moshweshwe o shwelletse Thaba Bosiu.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. batho ba bang ha ba rate ho bua ka ditlhoko tsa bona. 2. Re ile ra ballwa pale ya morena wa basthoo. 3. Basotho. ke Moshweshwe wa morena

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	qhwaetswe	qhwaela	qhwela	leqhwa	
		qhwaetse	qhwetse	maqhwa	qhwela	
	BALA	<p>Modise o ne dutse ka tlasa sefate sa baobab. O ne a apere kobo ya Basotho e mofuthu, a e qhwaetse ka sepele. Ho ne ho tjhesa haholo mme o ne a ntse a nwa metsi a hae a batang a nang le leqhwa. O ile a qhwelwa mme a qhwaolla kobo ya hae ya wela fatshe. Ha Modise a ntse a dutse moo, o ile a ikutlwa a jewa ke bodutu.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a neng a dutse ka tlasa sefate? _____ o ne a dutse ka tlasa sefate. Modise o ne a nwa eng? O ne a nwa metsi a nang le _____. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing kobo le metsi. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: leqhwa Ngola potso ka: qhwelwa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	nqhwaela	nqhwela	nqhwetse	nqhwela	nqhwela
		nqhwedisa	nqhwaella	nqhwetse	nqhwela	nqhwela
	BALA	<p>Maobane ho ne ho bata. Nkgono o ile a re ke apare kobo hore ke futhumale. Ke ne ke sa tsebe ho iqhwaela. Nkgono o ile a re ke atamele a tlo nqhwaela. Ha a qetile ho nqhwaela o ile a re ke dule pela mollo hore ke futhumale. Mme yena o ile a etsa tee. Eitse ha a qeta ho mpha teye ya ka e ile ya nqhwela. Ke ne ke qala ho qhelwa ke teye habohloko hakaalo. Kamora moo Abuti o ile a re qoqela metlae.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ho ne ho le jwang? Maobane ho ne ho _____. Ke ne ke sa tsebe ho etsa eng? Ke ne ke sa tsebe ho _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nqhwaela Ngola potso ka: nqhwetse</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Modise

Baobab

bodutu

hweletsa

jewa



**BITSA
MODUMO**

qhwaetswe

qhwaela

qhwela

leqhwa

nqhwaela

nqhwela

nqhwetse

nqhwela







BALA



Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa Baobab. O ile a ikutlwa a jewa ke bodutu ha a ntse a dutse ka tlasa sefate seo. Modise o ne a disitse dikgomo ha di ntse di fula. O ile a tshehela tlase ha a nahana ka moo baahi ba neng ba kopane dihlooho ka teng. Modise o ne a ba qhekanyeditse. O ile a nahana ho ba qhekanyetsa hape. O ile a kga moya mme a hweletsa "Tau! Tau!" Ho na le tau e hlaselang ditau tsa ka. Ao Modise wa batho. Ke mo utlwela bohloko hobane ha a tsebe ho re ka tsatsi le leng o tla llela metsotso.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa eng? Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa _____.2. O ile a ikutlwa a jewa ke eng? O ile a ikutlwa a jewa ke _____.3. Modise o ne a duletse eng ka tlasa sefate? O ne a disitse _____.4. O ile a nahana ho etsa eng ha a ntse a dutse moo? O ile a nahana ho ba _____ hape.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ke mang ya neng a dutse ka tlasa sefate sa baobab2. Modise o ne a jwea ke budutu3. tshehela a o ile Modise fatshe.




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	tlhase	tlhoko	tlhong	tlhaselo	
		Moshweshwe	shwi	shwelletse	shwa	
	BALA	<p>Batho ba bang ha ba rate ho bua ka ditlhoko tsa bona. Ke e mong wa batho ba sa rateng ho bua ka ditlhoko tsa ka. Motswalle wa ka Tlhoko o dula a nkgothaletsa hore ke se ke ka ba le ditlhong. Ke bue ha ke na le ditlhoko, hore ke kgone ho fumana thuso. Maobane titjhene o ile a re balla pale ya Morena wa Basotho Morena Moshweshwe. O re Morena Moshweshwe o shwelletse Thaba Bosiu.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. batho ba bang ha ba rate ho bua ka ditlhoko tsa bona. 2. Re ile ra ballwa pale ya morena wa bathoo. 3. Basotho. ke Moshweshwe wa morena

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	qhwaetswe	qhwaela	qhwele	leqhwa	
		qhwaetse	qhwetse	maqhwa	qhwele	
	BALA	<p>Modise o ne dutse ka tlasa sefate sa baobab. O ne a apere kobo ya Basotho e mofuthu, a e qhwaetse ka sepele. Ho ne ho tjhesa haholo mme o ne a ntse a nwa metsi a hae a batang a nang le leqhwa. O ile a qhwelwa mme a qhwaolla kobo ya hae ya wela fatshe. Ha Modise a ntse a dutse moo, o ile a ikutlwa a jewa ke bodutu.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a neng a dutse ka tlasa sefate? _____ o ne a dutse ka tlasa sefate. Modise o ne a nwa eng? O ne a nwa metsi a nang le _____. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing kobo le metsi. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: leqhwa Ngola potso ka: qhwelwa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	nqhwaela	nqhwela	nqhwetse	nqhwela	nqhwela
		nqhwedisa	nqhwaella	nqhwetse	nqhwela	nqhwela
	BALA	<p>Maobane ho ne ho bata. Nkgono o ile a re ke apare kobo hore ke futhumale. Ke ne ke sa tsebe ho iqhwaela. Nkgono o ile a re ke atamele a tlo nqhwaela. Ha a qetile ho nqhwaela o ile a re ke dule pela mollo hore ke futhumale. Mme yena o ile a etsa tee. Eitse ha a qeta ho mpha teye ya ka e ile ya nqhwela. Ke ne ke qala ho qhelwa ke teye habohloko hakaalo. Kamora moo Abuti o ile a re qoqela metlae.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ho ne ho le jwang? Maobane ho ne ho _____. Ke ne ke sa tsebe ho etsa eng? Ke ne ke sa tsebe ho _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nqhwaela Ngola potso ka: nqhwetse</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Modise

Baobab

bodutu

hweletsa

jewa



**BITSA
MODUMO**

qhwaetswe

qhwaela

qhwela

leqhwa

nqhwaela

nqhwela

nqhwetse

nqhwela







BALA



Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa Baobab. O ile a ikutlwa a jewa ke bodutu ha a ntse a dutse ka tlasa sefate seo. Modise o ne a disitse dikgomo ha di ntse di fula. O ile a tshehela tlase ha a nahana ka moo baahi ba neng ba kopane dihlooho ka teng. Modise o ne a ba qhekanyeditse. O ile a nahana ho ba qhekanyetsa hape. O ile a kga moya mme a hweletsa "Tau! Tau!" Ho na le tau e hlaselang ditau tsa ka. Ao Modise wa batho. Ke mo utlwela bohloko hobane ha a tsebe ho re ka tsatsi le leng o tla llela metsotso.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa eng? Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa _____.2. O ile a ikutlwa a jewa ke eng? O ile a ikutlwa a jewa ke _____.3. Modise o ne a duletse eng ka tlasa sefate? O ne a disitse _____.4. O ile a nahana ho etsa eng ha a ntse a dutse moo? O ile a nahana ho ba _____ hape.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ke mang ya neng a dutse ka tlasa sefate sa baobab2. Modise o ne a jwea ke budutu3. tshehela a o ile Modise fatshe.




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	tlhase	tlhoko	tlhong	tlhaselo	
		Moshweshwe	shwi	shwelletse	shwa	
	BALA	<p>Batho ba bang ha ba rate ho bua ka ditlhoko tsa bona. Ke e mong wa batho ba sa rateng ho bua ka ditlhoko tsa ka. Motswalle wa ka Tlhoko o dula a nkgothaletsa hore ke se ke ka ba le ditlhong. Ke bue ha ke na le ditlhoko, hore ke kgone ho fumana thuso. Maobane titjhene o ile a re balla pale ya Morena wa Basotho Morena Moshweshwe. O re Morena Moshweshwe o shwelletse Thaba Bosiu.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. batho ba bang ha ba rate ho bua ka ditlhoko tsa bona. 2. Re ile ra ballwa pale ya morena wa basthoo. 3. Basotho. ke Moshweshwe wa morena

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	qhwaetswe	qhwaela	qhwele	leqhwa	
		qhwaetse	qhwetse	maqhwa	qhwele	
	BALA	<p>Modise o ne dutse ka tlasa sefate sa baobab. O ne a apere kobo ya Basotho e mofuthu, a e qhwaetse ka sepele. Ho ne ho tjhesa haholo mme o ne a ntse a nwa metsi a hae a batang a nang le leqhwa. O ile a qhwelwa mme a qhwaolla kobo ya hae ya wela fatshe. Ha Modise a ntse a dutse moo, o ile a ikutlwa a jewa ke bodutu.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a neng a dutse ka tlasa sefate? _____ o ne a dutse ka tlasa sefate. Modise o ne a nwa eng? O ne a nwa metsi a nang le _____. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing kobo le metsi. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: leqhwa Ngola potso ka: qhwelwa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	nqhwaela	nqhwela	nqhwetse	nqhwela	nqhwela
		nqhwedisa	nqhwaella	nqhwetse	nqhwela	nqhwela
	BALA	<p>Maobane ho ne ho bata. Nkgono o ile a re ke apare kobo hore ke futhumale. Ke ne ke sa tsebe ho iqhwaela. Nkgono o ile a re ke atamele a tlo nqhwaela. Ha a qetile ho nqhwaela o ile a re ke dule pela mollo hore ke futhumale. Mme yena o ile a etsa tee. Eitse ha a qeta ho mpha teye ya ka e ile ya nqhwela. Ke ne ke qala ho qhelwa ke teye habohloko hakaalo. Kamora moo Abuti o ile a re qoqela metlae.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ho ne ho le jwang? Maobane ho ne ho _____. Ke ne ke sa tsebe ho etsa eng? Ke ne ke sa tsebe ho _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nqhwaela Ngola potso ka: nqhwetse</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Modise

Baobab

bodutu

hweletsa

jewa



**BITSA
MODUMO**

qhwaetswe

qhwaela

qhwela

leqhwa

nqhwaela

nqhwela

nqhwetse

nqhwela







BALA



Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa Baobab. O ile a ikutlwa a jewa ke bodutu ha a ntse a dutse ka tlasa sefate seo. Modise o ne a disitse dikgomo ha di ntse di fula. O ile a tshehela tlase ha a nahana ka moo baahi ba neng ba kopane dihlooho ka teng. Modise o ne a ba qhekanyeditse. O ile a nahana ho ba qhekanyetsa hape. O ile a kga moya mme a hweletsa "Tau! Tau!" Ho na le tau e hlaselang ditau tsa ka. Ao Modise wa batho. Ke mo utlwela bohloko hobane ha a tsebe ho re ka tsatsi le leng o tla llela metsotso.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa eng? Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa _____.2. O ile a ikutlwa a jewa ke eng? O ile a ikutlwa a jewa ke _____.3. Modise o ne a duletse eng ka tlasa sefate? O ne a disitse _____.4. O ile a nahana ho etsa eng ha a ntse a dutse moo? O ile a nahana ho ba _____ hape.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ke mang ya neng a dutse ka tlasa sefate sa baobab2. Modise o ne a jwea ke budutu3. tshehela a o ile Modise fatshe.




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	tlhase	tlhoko	tlhong	tlhaselo	
		Moshweshwe	shwi	shwelletse	shwa	
	BALA	<p>Batho ba bang ha ba rate ho bua ka ditlhoko tsa bona. Ke e mong wa batho ba sa rateng ho bua ka ditlhoko tsa ka. Motswalle wa ka Tlhoko o dula a nkgothaletsa hore ke se ke ka ba le ditlhong. Ke bue ha ke na le ditlhoko, hore ke kgone ho fumana thuso. Maobane titjhene o ile a re balla pale ya Morena wa Basotho Morena Moshweshwe. O re Morena Moshweshwe o shwelletse Thaba Bosiu.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. batho ba bang ha ba rate ho bua ka ditlhoko tsa bona. 2. Re ile ra ballwa pale ya morena wa bathoo. 3. Basotho. ke Moshweshwe wa morena

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	qhwaetswe	qhwaela	qhwela	leqhwa	
		qhwaetse	qhwetse	maqhwa	qhwela	
	BALA	<p>Modise o ne dutse ka tlasa sefate sa baobab. O ne a apere kobo ya Basotho e mofuthu, a e qhwaetse ka sepele. Ho ne ho tjhesa haholo mme o ne a ntse a nwa metsi a hae a batang a nang le leqhwa. O ile a qhwelwa mme a qhwaolla kobo ya hae ya wela fatshe. Ha Modise a ntse a dutse moo, o ile a ikutlwa a jewa ke bodutu.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a neng a dutse ka tlasa sefate? _____ o ne a dutse ka tlasa sefate. Modise o ne a nwa eng? O ne a nwa metsi a nang le _____. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing kobo le metsi. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: leqhwa Ngola potso ka: qhwelwa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	nqhwaela	nqhwela	nqhwetse	nqhwela	nqhwela
		nqhwedisa	nqhwaella	nqhwetse	nqhwela	nqhwela
	BALA	<p>Maobane ho ne ho bata. Nkgono o ile a re ke apare kobo hore ke futhumale. Ke ne ke sa tsebe ho iqhwaela. Nkgono o ile a re ke atamele a tlo nqhwaela. Ha a qetile ho nqhwaela o ile a re ke dule pela mollo hore ke futhumale. Mme yena o ile a etsa tee. Eitse ha a qeta ho mpha teye ya ka e ile ya nqhwela. Ke ne ke qala ho qhelwa ke teye habohloko hakaalo. Kamora moo Abuti o ile a re qoqela metlae.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ho ne ho le jwang? Maobane ho ne ho _____. Ke ne ke sa tsebe ho etsa eng? Ke ne ke sa tsebe ho _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nqhwaela Ngola potso ka: nqhwetse</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Modise

Baobab

bodutu

hweletsa

jewa



**BITSA
MODUMO**

qhwaetswe

qhwaela

qhwela

leqhwa

nqhwaela

nqhwela

nqhwetse

nqhwela







BALA



Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa Baobab. O ile a ikutlwa a jewa ke bodutu ha a ntse a dutse ka tlasa sefate seo. Modise o ne a disitse dikgomo ha di ntse di fula. O ile a tshehela tlase ha a nahana ka moo baahi ba neng ba kopane dihlooho ka teng. Modise o ne a ba qhekanyeditse. O ile a nahana ho ba qhekanyetsa hape. O ile a kga moya mme a hweletsa "Tau! Tau!" Ho na le tau e hlaselang ditau tsa ka. Ao Modise wa batho. Ke mo utlwela bohloko hobane ha a tsebe ho re ka tsatsi le leng o tla llela metsotso.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa eng? Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa _____.2. O ile a ikutlwa a jewa ke eng? O ile a ikutlwa a jewa ke _____.3. Modise o ne a duletse eng ka tlasa sefate? O ne a disitse _____.4. O ile a nahana ho etsa eng ha a ntse a dutse moo? O ile a nahana ho ba _____ hape.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ke mang ya neng a dutse ka tlasa sefate sa baobab2. Modise o ne a jwea ke budutu3. tshehela a o ile Modise fatshe.




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	tlhase	tlhoko	tlhong	tlhaselo	
		Moshweshwe	shwi	shwelletse	shwa	
	BALA	<p>Batho ba bang ha ba rate ho bua ka ditlhoko tsa bona. Ke e mong wa batho ba sa rateng ho bua ka ditlhoko tsa ka. Motswalle wa ka Tlhoko o dula a nkgothaletsa hore ke se ke ka ba le ditlhong. Ke bue ha ke na le ditlhoko, hore ke kgone ho fumana thuso. Maobane titjhene o ile a re balla pale ya Morena wa Basotho Morena Moshweshwe. O re Morena Moshweshwe o shwelletse Thaba Bosiu.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. batho ba bang ha ba rate ho bua ka ditlhoko tsa bona. 2. Re ile ra ballwa pale ya morena wa bathoo. 3. Basotho. ke Moshweshwe wa morena

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	qhwaetswe	qhwaela	qhwela	leqhwa	
		qhwaetse	qhwetse	maqhwa	qhwela	
	BALA	<p>Modise o ne dutse ka tlasa sefate sa baobab. O ne a apere kobo ya Basotho e mofuthu, a e qhwaetse ka sepele. Ho ne ho tjhesa haholo mme o ne a ntse a nwa metsi a hae a batang a nang le leqhwa. O ile a qhwelwa mme a qhwaolla kobo ya hae ya wela fatshe. Ha Modise a ntse a dutse moo, o ile a ikutlwa a jewa ke bodutu.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a neng a dutse ka tlasa sefate? _____ o ne a dutse ka tlasa sefate. Modise o ne a nwa eng? O ne a nwa metsi a nang le _____. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing kobo le metsi. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: leqhwa Ngola potso ka: qhwelwa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	nqhwaela	nqhwela	nqhwetse	nqhwela	nqhwela
		nqhwedisa	nqhwaella	nqhwetse	nqhwela	nqhwela
	BALA	<p>Maobane ho ne ho bata. Nkgono o ile a re ke apare kobo hore ke futhumale. Ke ne ke sa tsebe ho iqhwaela. Nkgono o ile a re ke atamele a tlo nqhwaela. Ha a qetile ho nqhwaela o ile a re ke dule pela mollo hore ke futhumale. Mme yena o ile a etsa tee. Eitse ha a qeta ho mpha teye ya ka e ile ya nqhwela. Ke ne ke qala ho qhelwa ke teye habohloko hakaalo. Kamora moo Abuti o ile a re qoqela metlae.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ho ne ho le jwang? Maobane ho ne ho _____. Ke ne ke sa tsebe ho etsa eng? Ke ne ke sa tsebe ho _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nqhwaela Ngola potso ka: nqhwetse</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Modise

Baobab

bodutu

hweletsa

jewa



**BITSA
MODUMO**

qhwaetswe

qhwaela

qhwela

leqhwa

nqhwaela

nqhwela

nqhwetse

nqhwela







BALA



Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa Baobab. O ile a ikutlwa a jewa ke bodutu ha a ntse a dutse ka tlasa sefate seo. Modise o ne a disitse dikgomo ha di ntse di fula. O ile a tshehela tlase ha a nahana ka moo baahi ba neng ba kopane dihlooho ka teng. Modise o ne a ba qhekanyeditse. O ile a nahana ho ba qhekanyetsa hape. O ile a kga moya mme a hweletsa "Tau! Tau!" Ho na le tau e hlaselang ditau tsa ka. Ao Modise wa batho. Ke mo utlwela bohloko hobane ha a tsebe ho re ka tsatsi le leng o tla llela metsotso.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa eng? Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa _____.2. O ile a ikutlwa a jewa ke eng? O ile a ikutlwa a jewa ke _____.3. Modise o ne a duletse eng ka tlasa sefate? O ne a disitse _____.4. O ile a nahana ho etsa eng ha a ntse a dutse moo? O ile a nahana ho ba _____ hape.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ke mang ya neng a dutse ka tlasa sefate sa baobab2. Modise o ne a jwea ke budutu3. tshehela a o ile Modise fatshe.




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	tlhase	tlhoko	tlhong	tlhaselo	
		Moshweshwe	shwi	shwelletse	shwa	
	BALA	<p>Batho ba bang ha ba rate ho bua ka ditlhoko tsa bona. Ke e mong wa batho ba sa rateng ho bua ka ditlhoko tsa ka. Motswalle wa ka Tlhoko o dula a nkgothaletsa hore ke se ke ka ba le ditlhong. Ke bue ha ke na le ditlhoko, hore ke kgone ho fumana thuso. Maobane titjhene o ile a re balla pale ya Morena wa Basotho Morena Moshweshwe. O re Morena Moshweshwe o shwelletse Thaba Bosiu.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. batho ba bang ha ba rate ho bua ka ditlhoko tsa bona. 2. Re ile ra ballwa pale ya morena wa bathoo. 3. Basotho. ke Moshweshwe wa morena

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	qhwaetswe	qhwaela	qhwele	leqhwa	
		qhwaetse	qhwetse	maqhwa	qhwele	
	BALA	<p>Modise o ne dutse ka tlasa sefate sa baobab. O ne a apere kobo ya Basotho e mofuthu, a e qhwaetse ka sepele. Ho ne ho tjhesa haholo mme o ne a ntse a nwa metsi a hae a batang a nang le leqhwa. O ile a qhwelwa mme a qhwaolla kobo ya hae ya wela fatshe. Ha Modise a ntse a dutse moo, o ile a ikutlwa a jewa ke bodutu.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a neng a dutse ka tlasa sefate? _____ o ne a dutse ka tlasa sefate. Modise o ne a nwa eng? O ne a nwa metsi a nang le _____. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing kobo le metsi. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: leqhwa Ngola potso ka: qhwelwa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	nqhwaela	nqhwela	nqhwetse	nqhwela	nqhwela
		nqhwedisa	nqhwaella	nqhwetse	nqhwela	nqhwela
	BALA	<p>Maobane ho ne ho bata. Nkgono o ile a re ke apare kobo hore ke futhumale. Ke ne ke sa tsebe ho iqhwaela. Nkgono o ile a re ke atamele a tlo nqhwaela. Ha a qetile ho nqhwaela o ile a re ke dule pela mollo hore ke futhumale. Mme yena o ile a etsa tee. Eitse ha a qeta ho mpha teye ya ka e ile ya nqhwela. Ke ne ke qala ho qhelwa ke teye habohloko hakaalo. Kamora moo Abuti o ile a re qoqela metlae.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ho ne ho le jwang? Maobane ho ne ho _____. Ke ne ke sa tsebe ho etsa eng? Ke ne ke sa tsebe ho _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nqhwaela Ngola potso ka: nqhwetse</p>

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Modise

Baobab

bodutu

hweletsa

jewa



BITSA MODUMO

qhwaetswe

qhwaela

qhwela

leqhwa

nqhwaela

nqhwela

nqhwetse

nqhwela







BALA



Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa Baobab. O ile a ikutlwa a jewa ke bodutu ha a ntse a dutse ka tlasa sefate seo. Modise o ne a disitse dikgomo ha di ntse di fula. O ile a tshehela tlase ha a nahana ka moo baahi ba neng ba kopane dihlooho ka teng. Modise o ne a ba qhekanyeditse. O ile a nahana ho ba qhekanyetsa hape. O ile a kga moya mme a hweletsa "Tau! Tau!" Ho na le tau e hlaselang ditau tsa ka. Ao Modise wa batho. Ke mo utlwela bohloko hobane ha a tsebe ho re ka tsatsi le leng o tla llela metsotso.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa eng? Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa _____.2. O ile a ikutlwa a jewa ke eng? O ile a ikutlwa a jewa ke _____.3. Modise o ne a duletse eng ka tlasa sefate? O ne a disitse _____.4. O ile a nahana ho etsa eng ha a ntse a dutse moo? O ile a nahana ho ba _____ hape.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ke mang ya neng a dutse ka tlasa sefate sa baobab2. Modise o ne a jwea ke budutu3. tshehela a o ile Modise fatshe.




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	tlhase	tlhoko	tlhong	tlhaselo	
		Moshweshwe	shwi	shwelletse	shwa	
	BALA	<p>Batho ba bang ha ba rate ho bua ka ditlhoko tsa bona. Ke e mong wa batho ba sa rateng ho bua ka ditlhoko tsa ka. Motswalle wa ka Tlhoko o dula a nkgothaletsa hore ke se ke ka ba le ditlhong. Ke bue ha ke na le ditlhoko, hore ke kgone ho fumana thuso. Maobane titjhene o ile a re balla pale ya Morena wa Basotho Morena Moshweshwe. O re Morena Moshweshwe o shwelletse Thaba Bosiu.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. batho ba bang ha ba rate ho bua ka ditlhoko tsa bona. 2. Re ile ra ballwa pale ya morena wa basthoo. 3. Basotho. ke Moshweshwe wa morena

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	qhwaetswe	qhwaela	qhwela	leqhwa	
		qhwaetse	qhwetse	maqhwa	qhwela	
	BALA	<p>Modise o ne dutse ka tlasa sefate sa baobab. O ne a apere kobo ya Basotho e mofuthu, a e qhwaetse ka sepele. Ho ne ho tjhesa haholo mme o ne a ntse a nwa metsi a hae a batang a nang le leqhwa. O ile a qhwelwa mme a qhwaolla kobo ya hae ya wela fatshe. Ha Modise a ntse a dutse moo, o ile a ikutlwa a jewa ke bodutu.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a neng a dutse ka tlasa sefate? _____ o ne a dutse ka tlasa sefate. Modise o ne a nwa eng? O ne a nwa metsi a nang le _____. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing kobo le metsi. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: leqhwa Ngola potso ka: qhwelwa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	nqhwaela	nqhwela	nqhwetse	nqhwela	nqhwela
		nqhwedisa	nqhwaella	nqhwetse	nqhwela	nqhwela
	BALA	<p>Maobane ho ne ho bata. Nkgono o ile a re ke apare kobo hore ke futhumale. Ke ne ke sa tsebe ho iqhwaela. Nkgono o ile a re ke atamele a tlo nqhwaela. Ha a qetile ho nqhwaela o ile a re ke dule pela mollo hore ke futhumale. Mme yena o ile a etsa tee. Eitse ha a qeta ho mpha teye ya ka e ile ya nqhwela. Ke ne ke qala ho qhelwa ke teye habohloko hakaalo. Kamora moo Abuti o ile a re qoqela metlae.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ho ne ho le jwang? Maobane ho ne ho _____. Ke ne ke sa tsebe ho etsa eng? Ke ne ke sa tsebe ho _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nqhwaela Ngola potso ka: nqhwetse</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Modise

Baobab

bodutu

hweletsa

jewa



**BITSA
MODUMO**

qhwaetswe

qhwaela

qhwela

leqhwa

nqhwaela

nqhwela

nqhwetse

nqhwela







BALA



Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa Baobab. O ile a ikutlwa a jewa ke bodutu ha a ntse a dutse ka tlasa sefate seo. Modise o ne a disitse dikgomo ha di ntse di fula. O ile a tshehela tlase ha a nahana ka moo baahi ba neng ba kopane dihlooho ka teng. Modise o ne a ba qhekanyeditse. O ile a nahana ho ba qhekanyetsa hape. O ile a kga moya mme a hweletsa "Tau! Tau!" Ho na le tau e hlaselang ditau tsa ka. Ao Modise wa batho. Ke mo utlwela bohloko hobane ha a tsebe ho re ka tsatsi le leng o tla llela metsotso.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa eng? Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa _____.2. O ile a ikutlwa a jewa ke eng? O ile a ikutlwa a jewa ke _____.3. Modise o ne a duletse eng ka tlasa sefate? O ne a disitse _____.4. O ile a nahana ho etsa eng ha a ntse a dutse moo? O ile a nahana ho ba _____ hape.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ke mang ya neng a dutse ka tlasa sefate sa baobab2. Modise o ne a jwea ke budutu3. tshehela a o ile Modise fatshe.




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 4





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	tlhase	tlhoko	tlhong	tlhaselo	
		Moshweshwe	shwi	shwelletse	shwa	
	BALA	<p>Batho ba bang ha ba rate ho bua ka ditlhoko tsa bona. Ke e mong wa batho ba sa rateng ho bua ka ditlhoko tsa ka. Motswalle wa ka Tlhoko o dula a nkgothaletsa hore ke se ke ka ba le ditlhong. Ke bue ha ke na le ditlhoko, hore ke kgone ho fumana thuso. Maobane titjhene o ile a re balla pale ya Morena wa Basotho Morena Moshweshwe. O re Morena Moshweshwe o shwelletse Thaba Bosiu.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. batho ba bang ha ba rate ho bua ka ditlhoko tsa bona. 2. Re ile ra ballwa pale ya morena wa basthoo. 3. Basotho. ke Moshweshwe wa morena

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	qhwaetswe	qhwaela	qhwele	leqhwa	
		qhwaetse	qhwetse	maqhwa	qhwele	
	BALA	<p>Modise o ne dutse ka tlasa sefate sa baobab. O ne a apere kobo ya Basotho e mofuthu, a e qhwaetse ka sepele. Ho ne ho tjhesa haholo mme o ne a ntse a nwa metsi a hae a batang a nang le leqhwa. O ile a qhwelwa mme a qhwaolla kobo ya hae ya wela fatshe. Ha Modise a ntse a dutse moo, o ile a ikutlwa a jewa ke bodutu.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a neng a dutse ka tlasa sefate? _____ o ne a dutse ka tlasa sefate. Modise o ne a nwa eng? O ne a nwa metsi a nang le _____. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing kobo le metsi. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: leqhwa Ngola potso ka: qhwelwa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Modise	Baobab	bodutu	hweletsa	jewa
	BITSA MODUMO	nqhwaela	nqhwela	nqhwetse	nqhwela	nqhwela
		nqhwedisa	nqhwaella	nqhwetse	nqhwela	nqhwela
	BALA	<p>Maobane ho ne ho bata. Nkgono o ile a re ke apare kobo hore ke futhumale. Ke ne ke sa tsebe ho iqhwaela. Nkgono o ile a re ke atamele a tlo nqhwaela. Ha a qetile ho nqhwaela o ile a re ke dule pela mollo hore ke futhumale. Mme yena o ile a etsa tee. Eitse ha a qeta ho mpha teye ya ka e ile ya nqhwela. Ke ne ke qala ho qhelwa ke teye habohloko hakaalo. Kamora moo Abuti o ile a re qoqela metlae.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Maobane ho ne ho le jwang? Maobane ho ne ho _____. Ke ne ke sa tsebe ho etsa eng? Ke ne ke sa tsebe ho _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nqhwaela Ngola potso ka: nqhwetse</p>

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Modise

Baobab

bodutu

hweletsa

jewa



BITSA MODUMO

qhwaetswe

qhwaela

qhwela

leqhwa

nqhwaela

nqhwela

nqhwetse

nqhwela







BALA



Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa Baobab. O ile a ikutlwa a jewa ke bodutu ha a ntse a dutse ka tlasa sefate seo. Modise o ne a disitse dikgomo ha di ntse di fula. O ile a tshehela tlase ha a nahana ka moo baahi ba neng ba kopane dihlooho ka teng. Modise o ne a ba qhekanyeditse. O ile a nahana ho ba qhekanyetsa hape. O ile a kga moya mme a hweletsa "Tau! Tau!" Ho na le tau e hlaselang ditau tsa ka. Ao Modise wa batho. Ke mo utlwela bohloko hobane ha a tsebe ho re ka tsatsi le leng o tla llela metsotso.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa eng? Modise o ne a dutse ka tlasa sefate sa _____.2. O ile a ikutlwa a jewa ke eng? O ile a ikutlwa a jewa ke _____.3. Modise o ne a duletse eng ka tlasa sefate? O ne a disitse _____.4. O ile a nahana ho etsa eng ha a ntse a dutse moo? O ile a nahana ho ba _____ hape.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ke mang ya neng a dutse ka tlasa sefate sa baobab2. Modise o ne a jwea ke budutu3. tshehela a o ile Modise fatshe.




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	qhwaela	qhwela	qhwetse	leqhwa	
		nqhwaela	nqhwela	nqhwetse	nqhwaolla	
	BALA	Maobane ke ne ke pepile lesea leso. Ke ne ke mo pepile ka lepae la hae. Ke ile ka sokola ho iqhwaela kamora hoba ke leke makgetlo a mangata. Ke ile ka qetella ke kopile mme a nqhwaele. Mme o ile a nqhwaela, empa o ne a ntiisitse. Ke ne ke ntse ke ja leqhwa hobane ho ne ho tjhesa. Leqhwa leo ile la nqhwela habohlolo.				

MANTAHA MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane ke ne ke pepile lesea leso 2. mme o ile a nqhwaela 3. qhwelwa. ile ka Ke

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	ntlha	ntlhaba	ntlhoya	mantlha	
		ntlhabile	ntlhapisa	ntlhala	ntlhabolla	
	BALA	Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka disebediswa tse kotsi. Tse ding tsa disebediswa tsena di ka re hlaba. O buile ka dintho tsohle tse kileng tsa ntlhaba. Selemong se fetileng thipa e mutsu e bohale e kile ya ntlhaba leotong ha e ne e wela fatshe. Kgweding tse pedi tse fetileng tsona kgalase e ile ya ntlhaba leotong ha ke ne ke tsamaya ke sa rwala dieta. Ke ne ke tswa madi a mangata.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka eng? Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka _____. Ke ile ka hlajwa ke eng selemong se fetileng? Ke ile ka hlajwa ke _____ selemong se fetileng. Ngola mantswe a mabedi a hlalolang thipa. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntlhaba Ngola potso ka: ntlhabile</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	ntjha	ntjhafatsa	ntjhesa	ntjhakela	
		ntjhebela	ntjhebile	ntjhapa	ntjholosa	
	BALA	<p>Ntate wa ka o rekile koi. Empa ha se koi e ntjha. Ntate o re o batla ho e ntjhafatsa ha a na le tjelete. Maobane e ne e dutse letsatsing. E ile ya ntjhesa letsoho ha ke e tshwara. Ntate o ne a ntjhebile ha ke e tshwara ebile e ntjhesa. O ile a ya ka tlung ho ya ntjhebela leqhwa ho phodisa letsoho la ka. Ke ne ke nahana hore ntate o tlo ntjhapa. Motswalle wa ka William o re o batla ho ntjhakela hobane ha a so bone koi eo ntate a e rekileng.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ntate o rekile eng? Ntate o rekile _____. Koi eo e ile ya ntjhesa eng? E ile ya ntjhesa _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: ntjhesa Ngola potso ka: ntjhapa</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

William

tlisa

motlakase

sefehlametsi

aha



**BITSA
MODUMO**

ntjha

ntjhafatsa

ntjhesa

ntjhakela

ntlhabile


ntlhapisa

ntlhala

ntlhabolla







BALA



William o ne a batla ho etsa ho feta ho tlisa motlakase lapeng labo feela. O ne a sebetsa ka thata ho etsa bonnete ba hore batho kaofela motseng ba na le motlakase le metsi a ho nosetsa dijalo tsa bona. William o ile a sebetsa a ba a sebetsa ho aha sefehlametsi se seholo Wimbe. Mosebetsi o na wa William o ile wa thusa batho ba bangata haholo motseng wa Wimbe.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. William o ne a batla ho tliša eng motseng wa habo? William o ne a batla ho tliša _____.2. O ne a sebeta jwang? O ne a sebeta ka _____.3. Batho ba ne ba hloka metsi a ho etsang? Batho ba ne ba hloka metsi a ho _____.4. William o ile a aha eng? William o ile a aha _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diposo. <ol style="list-style-type: none">1. William o ne a dula wimbe2. o ile a haa sefehlametsi3. thata. sebeta William ile o a ka




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	qhwaela	qhwela	qhwetse	leqhwa	
		nqhwaela	nqhwela	nqhwetse	nqhwaolla	
	BALA	Maobane ke ne ke pepile lesea leso. Ke ne ke mo pepile ka lepae la hae. Ke ile ka sokola ho iqhwaela kamora hoba ke leke makgetlo a mangata. Ke ile ka qetella ke kopile mme a nqhwaele. Mme o ile a nqhwaela, empa o ne a ntiisitse. Ke ne ke ntse ke ja leqhwa hobane ho ne ho tjhesa. Leqhwa leo ile la nqhwela habohlolo.				

MANTAHA MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane ke ne ke pepile lesea leso 2. mme o ile a nqhwaela 3. qhwelwa. ile ka Ke

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	ntlha	ntlhaba	ntlhoya	mantlha	
		ntlhabile	ntlhapisa	ntlhala	ntlhabolla	
	BALA	Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka disebediswa tse kotsi. Tse ding tsa disebediswa tsena di ka re hlaba. O buile ka dintho tsohle tse kileng tsa ntlhaba. Selemong se fetileng thipa e mutsu e bohale e kile ya ntlhaba leotong ha e ne e wela fatshe. Kgweding tse pedi tse fetileng tsona kgalase e ile ya ntlhaba leotong ha ke ne ke tsamaya ke sa rwala dieta. Ke ne ke tswa madi a mangata.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka eng? Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka _____. Ke ile ka hlajwa ke eng selemong se fetileng? Ke ile ka hlajwa ke _____ selemong se fetileng. Ngola mantswe a mabedi a hlalolang thipa. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntlhaba Ngola potso ka: ntlhabile</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	ntjha	ntjhafatsa	ntjhesa	ntjhakela	
		ntjhebela	ntjhebile	ntjhapa	ntjholosa	
	BALA	<p>Ntate wa ka o rekile koi. Empa ha se koi e ntjha. Ntate o re o batla ho e ntjhafatsa ha a na le tjelete. Maobane e ne e dutse letsatsing. E ile ya ntjhesa letsoho ha ke e tshwara. Ntate o ne a ntjhebile ha ke e tshwara ebile e ntjhesa. O ile a ya ka tlung ho ya ntjhebela leqhwa ho phodisa letsoho la ka. Ke ne ke nahana hore ntate o tlo ntjhapa. Motswalle wa ka William o re o batla ho ntjhakela hobane ha a so bone koi eo ntate a e rekileng.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ntate o rekile eng? Ntate o rekile _____. Koi eo e ile ya ntjhesa eng? E ile ya ntjhesa _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: ntjhesa Ngola potso ka: ntjhapa</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

William

tlisa

motlakase

sefehlametsi

aha



**BITSA
MODUMO**

ntjha

ntjhafatsa

ntjhesa

ntjhakela

ntlhabile


ntlhapisa

ntlhala

ntlhabolla







BALA



William o ne a batla ho etsa ho feta ho tlisa motlakase lapeng labo feela. O ne a sebetsa ka thata ho etsa bonnete ba hore batho kaofela motseng ba na le motlakase le metsi a ho nosetsa dijalo tsa bona. William o ile a sebetsa a ba a sebetsa ho aha sefehlametsi se seholo Wimbe. Mosebetsi o na wa William o ile wa thusa batho ba bangata haholo motseng wa Wimbe.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. William o ne a batla ho tliša eng motseng wa habo? William o ne a batla ho tliša _____.2. O ne a sebetsa jwang? O ne a sebetsa ka _____.3. Batho ba ne ba hloka metsi a ho etsang? Batho ba ne ba hloka metsi a ho _____.4. William o ile a aha eng? William o ile a aha _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. william o ne a dula wimbe2. o ile a haa sefehlametsi3. thata. sebetsa William ile o a ka




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	qhwaela	qhwela	qhwetse	leqhwa	
		nqhwaela	nqhwela	nqhwetse	nqhwaolla	
	BALA	Maobane ke ne ke pepile lesea leso. Ke ne ke mo pepile ka lepae la hae. Ke ile ka sokola ho iqhwaela kamora hoba ke leke makgetlo a mangata. Ke ile ka qetella ke kopile mme a nqhwaele. Mme o ile a nqhwaela, empa o ne a ntiisitse. Ke ne ke ntse ke ja leqhwa hobane ho ne ho tjhesa. Leqhwa leo ile la nqhwela habohlolo.				

MANTAHA MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane ke ne ke pepile lesea leso 2. mme o ile a nqhwaela 3. qhwelwa. ile ka Ke

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	ntlha	ntlhaba	ntlhoya	mantlha	
		ntlhabile	ntlhapisa	ntlhala	ntlhabolla	
	BALA	Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka disebediswa tse kotsi. Tse ding tsa disebediswa tsena di ka re hlaba. O buile ka dintho tsohle tse kileng tsa ntlhaba. Selemong se fetileng thipa e mutsu e bohale e kile ya ntlhaba leotong ha e ne e wela fatshe. Kgweding tse pedi tse fetileng tsona kgalase e ile ya ntlhaba leotong ha ke ne ke tsamaya ke sa rwala dieta. Ke ne ke tswa madi a mangata.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka eng? Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka _____. Ke ile ka hlajwa ke eng selemong se fetileng? Ke ile ka hlajwa ke _____ selemong se fetileng. Ngola mantswa a mabedi a hlalolang thipa. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntlhaba Ngola potso ka: ntlhabile</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	ntjha	ntjhafatsa	ntjhesa	ntjhakela	
		ntjhebela	ntjhebile	ntjhapa	ntjholosa	
	BALA	<p>Ntate wa ka o rekile koi. Empa ha se koi e ntjha. Ntate o re o batla ho e ntjhafatsa ha a na le tjelete. Maobane e ne e dutse letsatsing. E ile ya ntjhesa letsoho ha ke e tshwara. Ntate o ne a ntjhebile ha ke e tshwara ebile e ntjhesa. O ile a ya ka tlung ho ya ntjhebela leqhoa ho phodisa letsoho la ka. Ke ne ke nahana hore ntate o tlo ntjhapa. Motswalle wa ka William o re o batla ho ntjhakela hobane ha a so bone koi eo ntate a e rekileng.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ntate o rekile eng? Ntate o rekile _____. Koi eo e ile ya ntjhesa eng? E ile ya ntjhesa _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: ntjhesa Ngola potso ka: ntjhapa</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

William

tlisa

motlakase

sefehlametsi

aha



**BITSA
MODUMO**

ntjha

ntjhafatsa

ntjhesa

ntjhakela

ntlhabile


ntlhapisa

ntlhala

ntlhabolla







BALA



William o ne a batla ho etsa ho feta ho tlisa motlakase lapeng labo feela. O ne a sebetsa ka thata ho etsa bonnete ba hore batho kaofela motseng ba na le motlakase le metsi a ho nosetsa dijalo tsa bona. William o ile a sebetsa a ba a sebetsa ho aha sefehlametsi se seholo Wimbe. Mosebetsi o na wa William o ile wa thusa batho ba bangata haholo motseng wa Wimbe.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. William o ne a batla ho tliša eng motseng wa habo? William o ne a batla ho tliša _____.2. O ne a sebetsa jwang? O ne a sebetsa ka _____.3. Batho ba ne ba hloka metsi a ho etsang? Batho ba ne ba hloka metsi a ho _____.4. William o ile a aha eng? William o ile a aha _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. william o ne a dula wimbe2. o ile a haa sefehlametsi3. thata. sebetsa William ile o a ka




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	qhwaela	qhwela	qhwetse	leqhwa	
		nqhwaela	nqhwela	nqhwetse	nqhwaolla	
	BALA	Maobane ke ne ke pepile lesea leso. Ke ne ke mo pepile ka lepae la hae. Ke ile ka sokola ho iqhwaela kamora hoba ke leke makgetlo a mangata. Ke ile ka qetella ke kopile mme a nqhwaele. Mme o ile a nqhwaela, empa o ne a ntiisitse. Ke ne ke ntse ke ja leqhwa hobane ho ne ho tjhesa. Leqhwa leo ile la nqhwela habohlolo.				

MANTAHA MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane ke ne ke pepile lesea leso 2. mme o ile a nqhwaela 3. qhwelwa. ile ka Ke

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	ntlha	ntlhaba	ntlhoya	mantlha	
		ntlhabile	ntlhapisa	ntlhala	ntlhabolla	
	BALA	Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka disebediswa tse kotsi. Tse ding tsa disebediswa tsena di ka re hlaba. O buile ka dintho tsohle tse kileng tsa ntlhaba. Selemong se fetileng thipa e mutsu e bohale e kile ya ntlhaba leotong ha e ne e wela fatshe. Kgweding tse pedi tse fetileng tsona kgalase e ile ya ntlhaba leotong ha ke ne ke tsamaya ke sa rwala dieta. Ke ne ke tswa madi a mangata.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka eng? Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka _____. Ke ile ka hlajwa ke eng selemong se fetileng? Ke ile ka hlajwa ke _____ selemong se fetileng. Ngola mantswe a mabedi a hlalolang thipa. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntlhaba Ngola potso ka: ntlhabile</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	ntjha	ntjhafatsa	ntjhesa	ntjhakela	
		ntjhebela	ntjhebile	ntjhapa	ntjholosa	
	BALA	<p>Ntate wa ka o rekile koi. Empa ha se koi e ntjha. Ntate o re o batla ho e ntjhafatsa ha a na le tjelete. Maobane e ne e dutse letsatsing. E ile ya ntjhesa letsoho ha ke e tshwara. Ntate o ne a ntjhebile ha ke e tshwara ebile e ntjhesa. O ile a ya ka tlung ho ya ntjhebela leqhwa ho phodisa letsoho la ka. Ke ne ke nahana hore ntate o tlo ntjhapa. Motswalle wa ka William o re o batla ho ntjhakela hobane ha a so bone koi eo ntate a e rekileng.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ntate o rekile eng? Ntate o rekile _____. Koi eo e ile ya ntjhesa eng? E ile ya ntjhesa _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: ntjhesa Ngola potso ka: ntjhapa</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

William

tlisa

motlakase

sefehlametsi

aha



**BITSA
MODUMO**

ntjha

ntjhafatsa

ntjhesa

ntjhakela

ntlhabile


ntlhapisa

ntlhala

ntlhabolla







BALA







William o ne a batla ho etsa ho feta ho tliša motlakase lapeng labo feela. O ne a sebetsa ka thata ho etsa bonnete ba hore batho kaofela motseng ba na le motlakase le metsi a ho nosetsa dijalo tsa bona. William o ile a sebetsa a ba a sebetsa ho aha sefehlametsi se seholo Wimbe. Mosebetsi o na wa William o ile wa thusa batho ba bangata haholo motseng wa Wimbe.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. William o ne a batla ho tliša eng motseng wa habo? William o ne a batla ho tliša _____.2. O ne a sebeta jwang? O ne a sebeta ka _____.3. Batho ba ne ba hloka metsi a ho etsang? Batho ba ne ba hloka metsi a ho _____.4. William o ile a aha eng? William o ile a aha _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. william o ne a dula wimbe2. o ile a haa sefehlametsi3. thata. sebeta William ile o a ka




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	qhwaela	qhwela	qhwetse	leqhwa	
		nqhwaela	nqhwela	nqhwetse	nqhwaolla	
	BALA	Maobane ke ne ke pepile lesea leso. Ke ne ke mo pepile ka lepae la hae. Ke ile ka sokola ho iqhwaela kamora hoba ke leke makgetlo a mangata. Ke ile ka qetella ke kopile mme a nqhwaele. Mme o ile a nqhwaela, empa o ne a ntiisitse. Ke ne ke ntse ke ja leqhwa hobane ho ne ho tjhesa. Leqhwa leo ile la nqhwela habohlolo.				

MANTAHA MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane ke ne ke pepile lesea leso 2. mme o ile a nqhwaela 3. qhwelwa. ile ka Ke

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	ntlha	ntlhaba	ntlhoya	mantlha	
		ntlhabile	ntlhapisa	ntlhala	ntlhabolla	
	BALA	Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka disebediswa tse kotsi. Tse ding tsa disebediswa tsena di ka re hlaba. O buile ka dintho tsohle tse kileng tsa ntlhaba. Selemong se fetileng thipa e mutsu e bohale e kile ya ntlhaba leotong ha e ne e wela fatshe. Kgweding tse pedi tse fetileng tsona kgalase e ile ya ntlhaba leotong ha ke ne ke tsamaya ke sa rwala dieta. Ke ne ke tswa madi a mangata.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka eng? Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka _____. Ke ile ka hlajwa ke eng selemong se fetileng? Ke ile ka hlajwa ke _____ selemong se fetileng. Ngola mantswe a mabedi a hlalolang thipa. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntlhaba Ngola potso ka: ntlhabile</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	ntjha	ntjhafatsa	ntjhesa	ntjhakela	
		ntjhebela	ntjhebile	ntjhapa	ntjholosa	
	BALA	<p>Ntate wa ka o rekile koi. Empa ha se koi e ntjha. Ntate o re o batla ho e ntjhafatsa ha a na le tjelete. Maobane e ne e dutse letsatsing. E ile ya ntjhesa letsoho ha ke e tshwara. Ntate o ne a ntjhebile ha ke e tshwara ebile e ntjhesa. O ile a ya ka tlung ho ya ntjhebela leqhwa ho phodisa letsoho la ka. Ke ne ke nahana hore ntate o tlo ntjhapa. Motswalle wa ka William o re o batla ho ntjhakela hobane ha a so bone koi eo ntate a e rekileng.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ntate o rekile eng? Ntate o rekile _____. Koi eo e ile ya ntjhesa eng? E ile ya ntjhesa _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: ntjhesa Ngola potso ka: ntjhapa</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

William

tlisa

motlakase

sefehlametsi

aha



**BITSA
MODUMO**

ntjha

ntjhafatsa

ntjhesa

ntjhakela

ntlhabile


ntlhapisa

ntlhala

ntlhabolla







BALA



William o ne a batla ho etsa ho feta ho tlisa motlakase lapeng labo feela. O ne a sebetsa ka thata ho etsa bonnete ba hore batho kaofela motseng ba na le motlakase le metsi a ho nosetsa dijalo tsa bona. William o ile a sebetsa a ba a sebetsa ho aha sefehlametsi se seholo Wimbe. Mosebetsi o na wa William o ile wa thusa batho ba bangata haholo motseng wa Wimbe.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. William o ne a batla ho tliša eng motseng wa habo? William o ne a batla ho tliša _____.2. O ne a sebetsa jwang? O ne a sebetsa ka _____.3. Batho ba ne ba hloka metsi a ho etsang? Batho ba ne ba hloka metsi a ho _____.4. William o ile a aha eng? William o ile a aha _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. william o ne a dula wimbe2. o ile a haa sefehlametsi3. thata. sebetsa William ile o a ka




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	qhwaela	qhwela	qhwetse	leqhwa	
		nqhwaela	nqhwela	nqhwetse	nqhwaolla	
	BALA	Maobane ke ne ke pepile lesea leso. Ke ne ke mo pepile ka lepae la hae. Ke ile ka sokola ho iqhwaela kamora hoba ke leke makgetlo a mangata. Ke ile ka qetella ke kopile mme a nqhwaele. Mme o ile a nqhwaela, empa o ne a ntiisitse. Ke ne ke ntse ke ja leqhwa hobane ho ne ho tjhesa. Leqhwa leo ile la nqhwela habohlolo.				

MANTAHA MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane ke ne ke pepile lesea leso 2. mme o ile a nqhwaela 3. qhwelwa. ile ka Ke

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	ntlha	ntlhaba	ntlhoya	mantlha	
		ntlhabile	ntlhapisa	ntlhala	ntlhabolla	
	BALA	Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka disebediswa tse kotsi. Tse ding tsa disebediswa tsena di ka re hlaba. O buile ka dintho tsohle tse kileng tsa ntlhaba. Selemong se fetileng thipa e mutsu e bohale e kile ya ntlhaba leotong ha e ne e wela fatshe. Kgweding tse pedi tse fetileng tsona kgalase e ile ya ntlhaba leotong ha ke ne ke tsamaya ke sa rwala dieta. Ke ne ke tswa madi a mangata.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka eng? Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka _____. Ke ile ka hlajwa ke eng selemong se fetileng? Ke ile ka hlajwa ke _____ selemong se fetileng. Ngola mantswe a mabedi a hlalolang thipa. a) _____ b) _____
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: ntlhaba Ngola potso ka: ntlhabile

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	ntjha	ntjhafatsa	ntjhesa	ntjhakela	
		ntjhebela	ntjhebile	ntjhapa	ntjholosa	
	BALA	Ntate wa ka o rekile koi. Empa ha se koi e ntjha. Ntate o re o batla ho e ntjhafatsa ha a na le tjelete. Maobane e ne e dutse letsatsing. E ile ya ntjhesa letsoho ha ke e tshwara. Ntate o ne a ntjhebile ha ke e tshwara ebile e ntjhesa. O ile a ya ka tlung ho ya ntjhebela leqhwa ho phodisa letsoho la ka. Ke ne ke nahana hore ntate o tlo ntjhapa. Motswalle wa ka William o re o batla ho ntjhakela hobane ha a so bone koi eo ntate a e rekileng.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ntate o rekile eng? Ntate o rekile _____. Koi eo e ile ya ntjhesa eng? E ile ya ntjhesa _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: ntjhesa Ngola potso ka: ntjhapa

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

William

tlisa

motlakase

sefehlametsi

aha



**BITSA
MODUMO**

ntjha

ntjhafatsa

ntjhesa

ntjhakela

ntlhabile


ntlhapisa

ntlhala

ntlhabolla







BALA



William o ne a batla ho etsa ho feta ho tlisa motlakase lapeng labo feela. O ne a sebetsa ka thata ho etsa bonnete ba hore batho kaofela motseng ba na le motlakase le metsi a ho nosetsa dijalo tsa bona. William o ile a sebetsa a ba a sebetsa ho aha sefehlametsi se seholo Wimbe. Mosebetsi o na wa William o ile wa thusa batho ba bangata haholo motseng wa Wimbe.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. William o ne a batla ho tliša eng motseng wa habo? William o ne a batla ho tliša _____.2. O ne a sebetsa jwang? O ne a sebetsa ka _____.3. Batho ba ne ba hloka metsi a ho etsang? Batho ba ne ba hloka metsi a ho _____.4. William o ile a aha eng? William o ile a aha _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. william o ne a dula wimbe2. o ile a haa sefehlametsi3. thata. sebetsa William ile o a ka




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	qhwaela	qhwela	qhwetse	leqhwa	
		nqhwaela	nqhwela	nqhwetse	nqhwaolla	
	BALA	Maobane ke ne ke pepile lesea leso. Ke ne ke mo pepile ka lepae la hae. Ke ile ka sokola ho iqhwaela kamora hoba ke leke makgetlo a mangata. Ke ile ka qetella ke kopile mme a nqhwaele. Mme o ile a nqhwaela, empa o ne a ntiisitse. Ke ne ke ntse ke ja leqhwa hobane ho ne ho tjhesa. Leqhwa leo ile la nqhwela habohlolo.				

MANTAHA MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane ke ne ke pepile lesea leso 2. mme o ile a nqhwaela 3. qhwelwa. ile ka Ke

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	ntlha	ntlhaba	ntlhoya	mantlha	
		ntlhabile	ntlhapisa	ntlhala	ntlhabolla	
	BALA	Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka disebediswa tse kotsi. Tse ding tsa disebediswa tsena di ka re hlaba. O buile ka dintho tsohle tse kileng tsa ntlhaba. Selemong se fetileng thipa e mutsu e bohale e kile ya ntlhaba leotong ha e ne e wela fatshe. Kgweding tse pedi tse fetileng tsona kgalase e ile ya ntlhaba leotong ha ke ne ke tsamaya ke sa rwala dieta. Ke ne ke tswa madi a mangata.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka eng? Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka _____. Ke ile ka hlajwa ke eng selemong se fetileng? Ke ile ka hlajwa ke _____ selemong se fetileng. Ngola mantswe a mabedi a hlalolang thipa. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntlhaba Ngola potso ka: ntlhabile</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	ntjha	ntjhafatsa	ntjhesa	ntjhakela	
		ntjhebela	ntjhebile	ntjhapa	ntjholosa	
	BALA	<p>Ntate wa ka o rekile koi. Empa ha se koi e ntjha. Ntate o re o batla ho e ntjhafatsa ha a na le tjelete. Maobane e ne e dutse letsatsing. E ile ya ntjhesa letsoho ha ke e tshwara. Ntate o ne a ntjhebile ha ke e tshwara ebile e ntjhesa. O ile a ya ka tlung ho ya ntjhebela leqhwa ho phodisa letsoho la ka. Ke ne ke nahana hore ntate o tlo ntjhapa. Motswalle wa ka William o re o batla ho ntjhakela hobane ha a so bone koi eo ntate a e rekileng.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ntate o rekile eng? Ntate o rekile _____. Koi eo e ile ya ntjhesa eng? E ile ya ntjhesa _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: ntjhesa Ngola potso ka: ntjhapa</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

William

tlisa

motlakase

sefehlametsi

aha



**BITSA
MODUMO**

ntjha

ntjhafatsa

ntjhesa

ntjhakela

ntlhabile


ntlhapisa

ntlhala

ntlhabolla







BALA



William o ne a batla ho etsa ho feta ho tlisa motlakase lapeng labo feela. O ne a sebetsa ka thata ho etsa bonnete ba hore batho kaofela motseng ba na le motlakase le metsi a ho nosetsa dijalo tsa bona. William o ile a sebetsa a ba a sebetsa ho aha sefehlametsi se seholo Wimbe. Mosebetsi o na wa William o ile wa thusa batho ba bangata haholo motseng wa Wimbe.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. William o ne a batla ho tliša eng motseng wa habo? William o ne a batla ho tliša _____.2. O ne a sebetsa jwang? O ne a sebetsa ka _____.3. Batho ba ne ba hloka metsi a ho etsang? Batho ba ne ba hloka metsi a ho _____.4. William o ile a aha eng? William o ile a aha _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. william o ne a dula wimbe2. o ile a haa sefehlametsi3. thata. sebetsa William ile o a ka




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	qhwaela	qhwela	qhwetse	leqhwa	
		nqhwaela	nqhwela	nqhwetse	nqhwaolla	
	BALA	Maobane ke ne ke pepile lesea leso. Ke ne ke mo pepile ka lepae la hae. Ke ile ka sokola ho iqhwaela kamora hoba ke leke makgetlo a mangata. Ke ile ka qetella ke kopile mme a nqhwaele. Mme o ile a nqhwaela, empa o ne a ntiisitse. Ke ne ke ntse ke ja leqhwa hobane ho ne ho tjhesa. Leqhwa leo ile la nqhwela habohlolo.				

MANTAHA MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane ke ne ke pepile lesea leso 2. mme o ile a nqhwaela 3. qhwelwa. ile ka Ke

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	ntlha	ntlhaba	ntlhoya	mantlha	
		ntlhabile	ntlhapisa	ntlhala	ntlhabolla	
	BALA	Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka disebediswa tse kotsi. Tse ding tsa disebediswa tsena di ka re hlaba. O buile ka dintho tsohle tse kileng tsa ntlhaba. Selemong se fetileng thipa e mutsu e bohale e kile ya ntlhaba leotong ha e ne e wela fatshe. Kgweding tse pedi tse fetileng tsona kgalase e ile ya ntlhaba leotong ha ke ne ke tsamaya ke sa rwala dieta. Ke ne ke tswa madi a mangata.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka eng? Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka _____. Ke ile ka hlajwa ke eng selemong se fetileng? Ke ile ka hlajwa ke _____ selemong se fetileng. Ngola mantswe a mabedi a hlalolang thipa. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntlhaba Ngola potso ka: ntlhabile</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	ntjha	ntjhafatsa	ntjhesa	ntjhakela	
		ntjhebela	ntjhebile	ntjhapa	ntjholosa	
	BALA	<p>Ntate wa ka o rekile koi. Empa ha se koi e ntjha. Ntate o re o batla ho e ntjhafatsa ha a na le tjelete. Maobane e ne e dutse letsatsing. E ile ya ntjhesa letsoho ha ke e tshwara. Ntate o ne a ntjhebile ha ke e tshwara ebile e ntjhesa. O ile a ya ka tlung ho ya ntjhebela leqhoa ho phodisa letsoho la ka. Ke ne ke nahana hore ntate o tlo ntjhapa. Motswalle wa ka William o re o batla ho ntjhakela hobane ha a so bone koi eo ntate a e rekileng.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ntate o rekile eng? Ntate o rekile _____. Koi eo e ile ya ntjhesa eng? E ile ya ntjhesa _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: ntjhesa Ngola potso ka: ntjhapa</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

William

tlisa

motlakase

sefehlametsi

aha



**BITSA
MODUMO**

ntjha

ntjhafatsa

ntjhesa

ntjhakela

ntlhabile


ntlhapisa

ntlhala

ntlhabolla







BALA







William o ne a batla ho etsa ho feta ho tlisa motlakase lapeng labo feela. O ne a sebetsa ka thata ho etsa bonnete ba hore batho kaofela motseng ba na le motlakase le metsi a ho nosetsa dijalo tsa bona. William o ile a sebetsa a ba a sebetsa ho aha sefehlametsi se seholo Wimbe. Mosebetsi o na wa William o ile wa thusa batho ba bangata haholo motseng wa Wimbe.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. William o ne a batla ho tliša eng motseng wa habo? William o ne a batla ho tliša _____.2. O ne a sebetsa jwang? O ne a sebetsa ka _____.3. Batho ba ne ba hloka metsi a ho etsang? Batho ba ne ba hloka metsi a ho _____.4. William o ile a aha eng? William o ile a aha _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. william o ne a dula wimbe2. o ile a haa sefehlametsi3. thata. sebetsa William ile o a ka




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	qhwaela	qhwela	qhwetse	leqhwa	
		nqhwaela	nqhwela	nqhwetse	nqhwaolla	
	BALA	Maobane ke ne ke pepile lesea leso. Ke ne ke mo pepile ka lepae la hae. Ke ile ka sokola ho iqhwaela kamora hoba ke leke makgetlo a mangata. Ke ile ka qetella ke kopile mme a nqhwaele. Mme o ile a nqhwaela, empa o ne a ntiisitse. Ke ne ke ntse ke ja leqhwa hobane ho ne ho tjhesa. Leqhwa leo ile la nqhwela habohlolo.				

MANTAHA MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane ke ne ke pepile lesea leso 2. mme o ile a nqhwaela 3. qhwelwa. ile ka Ke

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	ntlha	ntlhaba	ntlhoya	mantlha	
		ntlhabile	ntlhapisa	ntlhala	ntlhabolla	
	BALA	Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka disebediswa tse kotsi. Tse ding tsa disebediswa tsena di ka re hlaba. O buile ka dintho tsohle tse kileng tsa ntlhaba. Selemong se fetileng thipa e mutsu e bohale e kile ya ntlhaba leotong ha e ne e wela fatshe. Kgweding tse pedi tse fetileng tsona kgalase e ile ya ntlhaba leotong ha ke ne ke tsamaya ke sa rwala dieta. Ke ne ke tswa madi a mangata.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka eng? Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka _____. Ke ile ka hlajwa ke eng selemong se fetileng? Ke ile ka hlajwa ke _____ selemong se fetileng. Ngola mantswe a mabedi a hlalolang thipa. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntlhaba Ngola potso ka: ntlhabile</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	ntjha	ntjhafatsa	ntjhesa	ntjhakela	
		ntjhebela	ntjhebile	ntjhapa	ntjholosa	
	BALA	<p>Ntate wa ka o rekile koi. Empa ha se koi e ntjha. Ntate o re o batla ho e ntjhafatsa ha a na le tjelete. Maobane e ne e dutse letsatsing. E ile ya ntjhesa letsoho ha ke e tshwara. Ntate o ne a ntjhebile ha ke e tshwara ebile e ntjhesa. O ile a ya ka tlung ho ya ntjhebela leqhoa ho phodisa letsoho la ka. Ke ne ke nahana hore ntate o tlo ntjhapa. Motswalle wa ka William o re o batla ho ntjhakela hobane ha a so bone koi eo ntate a e rekileng.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ntate o rekile eng? Ntate o rekile _____. Koi eo e ile ya ntjhesa eng? E ile ya ntjhesa _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: ntjhesa Ngola potso ka: ntjhapa</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

William

tlisa

motlakase

sefehlametsi

aha



**BITSA
MODUMO**

ntjha

ntjhafatsa

ntjhesa

ntjhakela

ntlhabile


ntlhapisa

ntlhala

ntlhabolla







BALA



William o ne a batla ho etsa ho feta ho tlisa motlakase lapeng labo feela. O ne a sebetsa ka thata ho etsa bonnete ba hore batho kaofela motseng ba na le motlakase le metsi a ho nosetsa dijalo tsa bona. William o ile a sebetsa a ba a sebetsa ho aha sefehlametsi se seholo Wimbe. Mosebetsi o na wa William o ile wa thusa batho ba bangata haholo motseng wa Wimbe.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. William o ne a batla ho tliša eng motseng wa habo? William o ne a batla ho tliša _____.2. O ne a sebetsa jwang? O ne a sebetsa ka _____.3. Batho ba ne ba hloka metsi a ho etsang? Batho ba ne ba hloka metsi a ho _____.4. William o ile a aha eng? William o ile a aha _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. william o ne a dula wimbe2. o ile a haa sefehlametsi3. thata. sebetsa William ile o a ka




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	qhwaela	qhwela	qhwetse	leqhwa	
		nqhwaela	nqhwela	nqhwetse	nqhwaolla	
	BALA	Maobane ke ne ke pepile lesea leso. Ke ne ke mo pepile ka lepae la hae. Ke ile ka sokola ho iqhwaela kamora hoba ke leke makgetlo a mangata. Ke ile ka qetella ke kopile mme a nqhwaele. Mme o ile a nqhwaela, empa o ne a ntiisitse. Ke ne ke ntse ke ja leqhwa hobane ho ne ho tjhesa. Leqhwa leo ile la nqhwela habohlolo.				

MANTAHA MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane ke ne ke pepile lesea leso 2. mme o ile a nqhwaela 3. qhwelwa. ile ka Ke

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	ntlha	ntlhaba	ntlhoya	mantlha	
		ntlhabile	ntlhapisa	ntlhala	ntlhabolla	
	BALA	Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka disebediswa tse kotsi. Tse ding tsa disebediswa tsena di ka re hlaba. O buile ka dintho tsohle tse kileng tsa ntlhaba. Selemong se fetileng thipa e mutsu e bohale e kile ya ntlhaba leotong ha e ne e wela fatshe. Kgweding tse pedi tse fetileng tsona kgalase e ile ya ntlhaba leotong ha ke ne ke tsamaya ke sa rwala dieta. Ke ne ke tswa madi a mangata.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka eng? Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka _____. Ke ile ka hlajwa ke eng selemong se fetileng? Ke ile ka hlajwa ke _____ selemong se fetileng. Ngola mantswe a mabedi a hlalolang thipa. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntlhaba Ngola potso ka: ntlhabile</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	ntjha	ntjhafatsa	ntjhesa	ntjhakela	
		ntjhebela	ntjhebile	ntjhapa	ntjholosa	
	BALA	<p>Ntate wa ka o rekile koi. Empa ha se koi e ntjha. Ntate o re o batla ho e ntjhafatsa ha a na le tjelete. Maobane e ne e dutse letsatsing. E ile ya ntjhesa letsoho ha ke e tshwara. Ntate o ne a ntjhebile ha ke e tshwara ebile e ntjhesa. O ile a ya ka tlung ho ya ntjhebela leqhwa ho phodisa letsoho la ka. Ke ne ke nahana hore ntate o tlo ntjhapa. Motswalle wa ka William o re o batla ho ntjhakela hobane ha a so bone koi eo ntate a e rekileng.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ntate o rekile eng? Ntate o rekile _____. Koi eo e ile ya ntjhesa eng? E ile ya ntjhesa _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: ntjhesa Ngola potso ka: ntjhapa</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

William

tlisa

motlakase

sefehlametsi

aha



**BITSA
MODUMO**

ntjha

ntjhafatsa

ntjhesa

ntjhakela

ntlhabile


ntlhapisa

ntlhala

ntlhabolla







BALA







William o ne a batla ho etsa ho feta ho tlisa motlakase lapeng labo feela. O ne a sebetsa ka thata ho etsa bonnete ba hore batho kaofela motseng ba na le motlakase le metsi a ho nosetsa dijalo tsa bona. William o ile a sebetsa a ba a sebetsa ho aha sefehlametsi se seholo Wimbe. Mosebetsi o na wa William o ile wa thusa batho ba bangata haholo motseng wa Wimbe.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. William o ne a batla ho tliša eng motseng wa habo? William o ne a batla ho tliša _____.2. O ne a sebetsa jwang? O ne a sebetsa ka _____.3. Batho ba ne ba hloka metsi a ho etsang? Batho ba ne ba hloka metsi a ho _____.4. William o ile a aha eng? William o ile a aha _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. william o ne a dula wimbe2. o ile a haa sefehlametsi3. thata. sebetsa William ile o a ka




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	qhwaela	qhwela	qhwetse	leqhwa	
		nqhwaela	nqhwela	nqhwetse	nqhwaolla	
	BALA	Maobane ke ne ke pepile lesea leso. Ke ne ke mo pepile ka lepae la hae. Ke ile ka sokola ho iqhwaela kamora hoba ke leke makgetlo a mangata. Ke ile ka qetella ke kopile mme a nqhwaele. Mme o ile a nqhwaela, empa o ne a ntiisitse. Ke ne ke ntse ke ja leqhwa hobane ho ne ho tjhesa. Leqhwa leo ile la nqhwela habohlolo.				

MANTAHA MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane ke ne ke pepile lesea leso 2. mme o ile a nqhwaela 3. qhwelwa. ile ka Ke

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	ntlha	ntlhaba	ntlhoya	mantlha	
		ntlhabile	ntlhapisa	ntlhala	ntlhabolla	
	BALA	Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka disebediswa tse kotsi. Tse ding tsa disebediswa tsena di ka re hlaba. O buile ka dintho tsohle tse kileng tsa ntlhaba. Selemong se fetileng thipa e mutsu e bohale e kile ya ntlhaba leotong ha e ne e wela fatshe. Kgweding tse pedi tse fetileng tsona kgalase e ile ya ntlhaba leotong ha ke ne ke tsamaya ke sa rwala dieta. Ke ne ke tswa madi a mangata.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka eng? Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka _____. Ke ile ka hlajwa ke eng selemong se fetileng? Ke ile ka hlajwa ke _____ selemong se fetileng. Ngola mantswe a mabedi a hlalolang thipa. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntlhaba Ngola potso ka: ntlhabile</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	ntjha	ntjhafatsa	ntjhesa	ntjhakela	
		ntjhebela	ntjhebile	ntjhapa	ntjholosa	
	BALA	<p>Ntate wa ka o rekile koi. Empa ha se koi e ntjha. Ntate o re o batla ho e ntjhafatsa ha a na le tjelete. Maobane e ne e dutse letsatsing. E ile ya ntjhesa letsoho ha ke e tshwara. Ntate o ne a ntjhebile ha ke e tshwara ebile e ntjhesa. O ile a ya ka tlung ho ya ntjhebela leqhoa ho phodisa letsoho la ka. Ke ne ke nahana hore ntate o tlo ntjhapa. Motswalle wa ka William o re o batla ho ntjhakela hobane ha a so bone koi eo ntate a e rekileng.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ntate o rekile eng? Ntate o rekile _____. Koi eo e ile ya ntjhesa eng? E ile ya ntjhesa _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: ntjhesa Ngola potso ka: ntjhapa</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

William

tlisa

motlakase

sefehlametsi

aha



**BITSA
MODUMO**

ntjha

ntjhafatsa

ntjhesa

ntjhakela

ntlhabile


ntlhapisa

ntlhala

ntlhabolla







BALA



William o ne a batla ho etsa ho feta ho tlisa motlakase lapeng labo feela. O ne a sebetsa ka thata ho etsa bonnete ba hore batho kaofela motseng ba na le motlakase le metsi a ho nosetsa dijalo tsa bona. William o ile a sebetsa a ba a sebetsa ho aha sefehlametsi se seholo Wimbe. Mosebetsi o na wa William o ile wa thusa batho ba bangata haholo motseng wa Wimbe.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. William o ne a batla ho tliša eng motseng wa habo? William o ne a batla ho tliša _____.2. O ne a sebetsa jwang? O ne a sebetsa ka _____.3. Batho ba ne ba hloka metsi a ho etsang? Batho ba ne ba hloka metsi a ho _____.4. William o ile a aha eng? William o ile a aha _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. william o ne a dula wimbe2. o ile a haa sefehlametsi3. thata. sebetsa William ile o a ka




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	qhwaela	qhwela	qhwetse	leqhwa	
		nqhwaela	nqhwela	nqhwetse	nqhwaolla	
	BALA	Maobane ke ne ke pepile lesea leso. Ke ne ke mo pepile ka lepae la hae. Ke ile ka sokola ho iqhwaela kamora hoba ke leke makgetlo a mangata. Ke ile ka qetella ke kopile mme a nqhwaele. Mme o ile a nqhwaela, empa o ne a ntiisitse. Ke ne ke ntse ke ja leqhwa hobane ho ne ho tjhesa. Leqhwa leo ile la nqhwela habohlolo.				

MANTAHA MOSEBETSI 2



	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane ke ne ke pepile lesea leso 2. mme o ile a nqhwaela 3. qhwelwa. ile ka Ke

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	ntlha	ntlhaba	ntlhoya	mantlha	
		ntlhabile	ntlhapisa	ntlhala	ntlhabolla	
	BALA	Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka disebediswa tse kotsi. Tse ding tsa disebediswa tsena di ka re hlaba. O buile ka dintho tsohle tse kileng tsa ntlhaba. Selemong se fetileng thipa e mutsu e bohale e kile ya ntlhaba leotong ha e ne e wela fatshe. Kgweding tse pedi tse fetileng tsona kgalase e ile ya ntlhaba leotong ha ke ne ke tsamaya ke sa rwala dieta. Ke ne ke tswa madi a mangata.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka eng? Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka _____. Ke ile ka hlajwa ke eng selemong se fetileng? Ke ile ka hlajwa ke _____ selemong se fetileng. Ngola mantswa a mabedi a hlalolang thipa. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntlhaba Ngola potso ka: ntlhabile</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	ntjha	ntjhafatsa	ntjhesa	ntjhakela	
		ntjhebela	ntjhebile	ntjhapa	ntjholosa	
	BALA	<p>Ntate wa ka o rekile koi. Empa ha se koi e ntjha. Ntate o re o batla ho e ntjhafatsa ha a na le tjelete. Maobane e ne e dutse letsatsing. E ile ya ntjhesa letsoho ha ke e tshwara. Ntate o ne a ntjhebile ha ke e tshwara ebile e ntjhesa. O ile a ya ka tlung ho ya ntjhebela leqhoa ho phodisa letsoho la ka. Ke ne ke nahana hore ntate o tlo ntjhapa. Motswalle wa ka William o re o batla ho ntjhakela hobane ha a so bone koi eo ntate a e rekileng.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ntate o rekile eng? Ntate o rekile _____. Koi eo e ile ya ntjhesa eng? E ile ya ntjhesa _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: ntjhesa Ngola potso ka: ntjhapa</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

William

tlisa

motlakase

sefehlametsi

aha



**BITSA
MODUMO**

ntjha

ntjhafatsa

ntjhesa

ntjhakela

ntlhabile


ntlhapisa

ntlhala

ntlhabolla







BALA



William o ne a batla ho etsa ho feta ho tlisa motlakase lapeng labo feela. O ne a sebetsa ka thata ho etsa bonnete ba hore batho kaofela motseng ba na le motlakase le metsi a ho nosetsa dijalo tsa bona. William o ile a sebetsa a ba a sebetsa ho aha sefehlametsi se seholo Wimbe. Mosebetsi o na wa William o ile wa thusa batho ba bangata haholo motseng wa Wimbe.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. William o ne a batla ho tliša eng motseng wa habo? William o ne a batla ho tliša _____.2. O ne a sebetsa jwang? O ne a sebetsa ka _____.3. Batho ba ne ba hloka metsi a ho etsang? Batho ba ne ba hloka metsi a ho _____.4. William o ile a aha eng? William o ile a aha _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. william o ne a dula wimbe2. o ile a haa sefehlametsi3. thata. sebetsa William ile o a ka




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	qhwaela	qhwela	qhwetse	leqhwa	
		nqhwaela	nqhwela	nqhwetse	nqhwaolla	
	BALA	Maobane ke ne ke pepile lesea leso. Ke ne ke mo pepile ka lepae la hae. Ke ile ka sokola ho iqhwaela kamora hoba ke leke makgetlo a mangata. Ke ile ka qetella ke kopile mme a nqhwaele. Mme o ile a nqhwaela, empa o ne a ntiisitse. Ke ne ke ntse ke ja leqhwa hobane ho ne ho tjhesa. Leqhwa leo ile la nqhwela habohlolo.				

MANTAHA MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane ke ne ke pepile lesea leso 2. mme o ile a nqhwaela 3. qhwelwa. ile ka Ke

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	ntlha	ntlhaba	ntlhoya	mantlha	
		ntlhabile	ntlhapisa	ntlhala	ntlhabolla	
	BALA	Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka disebediswa tse kotsi. Tse ding tsa disebediswa tsena di ka re hlaba. O buile ka dintho tsohle tse kileng tsa ntlhaba. Selemong se fetileng thipa e mutsu e bohale e kile ya ntlhaba leotong ha e ne e wela fatshe. Kgweding tse pedi tse fetileng tsona kgalase e ile ya ntlhaba leotong ha ke ne ke tsamaya ke sa rwala dieta. Ke ne ke tswa madi a mangata.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka eng? Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka _____. Ke ile ka hlajwa ke eng selemong se fetileng? Ke ile ka hlajwa ke _____ selemong se fetileng. Ngola mantswa a mabedi a hlalolang thipa. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntlhaba Ngola potso ka: ntlhabile</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	ntjha	ntjhafatsa	ntjhesa	ntjhakela	
		ntjhebela	ntjhebile	ntjhapa	ntjholosa	
	BALA	<p>Ntate wa ka o rekile koi. Empa ha se koi e ntjha. Ntate o re o batla ho e ntjhafatsa ha a na le tjelete. Maobane e ne e dutse letsatsing. E ile ya ntjhesa letsoho ha ke e tshwara. Ntate o ne a ntjhebile ha ke e tshwara ebile e ntjhesa. O ile a ya ka tlung ho ya ntjhebela leqhoa ho phodisa letsoho la ka. Ke ne ke nahana hore ntate o tlo ntjhapa. Motswalle wa ka William o re o batla ho ntjhakela hobane ha a so bone koi eo ntate a e rekileng.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ntate o rekile eng? Ntate o rekile _____. Koi eo e ile ya ntjhesa eng? E ile ya ntjhesa _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: ntjhesa Ngola potso ka: ntjhapa</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

William

tlisa

motlakase

sefehlametsi

aha



**BITSA
MODUMO**

ntjha

ntjhafatsa

ntjhesa

ntjhakela

ntlhabile


ntlhapisa

ntlhala

ntlhabolla







BALA



William o ne a batla ho etsa ho feta ho tliša motlakase lapeng labo feela. O ne a sebetsa ka thata ho etsa bonnete ba hore batho kaofela motseng ba na le motlakase le metsi a ho nosetsa dijalo tsa bona. William o ile a sebetsa a ba a sebetsa ho aha sefehlametsi se seholo Wimbe. Mosebetsi o na wa William o ile wa thusa batho ba bangata haholo motseng wa Wimbe.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. William o ne a batla ho tliša eng motseng wa habo? William o ne a batla ho tliša _____.2. O ne a sebetsa jwang? O ne a sebetsa ka _____.3. Batho ba ne ba hloka metsi a ho etsang? Batho ba ne ba hloka metsi a ho _____.4. William o ile a aha eng? William o ile a aha _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. william o ne a dula wimbe2. o ile a haa sefehlametsi3. thata. sebetsa William ile o a ka




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	qhwaela	qhwela	qhwetse	leqhwa	
		nqhwaela	nqhwela	nqhwetse	nqhwaolla	
	BALA	Maobane ke ne ke pepile lesea leso. Ke ne ke mo pepile ka lepae la hae. Ke ile ka sokola ho iqhwaela kamora hoba ke leke makgetlo a mangata. Ke ile ka qetella ke kopile mme a nqhwaele. Mme o ile a nqhwaela, empa o ne a ntiisitse. Ke ne ke ntse ke ja leqhwa hobane ho ne ho tjhesa. Leqhwa leo ile la nqhwela habohlolo.				

MANTAHA MOSEBETSI 2



	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane ke ne ke pepile lesea leso 2. mme o ile a nqhwaela 3. qhwelwa. ile ka Ke

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	ntlha	ntlhaba	ntlhoya	mantlha	
		ntlhabile	ntlhapisa	ntlhala	ntlhabolla	
	BALA	Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka disebediswa tse kotsi. Tse ding tsa disebediswa tsena di ka re hlaba. O buile ka dintho tsohle tse kileng tsa ntlhaba. Selemong se fetileng thipa e mutsu e bohale e kile ya ntlhaba leotong ha e ne e wela fatshe. Kgweding tse pedi tse fetileng tsona kgalase e ile ya ntlhaba leotong ha ke ne ke tsamaya ke sa rwala dieta. Ke ne ke tswa madi a mangata.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka eng? Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka _____. Ke ile ka hlajwa ke eng selemong se fetileng? Ke ile ka hlajwa ke _____ selemong se fetileng. Ngola mantswe a mabedi a hlalolang thipa. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntlhaba Ngola potso ka: ntlhabile</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	ntjha	ntjhafatsa	ntjhesa	ntjhakela	
		ntjhebela	ntjhebile	ntjhapa	ntjholosa	
	BALA	<p>Ntate wa ka o rekile koi. Empa ha se koi e ntjha. Ntate o re o batla ho e ntjhafatsa ha a na le tjelete. Maobane e ne e dutse letsatsing. E ile ya ntjhesa letsoho ha ke e tshwara. Ntate o ne a ntjhebile ha ke e tshwara ebile e ntjhesa. O ile a ya ka tlung ho ya ntjhebela leqhoa ho phodisa letsoho la ka. Ke ne ke nahana hore ntate o tlo ntjhapa. Motswalle wa ka William o re o batla ho ntjhakela hobane ha a so bone koi eo ntate a e rekileng.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ntate o rekile eng? Ntate o rekile _____. Koi eo e ile ya ntjhesa eng? E ile ya ntjhesa _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: ntjhesa Ngola potso ka: ntjhapa</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

William

tlisa

motlakase

sefehlametsi

aha



**BITSA
MODUMO**

ntjha

ntjhafatsa

ntjhesa

ntjhakela

ntlhabile


ntlhapisa

ntlhala

ntlhabolla







BALA







William o ne a batla ho etsa ho feta ho tlisa motlakase lapeng labo feela. O ne a sebetsa ka thata ho etsa bonnete ba hore batho kaofela motseng ba na le motlakase le metsi a ho nosetsa dijalo tsa bona. William o ile a sebetsa a ba a sebetsa ho aha sefehlametsi se seholo Wimbe. Mosebetsi o na wa William o ile wa thusa batho ba bangata haholo motseng wa Wimbe.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. William o ne a batla ho tliša eng motseng wa habo? William o ne a batla ho tliša _____.2. O ne a sebeta jwang? O ne a sebeta ka _____.3. Batho ba ne ba hloka metsi a ho etsang? Batho ba ne ba hloka metsi a ho _____.4. William o ile a aha eng? William o ile a aha _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diposo. <ol style="list-style-type: none">1. William o ne a dula wimbe2. o ile a haa sefehlametsi3. thata. sebeta William ile o a ka




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	qhwaela	qhwela	qhwetse	leqhwa	
		nqhwaela	nqhwela	nqhwetse	nqhwaolla	
	BALA	Maobane ke ne ke pepile lesea leso. Ke ne ke mo pepile ka lepae la hae. Ke ile ka sokola ho iqhwaela kamora hoba ke leke makgetlo a mangata. Ke ile ka qetella ke kopile mme a nqhwaele. Mme o ile a nqhwaela, empa o ne a ntiisitse. Ke ne ke ntse ke ja leqhwa hobane ho ne ho tjhesa. Leqhwa leo ile la nqhwela habohlolo.				

MANTAHA MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane ke ne ke pepile lesea leso 2. mme o ile a nqhwaela 3. qhwelwa. ile ka Ke

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	ntlha	ntlhaba	ntlhoya	mantlha	
		ntlhabile	ntlhapisa	ntlhala	ntlhabolla	
	BALA	Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka disebediswa tse kotsi. Tse ding tsa disebediswa tsena di ka re hlaba. O buile ka dintho tsohle tse kileng tsa ntlhaba. Selemong se fetileng thipa e mutsu e bohale e kile ya ntlhaba leotong ha e ne e wela fatshe. Kgweding tse pedi tse fetileng tsona kgalase e ile ya ntlhaba leotong ha ke ne ke tsamaya ke sa rwala dieta. Ke ne ke tswa madi a mangata.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka eng? Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka _____. Ke ile ka hlajwa ke eng selemong se fetileng? Ke ile ka hlajwa ke _____ selemong se fetileng. Ngola mantswa a mabedi a hlalolang thipa. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntlhaba Ngola potso ka: ntlhabile</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	ntjha	ntjhafatsa	ntjhesa	ntjhakela	
		ntjhebela	ntjhebile	ntjhapa	ntjholosa	
	BALA	<p>Ntate wa ka o rekile koi. Empa ha se koi e ntjha. Ntate o re o batla ho e ntjhafatsa ha a na le tjelete. Maobane e ne e dutse letsatsing. E ile ya ntjhesa letsoho ha ke e tshwara. Ntate o ne a ntjhebile ha ke e tshwara ebile e ntjhesa. O ile a ya ka tlung ho ya ntjhebela leqhoa ho phodisa letsoho la ka. Ke ne ke nahana hore ntate o tlo ntjhapa. Motswalle wa ka William o re o batla ho ntjhakela hobane ha a so bone koi eo ntate a e rekileng.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ntate o rekile eng? Ntate o rekile _____. Koi eo e ile ya ntjhesa eng? E ile ya ntjhesa _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: ntjhesa Ngola potso ka: ntjhapa</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

William

tlisa

motlakase

sefehlametsi

aha



**BITSA
MODUMO**

ntjha

ntjhafatsa

ntjhesa

ntjhakela

ntlhabile


ntlhapisa

ntlhala

ntlhabolla







BALA



William o ne a batla ho etsa ho feta ho tlisa motlakase lapeng labo feela. O ne a sebetsa ka thata ho etsa bonnete ba hore batho kaofela motseng ba na le motlakase le metsi a ho nosetsa dijalo tsa bona. William o ile a sebetsa a ba a sebetsa ho aha sefehlametsi se seholo Wimbe. Mosebetsi o na wa William o ile wa thusa batho ba bangata haholo motseng wa Wimbe.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. William o ne a batla ho tliša eng motseng wa habo? William o ne a batla ho tliša _____.2. O ne a sebetsa jwang? O ne a sebetsa ka _____.3. Batho ba ne ba hloka metsi a ho etsang? Batho ba ne ba hloka metsi a ho _____.4. William o ile a aha eng? William o ile a aha _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. william o ne a dula wimbe2. o ile a haa sefehlametsi3. thata. sebetsa William ile o a ka




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	qhwaela	qhwela	qhwetse	leqhwa	
		nqhwaela	nqhwela	nqhwetse	nqhwaolla	
	BALA	Maobane ke ne ke pepile lesea leso. Ke ne ke mo pepile ka lepae la hae. Ke ile ka sokola ho iqhwaela kamora hoba ke leke makgetlo a mangata. Ke ile ka qetella ke kopile mme a nqhwaele. Mme o ile a nqhwaela, empa o ne a ntiisitse. Ke ne ke ntse ke ja leqhwa hobane ho ne ho tjhesa. Leqhwa leo ile la nqhwela habohlolo.				

MANTAHA MOSEBETSI 2



	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane ke ne ke pepile lesea leso 2. mme o ile a nqhwaela 3. qhwelwa. ile ka Ke

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	ntlha	ntlhaba	ntlhoya	mantlha	
		ntlhabile	ntlhapisa	ntlhala	ntlhabolla	
	BALA	Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka disebediswa tse kotsi. Tse ding tsa disebediswa tsena di ka re hlaba. O buile ka dintho tsohle tse kileng tsa ntlhaba. Selemong se fetileng thipa e mutsu e bohale e kile ya ntlhaba leotong ha e ne e wela fatshe. Kgweding tse pedi tse fetileng tsona kgalase e ile ya ntlhaba leotong ha ke ne ke tsamaya ke sa rwala dieta. Ke ne ke tswa madi a mangata.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka eng? Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka _____. Ke ile ka hlajwa ke eng selemong se fetileng? Ke ile ka hlajwa ke _____ selemong se fetileng. Ngola mantswe a mabedi a hlalolang thipa. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntlhaba Ngola potso ka: ntlhabile</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	ntjha	ntjhafatsa	ntjhesa	ntjhakela	
		ntjhebela	ntjhebile	ntjhapa	ntjholosa	
	BALA	<p>Ntate wa ka o rekile koi. Empa ha se koi e ntjha. Ntate o re o batla ho e ntjhafatsa ha a na le tjelete. Maobane e ne e dutse letsatsing. E ile ya ntjhesa letsoho ha ke e tshwara. Ntate o ne a ntjhebile ha ke e tshwara ebile e ntjhesa. O ile a ya ka tlung ho ya ntjhebela leqhoa ho phodisa letsoho la ka. Ke ne ke nahana hore ntate o tlo ntjhapa. Motswalle wa ka William o re o batla ho ntjhakela hobane ha a so bone koi eo ntate a e rekileng.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ntate o rekile eng? Ntate o rekile _____. Koi eo e ile ya ntjhesa eng? E ile ya ntjhesa _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: ntjhesa Ngola potso ka: ntjhapa</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

William

tlisa

motlakase

sefehlametsi

aha



**BITSA
MODUMO**

ntjha

ntjhafatsa

ntjhesa

ntjhakela

ntlhabile


ntlhapisa

ntlhala

ntlhabolla







BALA



William o ne a batla ho etsa ho feta ho tlisa motlakase lapeng labo feela. O ne a sebetsa ka thata ho etsa bonnete ba hore batho kaofela motseng ba na le motlakase le metsi a ho nosetsa dijalo tsa bona. William o ile a sebetsa a ba a sebetsa ho aha sefehlametsi se seholo Wimbe. Mosebetsi o na wa William o ile wa thusa batho ba bangata haholo motseng wa Wimbe.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. William o ne a batla ho tliša eng motseng wa habo? William o ne a batla ho tliša _____.2. O ne a sebetsa jwang? O ne a sebetsa ka _____.3. Batho ba ne ba hloka metsi a ho etsang? Batho ba ne ba hloka metsi a ho _____.4. William o ile a aha eng? William o ile a aha _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. william o ne a dula wimbe2. o ile a haa sefehlametsi3. thata. sebetsa William ile o a ka




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	qhwaela	qhwela	qhwetse	leqhwa	
		nqhwaela	nqhwela	nqhwetse	nqhwaolla	
	BALA	Maobane ke ne ke pepile lesea leso. Ke ne ke mo pepile ka lepae la hae. Ke ile ka sokola ho iqhwaela kamora hoba ke leke makgetlo a mangata. Ke ile ka qetella ke kopile mme a nqhwaele. Mme o ile a nqhwaela, empa o ne a ntiisitse. Ke ne ke ntse ke ja leqhwa hobane ho ne ho tjhesa. Leqhwa leo ile la nqhwela habohlolo.				

MANTAHA MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane ke ne ke pepile lesea leso 2. mme o ile a nqhwaela 3. qhwelwa. ile ka Ke

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	ntlha	ntlhaba	ntlhoya	mantlha	
		ntlhabile	ntlhapisa	ntlhala	ntlhabolla	
	BALA	Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka disebediswa tse kotsi. Tse ding tsa disebediswa tsena di ka re hlaba. O buile ka dintho tsohle tse kileng tsa ntlhaba. Selemong se fetileng thipa e mutsu e bohale e kile ya ntlhaba leotong ha e ne e wela fatshe. Kgweding tse pedi tse fetileng tsona kgalase e ile ya ntlhaba leotong ha ke ne ke tsamaya ke sa rwala dieta. Ke ne ke tswa madi a mangata.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka eng? Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka _____. Ke ile ka hlajwa ke eng selemong se fetileng? Ke ile ka hlajwa ke _____ selemong se fetileng. Ngola mantswa a mabedi a hlalolang thipa. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntlhaba Ngola potso ka: ntlhabile</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	ntjha	ntjhafatsa	ntjhesa	ntjhakela	
		ntjhebela	ntjhebile	ntjhapa	ntjholosa	
	BALA	<p>Ntate wa ka o rekile koi. Empa ha se koi e ntjha. Ntate o re o batla ho e ntjhafatsa ha a na le tjelete. Maobane e ne e dutse letsatsing. E ile ya ntjhesa letsoho ha ke e tshwara. Ntate o ne a ntjhebile ha ke e tshwara ebile e ntjhesa. O ile a ya ka tlung ho ya ntjhebela leqhoa ho phodisa letsoho la ka. Ke ne ke nahana hore ntate o tlo ntjhapa. Motswalle wa ka William o re o batla ho ntjhakela hobane ha a so bone koi eo ntate a e rekileng.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ntate o rekile eng? Ntate o rekile _____. Koi eo e ile ya ntjhesa eng? E ile ya ntjhesa _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: ntjhesa Ngola potso ka: ntjhapa</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

William

tlisa

motlakase

sefehlametsi

aha



**BITSA
MODUMO**

ntjha

ntjhafatsa

ntjhesa

ntjhakela

ntlhabile


ntlhapisa

ntlhala

ntlhabolla







BALA



William o ne a batla ho etsa ho feta ho tliša motlakase lapeng labo feela. O ne a sebetsa ka thata ho etsa bonnete ba hore batho kaofela motseng ba na le motlakase le metsi a ho nosetsa dijalo tsa bona. William o ile a sebetsa a ba a sebetsa ho aha sefehlametsi se seholo Wimbe. Mosebetsi o na wa William o ile wa thusa batho ba bangata haholo motseng wa Wimbe.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. William o ne a batla ho tliša eng motseng wa habo? William o ne a batla ho tliša _____.2. O ne a sebetsa jwang? O ne a sebetsa ka _____.3. Batho ba ne ba hloka metsi a ho etsang? Batho ba ne ba hloka metsi a ho _____.4. William o ile a aha eng? William o ile a aha _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. william o ne a dula wimbe2. o ile a haa sefehlametsi3. thata. sebetsa William ile o a ka




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	qhwaela	qhwela	qhwetse	leqhwa	
		nqhwaela	nqhwela	nqhwetse	nqhwaolla	
	BALA	Maobane ke ne ke pepile lesea leso. Ke ne ke mo pepile ka lepae la hae. Ke ile ka sokola ho iqhwaela kamora hoba ke leke makgetlo a mangata. Ke ile ka qetella ke kopile mme a nqhwaele. Mme o ile a nqhwaela, empa o ne a ntiisitse. Ke ne ke ntse ke ja leqhwa hobane ho ne ho tjhesa. Leqhwa leo ile la nqhwela habohlolo.				

MANTAHA MOSEBETSI 2



	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane ke ne ke pepile lesea leso 2. mme o ile a nqhwaela 3. qhwelwa. ile ka Ke

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	ntlha	ntlhaba	ntlhoya	mantlha	
		ntlhabile	ntlhapisa	ntlhala	ntlhabolla	
	BALA	Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka disebediswa tse kotsi. Tse ding tsa disebediswa tsena di ka re hlaba. O buile ka dintho tsohle tse kileng tsa ntlhaba. Selemong se fetileng thipa e mutsu e bohale e kile ya ntlhaba leotong ha e ne e wela fatshe. Kgweding tse pedi tse fetileng tsona kgalase e ile ya ntlhaba leotong ha ke ne ke tsamaya ke sa rwala dieta. Ke ne ke tswa madi a mangata.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka eng? Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka _____. Ke ile ka hlajwa ke eng selemong se fetileng? Ke ile ka hlajwa ke _____ selemong se fetileng. Ngola mantswe a mabedi a hlalolang thipa. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntlhaba Ngola potso ka: ntlhabile</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	ntjha	ntjhafatsa	ntjhesa	ntjhakela	
		ntjhebela	ntjhebile	ntjhapa	ntjholosa	
	BALA	<p>Ntate wa ka o rekile koi. Empa ha se koi e ntjha. Ntate o re o batla ho e ntjhafatsa ha a na le tjelete. Maobane e ne e dutse letsatsing. E ile ya ntjhesa letsoho ha ke e tshwara. Ntate o ne a ntjhebile ha ke e tshwara ebile e ntjhesa. O ile a ya ka tlung ho ya ntjhebela leqhoa ho phodisa letsoho la ka. Ke ne ke nahana hore ntate o tlo ntjhapa. Motswalle wa ka William o re o batla ho ntjhakela hobane ha a so bone koi eo ntate a e rekileng.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ntate o rekile eng? Ntate o rekile _____. Koi eo e ile ya ntjhesa eng? E ile ya ntjhesa _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: ntjhesa Ngola potso ka: ntjhapa</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

William

tlisa

motlakase

sefehlametsi

aha



**BITSA
MODUMO**

ntjha

ntjhafatsa

ntjhesa

ntjhakela

ntlhabile


ntlhapisa

ntlhala

ntlhabolla







BALA



William o ne a batla ho etsa ho feta ho tlisa motlakase lapeng labo feela. O ne a sebetsa ka thata ho etsa bonnete ba hore batho kaofela motseng ba na le motlakase le metsi a ho nosetsa dijalo tsa bona. William o ile a sebetsa a ba a sebetsa ho aha sefehlametsi se seholo Wimbe. Mosebetsi o na wa William o ile wa thusa batho ba bangata haholo motseng wa Wimbe.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. William o ne a batla ho tliša eng motseng wa habo? William o ne a batla ho tliša _____.2. O ne a sebetsa jwang? O ne a sebetsa ka _____.3. Batho ba ne ba hloka metsi a ho etsang? Batho ba ne ba hloka metsi a ho _____.4. William o ile a aha eng? William o ile a aha _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. william o ne a dula wimbe2. o ile a haa sefehlametsi3. thata. sebetsa William ile o a ka




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	qhwaela	qhwela	qhwetse	leqhwa	
		nqhwaela	nqhwela	nqhwetse	nqhwaolla	
	BALA	Maobane ke ne ke pepile lesea leso. Ke ne ke mo pepile ka lepae la hae. Ke ile ka sokola ho iqhwaela kamora hoba ke leke makgetlo a mangata. Ke ile ka qetella ke kopile mme a nqhwaele. Mme o ile a nqhwaela, empa o ne a ntiisitse. Ke ne ke ntse ke ja leqhwa hobane ho ne ho tjhesa. Leqhwa leo ile la nqhwela habohlolo.				

MANTAHA MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane ke ne ke pepile lesea leso 2. mme o ile a nqhwaela 3. qhwelwa. ile ka Ke

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	ntlha	ntlhaba	ntlhoya	mantlha	
		ntlhabile	ntlhapisa	ntlhala	ntlhabolla	
	BALA	Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka disebediswa tse kotsi. Tse ding tsa disebediswa tsena di ka re hlaba. O buile ka dintho tsohle tse kileng tsa ntlhaba. Selemong se fetileng thipa e mutsu e bohale e kile ya ntlhaba leotong ha e ne e wela fatshe. Kgweding tse pedi tse fetileng tsona kgalase e ile ya ntlhaba leotong ha ke ne ke tsamaya ke sa rwala dieta. Ke ne ke tswa madi a mangata.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka eng? Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka _____. Ke ile ka hlajwa ke eng selemong se fetileng? Ke ile ka hlajwa ke _____ selemong se fetileng. Ngola mantswa a mabedi a hlalolang thipa. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntlhaba Ngola potso ka: ntlhabile</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	ntjha	ntjhafatsa	ntjhesa	ntjhakela	
		ntjhebela	ntjhebile	ntjhapa	ntjholosa	
	BALA	<p>Ntate wa ka o rekile koi. Empa ha se koi e ntjha. Ntate o re o batla ho e ntjhafatsa ha a na le tjelete. Maobane e ne e dutse letsatsing. E ile ya ntjhesa letsoho ha ke e tshwara. Ntate o ne a ntjhebile ha ke e tshwara ebile e ntjhesa. O ile a ya ka tlung ho ya ntjhebela leqhoa ho phodisa letsoho la ka. Ke ne ke nahana hore ntate o tlo ntjhapa. Motswalle wa ka William o re o batla ho ntjhakela hobane ha a so bone koi eo ntate a e rekileng.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ntate o rekile eng? Ntate o rekile _____. Koi eo e ile ya ntjhesa eng? E ile ya ntjhesa _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: ntjhesa Ngola potso ka: ntjhapa</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

William

tlisa

motlakase

sefehlametsi

aha



**BITSA
MODUMO**

ntjha

ntjhafatsa

ntjhesa

ntjhakela

ntlhabile


ntlhapisa

ntlhala

ntlhabolla







BALA



William o ne a batla ho etsa ho feta ho tlisa motlakase lapeng labo feela. O ne a sebetsa ka thata ho etsa bonnete ba hore batho kaofela motseng ba na le motlakase le metsi a ho nosetsa dijalo tsa bona. William o ile a sebetsa a ba a sebetsa ho aha sefehlametsi se seholo Wimbe. Mosebetsi o na wa William o ile wa thusa batho ba bangata haholo motseng wa Wimbe.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. William o ne a batla ho tliša eng motseng wa habo? William o ne a batla ho tliša _____.2. O ne a sebetsa jwang? O ne a sebetsa ka _____.3. Batho ba ne ba hloka metsi a ho etsang? Batho ba ne ba hloka metsi a ho _____.4. William o ile a aha eng? William o ile a aha _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. william o ne a dula wimbe2. o ile a haa sefehlametsi3. thata. sebetsa William ile o a ka




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	qhwaela	qhwela	qhwetse	leqhwa	
		nqhwaela	nqhwela	nqhwetse	nqhwaolla	
	BALA	Maobane ke ne ke pepile lesea leso. Ke ne ke mo pepile ka lepae la hae. Ke ile ka sokola ho iqhwaela kamora hoba ke leke makgetlo a mangata. Ke ile ka qetella ke kopile mme a nqhwaele. Mme o ile a nqhwaela, empa o ne a ntiisitse. Ke ne ke ntse ke ja leqhwa hobane ho ne ho tjhesa. Leqhwa leo ile la nqhwela habohlolo.				

MANTAHA MOSEBETSI 2



	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. maobane ke ne ke pepile lesea leso 2. mme o ile a nqhwaela 3. qhwelwa. ile ka Ke

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	ntlha	ntlhaba	ntlhoya	mantlha	
		ntlhabile	ntlhapisa	ntlhala	ntlhabolla	
	BALA	Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka disebediswa tse kotsi. Tse ding tsa disebediswa tsena di ka re hlaba. O buile ka dintho tsohle tse kileng tsa ntlhaba. Selemong se fetileng thipa e mutsu e bohale e kile ya ntlhaba leotong ha e ne e wela fatshe. Kgweding tse pedi tse fetileng tsona kgalase e ile ya ntlhaba leotong ha ke ne ke tsamaya ke sa rwala dieta. Ke ne ke tswa madi a mangata.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka eng? Monghadi Ditheko o ne a re ruta ka _____. Ke ile ka hlajwa ke eng selemong se fetileng? Ke ile ka hlajwa ke _____ selemong se fetileng. Ngola mantswe a mabedi a hlalolang thipa. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntlhaba Ngola potso ka: ntlhabile</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	William	tlisa	motlakase	sefehlametsi	aha
	BITSA MODUMO	ntjha	ntjhafatsa	ntjhesa	ntjhakela	
		ntjhebela	ntjhebile	ntjhapa	ntjholosa	
	BALA	<p>Ntate wa ka o rekile koi. Empa ha se koi e ntjha. Ntate o re o batla ho e ntjhafatsa ha a na le tjelete. Maobane e ne e dutse letsatsing. E ile ya ntjhesa letsoho ha ke e tshwara. Ntate o ne a ntjhebile ha ke e tshwara ebile e ntjhesa. O ile a ya ka tlung ho ya ntjhebela leqhwa ho phodisa letsoho la ka. Ke ne ke nahana hore ntate o tlo ntjhapa. Motswalle wa ka William o re o batla ho ntjhakela hobane ha a so bone koi eo ntate a e rekileng.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ntate o rekile eng? Ntate o rekile _____. Koi eo e ile ya ntjhesa eng? E ile ya ntjhesa _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: ntjhesa Ngola potso ka: ntjhapa</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

William

tlisa

motlakase

sefehlametsi

aha



**BITSA
MODUMO**

ntjha

ntjhafatsa

ntjhesa

ntjhakela

ntlhabile


ntlhapisa

ntlhala

ntlhabolla







BALA



William o ne a batla ho etsa ho feta ho tlisa motlakase lapeng labo feela. O ne a sebetsa ka thata ho etsa bonnete ba hore batho kaofela motseng ba na le motlakase le metsi a ho nosetsa dijalo tsa bona. William o ile a sebetsa a ba a sebetsa ho aha sefehlametsi se seholo Wimbe. Mosebetsi o na wa William o ile wa thusa batho ba bangata haholo motseng wa Wimbe.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. William o ne a batla ho tliša eng motseng wa habo? William o ne a batla ho tliša _____.2. O ne a sebetsa jwang? O ne a sebetsa ka _____.3. Batho ba ne ba hloka metsi a ho etsang? Batho ba ne ba hloka metsi a ho _____.4. William o ile a aha eng? William o ile a aha _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. william o ne a dula wimbe2. o ile a haa sefehlametsi3. thata. sebetsa William ile o a ka




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	ntlha	ntlhaba	ntlhoya	mantlha	
		ntjha	ntjhafatsa	ntjhesa	ntjhakela	
	BALA	<p>“Se ke wa ntlhaba ka motsu oo o bohale. Hobaneng ha o ntlhoile hakana?” Ke ile ka utlwa e mong wa banna ba babedi a botsa motswalle wa hae. Ke ne ke nahana hore ba a lwana. Motswalle wa ka o qetelletse a ntjhaketse ho tlo bona koloi eo ntate a e rekileng. O ne a nahana hore e ntjha. Ke ile ka mmolella hore ha e ntjha empa e ntse e le maemong a matle, e hloka feela ho ntjhafatswa.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hobaneng ha o ntlhoile hakana 2. ke ne ke nahana hoer ba a lwnaa 3. nahana ne O hore a ntjha. e 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	dithware	tlhwaritsa	
		dithware	tlhware	tlhwaritsa	tlhwatlhwaretsa	
	BALA	<p>Kereiting ya boraro re ithuta modumo e mengata e metjha. Maobane re ithutile modumo wa “tlhw”. Mofumahadi Pule o ile a re re nahane mantswe a qalang ka modumo oo. Ho ne ho le thata ho nahana ka mantswe a qalang ka modumo “tlhw”. O ile a re thusa ka mantswe ana a mabedi. “tlhwaritsa, tlhware, le tlhwatlhwaretsa.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kereiting ya boraro re ithuta eng? Kereiting ya boraro re ithuta _____ e mengata e metjha. Maobane re ithutile modumo ofe? Maobane re ithutile modumo _____. Ke mantswe afe a mabedi eo re ithutileng ona? a) _____ b) _____
--	--------------	--



LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: ithuta Ngola potso ka: teko



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	ntswaki	ntswakela	ntswafisa	ntswafa	
 BALA		Ntswaki o re mantswe ao a thata. Ke bona e ka o leka ho ntswafisa ho ithuta ona. Mofumahadi Pule o itse re ithute mantswe ao hobane re tlo ngola teko ka Labohlano. Ke se ke tseba ho peleta mantswe ao kaofela ke sa etse diphoso. Mme o ile a mpiletsa ona a ba a ntswakela le mantswe a mang ao ke ithutileng ona kgale. Ke ile ka bolella mme hore Ntswaki o ile a leka ho ntswafisa ho ithuta mantswe ao empa ha a ka a atleha.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a reng mantswe ao a thata? _____ o re mantswe ao a thata. Re tlo ngola teko ka mantswe ao neng? Re tlo ngola teko ka _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: teko Ngola potso ka: ithuta

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinerere	teko
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	ditlhware	tlhwaritsa	
		ntswafa	ntswakela	ntswafisa	ntswaki	







BALA



Ha Kelvin a ne a le dilemo tse 10 o ile a nka qeto. E ne e le qeto ya ho rarolla mathata a motlakase wa baahisane ba hae. O ile a bokelletsa ditshepe tsa dikerepe tse sa sebetse. O ne a fata moqomong o mong le o mong wa matlakala. O ne a batlana le dikerepe hore a kgone ho ithuta ka tsona. O ne a hlola dihora tse ngata a kopanya disebediswa tsa motlakase tse robehileng ho etsa hore di sebetse. Kelvin o ithutile boenjinerere ka teko le phoso, le ho tsepamisa maikutlo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kelvin o ne a le dilemo tse kae ha a nka qeto? Kelvin o ne a le dilemo tse _____.2. O ile a nka qeto ya ho etsa eng? O ile a nka qeto ya ho rarolla _____.3. O ile a bokelletsa eng? O ile a bokelletsa _____.4. Kelvin o ithutile boenjinerere jwang? Kelvin o ithutile boenjinerere ka _____ le _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Ha kelvin a ne a le dilemo di 10 o ile a nka qote2. e ne e le qeto ya ho rarolla mthataa a motlakase3. maikutlo. o ka ho ithutile Kelvin tsepamisa




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	ntlha	ntlhaba	ntlhoya	mantlha	
		ntjha	ntjhafatsa	ntjhesa	ntjhakela	
	BALA	<p>“Se ke wa ntlhaba ka motsu oo o bohale. Hobaneng ha o ntlhoile hakana?” Ke ile ka utlwa e mong wa banna ba babedi a botsa motswalle wa hae. Ke ne ke nahana hore ba a lwana. Motswalle wa ka o qetelletse a ntjhaketse ho tlo bona koloi eo ntate a e rekileng. O ne a nahana hore e ntjha. Ke ile ka mmolella hore ha e ntjha empa e ntse e le maemong a matle, e hloka feela ho ntjhafatswa.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hobaneng ha o ntlhoile hakana 2. ke ne ke nahana hoer ba a lwana 3. nahana ne O hore a ntjha. e 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	dithware	tlhwaritsa	
		dithware	tlhware	tlhwaritsa	tlhwatlhwaretsa	
	BALA	<p>Kereiting ya boraro re ithuta modumo e mengata e metjha. Maobane re ithutile modumo wa “tlhw”. Mofumahadi Pule o ile a re re nahane mantswe a qalang ka modumo oo. Ho ne ho le thata ho nahana ka mantswe a qalang ka modumo “tlhw”. O ile a re thusa ka mantswe ana a mabedi. “tlhwaritsa, tlhware, le tlhwatlhwaretsa.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kereiting ya boraro re ithuta eng? Kereiting ya boraro re ithuta _____ e mengata e metjha. Maobane re ithutile modumo ofe? Maobane re ithutile modumo _____. Ke mantswe afe a mabedi eo re ithutileng ona? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ithuta Ngola potso ka: teko</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	ntswaki	ntswakela	ntswafisa	ntswafa	ntswaki
	BALA	<p>Ntswaki o re mantswe ao a thata. Ke bona e ka o leka ho ntswafisa ho ithuta ona. Mofumahadi Pule o itse re ithute mantswe ao hobane re tlo ngola teko ka Labohlano. Ke se ke tseba ho peleta mantswe ao kaofela ke sa etse diphoso. Mme o ile a mpiletsa ona a ba a ntswakela le mantswe a mang ao ke ithutileng ona kgale. Ke ile ka bolella mme hore Ntswaki o ile a leka ho ntswafisa ho ithuta mantswe ao empa ha a ka a atleha.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a reng mantswe ao a thata? _____ o re mantswe ao a thata. Re tlo ngola teko ka mantswe ao neng? Re tlo ngola teko ka _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: teko Ngola potso ka: ithuta</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinerere	teko
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	ditlhware	tlhwaritsa	
		ntswafa	ntswakela	ntswafisa	ntswaki	







BALA



Ha Kelvin a ne a le dilemo tse 10 o ile a nka qeto. E ne e le qeto ya ho rarolla mathata a motlakase wa baahisane ba hae. O ile a bokelletsa ditshepe tsa dikerepe tse sa sebetse. O ne a fata moqomong o mong le o mong wa matlakala. O ne a batlana le dikerepe hore a kgone ho ithuta ka tsona. O ne a hlola dihora tse ngata a kopanya disebediswa tsa motlakase tse robehileng ho etsa hore di sebetse. Kelvin o ithutile boenjinerere ka teko le phoso, le ho tsepamisa maikutlo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kelvin o ne a le dilemo tse kae ha a nka qeto? Kelvin o ne a le dilemo tse _____.2. O ile a nka qeto ya ho etsa eng? O ile a nka qeto ya ho rarolla _____.3. O ile a bokelletsa eng? O ile a bokelletsa _____.4. Kelvin o ithutile boenjinerere jwang? Kelvin o ithutile boenjinerere ka _____ le _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Ha kelvin a ne a le dilemo di 10 o ile a nka qote2. e ne e le qeto ya ho rarolla mthataa a motlakase3. maikutlo. o ka ho ithutile Kelvin tsepamisa




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	ntlha	ntlhaba	ntlhoya	mantlha	
		ntjha	ntjhafatsa	ntjhesa	ntjhakela	
	BALA	<p>“Se ke wa ntlhaba ka motsu oo o bohale. Hobaneng ha o ntlhoile hakana?” Ke ile ka utlwa e mong wa banna ba babedi a botsa motswalle wa hae. Ke ne ke nahana hore ba a lwana. Motswalle wa ka o qetelletse a ntjhaketse ho tlo bona koloi eo ntate a e rekileng. O ne a nahana hore e ntjha. Ke ile ka mmolella hore ha e ntjha empa e ntse e le maemong a matle, e hloka feela ho ntjhafatswa.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2




	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hobaneng ha o ntlhoile hakana 2. ke ne ke nahana hoer ba a lwana 3. nahana ne O hore a ntjha. e 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	dithware	tlhwaritsa	
		dithware	tlhware	tlhwaritsa	tlhwatlhwaretsa	
	BALA	<p>Kereiting ya boraro re ithuta modumo e mengata e metjha. Maobane re ithutile modumo wa “tlhw”. Mofumahadi Pule o ile a re re nahane mantswe a qalang ka modumo oo. Ho ne ho le thata ho nahana ka mantswe a qalang ka modumo “tlhw”. O ile a re thusa ka mantswe ana a mabedi. “tlhwaritsa, tlhware, le tlhwatlhwaretsa.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kereiting ya boraro re ithuta eng? Kereiting ya boraro re ithuta _____ e mengata e metjha. Maobane re ithutile modumo ofe? Maobane re ithutile modumo _____. Ke mantswe afe a mabedi eo re ithutileng ona? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ithuta Ngola potso ka: teko</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	ntswaki	ntswakela	ntswafisa	ntswafa	
		ntswafa	ntswakela	ntswafisa	ntswaki	
	BALA	<p>Ntswaki o re mantswe ao a thata. Ke bona e ka o leka ho ntswafisa ho ithuta ona. Mofumahadi Pule o itse re ithute mantswe ao hobane re tlo ngola teko ka Labohlano. Ke se ke tseba ho peleta mantswe ao kaofela ke sa etse diphoso. Mme o ile a mpiletsa ona a ba a ntswakela le mantswe a mang ao ke ithutileng ona kgale. Ke ile ka bolella mme hore Ntswaki o ile a leka ho ntswafisa ho ithuta mantswe ao empa ha a ka a atleha.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a reng mantswe ao a thata? _____ o re mantswe ao a thata. Re tlo ngola teko ka mantswe ao neng? Re tlo ngola teko ka _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: teko Ngola potso ka: ithuta</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinerere	teko
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	ditlhware	tlhwaritsa	
		ntswafa	ntswakela	ntswafisa	ntswaki	







BALA



Ha Kelvin a ne a le dilemo tse 10 o ile a nka qeto. E ne e le qeto ya ho rarolla mathata a motlakase wa baahisane ba hae. O ile a bokelletsa ditshepe tsa dikerepe tse sa sebetse. O ne a fata moqomong o mong le o mong wa matlakala. O ne a batlana le dikerepe hore a kgone ho ithuta ka tsona. O ne a hlola dihora tse ngata a kopanya disebediswa tsa motlakase tse robehileng ho etsa hore di sebetse. Kelvin o ithutile boenjinerere ka teko le phoso, le ho tsepamisa maikutlo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kelvin o ne a le dilemo tse kae ha a nka qeto? Kelvin o ne a le dilemo tse _____.2. O ile a nka qeto ya ho etsa eng? O ile a nka qeto ya ho rarolla _____.3. O ile a bokelletsa eng? O ile a bokelletsa _____.4. Kelvin o ithutile boenjinerere jwang? Kelvin o ithutile boenjinerere ka _____ le _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Ha kelvin a ne a le dilemo di 10 o ile a nka qote2. e ne e le qeto ya ho rarolla mthataa a motlakase3. maikutlo. o ka ho ithutile Kelvin tsepamisa




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	ntlha	ntlhaba	ntlhoya	mantlha	
		ntjha	ntjhafatsa	ntjhesa	ntjhakela	
	BALA	<p>“Se ke wa ntlhaba ka motsu oo o bohale. Hobaneng ha o ntlhoile hakana?” Ke ile ka utlwa e mong wa banna ba babedi a botsa motswalle wa hae. Ke ne ke nahana hore ba a lwana. Motswalle wa ka o qetelletse a ntjhaketse ho tlo bona koloi eo ntate a e rekileng. O ne a nahana hore e ntjha. Ke ile ka mmolella hore ha e ntjha empa e ntse e le maemong a matle, e hloka feela ho ntjhafatswa.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hobaneng ha o ntlhoile hakana 2. ke ne ke nahana hoer ba a lwana 3. nahana ne O hore a ntjha. e 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	dithware	tlhwaritsa	
		dithware	tlhware	tlhwaritsa	tlhwatlhwaretsa	
	BALA	<p>Kereiting ya boraro re ithuta modumo e mengata e metjha. Maobane re ithutile modumo wa “tlhw”. Mofumahadi Pule o ile a re re nahane mantswe a qalang ka modumo oo. Ho ne ho le thata ho nahana ka mantswe a qalang ka modumo “tlhw”. O ile a re thusa ka mantswe ana a mabedi. “tlhwaritsa, tlhware, le tlhwatlhwaretsa.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kereiting ya boraro re ithuta eng? Kereiting ya boraro re ithuta _____ e mengata e metjha. Maobane re ithutile modumo ofe? Maobane re ithutile modumo _____. Ke mantswe afe a mabedi eo re ithutileng ona? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ithuta Ngola potso ka: teko</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	ntswaki	ntswakela	ntswafisa	ntswafa	ntswaki
	BALA	<p>Ntswaki o re mantswe ao a thata. Ke bona e ka o leka ho ntswafisa ho ithuta ona. Mofumahadi Pule o itse re ithute mantswe ao hobane re tlo ngola teko ka Labohlano. Ke se ke tseba ho peleta mantswe ao kaofela ke sa etse diphoso. Mme o ile a mpiletsa ona a ba a ntswakela le mantswe a mang ao ke ithutileng ona kgale. Ke ile ka bolella mme hore Ntswaki o ile a leka ho ntswafisa ho ithuta mantswe ao empa ha a ka a atleha.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a reng mantswe ao a thata? _____ o re mantswe ao a thata. Re tlo ngola teko ka mantswe ao neng? Re tlo ngola teko ka _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: teko Ngola potso ka: ithuta</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinerere	teko
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	ditlhware	tlhwaritsa	
		ntswafa	ntswakela	ntswafisa	ntswaki	







BALA



Ha Kelvin a ne a le dilemo tse 10 o ile a nka qeto. E ne e le qeto ya ho rarolla mathata a motlakase wa baahisane ba hae. O ile a bokelletsa ditshepe tsa dikerepe tse sa sebetse. O ne a fata moqomong o mong le o mong wa matlakala. O ne a batlana le dikerepe hore a kgone ho ithuta ka tsona. O ne a hlola dihora tse ngata a kopanya disebediswa tsa motlakase tse robehileng ho etsa hore di sebetse. Kelvin o ithutile boenjinerere ka teko le phoso, le ho tsepamisa maikutlo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kelvin o ne a le dilemo tse kae ha a nka qeto? Kelvin o ne a le dilemo tse _____.2. O ile a nka qeto ya ho etsa eng? O ile a nka qeto ya ho rarolla _____.3. O ile a bokelletsa eng? O ile a bokelletsa _____.4. Kelvin o ithutile boenjinerere jwang? Kelvin o ithutile boenjinerere ka _____ le _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Ha kelvin a ne a le delimo di 10 o ile a nka qote2. e ne e le qeto ya ho rarolla mthataa a motlakase3. maikutlo. o ka ho ithutile Kelvin tsepamisa




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	ntlha	ntlhaba	ntlhoya	mantlha	
		ntjha	ntjhafatsa	ntjhesa	ntjhakela	
	BALA	<p>“Se ke wa ntlhaba ka motsu oo o bohale. Hobaneng ha o ntlhoile hakana?” Ke ile ka utlwa e mong wa banna ba babedi a botsa motswalle wa hae. Ke ne ke nahana hore ba a lwana. Motswalle wa ka o qetelletse a ntjhaketse ho tlo bona koloi eo ntate a e rekileng. O ne a nahana hore e ntjha. Ke ile ka mmolella hore ha e ntjha empa e ntse e le maemong a matle, e hloka feela ho ntjhafatswa.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2




	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hobaneng ha o ntlhoile hakana 2. ke ne ke nahana hoer ba a lwnaa 3. nahana ne O hore a ntjha. e 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	dithware	tlhwaritsa	
		dithware	tlhware	tlhwaritsa	tlhwatlhwaretsa	
	BALA	<p>Kereiting ya boraro re ithuta medumo e mengata e metjha. Maobane re ithutile modumo wa “tlhw”. Mofumahadi Pule o ile a re re nahane mantswe a qalang ka modumo oo. Ho ne ho le thata ho nahana ka mantswe a qalang ka modumo “tlhw”. O ile a re thusa ka mantswe ana a mabedi. “tlhwaritsa, tlhware, le tlhwatlhwaretsa.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kereiting ya boraro re ithuta eng? Kereiting ya boraro re ithuta _____ e mengata e metjha. Maobane re ithutile modumo ofe? Maobane re ithutile modumo _____. Ke mantswe afe a mabedi eo re ithutileng ona? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ithuta Ngola potso ka: teko</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	ntswaki	ntswakela	ntswafisa	ntswafa	
		ntswafa	ntswakela	ntswafisa	ntswaki	
	BALA	<p>Ntswaki o re mantswe ao a thata. Ke bona e ka o leka ho ntswafisa ho ithuta ona. Mofumahadi Pule o itse re ithute mantswe ao hobane re tlo ngola teko ka Labohlano. Ke se ke tseba ho peleta mantswe ao kaofela ke sa etse diphoso. Mme o ile a mpiletsa ona a ba a ntswakela le mantswe a mang ao ke ithutileng ona kgale. Ke ile ka bolella mme hore Ntswaki o ile a leka ho ntswafisa ho ithuta mantswe ao empa ha a ka a atleha.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a reng mantswe ao a thata? _____ o re mantswe ao a thata. Re tlo ngola teko ka mantswe ao neng? Re tlo ngola teko ka _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: teko Ngola potso ka: ithuta</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinerere	teko
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	ditlhware	tlhwaritsa	
		ntswafa	ntswakela	ntswafisa	ntswaki	







BALA



Ha Kelvin a ne a le dilemo tse 10 o ile a nka qeto. E ne e le qeto ya ho rarolla mathata a motlakase wa baahisane ba hae. O ile a bokelletsa ditshepe tsa dikerepe tse sa sebetse. O ne a fata moqomong o mong le o mong wa matlakala. O ne a batlana le dikerepe hore a kgone ho ithuta ka tsona. O ne a hlola dihora tse ngata a kopanya disebediswa tsa motlakase tse robehileng ho etsa hore di sebetse. Kelvin o ithutile boenjinerere ka teko le phoso, le ho tsepamisa maikutlo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kelvin o ne a le dilemo tse kae ha a nka qeto? Kelvin o ne a le dilemo tse _____.2. O ile a nka qeto ya ho etsa eng? O ile a nka qeto ya ho rarolla _____.3. O ile a bokelletsa eng? O ile a bokelletsa _____.4. Kelvin o ithutile boenjinerere jwang? Kelvin o ithutile boenjinerere ka _____ le _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Ha kelvin a ne a le dilemo di 10 o ile a nka qote2. e ne e le qeto ya ho rarolla mthataa a motlakase3. maikutlo. o ka ho ithutile Kelvin tsepamisa




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	ntlha	ntlhaba	ntlhoya	mantlha	
		ntjha	ntjhafatsa	ntjhesa	ntjhakela	
	BALA	<p>“Se ke wa ntlhaba ka motsu oo o bohale. Hobaneng ha o ntlhoile hakana?” Ke ile ka utlwa e mong wa banna ba babedi a botsa motswalle wa hae. Ke ne ke nahana hore ba a lwana. Motswalle wa ka o qetelletse a ntjhaketse ho tlo bona koloi eo ntate a e rekileng. O ne a nahana hore e ntjha. Ke ile ka mmolella hore ha e ntjha empa e ntse e le maemong a matle, e hloka feela ho ntjhafatswa.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hobaneng ha o ntlhoile hakana 2. ke ne ke nahana hoer ba a lwana 3. nahana ne O hore a ntjha. e 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	dithware	tlhwaritsa	
		dithware	tlhware	tlhwaritsa	tlhwatlhwaretsa	
	BALA	<p>Kereiting ya boraro re ithuta modumo e mengata e metjha. Maobane re ithutile modumo wa “tlhw”. Mofumahadi Pule o ile a re re nahane mantswe a qalang ka modumo oo. Ho ne ho le thata ho nahana ka mantswe a qalang ka modumo “tlhw”. O ile a re thusa ka mantswe ana a mabedi. “tlhwaritsa, tlhware, le tlhwatlhwaretsa.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kereiting ya boraro re ithuta eng? Kereiting ya boraro re ithuta _____ e mengata e metjha. Maobane re ithutile modumo ofe? Maobane re ithutile modumo _____. Ke mantswe afe a mabedi eo re ithutileng ona? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ithuta Ngola potso ka: teko</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	ntswaki	ntswakela	ntswafisa	ntswafa	ntswaki
	BALA	<p>Ntswaki o re mantswe ao a thata. Ke bona e ka o leka ho ntswafisa ho ithuta ona. Mofumahadi Pule o itse re ithute mantswe ao hobane re tlo ngola teko ka Labohlano. Ke se ke tseba ho peleta mantswe ao kaofela ke sa etse diphoso. Mme o ile a mpiletsa ona a ba a ntswakela le mantswe a mang ao ke ithutileng ona kgale. Ke ile ka bolella mme hore Ntswaki o ile a leka ho ntswafisa ho ithuta mantswe ao empa ha a ka a atleha.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a reng mantswe ao a thata? _____ o re mantswe ao a thata. Re tlo ngola teko ka mantswe ao neng? Re tlo ngola teko ka _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: teko Ngola potso ka: ithuta</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinerere	teko
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	ditlhware	tlhwaritsa	
		ntswafa	ntswakela	ntswafisa	ntswaki	







BALA



Ha Kelvin a ne a le dilemo tse 10 o ile a nka qeto. E ne e le qeto ya ho rarolla mathata a motlakase wa baahisane ba hae. O ile a bokelletsa ditshepe tsa dikerepe tse sa sebetse. O ne a fata moqomong o mong le o mong wa matlakala. O ne a batlana le dikerepe hore a kgone ho ithuta ka tsona. O ne a hlola dihora tse ngata a kopanya disebediswa tsa motlakase tse robehileng ho etsa hore di sebetse. Kelvin o ithutile boenjinerere ka teko le phoso, le ho tsepamisa maikutlo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kelvin o ne a le dilemo tse kae ha a nka qeto? Kelvin o ne a le dilemo tse _____.2. O ile a nka qeto ya ho etsa eng? O ile a nka qeto ya ho rarolla _____.3. O ile a bokelletsa eng? O ile a bokelletsa _____.4. Kelvin o ithutile boenjinerere jwang? Kelvin o ithutile boenjinerere ka _____ le _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Ha kelvin a ne a le dilemo di 10 o ile a nka qote2. e ne e le qeto ya ho rarolla mthataa a motlakase3. maikutlo. o ka ho ithutile Kelvin tsepamisa




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	ntlha	ntlhaba	ntlhoya	mantlha	
		ntjha	ntjhafatsa	ntjhesa	ntjhakela	
	BALA	<p>“Se ke wa ntlhaba ka motsu oo o bohale. Hobaneng ha o ntlhoile hakana?” Ke ile ka utlwa e mong wa banna ba babedi a botsa motswalle wa hae. Ke ne ke nahana hore ba a lwana. Motswalle wa ka o qetelletse a ntjhaketse ho tlo bona koloi eo ntate a e rekileng. O ne a nahana hore e ntjha. Ke ile ka mmolella hore ha e ntjha empa e ntse e le maemong a matle, e hloka feela ho ntjhafatswa.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hobaneng ha o ntlhoile hakana 2. ke ne ke nahana hoer ba a lwana 3. nahana ne O hore a ntjha. e 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	dithware	tlhwaritsa	
		dithware	tlhware	tlhwaritsa	tlhwatlhwaretsa	
	BALA	<p>Kereiting ya boraro re ithuta modumo e mengata e metjha. Maobane re ithutile modumo wa “tlhw”. Mofumahadi Pule o ile a re re nahane mantswe a qalang ka modumo oo. Ho ne ho le thata ho nahana ka mantswe a qalang ka modumo “tlhw”. O ile a re thusa ka mantswe ana a mabedi. “tlhwaritsa, tlhware, le tlhwatlhwaretsa.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kereiting ya boraro re ithuta eng? Kereiting ya boraro re ithuta _____ e mengata e metjha. Maobane re ithutile modumo ofe? Maobane re ithutile modumo _____. Ke mantswe afe a mabedi eo re ithutileng ona? a) _____ b) _____
--	--------------	--



LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: ithuta Ngola potso ka: teko



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	ntswaki	ntswakela	ntswafisa	ntswafa	
		ntswafa	ntswakela	ntswafisa	ntswaki	
	BALA	Ntswaki o re mantswe ao a thata. Ke bona e ka o leka ho ntswafisa ho ithuta ona. Mofumahadi Pule o itse re ithute mantswe ao hobane re tlo ngola teko ka Labohlano. Ke se ke tseba ho peleta mantswe ao kaofela ke sa etse diphoso. Mme o ile a mpiletsa ona a ba a ntswakela le mantswe a mang ao ke ithutileng ona kgale. Ke ile ka bolella mme hore Ntswaki o ile a leka ho ntswafisa ho ithuta mantswe ao empa ha a ka a atleha.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a reng mantswe ao a thata? _____ o re mantswe ao a thata. Re tlo ngola teko ka mantswe ao neng? Re tlo ngola teko ka _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: teko Ngola potso ka: ithuta

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinerere	teko
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	ditlhware	tlhwaritsa	
		ntswafa	ntswakela	ntswafisa	ntswaki	







BALA







Ha Kelvin a ne a le dilemo tse 10 o ile a nka qeto. E ne e le qeto ya ho rarolla mathata a motlakase wa baahisane ba hae. O ile a bokelletsa ditshepe tsa dikerepe tse sa sebetse. O ne a fata moqomong o mong le o mong wa matlakala. O ne a batlana le dikerepe hore a kgone ho ithuta ka tsona. O ne a hlola dihora tse ngata a kopanya disebediswa tsa motlakase tse robehileng ho etsa hore di sebetse. Kelvin o ithutile boenjinerere ka teko le phoso, le ho tsepamisa maikutlo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kelvin o ne a le dilemo tse kae ha a nka qeto? Kelvin o ne a le dilemo tse _____.2. O ile a nka qeto ya ho etsa eng? O ile a nka qeto ya ho rarolla _____.3. O ile a bokelletsa eng? O ile a bokelletsa _____.4. Kelvin o ithutile boenjinerere jwang? Kelvin o ithutile boenjinerere ka _____ le _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Ha kelvin a ne a le dilemo di 10 o ile a nka qote2. e ne e le qeto ya ho rarolla mthataa a motlakase3. maikutlo. o ka ho ithutile Kelvin tsepamisa




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	ntlha	ntlhaba	ntlhoya	mantlha	
		ntjha	ntjhafatsa	ntjhesa	ntjhakela	
	BALA	<p>“Se ke wa ntlhaba ka motsu oo o bohale. Hobaneng ha o ntlhoile hakana?” Ke ile ka utlwa e mong wa banna ba babedi a botsa motswalle wa hae. Ke ne ke nahana hore ba a lwana. Motswalle wa ka o qetelletse a ntjhaketse ho tlo bona koloi eo ntate a e rekileng. O ne a nahana hore e ntjha. Ke ile ka mmolella hore ha e ntjha empa e ntse e le maemong a matle, e hloka feela ho ntjhafatswa.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hobaneng ha o ntlhoile hakana 2. ke ne ke nahana hoer ba a lwnaa 3. nahana ne O hore a ntjha. e 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	dithware	tlhwaritsa	
		dithware	tlhware	tlhwaritsa	tlhwatlhwaretsa	
	BALA	<p>Kereiting ya boraro re ithuta modumo e mengata e metjha. Maobane re ithutile modumo wa “tlhw”. Mofumahadi Pule o ile a re re nahane mantswe a qalang ka modumo oo. Ho ne ho le thata ho nahana ka mantswe a qalang ka modumo “tlhw”. O ile a re thusa ka mantswe ana a mabedi. “tlhwaritsa, tlhware, le tlhwatlhwaretsa.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kereiting ya boraro re ithuta eng? Kereiting ya boraro re ithuta _____ e mengata e metjha. Maobane re ithutile modumo ofe? Maobane re ithutile modumo _____. Ke mantswe afe a mabedi eo re ithutileng ona? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ithuta Ngola potso ka: teko</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	ntswaki	ntswakela	ntswafisa	ntswafa	ntswaki
	BALA	<p>Ntswaki o re mantswe ao a thata. Ke bona e ka o leka ho ntswafisa ho ithuta ona. Mofumahadi Pule o itse re ithute mantswe ao hobane re tlo ngola teko ka Labohlano. Ke se ke tseba ho peleta mantswe ao kaofela ke sa etse diphoso. Mme o ile a mpiletsa ona a ba a ntswakela le mantswe a mang ao ke ithutileng ona kgale. Ke ile ka bolella mme hore Ntswaki o ile a leka ho ntswafisa ho ithuta mantswe ao empa ha a ka a atleha.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a reng mantswe ao a thata? _____ o re mantswe ao a thata. Re tlo ngola teko ka mantswe ao neng? Re tlo ngola teko ka _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: teko Ngola potso ka: ithuta</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinerere	teko
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	ditlhware	tlhwaritsa	
		ntswafa	ntswakela	ntswafisa	ntswaki	







BALA



Ha Kelvin a ne a le dilemo tse 10 o ile a nka qeto. E ne e le qeto ya ho rarolla mathata a motlakase wa baahisane ba hae. O ile a bokelletsa ditshepe tsa dikerepe tse sa sebetse. O ne a fata moqomong o mong le o mong wa matlakala. O ne a batlana le dikerepe hore a kgone ho ithuta ka tsona. O ne a hlola dihora tse ngata a kopanya disebediswa tsa motlakase tse robehileng ho etsa hore di sebetse. Kelvin o ithutile boenjinerere ka teko le phoso, le ho tsepamisa maikutlo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kelvin o ne a le dilemo tse kae ha a nka qeto? Kelvin o ne a le dilemo tse _____.2. O ile a nka qeto ya ho etsa eng? O ile a nka qeto ya ho rarolla _____.3. O ile a bokelletsa eng? O ile a bokelletsa _____.4. Kelvin o ithutile boenjinerere jwang? Kelvin o ithutile boenjinerere ka _____ le _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Ha kelvin a ne a le dilemo di 10 o ile a nka qote2. e ne e le qeto ya ho rarolla mthataa a motlakase3. maikutlo. o ka ho ithutile Kelvin tsepamisa




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	ntlha	ntlhaba	ntlhoya	mantlha	
		ntjha	ntjhafatsa	ntjhesa	ntjhakela	
	BALA	<p>“Se ke wa ntlhaba ka motsu oo o bohale. Hobaneng ha o ntlhoile hakana?” Ke ile ka utlwa e mong wa banna ba babedi a botsa motswalle wa hae. Ke ne ke nahana hore ba a lwana. Motswalle wa ka o qetelletse a ntjhaketse ho tlo bona koloi eo ntate a e rekileng. O ne a nahana hore e ntjha. Ke ile ka mmolella hore ha e ntjha empa e ntse e le maemong a matle, e hloka feela ho ntjhafatswa.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2




	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hobaneng ha o ntlhoile hakana 2. ke ne ke nahana hoer ba a lwnaa 3. nahana ne O hore a ntjha. e 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	dithware	tlhwaritsa	
		dithware	tlhware	tlhwaritsa	tlhwatlhwaretsa	
	BALA	<p>Kereiting ya boraro re ithuta medumo e mengata e metjha. Maobane re ithutile modumo wa “tlhw”. Mofumahadi Pule o ile a re re nahane mantswe a qalang ka modumo oo. Ho ne ho le thata ho nahana ka mantswe a qalang ka modumo “tlhw”. O ile a re thusa ka mantswe ana a mabedi. “tlhwaritsa, tlhware, le tlhwatlhwaretsa.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kereiting ya boraro re ithuta eng? Kereiting ya boraro re ithuta _____ e mengata e metjha. Maobane re ithutile modumo ofe? Maobane re ithutile modumo _____. Ke mantswe afe a mabedi eo re ithutileng ona? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ithuta Ngola potso ka: teko</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	ntswaki	ntswakela	ntswafisa	ntswafa	
		ntswafa	ntswakela	ntswafisa	ntswaki	
	BALA	<p>Ntswaki o re mantswe ao a thata. Ke bona e ka o leka ho ntswafisa ho ithuta ona. Mofumahadi Pule o itse re ithute mantswe ao hobane re tlo ngola teko ka Labohlano. Ke se ke tseba ho peleta mantswe ao kaofela ke sa etse diphoso. Mme o ile a mpiletsa ona a ba a ntswakela le mantswe a mang ao ke ithutileng ona kgale. Ke ile ka bolella mme hore Ntswaki o ile a leka ho ntswafisa ho ithuta mantswe ao empa ha a ka a atleha.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a reng mantswe ao a thata? _____ o re mantswe ao a thata. Re tlo ngola teko ka mantswe ao neng? Re tlo ngola teko ka _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: teko Ngola potso ka: ithuta</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinerere	teko
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	ditlhware	tlhwaritsa	
		ntswafa	ntswakela	ntswafisa	ntswaki	







BALA



Ha Kelvin a ne a le dilemo tse 10 o ile a nka qeto. E ne e le qeto ya ho rarolla mathata a motlakase wa baahisane ba hae. O ile a bokelletsa ditshepe tsa dikerepe tse sa sebetseng. O ne a fata moqomong o mong le o mong wa matlakala. O ne a batlana le dikerepe hore a kgone ho ithuta ka tsona. O ne a hlola dihora tse ngata a kopanya disebediswa tsa motlakase tse robehileng ho etsa hore di sebetse. Kelvin o ithutile boenjinerere ka teko le phoso, le ho tsepamisa maikutlo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kelvin o ne a le dilemo tse kae ha a nka qeto? Kelvin o ne a le dilemo tse _____.2. O ile a nka qeto ya ho etsa eng? O ile a nka qeto ya ho rarolla _____.3. O ile a bokelletsa eng? O ile a bokelletsa _____.4. Kelvin o ithutile boenjinerere jwang? Kelvin o ithutile boenjinerere ka _____ le _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Ha kelvin a ne a le dilemo di 10 o ile a nka qote2. e ne e le qeto ya ho rarolla mthataa a motlakase3. maikutlo. o ka ho ithutile Kelvin tsepamisa




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	ntlha	ntlhaba	ntlhoya	mantlha	
		ntjha	ntjhafatsa	ntjhesa	ntjhakela	
	BALA	<p>“Se ke wa ntlhaba ka motsu oo o bohale. Hobaneng ha o ntlhoile hakana?” Ke ile ka utlwa e mong wa banna ba babedi a botsa motswalle wa hae. Ke ne ke nahana hore ba a lwana. Motswalle wa ka o qetelletse a ntjhaketse ho tlo bona koloi eo ntate a e rekileng. O ne a nahana hore e ntjha. Ke ile ka mmolella hore ha e ntjha empa e ntse e le maemong a matle, e hloka feela ho ntjhafatswa.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hobaneng ha o ntlhoile hakana 2. ke ne ke nahana hoer ba a lwnaa 3. nahana ne O hore a ntjha. e 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	dithware	tlhwaritsa	
		dithware	tlhware	tlhwaritsa	tlhwatlhwaretsa	
	BALA	<p>Kereiting ya boraro re ithuta medumo e mengata e metjha. Maobane re ithutile modumo wa “tlhw”. Mofumahadi Pule o ile a re re nahane mantswe a qalang ka modumo oo. Ho ne ho le thata ho nahana ka mantswe a qalang ka modumo “tlhw”. O ile a re thusa ka mantswe ana a mabedi. “tlhwaritsa, tlhware, le tlhwatlhwaretsa.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kereiting ya boraro re ithuta eng? Kereiting ya boraro re ithuta _____ e mengata e metjha. Maobane re ithutile modumo ofe? Maobane re ithutile modumo _____. Ke mantswe afe a mabedi eo re ithutileng ona? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ithuta Ngola potso ka: teko</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	ntswaki	ntswakela	ntswafisa	ntswafa	
		ntswafa	ntswakela	ntswafisa	ntswaki	
	BALA	<p>Ntswaki o re mantswe ao a thata. Ke bona e ka o leka ho ntswafisa ho ithuta ona. Mofumahadi Pule o itse re ithute mantswe ao hobane re tlo ngola teko ka Labohlano. Ke se ke tseba ho peleta mantswe ao kaofela ke sa etse diphoso. Mme o ile a mpiletsa ona a ba a ntswakela le mantswe a mang ao ke ithutileng ona kgale. Ke ile ka bolella mme hore Ntswaki o ile a leka ho ntswafisa ho ithuta mantswe ao empa ha a ka a atleha.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a reng mantswe ao a thata? _____ o re mantswe ao a thata. Re tlo ngola teko ka mantswe ao neng? Re tlo ngola teko ka _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: teko Ngola potso ka: ithuta</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinerere	teko
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	ditlhware	tlhwaritsa	
		ntswafa	ntswakela	ntswafisa	ntswaki	







BALA



Ha Kelvin a ne a le dilemo tse 10 o ile a nka qeto. E ne e le qeto ya ho rarolla mathata a motlakase wa baahisane ba hae. O ile a bokelletsa ditshepe tsa dikerepe tse sa sebetse. O ne a fata moqomong o mong le o mong wa matlakala. O ne a batlana le dikerepe hore a kgone ho ithuta ka tsona. O ne a hlola dihora tse ngata a kopanya disebediswa tsa motlakase tse robehileng ho etsa hore di sebetse. Kelvin o ithutile boenjinerere ka teko le phoso, le ho tsepamisa maikutlo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kelvin o ne a le dilemo tse kae ha a nka qeto? Kelvin o ne a le dilemo tse _____.2. O ile a nka qeto ya ho etsa eng? O ile a nka qeto ya ho rarolla _____.3. O ile a bokelletsa eng? O ile a bokelletsa _____.4. Kelvin o ithutile boenjinerere jwang? Kelvin o ithutile boenjinerere ka _____ le _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Ha kelvin a ne a le delimo di 10 o ile a nka qote2. e ne e le qeto ya ho rarolla mthataa a motlakase3. maikutlo. o ka ho ithutile Kelvin tsepamisa




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	ntlha	ntlhaba	ntlhoya	mantlha	
		ntjha	ntjhafatsa	ntjhesa	ntjhakela	
	BALA	<p>“Se ke wa ntlhaba ka motsu oo o bohale. Hobaneng ha o ntlhoile hakana?” Ke ile ka utlwa e mong wa banna ba babedi a botsa motswalle wa hae. Ke ne ke nahana hore ba a lwana. Motswalle wa ka o qetelletse a ntjhaketse ho tlo bona koloi eo ntate a e rekileng. O ne a nahana hore e ntjha. Ke ile ka mmolella hore ha e ntjha empa e ntse e le maemong a matle, e hloka feela ho ntjhafatswa.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2




	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hobaneng ha o ntlhoile hakana 2. ke ne ke nahana hoer ba a lwana 3. nahana ne O hore a ntjha. e 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	dithware	tlhwaritsa	
		dithware	tlhware	tlhwaritsa	tlhwatlhwaretsa	
	BALA	<p>Kereiting ya boraro re ithuta modumo e mengata e metjha. Maobane re ithutile modumo wa “tlhw”. Mofumahadi Pule o ile a re re nahane mantswe a qalang ka modumo oo. Ho ne ho le thata ho nahana ka mantswe a qalang ka modumo “tlhw”. O ile a re thusa ka mantswe ana a mabedi. “tlhwaritsa, tlhware, le tlhwatlhwaretsa.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kereiting ya boraro re ithuta eng? Kereiting ya boraro re ithuta _____ e mengata e metjha. Maobane re ithutile modumo ofe? Maobane re ithutile modumo _____. Ke mantswe afe a mabedi eo re ithutileng ona? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ithuta Ngola potso ka: teko</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	ntswaki	ntswakela	ntswafisa	ntswafa	
		ntswafa	ntswakela	ntswafisa	ntswaki	
	BALA	<p>Ntswaki o re mantswe ao a thata. Ke bona e ka o leka ho ntswafisa ho ithuta ona. Mofumahadi Pule o itse re ithute mantswe ao hobane re tlo ngola teko ka Labohlano. Ke se ke tseba ho peleta mantswe ao kaofela ke sa etse diphoso. Mme o ile a mpiletsa ona a ba a ntswakela le mantswe a mang ao ke ithutileng ona kgale. Ke ile ka bolella mme hore Ntswaki o ile a leka ho ntswafisa ho ithuta mantswe ao empa ha a ka a atleha.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a reng mantswe ao a thata? _____ o re mantswe ao a thata. Re tlo ngola teko ka mantswe ao neng? Re tlo ngola teko ka _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: teko Ngola potso ka: ithuta</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinerere	teko
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	ditlhware	tlhwaritsa	
		ntswafa	ntswakela	ntswafisa	ntswaki	







BALA



Ha Kelvin a ne a le dilemo tse 10 o ile a nka qeto. E ne e le qeto ya ho rarolla mathata a motlakase wa baahisane ba hae. O ile a bokelletsa ditshepe tsa dikerepe tse sa sebetse. O ne a fata moqomong o mong le o mong wa matlakala. O ne a batlana le dikerepe hore a kgone ho ithuta ka tsona. O ne a hlola dihora tse ngata a kopanya disebediswa tsa motlakase tse robehileng ho etsa hore di sebetse. Kelvin o ithutile boenjinerere ka teko le phoso, le ho tsepamisa maikutlo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kelvin o ne a le dilemo tse kae ha a nka qeto? Kelvin o ne a le dilemo tse _____.2. O ile a nka qeto ya ho etsa eng? O ile a nka qeto ya ho rarolla _____.3. O ile a bokelletsa eng? O ile a bokelletsa _____.4. Kelvin o ithutile boenjinerere jwang? Kelvin o ithutile boenjinerere ka _____ le _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Ha kelvin a ne a le dilemo di 10 o ile a nka qote2. e ne e le qeto ya ho rarolla mthataa a motlakase3. maikutlo. o ka ho ithutile Kelvin tsepamisa




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	ntlha	ntlhaba	ntlhoya	mantlha	
		ntjha	ntjhafatsa	ntjhesa	ntjhakela	
	BALA	<p>“Se ke wa ntlhaba ka motsu oo o bohale. Hobaneng ha o ntlhoile hakana?” Ke ile ka utlwa e mong wa banna ba babedi a botsa motswalle wa hae. Ke ne ke nahana hore ba a lwana. Motswalle wa ka o qetelletse a ntjhaketse ho tlo bona koloi eo ntate a e rekileng. O ne a nahana hore e ntjha. Ke ile ka mmolella hore ha e ntjha empa e ntse e le maemong a matle, e hloka feela ho ntjhafatswa.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hobaneng ha o ntlhoile hakana 2. ke ne ke nahana hoer ba a lwnaa 3. nahana ne O hore a ntjha. e 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	dithware	tlhwaritsa	
		dithware	tlhware	tlhwaritsa	tlhwatlhwaretsa	
	BALA	<p>Kereiting ya boraro re ithuta modumo e mengata e metjha. Maobane re ithutile modumo wa “tlhw”. Mofumahadi Pule o ile a re re nahane mantswe a qalang ka modumo oo. Ho ne ho le thata ho nahana ka mantswe a qalang ka modumo “tlhw”. O ile a re thusa ka mantswe ana a mabedi. “tlhwaritsa, tlhware, le tlhwatlhwaretsa.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kereiting ya boraro re ithuta eng? Kereiting ya boraro re ithuta _____ e mengata e metjha. Maobane re ithutile modumo ofe? Maobane re ithutile modumo _____. Ke mantswe afe a mabedi eo re ithutileng ona? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ithuta Ngola potso ka: teko</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	ntswaki	ntswakela	ntswafisa	ntswafa	
		ntswafa	ntswakela	ntswafisa	ntswaki	
	BALA	<p>Ntswaki o re mantswe ao a thata. Ke bona e ka o leka ho ntswafisa ho ithuta ona. Mofumahadi Pule o itse re ithute mantswe ao hobane re tlo ngola teko ka Labohlano. Ke se ke tseba ho peleta mantswe ao kaofela ke sa etse diphoso. Mme o ile a mpiletsa ona a ba a ntswakela le mantswe a mang ao ke ithutileng ona kgale. Ke ile ka bolella mme hore Ntswaki o ile a leka ho ntswafisa ho ithuta mantswe ao empa ha a ka a atleha.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a reng mantswe ao a thata? _____ o re mantswe ao a thata. Re tlo ngola teko ka mantswe ao neng? Re tlo ngola teko ka _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: teko Ngola potso ka: ithuta</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinerere	teko
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	ditlhware	tlhwaritsa	
		ntswafa	ntswakela	ntswafisa	ntswaki	







BALA



Ha Kelvin a ne a le dilemo tse 10 o ile a nka qeto. E ne e le qeto ya ho rarolla mathata a motlakase wa baahisane ba hae. O ile a bokelletsa ditshepe tsa dikerepe tse sa sebetse. O ne a fata moqomong o mong le o mong wa matlakala. O ne a batlana le dikerepe hore a kgone ho ithuta ka tsona. O ne a hlola dihora tse ngata a kopanya disebediswa tsa motlakase tse robehileng ho etsa hore di sebetse. Kelvin o ithutile boenjinerere ka teko le phoso, le ho tsepamisa maikutlo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kelvin o ne a le dilemo tse kae ha a nka qeto? Kelvin o ne a le dilemo tse _____.2. O ile a nka qeto ya ho etsa eng? O ile a nka qeto ya ho rarolla _____.3. O ile a bokelletsa eng? O ile a bokelletsa _____.4. Kelvin o ithutile boenjinerere jwang? Kelvin o ithutile boenjinerere ka _____ le _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Ha kelvin a ne a le dilemo di 10 o ile a nka qote2. e ne e le qeto ya ho rarolla mthataa a motlakase3. maikutlo. o ka ho ithutile Kelvin tsepamisa




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	ntlha	ntlhaba	ntlhoya	mantlha	
		ntjha	ntjhafatsa	ntjhesa	ntjhakela	
	BALA	<p>“Se ke wa ntlhaba ka motsu oo o bohale. Hobaneng ha o ntlhoile hakana?” Ke ile ka utlwa e mong wa banna ba babedi a botsa motswalle wa hae. Ke ne ke nahana hore ba a lwana. Motswalle wa ka o qetelletse a ntjhaketse ho tlo bona koloi eo ntate a e rekileng. O ne a nahana hore e ntjha. Ke ile ka mmolella hore ha e ntjha empa e ntse e le maemong a matle, e hloka feela ho ntjhafatswa.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hobaneng ha o ntlhoile hakana 2. ke ne ke nahana hoer ba a lwana 3. nahana ne O hore a ntjha. e 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	dithware	tlhwaritsa	
		dithware	tlhware	tlhwaritsa	tlhwatlhwaretsa	
	BALA	<p>Kereiting ya boraro re ithuta modumo e mengata e metjha. Maobane re ithutile modumo wa “tlhw”. Mofumahadi Pule o ile a re re nahane mantswe a qalang ka modumo oo. Ho ne ho le thata ho nahana ka mantswe a qalang ka modumo “tlhw”. O ile a re thusa ka mantswe ana a mabedi. “tlhwaritsa, tlhware, le tlhwatlhwaretsa.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kereiting ya boraro re ithuta eng? Kereiting ya boraro re ithuta _____ e mengata e metjha. Maobane re ithutile modumo ofe? Maobane re ithutile modumo _____. Ke mantswe afe a mabedi eo re ithutileng ona? a) _____ b) _____
--	--------------	--



LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: ithuta Ngola potso ka: teko



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	ntswaki	ntswakela	ntswafisa	ntswafa	
	BALA	Ntswaki o re mantswe ao a thata. Ke bona e ka o leka ho ntswafisa ho ithuta ona. Mofumahadi Pule o itse re ithute mantswe ao hobane re tlo ngola teko ka Labohlano. Ke se ke tseba ho peleta mantswe ao kaofela ke sa etse diphoso. Mme o ile a mpiletsa ona a ba a ntswakela le mantswe a mang ao ke ithutileng ona kgale. Ke ile ka bolella mme hore Ntswaki o ile a leka ho ntswafisa ho ithuta mantswe ao empa ha a ka a atleha.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a reng mantswe ao a thata? _____ o re mantswe ao a thata. Re tlo ngola teko ka mantswe ao neng? Re tlo ngola teko ka _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: teko Ngola potso ka: ithuta

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinerere	teko
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	ditlhware	tlhwaritsa	
		ntswafa	ntswakela	ntswafisa	ntswaki	







BALA



Ha Kelvin a ne a le dilemo tse 10 o ile a nka qeto. E ne e le qeto ya ho rarolla mathata a motlakase wa baahisane ba hae. O ile a bokelletsa ditshepe tsa dikerepe tse sa sebetse. O ne a fata moqomong o mong le o mong wa matlakala. O ne a batlana le dikerepe hore a kgone ho ithuta ka tsona. O ne a hlola dihora tse ngata a kopanya disebediswa tsa motlakase tse robehileng ho etsa hore di sebetse. Kelvin o ithutile boenjinerere ka teko le phoso, le ho tsepamisa maikutlo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kelvin o ne a le dilemo tse kae ha a nka qeto? Kelvin o ne a le dilemo tse _____.2. O ile a nka qeto ya ho etsa eng? O ile a nka qeto ya ho rarolla _____.3. O ile a bokelletsa eng? O ile a bokelletsa _____.4. Kelvin o ithutile boenjinerere jwang? Kelvin o ithutile boenjinerere ka _____ le _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Ha kelvin a ne a le dilemo di 10 o ile a nka qote2. e ne e le qeto ya ho rarolla mthataa a motlakase3. maikutlo. o ka ho ithutile Kelvin tsepamisa




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	ntlha	ntlhaba	ntlhoya	mantlha	
		ntjha	ntjhafatsa	ntjhesa	ntjhakela	
	BALA	<p>“Se ke wa ntlhaba ka motsu oo o bohale. Hobaneng ha o ntlhoile hakana?” Ke ile ka utlwa e mong wa banna ba babedi a botsa motswalle wa hae. Ke ne ke nahana hore ba a lwana. Motswalle wa ka o qetelletse a ntjhaketse ho tlo bona koloi eo ntate a e rekileng. O ne a nahana hore e ntjha. Ke ile ka mmolella hore ha e ntjha empa e ntse e le maemong a matle, e hloka feela ho ntjhafatswa.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hobaneng ha o ntlhoile hakana 2. ke ne ke nahana hoer ba a lwana 3. nahana ne O hore a ntjha. e 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	dithware	tlhwaritsa	
		dithware	tlhware	tlhwaritsa	tlhwatlhwaretsa	
	BALA	<p>Kereiting ya boraro re ithuta modumo e mengata e metjha. Maobane re ithutile modumo wa “tlhw”. Mofumahadi Pule o ile a re re nahane mantswe a qalang ka modumo oo. Ho ne ho le thata ho nahana ka mantswe a qalang ka modumo “tlhw”. O ile a re thusa ka mantswe ana a mabedi. “tlhwaritsa, tlhware, le tlhwatlhwaretsa.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kereiting ya boraro re ithuta eng? Kereiting ya boraro re ithuta _____ e mengata e metjha. Maobane re ithutile modumo ofe? Maobane re ithutile modumo _____. Ke mantswe afe a mabedi eo re ithutileng ona? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ithuta Ngola potso ka: teko</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	ntswaki	ntswakela	ntswafisa	ntswafa	
		ntswafa	ntswakela	ntswafisa	ntswaki	
	BALA	<p>Ntswaki o re mantswe ao a thata. Ke bona e ka o leka ho ntswafisa ho ithuta ona. Mofumahadi Pule o itse re ithute mantswe ao hobane re tlo ngola teko ka Labohlano. Ke se ke tseba ho peleta mantswe ao kaofela ke sa etse diphoso. Mme o ile a mpiletsa ona a ba a ntswakela le mantswe a mang ao ke ithutileng ona kgale. Ke ile ka bolella mme hore Ntswaki o ile a leka ho ntswafisa ho ithuta mantswe ao empa ha a ka a atleha.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a reng mantswe ao a thata? _____ o re mantswe ao a thata. Re tlo ngola teko ka mantswe ao neng? Re tlo ngola teko ka _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: teko Ngola potso ka: ithuta</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinerere	teko
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	ditlhware	tlhwaritsa	
		ntswafa	ntswakela	ntswafisa	ntswaki	







BALA







Ha Kelvin a ne a le dilemo tse 10 o ile a nka qeto. E ne e le qeto ya ho rarolla mathata a motlakase wa baahisane ba hae. O ile a bokelletsa ditshepe tsa dikerepe tse sa sebetse. O ne a fata moqomong o mong le o mong wa matlakala. O ne a batlana le dikerepe hore a kgone ho ithuta ka tsona. O ne a hlola dihora tse ngata a kopanya disebediswa tsa motlakase tse robehileng ho etsa hore di sebetse. Kelvin o ithutile boenjinerere ka teko le phoso, le ho tsepamisa maikutlo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kelvin o ne a le dilemo tse kae ha a nka qeto? Kelvin o ne a le dilemo tse _____.2. O ile a nka qeto ya ho etsa eng? O ile a nka qeto ya ho rarolla _____.3. O ile a bokelletsa eng? O ile a bokelletsa _____.4. Kelvin o ithutile boenjinerere jwang? Kelvin o ithutile boenjinerere ka _____ le _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Ha kelvin a ne a le dilemo di 10 o ile a nka qote2. e ne e le qeto ya ho rarolla mthataa a motlakase3. maikutlo. o ka ho ithutile Kelvin tsepamisa




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	ntlha	ntlhaba	ntlhoya	mantlha	
		ntjha	ntjhafatsa	ntjhesa	ntjhakela	
	BALA	<p>“Se ke wa ntlhaba ka motsu oo o bohale. Hobaneng ha o ntlhoile hakana?” Ke ile ka utlwa e mong wa banna ba babedi a botsa motswalle wa hae. Ke ne ke nahana hore ba a lwana. Motswalle wa ka o qetelletse a ntjhaketse ho tlo bona koloi eo ntate a e rekileng. O ne a nahana hore e ntjha. Ke ile ka mmolella hore ha e ntjha empa e ntse e le maemong a matle, e hloka feela ho ntjhafatswa.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hobaneng ha o ntlhoile hakana 2. ke ne ke nahana hoer ba a lwana 3. nahana ne O hore a ntjha. e 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	dithware	tlhwaritsa	
		dithware	tlhware	tlhwaritsa	tlhwatlhwaretsa	
	BALA	<p>Kereiting ya boraro re ithuta modumo e mengata e metjha. Maobane re ithutile modumo wa “tlhw”. Mofumahadi Pule o ile a re re nahane mantswe a qalang ka modumo oo. Ho ne ho le thata ho nahana ka mantswe a qalang ka modumo “tlhw”. O ile a re thusa ka mantswe ana a mabedi. “tlhwaritsa, tlhware, le tlhwatlhwaretsa.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kereiting ya boraro re ithuta eng? Kereiting ya boraro re ithuta _____ e mengata e metjha. Maobane re ithutile modumo ofe? Maobane re ithutile modumo _____. Ke mantswe afe a mabedi eo re ithutileng ona? a) _____ b) _____
--	--------------	--



LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: ithuta Ngola potso ka: teko



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	ntswaki	ntswakela	ntswafisa	ntswafa	
 BALA		Ntswaki o re mantswe ao a thata. Ke bona e ka o leka ho ntswafisa ho ithuta ona. Mofumahadi Pule o itse re ithute mantswe ao hobane re tlo ngola teko ka Labohlano. Ke se ke tseba ho peleta mantswe ao kaofela ke sa etse diphoso. Mme o ile a mpiletsa ona a ba a ntswakela le mantswe a mang ao ke ithutileng ona kgale. Ke ile ka bolella mme hore Ntswaki o ile a leka ho ntswafisa ho ithuta mantswe ao empa ha a ka a atleha.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a reng mantswe ao a thata? _____ o re mantswe ao a thata. Re tlo ngola teko ka mantswe ao neng? Re tlo ngola teko ka _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: teko Ngola potso ka: ithuta

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	ditlhware	tlhwaritsa	
		ntswafa	ntswakela	ntswafisa	ntswaki	







BALA



Ha Kelvin a ne a le dilemo tse 10 o ile a nka qeto. E ne e le qeto ya ho rarolla mathata a motlakase wa baahisane ba hae. O ile a bokelletsa ditshepe tsa dikerepe tse sa sebetse. O ne a fata moqomong o mong le o mong wa matlakala. O ne a batlana le dikerepe hore a kgone ho ithuta ka tsona. O ne a hlola dihora tse ngata a kopanya disebediswa tsa motlakase tse robehileng ho etsa hore di sebetse. Kelvin o ithutile boenjinere ka teko le phoso, le ho tsepamisa maikutlo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kelvin o ne a le dilemo tse kae ha a nka qeto? Kelvin o ne a le dilemo tse _____.2. O ile a nka qeto ya ho etsa eng? O ile a nka qeto ya ho rarolla _____.3. O ile a bokelletsa eng? O ile a bokelletsa _____.4. Kelvin o ithutile boenjinerere jwang? Kelvin o ithutile boenjinerere ka _____ le _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Ha kelvin a ne a le dilemo di 10 o ile a nka qote2. e ne e le qeto ya ho rarolla mthataa a motlakase3. maikutlo. o ka ho ithutile Kelvin tsepamisa




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	ntlha	ntlhaba	ntlhoya	mantlha	
		ntjha	ntjhafatsa	ntjhesa	ntjhakela	
	BALA	<p>“Se ke wa ntlhaba ka motsu oo o bohale. Hobaneng ha o ntlhoile hakana?” Ke ile ka utlwa e mong wa banna ba babedi a botsa motswalle wa hae. Ke ne ke nahana hore ba a lwana. Motswalle wa ka o qetelletse a ntjhaketse ho tlo bona koloi eo ntate a e rekileng. O ne a nahana hore e ntjha. Ke ile ka mmolella hore ha e ntjha empa e ntse e le maemong a matle, e hloka feela ho ntjhafatswa.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hobaneng ha o ntlhoile hakana 2. ke ne ke nahana hoer ba a lwnaa 3. nahana ne O hore a ntjha. e 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	dithware	tlhwaritsa	
		dithware	tlhware	tlhwaritsa	tlhwatlhwaretsa	
	BALA	<p>Kereiting ya boraro re ithuta modumo e mengata e metjha. Maobane re ithutile modumo wa “tlhw”. Mofumahadi Pule o ile a re re nahane mantswe a qalang ka modumo oo. Ho ne ho le thata ho nahana ka mantswe a qalang ka modumo “tlhw”. O ile a re thusa ka mantswe ana a mabedi. “tlhwaritsa, tlhware, le tlhwatlhwaretsa.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kereiting ya boraro re ithuta eng? Kereiting ya boraro re ithuta _____ e mengata e metjha. Maobane re ithutile modumo ofe? Maobane re ithutile modumo _____. Ke mantswe afe a mabedi eo re ithutileng ona? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ithuta Ngola potso ka: teko</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	ntswaki	ntswakela	ntswafisa	ntswafa	
		ntswafa	ntswakela	ntswafisa	ntswaki	
	BALA	<p>Ntswaki o re mantswe ao a thata. Ke bona e ka o leka ho ntswafisa ho ithuta ona. Mofumahadi Pule o itse re ithute mantswe ao hobane re tlo ngola teko ka Labohlano. Ke se ke tseba ho peleta mantswe ao kaofela ke sa etse diphoso. Mme o ile a mpiletsa ona a ba a ntswakela le mantswe a mang ao ke ithutileng ona kgale. Ke ile ka bolella mme hore Ntswaki o ile a leka ho ntswafisa ho ithuta mantswe ao empa ha a ka a atleha.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a reng mantswe ao a thata? _____ o re mantswe ao a thata. Re tlo ngola teko ka mantswe ao neng? Re tlo ngola teko ka _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: teko Ngola potso ka: ithuta</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	ditlhware	tlhwaritsa	
		ntswafa	ntswakela	ntswafisa	ntswaki	







BALA



Ha Kelvin a ne a le dilemo tse 10 o ile a nka qeto. E ne e le qeto ya ho rarolla mathata a motlakase wa baahisane ba hae. O ile a bokelletsa ditshepe tsa dikerepe tse sa sebetse. O ne a fata moqomong o mong le o mong wa matlakala. O ne a batlana le dikerepe hore a kgone ho ithuta ka tsona. O ne a hlola dihora tse ngata a kopanya disebediswa tsa motlakase tse robehileng ho etsa hore di sebetse. Kelvin o ithutile boenjinere ka teko le phoso, le ho tsepamisa maikutlo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kelvin o ne a le dilemo tse kae ha a nka qeto? Kelvin o ne a le dilemo tse _____.2. O ile a nka qeto ya ho etsa eng? O ile a nka qeto ya ho rarolla _____.3. O ile a bokelletsa eng? O ile a bokelletsa _____.4. Kelvin o ithutile boenjinerere jwang? Kelvin o ithutile boenjinerere ka _____ le _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Ha kelvin a ne a le delimo di 10 o ile a nka qote2. e ne e le qeto ya ho rarolla mthataa a motlakase3. maikutlo. o ka ho ithutile Kelvin tsepamisa




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	ntlha	ntlhaba	ntlhoya	mantlha	
		ntjha	ntjhafatsa	ntjhesa	ntjhakela	
	BALA	<p>“Se ke wa ntlhaba ka motsu oo o bohale. Hobaneng ha o ntlhoile hakana?” Ke ile ka utlwa e mong wa banna ba babedi a botsa motswalle wa hae. Ke ne ke nahana hore ba a lwana. Motswalle wa ka o qetelletse a ntjhaketse ho tlo bona koloi eo ntate a e rekileng. O ne a nahana hore e ntjha. Ke ile ka mmolella hore ha e ntjha empa e ntse e le maemong a matle, e hloka feela ho ntjhafatswa.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2




	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hobaneng ha o ntlhoile hakana 2. ke ne ke nahana hoer ba a lwnaa 3. nahana ne O hore a ntjha. e 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1






	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	dithware	tlhwaritsa	
		dithware	tlhware	tlhwaritsa	tlhwatlhwaretsa	
	BALA	<p>Kereiting ya boraro re ithuta modumo e mengata e metjha. Maobane re ithutile modumo wa “tlhw”. Mofumahadi Pule o ile a re re nahane mantswe a qalang ka modumo oo. Ho ne ho le thata ho nahana ka mantswe a qalang ka modumo “tlhw”. O ile a re thusa ka mantswe ana a mabedi. “tlhwaritsa, tlhware, le tlhwatlhwaretsa.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kereiting ya boraro re ithuta eng? Kereiting ya boraro re ithuta _____ e mengata e metjha. Maobane re ithutile modumo ofe? Maobane re ithutile modumo _____. Ke mantswe afe a mabedi eo re ithutileng ona? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ithuta Ngola potso ka: teko</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	ntswaki	ntswakela	ntswafisa	ntswafa	ntswaki
	BITSA MODUMO	ntswafa	ntswakela	ntswafisa	ntswaki	ntswaki
	BALA	<p>Ntswaki o re mantswe ao a thata. Ke bona e ka o leka ho ntswafisa ho ithuta ona. Mofumahadi Pule o itse re ithute mantswe ao hobane re tlo ngola teko ka Labohlano. Ke se ke tseba ho peleta mantswe ao kaofela ke sa etse diphoso. Mme o ile a mpiletsa ona a ba a ntswakela le mantswe a mang ao ke ithutileng ona kgale. Ke ile ka bolella mme hore Ntswaki o ile a leka ho ntswafisa ho ithuta mantswe ao empa ha a ka a atleha.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a reng mantswe ao a thata? _____ o re mantswe ao a thata. Re tlo ngola teko ka mantswe ao neng? Re tlo ngola teko ka _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: teko Ngola potso ka: ithuta</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinerere	teko
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	ditlhware	tlhwaritsa	
		ntswafa	ntswakela	ntswafisa	ntswaki	







BALA



Ha Kelvin a ne a le dilemo tse 10 o ile a nka qeto. E ne e le qeto ya ho rarolla mathata a motlakase wa baahisane ba hae. O ile a bokelletsa ditshepe tsa dikerepe tse sa sebetse. O ne a fata moqomong o mong le o mong wa matlakala. O ne a batlana le dikerepe hore a kgone ho ithuta ka tsona. O ne a hlola dihora tse ngata a kopanya disebediswa tsa motlakase tse robehileng ho etsa hore di sebetse. Kelvin o ithutile boenjinerere ka teko le phoso, le ho tsepamisa maikutlo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kelvin o ne a le dilemo tse kae ha a nka qeto? Kelvin o ne a le dilemo tse _____.2. O ile a nka qeto ya ho etsa eng? O ile a nka qeto ya ho rarolla _____.3. O ile a bokelletsa eng? O ile a bokelletsa _____.4. Kelvin o ithutile boenjinerere jwang? Kelvin o ithutile boenjinerere ka _____ le _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Ha kelvin a ne a le dilemo di 10 o ile a nka qote2. e ne e le qeto ya ho rarolla mthataa a motlakase3. maikutlo. o ka ho ithutile Kelvin tsepamisa




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	ntlha	ntlhaba	ntlhoya	mantlha	
		ntjha	ntjhafatsa	ntjhesa	ntjhakela	
	BALA	<p>“Se ke wa ntlhaba ka motsu oo o bohale. Hobaneng ha o ntlhoile hakana?” Ke ile ka utlwa e mong wa banna ba babedi a botsa motswalle wa hae. Ke ne ke nahana hore ba a lwana. Motswalle wa ka o qetelletse a ntjhaketse ho tlo bona koloi eo ntate a e rekileng. O ne a nahana hore e ntjha. Ke ile ka mmolella hore ha e ntjha empa e ntse e le maemong a matle, e hloka feela ho ntjhafatswa.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hobaneng ha o ntlhoile hakana 2. ke ne ke nahana hoer ba a lwana 3. nahana ne O hore a ntjha. e 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	dithware	tlhwaritsa	
		dithware	tlhware	tlhwaritsa	tlhwatlhwaretsa	
	BALA	<p>Kereiting ya boraro re ithuta modumo e mengata e metjha. Maobane re ithutile modumo wa “tlhw”. Mofumahadi Pule o ile a re re nahane mantswe a qalang ka modumo oo. Ho ne ho le thata ho nahana ka mantswe a qalang ka modumo “tlhw”. O ile a re thusa ka mantswe ana a mabedi. “tlhwaritsa, tlhware, le tlhwatlhwaretsa.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kereiting ya boraro re ithuta eng? Kereiting ya boraro re ithuta _____ e mengata e metjha. Maobane re ithutile modumo ofe? Maobane re ithutile modumo _____. Ke mantswe afe a mabedi eo re ithutileng ona? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ithuta Ngola potso ka: teko</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	ntswaki	ntswakela	ntswafisa	ntswafa	
		ntswafa	ntswakela	ntswafisa	ntswaki	
	BALA	<p>Ntswaki o re mantswe ao a thata. Ke bona e ka o leka ho ntswafisa ho ithuta ona. Mofumahadi Pule o itse re ithute mantswe ao hobane re tlo ngola teko ka Labohlano. Ke se ke tseba ho peleta mantswe ao kaofela ke sa etse diphoso. Mme o ile a mpiletsa ona a ba a ntswakela le mantswe a mang ao ke ithutileng ona kgale. Ke ile ka bolella mme hore Ntswaki o ile a leka ho ntswafisa ho ithuta mantswe ao empa ha a ka a atleha.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a reng mantswe ao a thata? _____ o re mantswe ao a thata. Re tlo ngola teko ka mantswe ao neng? Re tlo ngola teko ka _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: teko Ngola potso ka: ithuta</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinerere	teko
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	ditlhware	tlhwaritsa	
		ntswafa	ntswakela	ntswafisa	ntswaki	







BALA



Ha Kelvin a ne a le dilemo tse 10 o ile a nka qeto. E ne e le qeto ya ho rarolla mathata a motlakase wa baahisane ba hae. O ile a bokelletsa ditshepe tsa dikerepe tse sa sebetse. O ne a fata moqomong o mong le o mong wa matlakala. O ne a batlana le dikerepe hore a kgone ho ithuta ka tsona. O ne a hlola dihora tse ngata a kopanya disebediswa tsa motlakase tse robehileng ho etsa hore di sebetse. Kelvin o ithutile boenjinerere ka teko le phoso, le ho tsepamisa maikutlo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kelvin o ne a le dilemo tse kae ha a nka qeto? Kelvin o ne a le dilemo tse _____.2. O ile a nka qeto ya ho etsa eng? O ile a nka qeto ya ho rarolla _____.3. O ile a bokelletsa eng? O ile a bokelletsa _____.4. Kelvin o ithutile boenjinerere jwang? Kelvin o ithutile boenjinerere ka _____ le _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Ha kelvin a ne a le delimo di 10 o ile a nka qote2. e ne e le qeto ya ho rarolla mthataa a motlakase3. maikutlo. o ka ho ithutile Kelvin tsepamisa




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	ntlha	ntlhaba	ntlhoya	mantlha	
		ntjha	ntjhafatsa	ntjhesa	ntjhakela	
	BALA	<p>“Se ke wa ntlhaba ka motsu oo o bohale. Hobaneng ha o ntlhoile hakana?” Ke ile ka utlwa e mong wa banna ba babedi a botsa motswalle wa hae. Ke ne ke nahana hore ba a lwana. Motswalle wa ka o qetelletse a ntjhaketse ho tlo bona koloi eo ntate a e rekileng. O ne a nahana hore e ntjha. Ke ile ka mmolella hore ha e ntjha empa e ntse e le maemong a matle, e hloka feela ho ntjhafatswa.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2




	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hobaneng ha o ntlhoile hakana 2. ke ne ke nahana hoer ba a lwnaa 3. nahana ne O hore a ntjha. e 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	dithware	tlhwaritsa	
		dithware	tlhware	tlhwaritsa	tlhwatlhwaretsa	
	BALA	<p>Kereiting ya boraro re ithuta medumo e mengata e metjha. Maobane re ithutile modumo wa “tlhw”. Mofumahadi Pule o ile a re re nahane mantswe a qalang ka modumo oo. Ho ne ho le thata ho nahana ka mantswe a qalang ka modumo “tlhw”. O ile a re thusa ka mantswe ana a mabedi. “tlhwaritsa, tlhware, le tlhwatlhwaretsa.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kereiting ya boraro re ithuta eng? Kereiting ya boraro re ithuta _____ e mengata e metjha. Maobane re ithutile modumo ofe? Maobane re ithutile modumo _____. Ke mantswe afe a mabedi eo re ithutileng ona? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ithuta Ngola potso ka: teko</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	ntswaki	ntswakela	ntswafisa	ntswafa	
		ntswafa	ntswakela	ntswafisa	ntswaki	
	BALA	<p>Ntswaki o re mantswe ao a thata. Ke bona e ka o leka ho ntswafisa ho ithuta ona. Mofumahadi Pule o itse re ithute mantswe ao hobane re tlo ngola teko ka Labohlano. Ke se ke tseba ho peleta mantswe ao kaofela ke sa etse diphoso. Mme o ile a mpiletsa ona a ba a ntswakela le mantswe a mang ao ke ithutileng ona kgale. Ke ile ka bolella mme hore Ntswaki o ile a leka ho ntswafisa ho ithuta mantswe ao empa ha a ka a atleha.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a reng mantswe ao a thata? _____ o re mantswe ao a thata. Re tlo ngola teko ka mantswe ao neng? Re tlo ngola teko ka _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: teko Ngola potso ka: ithuta</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinerere	teko
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	ditlhware	tlhwaritsa	
		ntswafa	ntswakela	ntswafisa	ntswaki	







BALA



Ha Kelvin a ne a le dilemo tse 10 o ile a nka qeto. E ne e le qeto ya ho rarolla mathata a motlakase wa baahisane ba hae. O ile a bokelletsa ditshepe tsa dikerepe tse sa sebitseng. O ne a fata moqomong o mong le o mong wa matlakala. O ne a batlana le dikerepe hore a kgone ho ithuta ka tsona. O ne a hlola dihora tse ngata a kopanya disebediswa tsa motlakase tse robehileng ho etsa hore di sebetse. Kelvin o ithutile boenjinerere ka teko le phoso, le ho tsepamisa maikutlo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kelvin o ne a le dilemo tse kae ha a nka qeto? Kelvin o ne a le dilemo tse _____.2. O ile a nka qeto ya ho etsa eng? O ile a nka qeto ya ho rarolla _____.3. O ile a bokelletsa eng? O ile a bokelletsa _____.4. Kelvin o ithutile boenjinerere jwang? Kelvin o ithutile boenjinerere ka _____ le _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Ha kelvin a ne a le dilemo di 10 o ile a nka qote2. e ne e le qeto ya ho rarolla mthataa a motlakase3. maikutlo. o ka ho ithutile Kelvin tsepamisa




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	ntlha	ntlhaba	ntlhoya	mantlha	
		ntjha	ntjhafatsa	ntjhesa	ntjhakela	
	BALA	<p>“Se ke wa ntlhaba ka motsu oo o bohale. Hobaneng ha o ntlhoile hakana?” Ke ile ka utlwa e mong wa banna ba babedi a botsa motswalle wa hae. Ke ne ke nahana hore ba a lwana. Motswalle wa ka o qetelletse a ntjhaketse ho tlo bona koloi eo ntate a e rekileng. O ne a nahana hore e ntjha. Ke ile ka mmolella hore ha e ntjha empa e ntse e le maemong a matle, e hloka feela ho ntjhafatswa.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hobaneng ha o ntlhoile hakana 2. ke ne ke nahana hoer ba a lwnaa 3. nahana ne O hore a ntjha. e 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	dithware	tlhwaritsa	
		dithware	tlhware	tlhwaritsa	tlhwatlhwaretsa	
	BALA	<p>Kereiting ya boraro re ithuta medumo e mengata e metjha. Maobane re ithutile modumo wa “tlhw”. Mofumahadi Pule o ile a re re nahane mantswe a qalang ka modumo oo. Ho ne ho le thata ho nahana ka mantswe a qalang ka modumo “tlhw”. O ile a re thusa ka mantswe ana a mabedi. “tlhwaritsa, tlhware, le tlhwatlhwaretsa.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kereiting ya boraro re ithuta eng? Kereiting ya boraro re ithuta _____ e mengata e metjha. Maobane re ithutile modumo ofe? Maobane re ithutile modumo _____. Ke mantswe afe a mabedi eo re ithutileng ona? a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ithuta Ngola potso ka: teko</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinere	teko
	BITSA MODUMO	ntswaki	ntswakela	ntswafisa	ntswafa	ntswaki
	BALA	<p>Ntswaki o re mantswe ao a thata. Ke bona e ka o leka ho ntswafisa ho ithuta ona. Mofumahadi Pule o itse re ithute mantswe ao hobane re tlo ngola teko ka Labohlano. Ke se ke tseba ho peleta mantswe ao kaofela ke sa etse diphoso. Mme o ile a mpiletsa ona a ba a ntswakela le mantswe a mang ao ke ithutileng ona kgale. Ke ile ka bolella mme hore Ntswaki o ile a leka ho ntswafisa ho ithuta mantswe ao empa ha a ka a atleha.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang a reng mantswe ao a thata? _____ o re mantswe ao a thata. Re tlo ngola teko ka mantswe ao neng? Re tlo ngola teko ka _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: teko Ngola potso ka: ithuta</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Kelvin	ithuta	phoso	boenjinerere	teko
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	ditlhware	tlhwaritsa	
		ntswafa	ntswakela	ntswafisa	ntswaki	







BALA



Ha Kelvin a ne a le dilemo tse 10 o ile a nka qeto. E ne e le qeto ya ho rarolla mathata a motlakase wa baahisane ba hae. O ile a bokelletsa ditshepe tsa dikerepe tse sa sebetse. O ne a fata moqomong o mong le o mong wa matlakala. O ne a batlana le dikerepe hore a kgone ho ithuta ka tsona. O ne a hlola dihora tse ngata a kopanya disebediswa tsa motlakase tse robehileng ho etsa hore di sebetse. Kelvin o ithutile boenjinerere ka teko le phoso, le ho tsepamisa maikutlo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kelvin o ne a le dilemo tse kae ha a nka qeto? Kelvin o ne a le dilemo tse _____.2. O ile a nka qeto ya ho etsa eng? O ile a nka qeto ya ho rarolla _____.3. O ile a bokelletsa eng? O ile a bokelletsa _____.4. Kelvin o ithutile boenjinerere jwang? Kelvin o ithutile boenjinerere ka _____ le _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Ha kelvin a ne a le dilemo di 10 o ile a nka qote2. e ne e le qeto ya ho rarolla mthataa a motlakase3. maikutlo. o ka ho ithutile Kelvin tsepamisa


MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	ditlhware	tlhware	
		ntswakela	ntswafa	ntswela	ntswakela	
	BALA	<p>Re ile ra ngola teko ka mantswa a modumo “tlhw” ka Labohlano. Mofumahadi Pule o ile a re botsa mantswa a na a latelang: “tlhwaritsa, tlhware, tlhwathwaretsa le ditlhware. Kamora mantswa ao o ile a re bitsetsa polelo e latelang: “Tlhware ke noha e kgolo e kotsi.” Zandile o ile a mpotsa hore na ke nahana ke sebeditse jwang? Ke ile ka mmoella hore mantswa ao ke ne ke ithutile ona kaofela.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo.</p> <ol style="list-style-type: none"> re ile ra ngola teko ka Labohlano mofumahadi pule o ile a re botsa mantswa. tlhware ke noha e kgolo e kotsi

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	ntseba	ntsebisa	ntsosa	ntsotella	
		ntsipa	ntsebella	ntseba	ntsamaisa	
	BALA	<p>Re ne re le kerekeng ha Zandile a mpitsa. O ile a re ke tle hobane o batla ho ntsebisa Ausi wa hae. Ausi wa hae o ile a re o a ntseba. Ke ile ka mmotsa hore na o ntsebelletse kae. O ile a mpoella hore o ntsebelletse mosebetsing wa hae hobane o sebeta le Ausi wa ka. Bekeng e fetileng ke ne ke robetse ha Ausi wa ka. O ile a ntsosa hoseng e sale ka matjeke. Ke a ipotsa hore na hobaneng a ntsosa hoseng jwalo.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re ne re le kae ha Zandile a mpitsa? Re ne re le _____. 2. O ne a nkisa kae? O ne a batla ho _____ Ausi wa hae. 3. Ngola mantswa a mabedi a hlalosing Ausi ho tswa paleng. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntsebisa Ngola potso ka: ntsamaisa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	nthabisa	nthoma	nthetsa	ntho	
		nthabela	nthoma	nthusetsa	nthoba	
	BALA	Maobane mme o ne a nthomme ha bo Nthabiseng. Hona ho a nthabisa hobane Nthabiseng ke motswalle wa ka. Ke rata haholo ha mme a nthoma ha bo Nthabiseng. Nthabiseng o ile a nthabela ha mpona ke kokota. O ile a re ho na le ntho tse ngata tseo a batlang ho mpoella tsona. Ke a ipotsa hore na ke dintho tse feng tse ngata tseo a batlang ho bua ka tsona?				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mme o ne a nthomme kae? Mme o ne a nthomme ha bo _____. 2. Nthabiseng o ile a etsa eng ha a mpona ke kokota? Nthabiseng o ile a _____ ha a bona ke kokota. 3. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nthabetse Ngola potso ka: nthoma</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	ntseba	ntsebisa	ntsosa	ntsotella	
		nthabisa	nthoma	nthetsa	ntho	
	BALA	<div style="text-align: center;">  </div> <p>Bosiung boo, mme o ile a bulela Zandile inthanete. Ausi wa Zandile Sonto o ne a mo romelletse datha. Zandile o ne a batla ho ithuta ho lema diteroberi. Mme o ile a mo fa founu. O ile a kena inthaneteng mme kena leqepheng le ngotsweng Google. Kamora moo o ile a tlanyatsa polelo e latelang: "Ke lema diteroberi jwang?" Yaba o tobetsa konopo e setjhang. Ke a ipotsa hore na Zandile o ile a fumana dintlha tsohle tseo a neng a di hloka na?</p>				

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Bosiung boo mme o ile a bulela Zandile eng?
Mme o ile a bulela Zandile _____.
2. Ke mang a neng a romelletse Zandile datha?
Ke _____ wa Zandile _____ a neng a mo romelletse datha.
3. Zandile o ne a batla ho ithuta eng?
Zandile o ne a batla ho ithuta _____?
4. Zandile o ile a kena leqephe le ngotsweng eng?
O ile a kena leqephe le ngotsweng _____.
5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswhe a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
6. zandile o ne a batla ho ithuta ho lema ditoberi
 7. ausi wa hae sono o ne a mo romelletse datha
 8. jwang? Lema ke diteroberi


MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	ditlhware	tlhware	
		ntswakela	ntswafa	ntswela	ntswakela	
	BALA	<p>Re ile ra ngola teko ka mantswe a modumo “tlhw” ka Labohlano. Mofumahadi Pule o ile a re botsa mantswe a na a latelang: “tlhwaritsa, tlhware, tlhwathwaretsa le ditlhware. Kamora mantswe ao o ile a re bitsetsa polelo e latelang: “Tlhware ke noha e kgolo e kotsi.” Zandile o ile a mpotsa hore na ke nahana ke sebeditse jwang? Ke ile ka mmolella hore mantswe ao ke ne ke ithutile ona kaofela.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> re ile ra ngola teko ka Labohlano mofumahadi pule o ile a re botsa mantswe. tlhware ke noha e kgolo e kotsi

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	ntseba	ntsebisa	ntsosa	ntsotella	
		ntsipa	ntsebella	ntseba	ntsamaisa	
	BALA	<p>Re ne re le kerekeng ha Zandile a mpitsa. O ile a re ke tle hobane o batla ho ntsebisa Ausi wa hae. Ausi wa hae o ile a re o a ntseba. Ke ile ka mmotsa hore na o ntsebelletse kae. O ile a mpolella hore o ntsebelletse mosebetsing wa hae hobane o sebetse le Ausi wa ka. Bekeng e fetileng ke ne ke robetse ha Ausi wa ka. O ile a ntsosa hoseng e sale ka matjeke. Ke a ipotsa hore na hobaneng a ntsosa hoseng jwalo.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re ne re le kae ha Zandile a mpitsa? Re ne re le _____. 2. O ne a nkisa kae? O ne a batla ho _____ Ausi wa hae. 3. Ngola mantswa a mabedi a hlalosing Ausi ho tswa paleng. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntsebisa Ngola potso ka: ntsamaisa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	nthabisa	nthoma	nthetsa	ntho	
		nthabela	nthoma	nthusetsa	nthoba	
	BALA	Maobane mme o ne a nthomme ha bo Nthabiseng. Hona ho a nthabisa hobane Nthabiseng ke motswalle wa ka. Ke rata haholo ha mme a nthoma ha bo Nthabiseng. Nthabiseng o ile a nthabela ha mpona ke kokota. O ile a re ho na le ntho tse ngata tseo a batlang ho mpoella tsona. Ke a ipotsa hore na ke dintho tse feng tse ngata tseo a batlang ho bua ka tsona?				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mme o ne a nthomme kae? Mme o ne a nthomme ha bo _____. 2. Nthabiseng o ile a etsa eng ha a mpona ke kokota? Nthabiseng o ile a _____ ha a bona ke kokota. 3. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nthabetse Ngola potso ka: nthoma</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	ntseba	ntsebisa	ntsosa	ntsotella	
		nthabisa	nthoma	nthetsa	ntho	
	BALA	<div style="text-align: center;">  </div> <p>Bosiung boo, mme o ile a bulela Zandile inthanete. Ausi wa Zandile Sonto o ne a mo romelletse datha. Zandile o ne a batla ho ithuta ho lema diteroberi. Mme o ile a mo fa founu. O ile a kena inthaneteng mme kena leqepheng le ngotsweng Google. Kamora moo o ile a tlanyatsa polelo e latelang: "Ke lema diteroberi jwang?" Yaba o tobetsa konopo e setjhang. Ke a ipotsa hore na Zandile o ile a fumana dintlha tsohle tseo a neng a di hloka na?</p>				

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Bosiung boo mme o ile a bulela Zandile eng?
Mme o ile a bulela Zandile _____.
2. Ke mang a neng a romelletse Zandile datha?
Ke _____ wa Zandile _____ a neng a mo romelletse datha.
3. Zandile o ne a batla ho ithuta eng?
Zandile o ne a batla ho ithuta _____?
4. Zandile o ile a kena leqephe le ngotsweng eng?
O ile a kena leqephe le ngotsweng _____.
5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswhe a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
6. zandile o ne a batla ho ithuta ho lema ditoberi
 7. ausi wa hae sono o ne a mo romelletse datha
 8. jwang? Lema ke diteroberi


MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	ditlhware	tlhware	
		ntswakela	ntswafa	ntswela	ntswakela	
	BALA	<p>Re ile ra ngola teko ka mantswe a modumo “tlhw” ka Labohlano. Mofumahadi Pule o ile a re botsa mantswe a na a latelang: “tlhwaritsa, tlhware, tlhwathwaretsa le ditlhware. Kamora mantswe ao o ile a re bitsetsa polelo e latelang: “Tlhware ke noha e kgolo e kotsi.” Zandile o ile a mpotsa hore na ke nahana ke sebeditse jwang? Ke ile ka mmoella hore mantswe ao ke ne ke ithutile ona kaofela.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo.</p> <ol style="list-style-type: none"> re ile ra ngola teko ka Labohlano mofumahadi pule o ile a re botsa mantswe. tlhware ke noha e kgolo e kotsi

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	ntseba	ntsebisa	ntsosa	ntsotella	
		ntsipa	ntsebella	ntseba	ntsamaisa	
	BALA	<p>Re ne re le kerekeng ha Zandile a mpitsa. O ile a re ke tle hobane o batla ho ntsebisa Ausi wa hae. Ausi wa hae o ile a re o a ntseba. Ke ile ka mmotsa hore na o ntsebelletse kae. O ile a mpoella hore o ntsebelletse mosebetsing wa hae hobane o sebeta le Ausi wa ka. Bekeng e fetileng ke ne ke robetse ha Ausi wa ka. O ile a ntsosa hoseng e sale ka matjeke. Ke a ipotsa hore na hobaneng a ntsosa hoseng jwalo.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re ne re le kae ha Zandile a mpitsa? Re ne re le _____. 2. O ne a nkisa kae? O ne a batla ho _____ Ausi wa hae. 3. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing Ausi ho tswa paleng. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntsebisa Ngola potso ka: ntsamaisa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	nthabisa	nthoma	nthetsa	ntho	
		nthabela	nthoma	nthusetsa	nthoba	
	BALA	Maobane mme o ne a nthomme ha bo Nthabiseng. Hona ho a nthabisa hobane Nthabiseng ke motswalle wa ka. Ke rata haholo ha mme a nthoma ha bo Nthabiseng. Nthabiseng o ile a nthabela ha mpona ke kokota. O ile a re ho na le ntho tse ngata tseo a batlang ho mpoella tsona. Ke a ipotsa hore na ke dintho tse feng tse ngata tseo a batlang ho bua ka tsona?				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mme o ne a nthomme kae? Mme o ne a nthomme ha bo _____. 2. Nthabiseng o ile a etsa eng ha a mpona ke kokota? Nthabiseng o ile a _____ ha a bona ke kokota. 3. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nthabetse Ngola potso ka: nthoma</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	ntseba	ntsebisa	ntsosa	ntsotella	
		nthabisa	nthoma	nthetsa	ntho	
	BALA	<div style="text-align: center;">  </div> <p>Bosiung boo, mme o ile a bulela Zandile inthanete. Ausi wa Zandile Sonto o ne a mo romelletse datha. Zandile o ne a batla ho ithuta ho lema diteroberi. Mme o ile a mo fa founu. O ile a kena inthaneteng mme kena leqepheng le ngotsweng Google. Kamora moo o ile a tlanyatsa polelo e latelang: "Ke lema diteroberi jwang?" Yaba o tobetsa konopo e setjhang. Ke a ipotsa hore na Zandile o ile a fumana dintlha tsohle tseo a neng a di hloka na?</p>				

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Bosiung boo mme o ile a bulela Zandile eng?
Mme o ile a bulela Zandile _____.
2. Ke mang a neng a romelletse Zandile datha?
Ke _____ wa Zandile _____ a neng a mo romelletse datha.
3. Zandile o ne a batla ho ithuta eng?
Zandile o ne a batla ho ithuta _____?
4. Zandile o ile a kena leqephe le ngotsweng eng?
O ile a kena leqephe le ngotsweng _____.
5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswhe a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
6. zandile o ne a batla ho ithuta ho lema ditoberi
 7. ausi wa hae sono o ne a mo romelletse datha
 8. jwang? Lema ke diteroberi


MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	ditlhware	tlhware	
		ntswakela	ntswafa	ntswela	ntswakela	
	BALA	<p>Re ile ra ngola teko ka mantswa a modumo “tlhw” ka Labohlano. Mofumahadi Pule o ile a re botsa mantswa a na a latelang: “tlhwaritsa, tlhware, tlhwathwaretsa le ditlhware. Kamora mantswa ao o ile a re bitsetsa polelo e latelang: “Tlhware ke noha e kgolo e kotsi.” Zandile o ile a mpotsa hore na ke nahana ke sebeditse jwang? Ke ile ka mmoella hore mantswa ao ke ne ke ithutile ona kaofela.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2



	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo.</p> <ol style="list-style-type: none"> re ile ra ngola teko ka Labohlano mofumahadi pule o ile a re botsa mantswa. tlhware ke noha e kgolo e kotsi

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	ntseba	ntsebisa	ntsosa	ntsotella	
		ntsipa	ntsebella	ntseba	ntsamaisa	
	BALA	<p>Re ne re le kerekeng ha Zandile a mpitsa. O ile a re ke tle hobane o batla ho ntsebisa Ausi wa hae. Ausi wa hae o ile a re o a ntseba. Ke ile ka mmotsa hore na o ntsebelletse kae. O ile a mpoella hore o ntsebelletse mosebetsing wa hae hobane o sebetse le Ausi wa ka. Bekeng e fetileng ke ne ke robetse ha Ausi wa ka. O ile a ntsosa hoseng e sale ka matjeke. Ke a ipotsa hore na hobaneng a ntsosa hoseng jwalo.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re ne re le kae ha Zandile a mpitsa? Re ne re le _____. 2. O ne a nkisa kae? O ne a batla ho _____ Ausi wa hae. 3. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing Ausi ho tswa paleng. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntsebisa Ngola potso ka: ntsamaisa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	nthabisa	nthoma	nthetsa	ntho	
		nthabela	nthoma	nthusetsa	nthoba	
	BALA	Maobane mme o ne a nthomme ha bo Nthabiseng. Hona ho a nthabisa hobane Nthabiseng ke motswalle wa ka. Ke rata haholo ha mme a nthoma ha bo Nthabiseng. Nthabiseng o ile a nthabela ha mpona ke kokota. O ile a re ho na le ntho tse ngata tseo a batlang ho mpoella tsona. Ke a ipotsa hore na ke dintho tse feng tse ngata tseo a batlang ho bua ka tsona?				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mme o ne a nthomme kae? Mme o ne a nthomme ha bo _____. 2. Nthabiseng o ile a etsa eng ha a mpona ke kokota? Nthabiseng o ile a _____ ha a bona ke kokota. 3. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nthabetse Ngola potso ka: nthoma</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	ntseba	ntsebisa	ntsosa	ntsotella	
		nthabisa	nthoma	nthetsa	ntho	
	BALA	<div style="text-align: center;">  </div> <p>Bosiung boo, mme o ile a bulela Zandile inthanete. Ausi wa Zandile Sonto o ne a mo romelletse datha. Zandile o ne a batla ho ithuta ho lema diteroberi. Mme o ile a mo fa founu. O ile a kena inthaneteng mme kena leqepheng le ngotsweng Google. Kamora moo o ile a tlanyatsa polelo e latelang: "Ke lema diteroberi jwang?" Yaba o tobetsa konopo e setjhang. Ke a ipotsa hore na Zandile o ile a fumana dintlha tsohle tseo a neng a di hloka na?</p>				

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Bosiung boo mme o ile a bulela Zandile eng?
Mme o ile a bulela Zandile _____.
2. Ke mang a neng a romelletse Zandile datha?
Ke _____ wa Zandile _____ a neng a mo romelletse datha.
3. Zandile o ne a batla ho ithuta eng?
Zandile o ne a batla ho ithuta _____?
4. Zandile o ile a kena leqephe le ngotsweng eng?
O ile a kena leqephe le ngotsweng _____.
5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswhe a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
6. zandile o ne a batla ho ithuta ho lema ditoberi
 7. ausi wa hae sono o ne a mo romelletse datha
 8. jwang? Lema ke diteroberi


MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	ditlhware	tlhware	
		ntswakela	ntswafa	ntswela	ntswakela	
	BALA	<p>Re ile ra ngola teko ka mantswa a modumo “tlhw” ka Labohlano. Mofumahadi Pule o ile a re botsa mantswa a na a latelang: “tlhwaritsa, tlhware, tlhwathwaretsa le ditlhware. Kamora mantswa ao o ile a re bitsetsa polelo e latelang: “Tlhware ke noha e kgolo e kotsi.” Zandile o ile a mpotsa hore na ke nahana ke sebeditse jwang? Ke ile ka mmoella hore mantswa ao ke ne ke ithutile ona kaofela.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo.</p> <ol style="list-style-type: none"> re ile ra ngola teko ka Labohlano mofumahadi pule o ile a re botsa mantswa. tlhware ke noha e kgolo e kotsi

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	ntseba	ntsebisa	ntsosa	ntsotella	
		ntsipa	ntsebella	ntseba	ntsamaisa	
	BALA	<p>Re ne re le kerekeng ha Zandile a mpitsa. O ile a re ke tle hobane o batla ho ntsebisa Ausi wa hae. Ausi wa hae o ile a re o a ntseba. Ke ile ka mmotsa hore na o ntsebelletse kae. O ile a mpoella hore o ntsebelletse mosebetsing wa hae hobane o sebetse le Ausi wa ka. Bekeng e fetileng ke ne ke robetse ha Ausi wa ka. O ile a ntsosa hoseng e sale ka matjeke. Ke a ipotsa hore na hobaneng a ntsosa hoseng jwalo.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re ne re le kae ha Zandile a mpitsa? Re ne re le _____. 2. O ne a nkisa kae? O ne a batla ho _____ Ausi wa hae. 3. Ngola mantswa a mabedi a hlalosa Ausi ho tswa paleng. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntsebisa</p> <p>Ngola potso ka: ntsamaisa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	nthabisa	nthoma	nthetsa	ntho	
		nthabela	nthoma	nthusetsa	nthoba	
	BALA	Maobane mme o ne a nthomme ha bo Nthabiseng. Hona ho a nthabisa hobane Nthabiseng ke motswalle wa ka. Ke rata haholo ha mme a nthoma ha bo Nthabiseng. Nthabiseng o ile a nthabela ha mpona ke kokota. O ile a re ho na le ntho tse ngata tseo a batlang ho mpoella tsona. Ke a ipotsa hore na ke dintho tse feng tse ngata tseo a batlang ho bua ka tsona?				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mme o ne a nthomme kae? Mme o ne a nthomme ha bo _____. 2. Nthabiseng o ile a etsa eng ha a mpona ke kokota? Nthabiseng o ile a _____ ha a bona ke kokota. 3. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le  ka bukeng ya hao.</p> <p>Ngola polelo ka: nthabetse</p> <p>Ngola potso ka: nthoma</p>





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	ntseba	ntsebisa	ntsosa	ntsotella	
		nthabisa	nthoma	nthetsa	ntho	
	BALA	<div style="text-align: center;">  </div> <p>Bosiung boo, mme o ile a bulela Zandile inthanete. Ausi wa Zandile Sonto o ne a mo romelletse datha. Zandile o ne a batla ho ithuta ho lema diteroberi. Mme o ile a mo fa founu. O ile a kena inthaneteng mme kena leqepheng le ngotsweng Google. Kamora moo o ile a tlanyatsa polelo e latelang: "Ke lema diteroberi jwang?" Yaba o tobetsa konopo e setjhang. Ke a ipotsa hore na Zandile o ile a fumana dintlha tsohle tseo a neng a di hloka na?</p>				





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bosiung boo mme o ile a bulela Zandile eng? Mme o ile a bulela Zandile _____.2. Ke mang a neng a romelletse Zandile datha? Ke _____ wa Zandile _____ a neng a mo romelletse datha.3. Zandile o ne a batla ho ithuta eng? Zandile o ne a batla ho ithuta _____?4. Zandile o ile a kena leqepeng le ngotsweng eng? O ile a kena leqepeng le ngotsweng _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">6. zandile o ne a batla ho ithuta ho lema ditoberi7. ausi wa hae sonto o ne a mo romelletse datha8. jwang? Lema ke diteroberi


MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	ditlhware	tlhware	
		ntswakela	ntswafa	ntswela	ntswakela	
	BALA	<p>Re ile ra ngola teko ka mantswe a modumo “tlhw” ka Labohlano. Mofumahadi Pule o ile a re botsa mantswe a na a latelang: “tlhwaritsa, tlhware, tlhwathwaretsa le ditlhware. Kamora mantswe ao o ile a re bitsetsa polelo e latelang: “Tlhware ke noha e kgolo e kotsi.” Zandile o ile a mpotsa hore na ke nahana ke sebeditse jwang? Ke ile ka mmoella hore mantswe ao ke ne ke ithutile ona kaofela.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> re ile ra ngola teko ka Labohlano mofumahadi pule o ile a re botsa mantswe. tlhware ke noha e kgolo e kotsi

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	ntseba	ntsebisa	ntsosa	ntsotella	
		ntsipa	ntsebella	ntseba	ntsamaisa	
	BALA	<p>Re ne re le kerekeng ha Zandile a mpitsa. O ile a re ke tle hobane o batla ho ntsebisa Ausi wa hae. Ausi wa hae o ile a re o a ntseba. Ke ile ka mmotsa hore na o ntsebelletse kae. O ile a mpoella hore o ntsebelletse mosebetsing wa hae hobane o sebeta le Ausi wa ka. Bekeng e fetileng ke ne ke robetse ha Ausi wa ka. O ile a ntsosa hoseng e sale ka matjeke. Ke a ipotsa hore na hobaneng a ntsosa hoseng jwalo.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re ne re le kae ha Zandile a mpitsa? Re ne re le _____. 2. O ne a nkisa kae? O ne a batla ho _____ Ausi wa hae. 3. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing Ausi ho tswa paleng. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntsebisa Ngola potso ka: ntsamaisa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	nthabisa	nthoma	nthetsa	ntho	
		nthabela	nthoma	nthusetsa	nthoba	
	BALA	Maobane mme o ne a nthomme ha bo Nthabiseng. Hona ho a nthabisa hobane Nthabiseng ke motswalle wa ka. Ke rata haholo ha mme a nthoma ha bo Nthabiseng. Nthabiseng o ile a nthabela ha mpona ke kokota. O ile a re ho na le ntho tse ngata tseo a batlang ho mpoella tsona. Ke a ipotsa hore na ke dintho tse feng tse ngata tseo a batlang ho bua ka tsona?				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mme o ne a nthomme kae? Mme o ne a nthomme ha bo _____. 2. Nthabiseng o ile a etsa eng ha a mpona ke kokota? Nthabiseng o ile a _____ ha a bona ke kokota. 3. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nthabetse Ngola potso ka: nthoma</p>





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	ntseba	ntsebisa	ntsosa	ntsotella	
		nthabisa	nthoma	nthetsa	ntho	
	BALA	<div style="text-align: center;">  </div> <p>Bosiung boo, mme o ile a bulela Zandile inthanete. Ausi wa Zandile Sonto o ne a mo romelletse datha. Zandile o ne a batla ho ithuta ho lema diteroberi. Mme o ile a mo fa founu. O ile a kena inthaneteng mme kena leqepheng le ngotsweng Google. Kamora moo o ile a tlanyatsa polelo e latelang: "Ke lema diteroberi jwang?" Yaba o tobetsa konopo e setjhang. Ke a ipotsa hore na Zandile o ile a fumana dintlha tsohle tseo a neng a di hloka na?</p>				





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bosiung boo mme o ile a bulela Zandile eng? Mme o ile a bulela Zandile _____.2. Ke mang a neng a romelletse Zandile datha? Ke _____ wa Zandile _____ a neng a mo romelletse datha.3. Zandile o ne a batla ho ithuta eng? Zandile o ne a batla ho ithuta _____?4. Zandile o ile a kena leqephe le ngotsweng eng? O ile a kena leqephe le ngotsweng _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">6. zandile o ne a batla ho ithuta ho lema ditoberi7. ausi wa hae sono o ne a mo romelletse datha8. jwang? Lema ke diteroberi




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	ditlhware	tlhware	
		ntswakela	ntswafa	ntswela	ntswakela	
	BALA	<p>Re ile ra ngola teko ka mantswa a modumo "tlhw" ka Labohlano. Mofumahadi Pule o ile a re botsa mantswa a na a latelang: "tlhwaritsa, tlhware, tlhwathwaretsa le ditlhware. Kamora mantswa ao o ile a re bitsetsa polelo e latelang: "Tlhware ke noha e kgolo e kotsi." Zandile o ile a mpotsa hore na ke nahana ke sebeditse jwang? Ke ile ka mmolella hore mantswa ao ke ne ke ithutile ona kaofela.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo.</p> <ol style="list-style-type: none"> re ile ra ngola teko ka Labohlano mofumahadi pule o ile a re botsa mantswa. tlhware ke noha e kgolo e kotsi 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	ntseba	ntsebisa	ntsosa	ntsotella	
		ntsipa	ntsebella	ntseba	ntsamaisa	
	BALA	<p>Re ne re le kerekeng ha Zandile a mpitsa. O ile a re ke tle hobane o batla ho ntsebisa Ausi wa hae. Ausi wa hae o ile a re o a ntseba. Ke ile ka mmotsa hore na o ntsebelletse kae. O ile a mmolella hore o ntsebelletse mosebetsing wa hae hobane o sebetse le Ausi wa ka. Bekeng e fetileng ke ne ke robetse ha Ausi wa ka. O ile a ntsosa hoseng e sale ka matjeke. Ke a ipotsa hore na hobaneng a ntsosa hoseng jwalo.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re ne re le kae ha Zandile a mpitsa? Re ne re le _____. 2. O ne a nkisa kae? O ne a batla ho _____ Ausi wa hae. 3. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing Ausi ho tswa paleng. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntsebisa Ngola potso ka: ntsamaisa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	nthabisa	nthoma	nthetsa	ntho	
		nthabela	nthoma	nthusetsa	nthoba	
	BALA	Maobane mme o ne a nthomme ha bo Nthabiseng. Hona ho a nthabisa hobane Nthabiseng ke motswalle wa ka. Ke rata haholo ha mme a nthoma ha bo Nthabiseng. Nthabiseng o ile a nthabela ha mpona ke kokota. O ile a re ho na le ntho tse ngata tseo a batlang ho mpoella tsona. Ke a ipotsa hore na ke dintho tse feng tse ngata tseo a batlang ho bua ka tsona?				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mme o ne a nthomme kae? Mme o ne a nthomme ha bo _____. 2. Nthabiseng o ile a etsa eng ha a mpona ke kokota? Nthabiseng o ile a _____ ha a bona ke kokota. 3. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nthabetse Ngola potso ka: nthoma</p>





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	ntseba	ntsebisa	ntsosa	ntsotella	
		nthabisa	nthoma	nthetsa	ntho	
	BALA	<div style="text-align: center;">  </div> <p>Bosiung boo, mme o ile a bulela Zandile inthanete. Ausi wa Zandile Sonto o ne a mo romelletse datha. Zandile o ne a batla ho ithuta ho lema diteroberi. Mme o ile a mo fa founu. O ile a kena inthaneteng mme kena leqepheng le ngotsweng Google. Kamora moo o ile a tlanyatsa polelo e latelang: "Ke lema diteroberi jwang?" Yaba o tobetsa konopo e setjhang. Ke a ipotsa hore na Zandile o ile a fumana dintlha tsohle tseo a neng a di hloka na?</p>				





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bosiung boo mme o ile a bulela Zandile eng? Mme o ile a bulela Zandile _____.2. Ke mang a neng a romelletse Zandile datha? Ke _____ wa Zandile _____ a neng a mo romelletse datha.3. Zandile o ne a batla ho ithuta eng? Zandile o ne a batla ho ithuta _____?4. Zandile o ile a kena leqepeng le ngotsweng eng? O ile a kena leqepeng le ngotsweng _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">6. zandile o ne a batla ho ithuta ho lema ditoberi7. ausi wa hae sono o ne a mo romelletse datha8. jwang? Lema ke diteroberi


MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	ditlhware	tlhware	
		ntswakela	ntswafa	ntswela	ntswakela	
	BALA	<p>Re ile ra ngola teko ka mantswe a modumo “tlhw” ka Labohlano. Mofumahadi Pule o ile a re botsa mantswe a na a latelang: “tlhwaritsa, tlhware, tlhwathwaretsa le ditlhware. Kamora mantswe ao o ile a re bitsetsa polelo e latelang: “Tlhware ke noha e kgolo e kotsi.” Zandile o ile a mpotsa hore na ke nahana ke sebeditse jwang? Ke ile ka mmoella hore mantswe ao ke ne ke ithutile ona kaofela.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo.</p> <ol style="list-style-type: none"> re ile ra ngola teko ka Labohlano mofumahadi pule o ile a re botsa mantswe. tlhware ke noha e kgolo e kotsi

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	ntseba	ntsebisa	ntsosa	ntsotella	
		ntsipa	ntsebella	ntseba	ntsamaisa	
	BALA	<p>Re ne re le kerekeng ha Zandile a mpitsa. O ile a re ke tle hobane o batla ho ntsebisa Ausi wa hae. Ausi wa hae o ile a re o a ntseba. Ke ile ka mmotsa hore na o ntsebelletse kae. O ile a mpoella hore o ntsebelletse mosebetsing wa hae hobane o sebeta le Ausi wa ka. Bekeng e fetileng ke ne ke robetse ha Ausi wa ka. O ile a ntsosa hoseng e sale ka matjeke. Ke a ipotsa hore na hobaneng a ntsosa hoseng jwalo.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re ne re le kae ha Zandile a mpitsa? Re ne re le _____. 2. O ne a nkisa kae? O ne a batla ho _____ Ausi wa hae. 3. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing Ausi ho tswa paleng. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntsebisa Ngola potso ka: ntsamaisa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	nthabisa	nthoma	nthetsa	ntho	
		nthabela	nthoma	nthusetsa	nthoba	
	BALA	Maobane mme o ne a nthomme ha bo Nthabiseng. Hona ho a nthabisa hobane Nthabiseng ke motswalle wa ka. Ke rata haholo ha mme a nthoma ha bo Nthabiseng. Nthabiseng o ile a nthabela ha mpona ke kokota. O ile a re ho na le ntho tse ngata tseo a batlang ho mpoella tsona. Ke a ipotsa hore na ke dintho tse feng tse ngata tseo a batlang ho bua ka tsona?				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mme o ne a nthomme kae? Mme o ne a nthomme ha bo _____. 2. Nthabiseng o ile a etsa eng ha a mpona ke kokota? Nthabiseng o ile a _____ ha a bona ke kokota. 3. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nthabetse Ngola potso ka: nthoma</p>





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	ntseba	ntsebisa	ntsosa	ntsotella	
		nthabisa	nthoma	nthetsa	ntho	
	BALA	<div style="text-align: center;">  </div> <p>Bosiung boo, mme o ile a bulela Zandile inthanete. Ausi wa Zandile Sonto o ne a mo romelletse datha. Zandile o ne a batla ho ithuta ho lema diteroberi. Mme o ile a mo fa founu. O ile a kena inthaneteng mme kena leqepheng le ngotsweng Google. Kamora moo o ile a tlanyatsa polelo e latelang: "Ke lema diteroberi jwang?" Yaba o tobetsa konopo e setjhang. Ke a ipotsa hore na Zandile o ile a fumana dintlha tsohle tseo a neng a di hloka na?</p>				





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bosiung boo mme o ile a bulela Zandile eng? Mme o ile a bulela Zandile _____.2. Ke mang a neng a romelletse Zandile datha? Ke _____ wa Zandile _____ a neng a mo romelletse datha.3. Zandile o ne a batla ho ithuta eng? Zandile o ne a batla ho ithuta _____?4. Zandile o ile a kena leqephe le ngotsweng eng? O ile a kena leqephe le ngotsweng _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">6. zandile o ne a batla ho ithuta ho lema ditoberi7. ausi wa hae sono o ne a mo romelletse datha8. jwang? Lema ke diteroberi




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	ditlhware	tlhware	
		ntswakela	ntswafa	ntswela	ntswakela	
	BALA	<p>Re ile ra ngola teko ka mantswe a modumo "tlhw" ka Labohlano. Mofumahadi Pule o ile a re botsa mantswe a na a latelang: "tlhwaritsa, tlhware, tlhwathwaretsa le ditlhware. Kamora mantswe ao o ile a re bitsetsa polelo e latelang: "Tlhware ke noha e kgolo e kotsi." Zandile o ile a mpotsa hore na ke nahana ke sebeditse jwang? Ke ile ka mmoella hore mantswe ao ke ne ke ithutile ona kaofela.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo.</p> <ol style="list-style-type: none"> re ile ra ngola teko ka Labohlano mofumahadi pule o ile a re botsa mantswe. tlhware ke noha e kgolo e kotsi 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	ntseba	ntsebisa	ntsosa	ntsotella	
		ntsipa	ntsebella	ntseba	ntsamaisa	
	BALA	<p>Re ne re le kerekeng ha Zandile a mpitsa. O ile a re ke tle hobane o batla ho ntsebisa Ausi wa hae. Ausi wa hae o ile a re o a ntseba. Ke ile ka mmotsa hore na o ntsebelletse kae. O ile a mpoella hore o ntsebelletse mosebetsing wa hae hobane o sebeta le Ausi wa ka. Bekeng e fetileng ke ne ke robetse ha Ausi wa ka. O ile a ntsosa hoseng e sale ka matjeke. Ke a ipotsa hore na hobaneng a ntsosa hoseng jwalo.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re ne re le kae ha Zandile a mpitsa? Re ne re le _____. 2. O ne a nkisa kae? O ne a batla ho _____ Ausi wa hae. 3. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing Ausi ho tswa paleng. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntsebisa Ngola potso ka: ntsamaisa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	nthabisa	nthoma	nthetsa	ntho	
		nthabela	nthoma	nthusetsa	nthoba	
	BALA	Maobane mme o ne a nthomme ha bo Nthabiseng. Hona ho a nthabisa hobane Nthabiseng ke motswalle wa ka. Ke rata haholo ha mme a nthoma ha bo Nthabiseng. Nthabiseng o ile a nthabela ha mpona ke kokota. O ile a re ho na le ntho tse ngata tseo a batlang ho mpoella tsona. Ke a ipotsa hore na ke dintho tse feng tse ngata tseo a batlang ho bua ka tsona?				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mme o ne a nthomme kae? Mme o ne a nthomme ha bo _____. 2. Nthabiseng o ile a etsa eng ha a mpona ke kokota? Nthabiseng o ile a _____ ha a bona ke kokota. 3. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nthabetse Ngola potso ka: nthoma</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	ntseba	ntsebisa	ntsosa	ntsotella	
		nthabisa	nthoma	nthetsa	ntho	
	BALA	<div style="text-align: center;">  </div> <p>Bosiung boo, mme o ile a bulela Zandile inthanete. Ausi wa Zandile Sonto o ne a mo romelletse datha. Zandile o ne a batla ho ithuta ho lema diteroberi. Mme o ile a mo fa founu. O ile a kena inthaneteng mme kena leqepheng le ngotsweng Google. Kamora moo o ile a tlanyatsa polelo e latelang: "Ke lema diteroberi jwang?" Yaba o tobetsa konopo e setjhang. Ke a ipotsa hore na Zandile o ile a fumana dintlha tsohle tseo a neng a di hloka na?</p>				

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Bosiung boo mme o ile a bulela Zandile eng?
Mme o ile a bulela Zandile _____.
2. Ke mang a neng a romelletse Zandile datha?
Ke _____ wa Zandile _____ a neng a mo romelletse datha.
3. Zandile o ne a batla ho ithuta eng?
Zandile o ne a batla ho ithuta _____?
4. Zandile o ile a kena leqephe le ngotsweng eng?
O ile a kena leqephe le ngotsweng _____.
5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswhe a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
6. zandile o ne a batla ho ithuta ho lema ditoberi
 7. ausi wa hae sono o ne a mo romelletse datha
 8. jwang? Lema ke diteroberi


MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	ditlhware	tlhware	
		ntswakela	ntswafa	ntswela	ntswakela	
	BALA	<p>Re ile ra ngola teko ka mantswa a modumo "tlhw" ka Labohlano. Mofumahadi Pule o ile a re botsa mantswa a na a latelang: "tlhwaritsa, tlhware, tlhwathwaretsa le ditlhware. Kamora mantswa ao o ile a re bitsetsa polelo e latelang: "Tlhware ke noha e kgolo e kotsi." Zandile o ile a mpotsa hore na ke nahana ke sebeditse jwang? Ke ile ka mmoella hore mantswa ao ke ne ke ithutile ona kaofela.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo.</p> <ol style="list-style-type: none"> re ile ra ngola teko ka Labohlano mofumahadi pule o ile a re botsa mantswa. tlhware ke noha e kgolo e kotsi

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	ntseba	ntsebisa	ntsosa	ntsotella	
		ntsipa	ntsebella	ntseba	ntsamaisa	
	BALA	<p>Re ne re le kerekeng ha Zandile a mpitsa. O ile a re ke tle hobane o batla ho ntsebisa Ausi wa hae. Ausi wa hae o ile a re o a ntseba. Ke ile ka mmotsa hore na o ntsebelletse kae. O ile a mpoella hore o ntsebelletse mosebetsing wa hae hobane o sebetse le Ausi wa ka. Bekeng e fetileng ke ne ke robetse ha Ausi wa ka. O ile a ntsosa hoseng e sale ka matjeke. Ke a ipotsa hore na hobaneng a ntsosa hoseng jwalo.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re ne re le kae ha Zandile a mpitsa? Re ne re le _____. 2. O ne a nkisa kae? O ne a batla ho _____ Ausi wa hae. 3. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing Ausi ho tswa paleng. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntsebisa Ngola potso ka: ntsamaisa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	nthabisa	nthoma	nthetsa	ntho	
		nthabela	nthoma	nthusetsa	nthoba	
	BALA	Maobane mme o ne a nthomme ha bo Nthabiseng. Hona ho a nthabisa hobane Nthabiseng ke motswalle wa ka. Ke rata haholo ha mme a nthoma ha bo Nthabiseng. Nthabiseng o ile a nthabela ha mpona ke kokota. O ile a re ho na le ntho tse ngata tseo a batlang ho mpoella tsona. Ke a ipotsa hore na ke dintho tse feng tse ngata tseo a batlang ho bua ka tsona?				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mme o ne a nthomme kae? Mme o ne a nthomme ha bo _____. 2. Nthabiseng o ile a etsa eng ha a mpona ke kokota? Nthabiseng o ile a _____ ha a bona ke kokota. 3. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nthabetse Ngola potso ka: nthoma</p>





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	ntseba	ntsebisa	ntsosa	ntsotella	
 BALA		nthabisa	nthoma	nthetsa	ntho	
<div style="text-align: center;">  </div> <p>Bosiung boo, mme o ile a bulela Zandile inthanete. Ausi wa Zandile Sonto o ne a mo romelletse datha. Zandile o ne a batla ho ithuta ho lema diteroberi. Mme o ile a mo fa founu. O ile a kena inthaneteng mme kena leqepheng le ngotsweng Google. Kamora moo o ile a tlanyatsa polelo e latelang: "Ke lema diteroberi jwang?" Yaba o tobetsa konopo e setjhang. Ke a ipotsa hore na Zandile o ile a fumana dintlha tsohle tseo a neng a di hloka na?</p>						





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bosiung boo mme o ile a bulela Zandile eng? Mme o ile a bulela Zandile _____.2. Ke mang a neng a romelletse Zandile datha? Ke _____ wa Zandile _____ a neng a mo romelletse datha.3. Zandile o ne a batla ho ithuta eng? Zandile o ne a batla ho ithuta _____?4. Zandile o ile a kena leqephe le ngotsweng eng? O ile a kena leqephe le ngotsweng _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">6. zandile o ne a batla ho ithuta ho lema ditoberi7. ausi wa hae sono o ne a mo romelletse datha8. jwang? Lema ke diteroberi


MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	ditlhware	tlhware	
		ntswakela	ntswafa	ntswela	ntswakela	
	BALA	<p>Re ile ra ngola teko ka mantswa a modumo "tlhw" ka Labohlano. Mofumahadi Pule o ile a re botsa mantswa a na a latelang: "tlhwaritsa, tlhware, tlhwathwaretsa le ditlhware. Kamora mantswa ao o ile a re bitsetsa polelo e latelang: "Tlhware ke noha e kgolo e kotsi." Zandile o ile a mpotsa hore na ke nahana ke sebeditse jwang? Ke ile ka mmolella hore mantswa ao ke ne ke ithutile ona kaofela.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo.</p> <ol style="list-style-type: none"> re ile ra ngola teko ka Labohlano mofumahadi pule o ile a re botsa mantswa. tlhware ke noha e kgolo e kotsi

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	ntseba	ntsebisa	ntsosa	ntsotella	
		ntsipa	ntsebella	ntseba	ntsamaisa	
	BALA	<p>Re ne re le kerekeng ha Zandile a mpitsa. O ile a re ke tle hobane o batla ho ntsebisa Ausi wa hae. Ausi wa hae o ile a re o a ntseba. Ke ile ka mmotsa hore na o ntsebelletse kae. O ile a mmolella hore o ntsebelletse mosebetsing wa hae hobane o sebetse le Ausi wa ka. Bekeng e fetileng ke ne ke robetse ha Ausi wa ka. O ile a ntsosa hoseng e sale ka matjeke. Ke a ipotsa hore na hobaneng a ntsosa hoseng jwalo.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re ne re le kae ha Zandile a mpitsa? Re ne re le _____. 2. O ne a nkisa kae? O ne a batla ho _____ Ausi wa hae. 3. Ngola mantswa a mabedi a hlalosing Ausi ho tswa paleng. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntsebisa Ngola potso ka: ntsamaisa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	nthabisa	nthoma	nthetsa	ntho	
		nthabela	nthoma	nthusetsa	nthoba	
	BALA	Maobane mme o ne a nthomme ha bo Nthabiseng. Hona ho a nthabisa hobane Nthabiseng ke motswalle wa ka. Ke rata haholo ha mme a nthoma ha bo Nthabiseng. Nthabiseng o ile a nthabela ha mpona ke kokota. O ile a re ho na le ntho tse ngata tseo a batlang ho mpoella tsona. Ke a ipotsa hore na ke dintho tse feng tse ngata tseo a batlang ho bua ka tsona?				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mme o ne a nthomme kae? Mme o ne a nthomme ha bo _____. 2. Nthabiseng o ile a etsa eng ha a mpona ke kokota? Nthabiseng o ile a _____ ha a bona ke kokota. 3. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nthabetse Ngola potso ka: nthoma</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	ntseba	ntsebisa	ntsosa	ntsotella	
 BALA		nthabisa	nthoma	nthetsa	ntho	
<div style="text-align: center;">  </div> <p>Bosiung boo, mme o ile a bulela Zandile inthanete. Ausi wa Zandile Sonto o ne a mo romelletse datha. Zandile o ne a batla ho ithuta ho lema diteroberi. Mme o ile a mo fa founu. O ile a kena inthaneteng mme kena leqepheng le ngotsweng Google. Kamora moo o ile a tlanyatsa polelo e latelang: "Ke lema diteroberi jwang?" Yaba o tobetsa konopo e setjhang. Ke a ipotsa hore na Zandile o ile a fumana dintlha tsohle tseo a neng a di hloka na?</p>						

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Bosiung boo mme o ile a bulela Zandile eng?
Mme o ile a bulela Zandile _____.
2. Ke mang a neng a romelletse Zandile datha?
Ke _____ wa Zandile _____ a neng a mo romelletse datha.
3. Zandile o ne a batla ho ithuta eng?
Zandile o ne a batla ho ithuta _____?
4. Zandile o ile a kena leqephe le ngotsweng eng?
O ile a kena leqephe le ngotsweng _____.
5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswhe a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
6. zandile o ne a batla ho ithuta ho lema ditoberi
 7. ausi wa hae sono o ne a mo romelletse datha
 8. jwang? Lema ke diteroberi


MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	ditlhware	tlhware	
		ntswakela	ntswafa	ntswela	ntswakela	
	BALA	<p>Re ile ra ngola teko ka mantswe a modumo “tlhw” ka Labohlano. Mofumahadi Pule o ile a re botsa mantswe a na a latelang: “tlhwaritsa, tlhware, tlhwathwaretsa le ditlhware. Kamora mantswe ao o ile a re bitsetsa polelo e latelang: “Tlhware ke noha e kgolo e kotsi.” Zandile o ile a mpotsa hore na ke nahana ke sebeditse jwang? Ke ile ka mmoella hore mantswe ao ke ne ke ithutile ona kaofela.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo.</p> <ol style="list-style-type: none"> re ile ra ngola teko ka Labohlano mofumahadi pule o ile a re botsa mantswe. tlhware ke noha e kgolo e kotsi

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	ntseba	ntsebisa	ntsosa	ntsotella	
		ntsipa	ntsebella	ntseba	ntsamaisa	
	BALA	<p>Re ne re le kerekeng ha Zandile a mpitsa. O ile a re ke tle hobane o batla ho ntsebisa Ausi wa hae. Ausi wa hae o ile a re o a ntseba. Ke ile ka mmotsa hore na o ntsebelletse kae. O ile a mpoella hore o ntsebelletse mosebetsing wa hae hobane o sebeta le Ausi wa ka. Bekeng e fetileng ke ne ke robetse ha Ausi wa ka. O ile a ntsosa hoseng e sale ka matjeke. Ke a ipotsa hore na hobaneng a ntsosa hoseng jwalo.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re ne re le kae ha Zandile a mpitsa? Re ne re le _____. 2. O ne a nkisa kae? O ne a batla ho _____ Ausi wa hae. 3. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing Ausi ho tswa paleng. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntsebisa Ngola potso ka: ntsamaisa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	nthabisa	nthoma	nthetsa	ntho	
		nthabela	nthoma	nthusetsa	nthoba	
	BALA	Maobane mme o ne a nthomme ha bo Nthabiseng. Hona ho a nthabisa hobane Nthabiseng ke motswalle wa ka. Ke rata haholo ha mme a nthoma ha bo Nthabiseng. Nthabiseng o ile a nthabela ha mpona ke kokota. O ile a re ho na le ntho tse ngata tseo a batlang ho mpoella tsona. Ke a ipotsa hore na ke dintho tse feng tse ngata tseo a batlang ho bua ka tsona?				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mme o ne a nthomme kae? Mme o ne a nthomme ha bo _____. 2. Nthabiseng o ile a etsa eng ha a mpona ke kokota? Nthabiseng o ile a _____ ha a bona ke kokota. 3. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nthabetse Ngola potso ka: nthoma</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	ntseba	ntsebisa	ntsosa	ntsotella	
		nthabisa	nthoma	nthetsa	ntho	
	BALA	<div style="text-align: center;">  </div> <p>Bosiung boo, mme o ile a bulela Zandile inthanete. Ausi wa Zandile Sonto o ne a mo romelletse datha. Zandile o ne a batla ho ithuta ho lema diteroberi. Mme o ile a mo fa founu. O ile a kena inthaneteng mme kena leqepheng le ngotsweng Google. Kamora moo o ile a tlanyatsa polelo e latelang: "Ke lema diteroberi jwang?" Yaba o tobetsa konopo e setjhang. Ke a ipotsa hore na Zandile o ile a fumana dintlha tsohle tseo a neng a di hloka na?</p>				

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Bosiung boo mme o ile a bulela Zandile eng?
Mme o ile a bulela Zandile _____.
2. Ke mang a neng a romelletse Zandile datha?
Ke _____ wa Zandile _____ a neng a mo romelletse datha.
3. Zandile o ne a batla ho ithuta eng?
Zandile o ne a batla ho ithuta _____?
4. Zandile o ile a kena leqephe le ngotsweng eng?
O ile a kena leqephe le ngotsweng _____.
5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswhe a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
6. zandile o ne a batla ho ithuta ho lema ditoberi
 7. ausi wa hae sono o ne a mo romelletse datha
 8. jwang? Lema ke diteroberi


MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	ditlhware	tlhware	
		ntswakela	ntswafa	ntswela	ntswakela	
	BALA	<p>Re ile ra ngola teko ka mantswe a modumo “tlhw” ka Labohlano. Mofumahadi Pule o ile a re botsa mantswe a na a latelang: “tlhwaritsa, tlhware, tlhwathwaretsa le ditlhware. Kamora mantswe ao o ile a re bitsetsa polelo e latelang: “Tlhware ke noha e kgolo e kotsi.” Zandile o ile a mpotsa hore na ke nahana ke sebeditse jwang? Ke ile ka mmoella hore mantswe ao ke ne ke ithutile ona kaofela.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo.</p> <ol style="list-style-type: none"> re ile ra ngola teko ka Labohlano mofumahadi pule o ile a re botsa mantswe. tlhware ke noha e kgolo e kotsi

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	ntseba	ntsebisa	ntsosa	ntsotella	
		ntsipa	ntsebella	ntseba	ntsamaisa	
	BALA	<p>Re ne re le kerekeng ha Zandile a mpitsa. O ile a re ke tle hobane o batla ho ntsebisa Ausi wa hae. Ausi wa hae o ile a re o a ntseba. Ke ile ka mmotsa hore na o ntsebelletse kae. O ile a mpoella hore o ntsebelletse mosebetsing wa hae hobane o sebeta le Ausi wa ka. Bekeng e fetileng ke ne ke robetse ha Ausi wa ka. O ile a ntsosa hoseng e sale ka matjeke. Ke a ipotsa hore na hobaneng a ntsosa hoseng jwalo.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re ne re le kae ha Zandile a mpitsa? Re ne re le _____. 2. O ne a nkisa kae? O ne a batla ho _____ Ausi wa hae. 3. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing Ausi ho tswa paleng. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntsebisa Ngola potso ka: ntsamaisa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	nthabisa	nthoma	nthetsa	ntho	
		nthabela	nthoma	nthusetsa	nthoba	
	BALA	Maobane mme o ne a nthomme ha bo Nthabiseng. Hona ho a nthabisa hobane Nthabiseng ke motswalle wa ka. Ke rata haholo ha mme a nthoma ha bo Nthabiseng. Nthabiseng o ile a nthabela ha mpona ke kokota. O ile a re ho na le ntho tse ngata tseo a batlang ho mpoella tsona. Ke a ipotsa hore na ke dintho tse feng tse ngata tseo a batlang ho bua ka tsona?				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mme o ne a nthomme kae? Mme o ne a nthomme ha bo _____. 2. Nthabiseng o ile a etsa eng ha a mpona ke kokota? Nthabiseng o ile a _____ ha a bona ke kokota. 3. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nthabetse Ngola potso ka: nthoma</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	ntseba	ntsebisa	ntsosa	ntsotella	
		nthabisa	nthoma	nthetsa	ntho	
	BALA	<div style="text-align: center;">  </div> <p>Bosiung boo, mme o ile a bulela Zandile inthanete. Ausi wa Zandile Sonto o ne a mo romelletse datha. Zandile o ne a batla ho ithuta ho lema diteroberi. Mme o ile a mo fa founu. O ile a kena inthaneteng mme kena leqepheng le ngotsweng Google. Kamora moo o ile a tlanyatsa polelo e latelang: "Ke lema diteroberi jwang?" Yaba o tobetsa konopo e setjhang. Ke a ipotsa hore na Zandile o ile a fumana dintlha tsohle tseo a neng a di hloka na?</p>				

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Bosiung boo mme o ile a bulela Zandile eng?
Mme o ile a bulela Zandile _____.
2. Ke mang a neng a romelletse Zandile datha?
Ke _____ wa Zandile _____ a neng a mo romelletse datha.
3. Zandile o ne a batla ho ithuta eng?
Zandile o ne a batla ho ithuta _____?
4. Zandile o ile a kena leqephe le ngotsweng eng?
O ile a kena leqephe le ngotsweng _____.
5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswhe a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
6. zandile o ne a batla ho ithuta ho lema ditoberi
 7. ausi wa hae sono o ne a mo romelletse datha
 8. jwang? Lema ke diteroberi


MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	ditlhware	tlhware	
		ntswakela	ntswafa	ntswela	ntswakela	
	BALA	<p>Re ile ra ngola teko ka mantswe a modumo “tlhw” ka Labohlano. Mofumahadi Pule o ile a re botsa mantswe a na a latelang: “tlhwaritsa, tlhware, tlhwathwaretsa le ditlhware. Kamora mantswe ao o ile a re bitsetsa polelo e latelang: “Tlhware ke noha e kgolo e kotsi.” Zandile o ile a mpotsa hore na ke nahana ke sebeditse jwang? Ke ile ka mmoella hore mantswe ao ke ne ke ithutile ona kaofela.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2



	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> re ile ra ngola teko ka Labohlano mofumahadi pule o ile a re botsa mantswe. tlhware ke noha e kgolo e kotsi

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	ntseba	ntsebisa	ntsosa	ntsotella	
		ntsipa	ntsebella	ntseba	ntsamaisa	
	BALA	<p>Re ne re le kerekeng ha Zandile a mpitsa. O ile a re ke tle hobane o batla ho ntsebisa Ausi wa hae. Ausi wa hae o ile a re o a ntseba. Ke ile ka mmotsa hore na o ntsebelletse kae. O ile a mpoella hore o ntsebelletse mosebetsing wa hae hobane o sebeta le Ausi wa ka. Bekeng e fetileng ke ne ke robetse ha Ausi wa ka. O ile a ntsosa hoseng e sale ka matjeke. Ke a ipotsa hore na hobaneng a ntsosa hoseng jwalo.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re ne re le kae ha Zandile a mpitsa? Re ne re le _____. 2. O ne a nkisa kae? O ne a batla ho _____ Ausi wa hae. 3. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing Ausi ho tswa paleng. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntsebisa Ngola potso ka: ntsamaisa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	nthabisa	nthoma	nthetsa	ntho	
		nthabela	nthoma	nthusetsa	nthoba	
	BALA	Maobane mme o ne a nthomme ha bo Nthabiseng. Hona ho a nthabisa hobane Nthabiseng ke motswalle wa ka. Ke rata haholo ha mme a nthoma ha bo Nthabiseng. Nthabiseng o ile a nthabela ha mpona ke kokota. O ile a re ho na le ntho tse ngata tseo a batlang ho mpoella tsona. Ke a ipotsa hore na ke dintho tse feng tse ngata tseo a batlang ho bua ka tsona?				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mme o ne a nthomme kae? Mme o ne a nthomme ha bo _____. 2. Nthabiseng o ile a etsa eng ha a mpona ke kokota? Nthabiseng o ile a _____ ha a bona ke kokota. 3. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nthabetse Ngola potso ka: nthoma</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	ntseba	ntsebisa	ntsosa	ntsotella	
		nthabisa	nthoma	nthetsa	ntho	
	BALA	<div style="text-align: center;">  </div> <p>Bosiung boo, mme o ile a bulela Zandile inthanete. Ausi wa Zandile Sonto o ne a mo romelletse datha. Zandile o ne a batla ho ithuta ho lema diteroberi. Mme o ile a mo fa founu. O ile a kena inthaneteng mme kena leqepheng le ngotsweng Google. Kamora moo o ile a tlanyatsa polelo e latelang: "Ke lema diteroberi jwang?" Yaba o tobetsa konopo e setjhang. Ke a ipotsa hore na Zandile o ile a fumana dintlha tsohle tseo a neng a di hloka na?</p>				

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Bosiung boo mme o ile a bulela Zandile eng?
Mme o ile a bulela Zandile _____.
2. Ke mang a neng a romelletse Zandile datha?
Ke _____ wa Zandile _____ a neng a mo romelletse datha.
3. Zandile o ne a batla ho ithuta eng?
Zandile o ne a batla ho ithuta _____?
4. Zandile o ile a kena leqephe le ngotsweng eng?
O ile a kena leqephe le ngotsweng _____.
5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswhe a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
6. zandile o ne a batla ho ithuta ho lema ditoberi
 7. ausi wa hae sono o ne a mo romelletse datha
 8. jwang? Lema ke diteroberi


MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	ditlhware	tlhware	
		ntswakela	ntswafa	ntswela	ntswakela	
	BALA	<p>Re ile ra ngola teko ka mantswa a modumo "tlhw" ka Labohlano. Mofumahadi Pule o ile a re botsa mantswa a na a latelang: "tlhwaritsa, tlhware, tlhwathwaretsa le ditlhware. Kamora mantswa ao o ile a re bitsetsa polelo e latelang: "Tlhware ke noha e kgolo e kotsi." Zandile o ile a mpotsa hore na ke nahana ke sebeditse jwang? Ke ile ka mmoella hore mantswa ao ke ne ke ithutile ona kaofela.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo.</p> <ol style="list-style-type: none"> re ile ra ngola teko ka Labohlano mofumahadi pule o ile a re botsa mantswa. tlhware ke noha e kgolo e kotsi

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	ntseba	ntsebisa	ntsosa	ntsotella	
		ntsipa	ntsebella	ntseba	ntsamaisa	
	BALA	<p>Re ne re le kerekeng ha Zandile a mpitsa. O ile a re ke tle hobane o batla ho ntsebisa Ausi wa hae. Ausi wa hae o ile a re o a ntseba. Ke ile ka mmotsa hore na o ntsebelletse kae. O ile a mpoella hore o ntsebelletse mosebetsing wa hae hobane o sebeta le Ausi wa ka. Bekeng e fetileng ke ne ke robetse ha Ausi wa ka. O ile a ntsosa hoseng e sale ka matjeke. Ke a ipotsa hore na hobaneng a ntsosa hoseng jwalo.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re ne re le kae ha Zandile a mpitsa? Re ne re le _____. 2. O ne a nkisa kae? O ne a batla ho _____ Ausi wa hae. 3. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing Ausi ho tswa paleng. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntsebisa Ngola potso ka: ntsamaisa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	nthabisa	nthoma	nthetsa	ntho	
		nthabela	nthoma	nthusetsa	nthoba	
	BALA	Maobane mme o ne a nthomme ha bo Nthabiseng. Hona ho a nthabisa hobane Nthabiseng ke motswalle wa ka. Ke rata haholo ha mme a nthoma ha bo Nthabiseng. Nthabiseng o ile a nthabela ha mpona ke kokota. O ile a re ho na le ntho tse ngata tseo a batlang ho mpoella tsona. Ke a ipotsa hore na ke dintho tse feng tse ngata tseo a batlang ho bua ka tsona?				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mme o ne a nthomme kae? Mme o ne a nthomme ha bo _____. 2. Nthabiseng o ile a etsa eng ha a mpona ke kokota? Nthabiseng o ile a _____ ha a bona ke kokota. 3. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nthabetse Ngola potso ka: nthoma</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	ntseba	ntsebisa	ntsosa	ntsotella	
		nthabisa	nthoma	nthetsa	ntho	
	BALA	<div style="text-align: center;">  </div> <p>Bosiung boo, mme o ile a bulela Zandile inthanete. Ausi wa Zandile Sonto o ne a mo romelletse datha. Zandile o ne a batla ho ithuta ho lema diteroberi. Mme o ile a mo fa founu. O ile a kena inthaneteng mme kena leqepheng le ngotsweng Google. Kamora moo o ile a tlanyatsa polelo e latelang: "Ke lema diteroberi jwang?" Yaba o tobetsa konopo e setjhang. Ke a ipotsa hore na Zandile o ile a fumana dintlha tsohle tseo a neng a di hloka na?</p>				

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Bosiung boo mme o ile a bulela Zandile eng?
Mme o ile a bulela Zandile _____.
2. Ke mang a neng a romelletse Zandile datha?
Ke _____ wa Zandile _____ a neng a mo romelletse datha.
3. Zandile o ne a batla ho ithuta eng?
Zandile o ne a batla ho ithuta _____?
4. Zandile o ile a kena leqephe le ngotsweng eng?
O ile a kena leqephe le ngotsweng _____.
5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswhe a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
6. zandile o ne a batla ho ithuta ho lema ditoberi
 7. ausi wa hae sono o ne a mo romelletse datha
 8. jwang? Lema ke diteroberi


MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	ditlhware	tlhware	
		ntswakela	ntswafa	ntswela	ntswakela	
	BALA	<p>Re ile ra ngola teko ka mantswe a modumo “tlhw” ka Labohlano. Mofumahadi Pule o ile a re botsa mantswe a na a latelang: “tlhwaritsa, tlhware, tlhwathwaretsa le ditlhware. Kamora mantswe ao o ile a re bitsetsa polelo e latelang: “Tlhware ke noha e kgolo e kotsi.” Zandile o ile a mpotsa hore na ke nahana ke sebeditse jwang? Ke ile ka mmolella hore mantswe ao ke ne ke ithutile ona kaofela.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2



	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> re ile ra ngola teko ka Labohlano mofumahadi pule o ile a re botsa mantswe. tlhware ke noha e kgolo e kotsi

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	ntseba	ntsebisa	ntsosa	ntsotella	
		ntsipa	ntsebella	ntseba	ntsamaisa	
	BALA	<p>Re ne re le kerekeng ha Zandile a mpitsa. O ile a re ke tle hobane o batla ho ntsebisa Ausi wa hae. Ausi wa hae o ile a re o a ntseba. Ke ile ka mmotsa hore na o ntsebelletse kae. O ile a mpolella hore o ntsebelletse mosebetsing wa hae hobane o sebetse le Ausi wa ka. Bekeng e fetileng ke ne ke robetse ha Ausi wa ka. O ile a ntsosa hoseng e sale ka matjeke. Ke a ipotsa hore na hobaneng a ntsosa hoseng jwalo.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re ne re le kae ha Zandile a mpitsa? Re ne re le _____. 2. O ne a nkisa kae? O ne a batla ho _____ Ausi wa hae. 3. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing Ausi ho tswa paleng. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntsebisa Ngola potso ka: ntsamaisa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	nthabisa	nthoma	nthetsa	ntho	
		nthabela	nthoma	nthusetsa	nthoba	
	BALA	Maobane mme o ne a nthomme ha bo Nthabiseng. Hona ho a nthabisa hobane Nthabiseng ke motswalle wa ka. Ke rata haholo ha mme a nthoma ha bo Nthabiseng. Nthabiseng o ile a nthabela ha mpona ke kokota. O ile a re ho na le ntho tse ngata tseo a batlang ho mpoella tsona. Ke a ipotsa hore na ke dintho tse feng tse ngata tseo a batlang ho bua ka tsona?				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mme o ne a nthomme kae? Mme o ne a nthomme ha bo _____. 2. Nthabiseng o ile a etsa eng ha a mpona ke kokota? Nthabiseng o ile a _____ ha a bona ke kokota. 3. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nthabetse Ngola potso ka: nthoma</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	ntseba	ntsebisa	ntsosa	ntsotella	
	BALA	<div data-bbox="414 414 901 1153" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="909 526 1364 974" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1198 1540 1579"> Bosiung boo, mme o ile a bulela Zandile inthanete. Ausi wa Zandile Sonto o ne a mo romelletse datha. Zandile o ne a batla ho ithuta ho lema diteroberi. Mme o ile a mo fa founu. O ile a kena inthaneteng mme kena leqepheng le ngotsweng Google. Kamora moo o ile a tlanyatsa polelo e latelang: "Ke lema diteroberi jwang?" Yaba o tobetsa konopo e setjhang. Ke a ipotsa hore na Zandile o ile a fumana dintlha tsohle tseo a neng a di hloka na? </p>				

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Bosiung boo mme o ile a bulela Zandile eng?
Mme o ile a bulela Zandile _____.
2. Ke mang a neng a romelletse Zandile datha?
Ke _____ wa Zandile _____ a neng a mo romelletse datha.
3. Zandile o ne a batla ho ithuta eng?
Zandile o ne a batla ho ithuta _____?
4. Zandile o ile a kena leqephe le ngotsweng eng?
O ile a kena leqephe le ngotsweng _____.
5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswhe a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
6. zandile o ne a batla ho ithuta ho lema ditoberi
 7. ausi wa hae sono o ne a mo romelletse datha
 8. jwang? Lema ke diteroberi


MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	ditlhware	tlhware	
		ntswakela	ntswafa	ntswela	ntswakela	
	BALA	<p>Re ile ra ngola teko ka mantswa a modumo "tlhw" ka Labohlano. Mofumahadi Pule o ile a re botsa mantswa a na a latelang: "tlhwaritsa, tlhware, tlhwathwaretsa le ditlhware. Kamora mantswa ao o ile a re bitsetsa polelo e latelang: "Tlhware ke noha e kgolo e kotsi." Zandile o ile a mpotsa hore na ke nahana ke sebeditse jwang? Ke ile ka mmolella hore mantswa ao ke ne ke ithutile ona kaofela.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo.</p> <ol style="list-style-type: none"> re ile ra ngola teko ka Labohlano mofumahadi pule o ile a re botsa mantswa. tlhware ke noha e kgolo e kotsi

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	ntseba	ntsebisa	ntsosa	ntsotella	
		ntsipa	ntsebella	ntseba	ntsamaisa	
	BALA	<p>Re ne re le kerekeng ha Zandile a mpitsa. O ile a re ke tle hobane o batla ho ntsebisa Ausi wa hae. Ausi wa hae o ile a re o a ntseba. Ke ile ka mmotsa hore na o ntsebelletse kae. O ile a mmolella hore o ntsebelletse mosebetsing wa hae hobane o sebetse le Ausi wa ka. Bekeng e fetileng ke ne ke robetse ha Ausi wa ka. O ile a ntsosa hoseng e sale ka matjeke. Ke a ipotsa hore na hobaneng a ntsosa hoseng jwalo.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re ne re le kae ha Zandile a mpitsa? Re ne re le _____. 2. O ne a nkisa kae? O ne a batla ho _____ Ausi wa hae. 3. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing Ausi ho tswa paleng. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntsebisa Ngola potso ka: ntsamaisa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	nthabisa	nthoma	nthetsa	ntho	
		nthabela	nthoma	nthusetsa	nthoba	
	BALA	Maobane mme o ne a nthomme ha bo Nthabiseng. Hona ho a nthabisa hobane Nthabiseng ke motswalle wa ka. Ke rata haholo ha mme a nthoma ha bo Nthabiseng. Nthabiseng o ile a nthabela ha mpona ke kokota. O ile a re ho na le ntho tse ngata tseo a batlang ho mpoella tsona. Ke a ipotsa hore na ke dintho tse feng tse ngata tseo a batlang ho bua ka tsona?				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mme o ne a nthomme kae? Mme o ne a nthomme ha bo _____. 2. Nthabiseng o ile a etsa eng ha a mpona ke kokota? Nthabiseng o ile a _____ ha a bona ke kokota. 3. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nthabetse Ngola potso ka: nthoma</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	ntseba	ntsebisa	ntsosa	ntsotella	
		nthabisa	nthoma	nthetsa	ntho	
	BALA	<div style="text-align: center;">  </div> <p>Bosiung boo, mme o ile a bulela Zandile inthanete. Ausi wa Zandile Sonto o ne a mo romelletse datha. Zandile o ne a batla ho ithuta ho lema diteroberi. Mme o ile a mo fa founu. O ile a kena inthaneteng mme kena leqepheng le ngotsweng Google. Kamora moo o ile a tlanyatsa polelo e latelang: "Ke lema diteroberi jwang?" Yaba o tobetsa konopo e setjhang. Ke a ipotsa hore na Zandile o ile a fumana dintlha tsohle tseo a neng a di hloka na?</p>				

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Bosiung boo mme o ile a bulela Zandile eng?
Mme o ile a bulela Zandile _____.
2. Ke mang a neng a romelletse Zandile datha?
Ke _____ wa Zandile _____ a neng a mo romelletse datha.
3. Zandile o ne a batla ho ithuta eng?
Zandile o ne a batla ho ithuta _____?
4. Zandile o ile a kena leqephe le ngotsweng eng?
O ile a kena leqephe le ngotsweng _____.
5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswhe a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
6. zandile o ne a batla ho ithuta ho lema ditoberi
 7. ausi wa hae sono o ne a mo romelletse datha
 8. jwang? Lema ke diteroberi


MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	ditlhware	tlhware	
		ntswakela	ntswafa	ntswela	ntswakela	
	BALA	<p>Re ile ra ngola teko ka mantswe a modumo “tlhw” ka Labohlano. Mofumahadi Pule o ile a re botsa mantswe a na a latelang: “tlhwaritsa, tlhware, tlhwathwaretsa le ditlhware. Kamora mantswe ao o ile a re bitsetsa polelo e latelang: “Tlhware ke noha e kgolo e kotsi.” Zandile o ile a mpotsa hore na ke nahana ke sebeditse jwang? Ke ile ka mmoella hore mantswe ao ke ne ke ithutile ona kaofela.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo.</p> <ol style="list-style-type: none"> re ile ra ngola teko ka Labohlano mofumahadi pule o ile a re botsa mantswe. tlhware ke noha e kgolo e kotsi

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	ntseba	ntsebisa	ntsosa	ntsotella	
		ntsipa	ntsebella	ntseba	ntsamaisa	
	BALA	<p>Re ne re le kerekeng ha Zandile a mpitsa. O ile a re ke tle hobane o batla ho ntsebisa Ausi wa hae. Ausi wa hae o ile a re o a ntseba. Ke ile ka mmotsa hore na o ntsebelletse kae. O ile a mpoella hore o ntsebelletse mosebetsing wa hae hobane o sebeta le Ausi wa ka. Bekeng e fetileng ke ne ke robetse ha Ausi wa ka. O ile a ntsosa hoseng e sale ka matjeke. Ke a ipotsa hore na hobaneng a ntsosa hoseng jwalo.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re ne re le kae ha Zandile a mpitsa? Re ne re le _____. 2. O ne a nkisa kae? O ne a batla ho _____ Ausi wa hae. 3. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing Ausi ho tswa paleng. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntsebisa Ngola potso ka: ntsamaisa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	nthabisa	nthoma	nthetsa	ntho	
		nthabela	nthoma	nthusetsa	nthoba	
	BALA	Maobane mme o ne a nthomme ha bo Nthabiseng. Hona ho a nthabisa hobane Nthabiseng ke motswalle wa ka. Ke rata haholo ha mme a nthoma ha bo Nthabiseng. Nthabiseng o ile a nthabela ha mpona ke kokota. O ile a re ho na le ntho tse ngata tseo a batlang ho mpoella tsona. Ke a ipotsa hore na ke dintho tse feng tse ngata tseo a batlang ho bua ka tsona?				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mme o ne a nthomme kae? Mme o ne a nthomme ha bo _____. 2. Nthabiseng o ile a etsa eng ha a mpona ke kokota? Nthabiseng o ile a _____ ha a bona ke kokota. 3. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nthabetse Ngola potso ka: nthoma</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	ntseba	ntsebisa	ntsosa	ntsotella	
		nthabisa	nthoma	nthetsa	ntho	
	BALA	<div style="text-align: center;">  </div> <p>Bosiung boo, mme o ile a bulela Zandile inthanete. Ausi wa Zandile Sonto o ne a mo romelletse datha. Zandile o ne a batla ho ithuta ho lema diteroberi. Mme o ile a mo fa founu. O ile a kena inthaneteng mme kena leqepheng le ngotsweng Google. Kamora moo o ile a tlanyatsa polelo e latelang: "Ke lema diteroberi jwang?" Yaba o tobetsa konopo e setjhang. Ke a ipotsa hore na Zandile o ile a fumana dintlha tsohle tseo a neng a di hloka na?</p>				

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Bosiung boo mme o ile a bulela Zandile eng?
Mme o ile a bulela Zandile _____.
2. Ke mang a neng a romelletse Zandile datha?
Ke _____ wa Zandile _____ a neng a mo romelletse datha.
3. Zandile o ne a batla ho ithuta eng?
Zandile o ne a batla ho ithuta _____?
4. Zandile o ile a kena leqephe le ngotsweng eng?
O ile a kena leqephe le ngotsweng _____.
5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswhe a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
6. zandile o ne a batla ho ithuta ho lema ditoberi
 7. ausi wa hae sono o ne a mo romelletse datha
 8. jwang? Lema ke diteroberi


MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	ditlhware	tlhware	
		ntswakela	ntswafa	ntswela	ntswakela	
	BALA	<p>Re ile ra ngola teko ka mantswe a modumo “tlhw” ka Labohlano. Mofumahadi Pule o ile a re botsa mantswe a na a latelang: “tlhwaritsa, tlhware, tlhwathwaretsa le ditlhware. Kamora mantswe ao o ile a re bitsetsa polelo e latelang: “Tlhware ke noha e kgolo e kotsi.” Zandile o ile a mpotsa hore na ke nahana ke sebeditse jwang? Ke ile ka mmoella hore mantswe ao ke ne ke ithutile ona kaofela.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo.</p> <ol style="list-style-type: none"> re ile ra ngola teko ka Labohlano mofumahadi pule o ile a re botsa mantswe. tlhware ke noha e kgolo e kotsi

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	ntseba	ntsebisa	ntsosa	ntsotella	
		ntsipa	ntsebella	ntseba	ntsamaisa	
	BALA	<p>Re ne re le kerekeng ha Zandile a mpitsa. O ile a re ke tle hobane o batla ho ntsebisa Ausi wa hae. Ausi wa hae o ile a re o a ntseba. Ke ile ka mmotsa hore na o ntsebelletse kae. O ile a mpoella hore o ntsebelletse mosebetsing wa hae hobane o sebeta le Ausi wa ka. Bekeng e fetileng ke ne ke robetse ha Ausi wa ka. O ile a ntsosa hoseng e sale ka matjeke. Ke a ipotsa hore na hobaneng a ntsosa hoseng jwalo.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re ne re le kae ha Zandile a mpitsa? Re ne re le _____. 2. O ne a nkisa kae? O ne a batla ho _____ Ausi wa hae. 3. Ngola mantswa a mabedi a hlalosing Ausi ho tswa paleng. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntsebisa Ngola potso ka: ntsamaisa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	nthabisa	nthoma	nthetsa	ntho	
		nthabela	nthoma	nthusetsa	nthoba	
	BALA	Maobane mme o ne a nthomme ha bo Nthabiseng. Hona ho a nthabisa hobane Nthabiseng ke motswalle wa ka. Ke rata haholo ha mme a nthoma ha bo Nthabiseng. Nthabiseng o ile a nthabela ha mpona ke kokota. O ile a re ho na le ntho tse ngata tseo a batlang ho mpoella tsona. Ke a ipotsa hore na ke dintho tse feng tse ngata tseo a batlang ho bua ka tsona?				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mme o ne a nthomme kae? Mme o ne a nthomme ha bo _____. 2. Nthabiseng o ile a etsa eng ha a mpona ke kokota? Nthabiseng o ile a _____ ha a bona ke kokota. 3. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nthabetse Ngola potso ka: nthoma</p>





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	ntseba	ntsebisa	ntsosa	ntsotella	
		nthabisa	nthoma	nthetsa	ntho	
	BALA	<div style="text-align: center;">  </div> <p>Bosiung boo, mme o ile a bulela Zandile inthanete. Ausi wa Zandile Sonto o ne a mo romelletse datha. Zandile o ne a batla ho ithuta ho lema diteroberi. Mme o ile a mo fa founu. O ile a kena inthaneteng mme kena leqepheng le ngotsweng Google. Kamora moo o ile a tlanyatsa polelo e latelang: "Ke lema diteroberi jwang?" Yaba o tobetsa konopo e setjhang. Ke a ipotsa hore na Zandile o ile a fumana dintlha tsohle tseo a neng a di hloka na?</p>				





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bosiung boo mme o ile a bulela Zandile eng? Mme o ile a bulela Zandile _____.2. Ke mang a neng a romelletse Zandile datha? Ke _____ wa Zandile _____ a neng a mo romelletse datha.3. Zandile o ne a batla ho ithuta eng? Zandile o ne a batla ho ithuta _____?4. Zandile o ile a kena leqepeng le ngotsweng eng? O ile a kena leqepeng le ngotsweng _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">6. zandile o ne a batla ho ithuta ho lema ditoberi7. ausi wa hae sono o ne a mo romelletse datha8. jwang? Lema ke diteroberi


MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	tlhwaritsa	tlhware	ditlhware	tlhware	
		ntswakela	ntswafa	ntswela	ntswakela	
	BALA	<p>Re ile ra ngola teko ka mantswe a modumo “tlhw” ka Labohlano. Mofumahadi Pule o ile a re botsa mantswe a na a latelang: “tlhwaritsa, tlhware, tlhwathwaretsa le ditlhware. Kamora mantswe ao o ile a re bitsetsa polelo e latelang: “Tlhware ke noha e kgolo e kotsi.” Zandile o ile a mpotsa hore na ke nahana ke sebeditse jwang? Ke ile ka mmoella hore mantswe ao ke ne ke ithutile ona kaofela.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> re ile ra ngola teko ka Labohlano mofumahadi pule o ile a re botsa mantswe. tlhware ke noha e kgolo e kotsi

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	ntseba	ntsebisa	ntsosa	ntsotella	
		ntsipa	ntsebella	ntseba	ntsamaisa	
	BALA	<p>Re ne re le kerekeng ha Zandile a mpitsa. O ile a re ke tle hobane o batla ho ntsebisa Ausi wa hae. Ausi wa hae o ile a re o a ntseba. Ke ile ka mmotsa hore na o ntsebelletse kae. O ile a mpoella hore o ntsebelletse mosebetsing wa hae hobane o sebeta le Ausi wa ka. Bekeng e fetileng ke ne ke robetse ha Ausi wa ka. O ile a ntsosa hoseng e sale ka matjeke. Ke a ipotsa hore na hobaneng a ntsosa hoseng jwalo.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re ne re le kae ha Zandile a mpitsa? Re ne re le _____. 2. O ne a nkisa kae? O ne a batla ho _____ Ausi wa hae. 3. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing Ausi ho tswa paleng. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntsebisa Ngola potso ka: ntsamaisa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	nthabisa	nthoma	nthetsa	ntho	
		nthabela	nthoma	nthusetsa	nthoba	
	BALA	Maobane mme o ne a nthomme ha bo Nthabiseng. Hona ho a nthabisa hobane Nthabiseng ke motswalle wa ka. Ke rata haholo ha mme a nthoma ha bo Nthabiseng. Nthabiseng o ile a nthabela ha mpona ke kokota. O ile a re ho na le ntho tse ngata tseo a batlang ho mpoella tsona. Ke a ipotsa hore na ke dintho tse feng tse ngata tseo a batlang ho bua ka tsona?				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mme o ne a nthomme kae? Mme o ne a nthomme ha bo _____. 2. Nthabiseng o ile a etsa eng ha a mpona ke kokota? Nthabiseng o ile a _____ ha a bona ke kokota. 3. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: nthabetse Ngola potso ka: nthoma</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	romelletse	datha	diteroberi	jwang
	BITSA MODUMO	ntseba	ntsebisa	ntsosa	ntsotella	
		nthabisa	nthoma	nthetsa	ntho	
	BALA	<div style="text-align: center;">  </div> <p>Bosiung boo, mme o ile a bulela Zandile inthanete. Ausi wa Zandile Sonto o ne a mo romelletse datha. Zandile o ne a batla ho ithuta ho lema diteroberi. Mme o ile a mo fa founu. O ile a kena inthaneteng mme kena leqepheng le ngotsweng Google. Kamora moo o ile a tlanyatsa polelo e latelang: "Ke lema diteroberi jwang?" Yaba o tobetsa konopo e setjhang. Ke a ipotsa hore na Zandile o ile a fumana dintlha tsohle tseo a neng a di hloka na?</p>				

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Bosiung boo mme o ile a bulela Zandile eng?
Mme o ile a bulela Zandile _____.
2. Ke mang a neng a romelletse Zandile datha?
Ke _____ wa Zandile _____ a neng a mo romelletse datha.
3. Zandile o ne a batla ho ithuta eng?
Zandile o ne a batla ho ithuta _____?
4. Zandile o ile a kena leqepheng le ngotsweng eng?
O ile a kena leqepheng le ngotsweng _____.
5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswhe a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA


Bala mantswhe a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
6. zandile o ne a batla ho ithuta ho lema ditoberi
 7. ausi wa hae sonto o ne a mo romelletse datha
 8. jwang? Lema ke diteroberi




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	ntsebella	ntsipa	ntseba	ntsamaisa	
		nthabela	nthoma	nthoba	nthusetsa	
	BALA	<p>Maobane Mme o ne a nthomme ha Mme Manthabeleng. O ne a nthomme ke lo reka patsi. Ke ile ka feta ha bo Nthabiseng. Nthabiseng o ile a re o tla ntsamaisa tsela. Moshanyana e mong o ile a re emisa mme a mpoella hore o a ntseba. Ke ile ka mmotsa hore na o ntsebella kae hobane nna ha ke mo tsebe. Moshanyana eo o ile a leka ho ntsipa empa motswalle wa ka Nthabiseng o ile a nthusetsa.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maobane mme o ne a nthomme ha mme Manthabeleng 2. ke mana a ileng a ntsamaisa tsela 3. nthabiseng o ile a nthusetsa 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	tjhutjhumakgala	tjhele	tjhaba	tjhabile	
		tjholosa	tjhobe	letjhoba	tjhabela	
	BALA	<p>Kajeno ho a tjhesa. Letsatsi le tjhabile. Bana ba thabile. Ba thabetse letsatsi le tjhabileng. Ba bina pina ya tjhutjhumakgala. Ke a ipotsa hore na tjhutjhumakgala ke eng? Ke nahana hore tjhutjhumakgala ke terene e kgolo e telele. Hobane pineng ena ba bua ka ho palama tjhutjhumakgala.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kajeno ho jwang? Kajeno ho a _____. Bana ba thabetse eng? Bana ba thabetse _____. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing tjhutjhumakgala. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: tjhabile</p> <p>Ngola potso ka: tjhutjhumakgala</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	ntlontlolla	ntlama	ntlela	ntlola	
		ntlisetsa	ntlodisa	ntlosetsa	ntlo	
	BALA	<p>Nkile ka iphumana ke le ka tlasa kgethollo le kgethollo. Ho ne ho bonahala ekare moetapele wa rona o ntlodisa mahlo. O ne a na le leeme ebile ho bonahala hore o ikemiseditse ho ntlontlolla. Empa ha ke a ka ka mo dumella hore a ntlontlolle. Batho ba bang ba a kgethollwa ka baka la mmala wa letlalo la bona kapa bong ba bona.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nkile ka iphumana ke le ka tlasa eng? Nkile ka iphumana ke le ka tlasa _____ le _____. Moetapele wa rona o ne a na le eng? O ne a na le _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.</p> <p>Ngola polelo ka: ntlontlolla</p> <p>Ngola potso ka: kgethollo</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	tjhutjhumakgala	tjhele	tjhaba	tjhabile	
		ntlontlolla	ntlama	ntlela	ntlola	







BALA







Geeta o ile a botsa ntate wa hae hore na kgethollo ke eng. O ne a sa tsebe hore na kgethollo e bolela eng. Ntate wa hae o ile a mo hlalose hore kgethollo ke ha batho ba tshwerwe ka leeme ka baka la ntho eo ba sa kgoneng ho e fetola, jwaloka morabe kapa bong. O ile a mmoella hore Katherine o ne a nkuwa ekare ha a bohlale jwaloka batho ba bang ka baka la mmala wa letlalo la hae le bong. Hona ho ile ha etsa hore Geeta a nahane ka nako eo Malcom a neng a mo soma a re a keke a ba le bokgoni bo hlwahlwa ba dipalo jwalo ka yena hobane e le ngwanana. Le ha ho le jwalo, Geeta o dula a fumana matshwao a fetang a Malcom!





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Geeta o ile a botsa mang hore kgethollo ke eng? O ile a botsa _____ wa hae hore kgethollo ke eng.2. Ke mang a neng a nkuwa ekare ha a bohlale jwaloka ka batho ba bang? Ke _____ a neng a nkuwa ekare ha a bohlale.3. Ke ka baka la eng ho ne ho le jwalo? Ke ka baka la _____ kapa _____.4. Ke mang a neng a soma Geeta ka bokgoni ba hae ba dipalo. _____ o ne a soma Geeta ka bokgoni ba hae ba dipalo5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ntate wa geeta o ile a mmolella ka kgethollo2. katherine o ne a tshwerwe ka lemee3. geeta soma Malcom ne o a

PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 8





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	ntsebella	ntsipa	ntseba	ntsamaisa	
		nthabela	nthoma	nthoba	nthusetsa	
	BALA	<p>Maobane Mme o ne a nthomme ha Mme Manthabeleng. O ne a nthomme ke lo reka patsi. Ke ile ka feta ha bo Nthabiseng. Nthabiseng o ile a re o tla ntsamaisa tsela. Moshanyana e mong o ile a re emisa mme a mpoella hore o a ntseba. Ke ile ka mmotsa hore na o ntsebella kae hobane nna ha ke mo tsebe. Moshanyana eo o ile a leka ho ntsipa empa motswalle wa ka Nthabiseng o ile a nthusetsa.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maobane mme o ne a nthomme ha mme Manthabeleng 2. ke mana a ileng a ntsamaisa tsela 3. nthabiseng o ile a nthusetsa 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	tjhutjhumakgala	tjhele	tjhaba	tjhabile	
		tjholosa	tjhobe	letjhoba	tjhabela	
	BALA	<p>Kajeno ho a tjhesa. Letsatsi le tjhabile. Bana ba thabile. Ba thabetse letsatsi le tjhabile. Ba bina pina ya tjhutjhumakgala. Ke a ipotsa hore na tjhutjhumakgala ke eng? Ke nahana hore tjhutjhumakgala ke terene e kgolo e telele. Hobane pineng ena ba bua ka ho palama tjhutjhumakgala.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kajeno ho jwang? Kajeno ho a _____. Bana ba thabetse eng? Bana ba thabetse _____. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing tjhutjhumakgala. a) _____ b) _____
--	--------------	---






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: tjhabile</p> <p>Ngola potso ka: tjhutjhumakgala</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	ntlontlolla	ntlama	ntlela	ntlola	
		ntlisetsa	ntlodisa	ntlosetsa	ntlo	
	BALA	<p>Nkile ka iphumana ke le ka tlasa kgethollo le kgethollo. Ho ne ho bonahala ekare moetapele wa rona o ntlodisa mahlo. O ne a na le leeme ebile ho bonahala hore o ikemiseditse ho ntlontlolla. Empa ha ke a ka ka mo dumella hore a ntlontlolle. Batho ba bang ba a kgethollwa ka baka la mmala wa letlalo la bona kapa bong ba bona.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nkile ka iphumana ke le ka tlasa eng? Nkile ka iphumana ke le ka tlasa _____ le _____. Moetapele wa rona o ne a na le eng? O ne a na le _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.</p> <p>Ngola polelo ka: ntlontlolla</p> <p>Ngola potso ka: kgethollo</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	tjhutjhumakgala	tjhele	tjhaba	tjhabile	
		ntlontlolla	ntlama	ntlela	ntlola	







BALA







Geeta o ile a botsa ntate wa hae hore na kgethollo ke eng. O ne a sa tsebe hore na kgethollo e bolela eng. Ntate wa hae o ile a mo hlalose hore kgethollo ke ha batho ba tshwerwe ka leeme ka baka la ntho eo ba sa kgoneng ho e fetola, jwaloka morabe kapa bong. O ile a mmoella hore Katherine o ne a nkuwa ekare ha a bohlale jwaloka batho ba bang ka baka la mmala wa letlalo la hae le bong. Hona ho ile ha etsa hore Geeta a nahane ka nako eo Malcom a neng a mo soma a re a keke a ba le bokgoni bo hlwahlwa ba dipalo jwalo ka yena hobane e le ngwanana. Le ha ho le jwalo, Geeta o dula a fumana matshwao a fetang a Malcom!





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Geeta o ile a botsa mang hore kgethollo ke eng? O ile a botsa _____ wa hae hore kgethollo ke eng.2. Ke mang a neng a nkuwa ekare ha a bohlale jwaloka ka batho ba bang? Ke _____ a neng a nkuwa ekare ha a bohlale.3. Ke ka baka la eng ho ne ho le jwalo? Ke ka baka la _____ kapa _____.4. Ke mang a neng a soma Geeta ka bokgoni ba hae ba dipalo. _____ o ne a soma Geeta ka bokgoni ba hae ba dipalo5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ntate wa geeta o ile a mmolella ka kgethollo2. katherine o ne a tshwerwe ka lemee3. geeta soma Malcom ne o a



PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 8





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	ntsebella	ntsipa	ntseba	ntsamaisa	
		nthabela	nthoma	nthoba	nthusetza	
	BALA	<p>Maobane Mme o ne a nthomme ha Mme Manthabeleng. O ne a nthomme ke lo reka patsi. Ke ile ka feta ha bo Nthabiseng. Nthabiseng o ile a re o tla ntsamaisa tsela. Moshanyana e mong o ile a re emisa mme a mpoella hore o a ntseba. Ke ile ka mmotsa hore na o ntsebella kae hobane nna ha ke mo tsebe. Moshanyana eo o ile a leka ho ntsipa empa motswalle wa ka Nthabiseng o ile a nthusetza.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maobane mme o ne a nthomme ha mme Manthabeleng 2. ke mana a ileng a ntsamaisa tsela 3. nthabiseng o ile a nthuesta 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	tjhutjhumakgala	tjhele	tjhaba	tjhabile	
		tjholosa	tjhobe	letjhoba	tjhabela	
	BALA	<p>Kajeno ho a tjhesa. Letsatsi le tjhabile. Bana ba thabile. Ba thabetse letsatsi le tjhabile. Ba bina pina ya tjhutjhumakgala. Ke a ipotsa hore na tjhutjhumakgala ke eng? Ke nahana hore tjhutjhumakgala ke terene e kgolo e telele. Hobane pineng ena ba bua ka ho palama tjhutjhumakgala.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kajeno ho jwang? Kajeno ho a _____. Bana ba thabetse eng? Bana ba thabetse _____. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing tjhutjhumakgala. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: tjhabile</p> <p>Ngola potso ka: tjhutjhumakgala</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	ntlontlolla	ntlama	ntlela	ntlola	
		ntlisetsa	ntlodisa	ntlosetsa	ntlo	
	BALA	<p>Nkile ka iphumana ke le ka tlasa kgethollo le kgethollo. Ho ne ho bonahala ekare moetapele wa rona o ntlodisa mahlo. O ne a na le leeme ebile ho bonahala hore o ikemiseditse ho ntlontlolla. Empa ha ke a ka ka mo dumella hore a ntlontlolle. Batho ba bang ba a kgethollwa ka baka la mmala wa letlalo la bona kapa bong ba bona.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nkile ka iphumana ke le ka tlasa eng? Nkile ka iphumana ke le ka tlasa _____ le _____. Moetapele wa rona o ne a na le eng? O ne a na le _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.</p> <p>Ngola polelo ka: ntlontlolla</p> <p>Ngola potso ka: kgethollo</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	tjhutjhumakgala	tjhele	tjhaba	tjhabile	
		ntlontlolla	ntlama	ntlela	ntlola	







BALA







Geeta o ile a botsa ntate wa hae hore na kgethollo ke eng. O ne a sa tsebe hore na kgethollo e bolela eng. Ntate wa hae o ile a mo hlalose hore kgethollo ke ha batho ba tshwerwe ka leeme ka baka la ntho eo ba sa kgoneng ho e fetola, jwaloka morabe kapa bong. O ile a mmoella hore Katherine o ne a nkuwa ekare ha a bohlale jwaloka batho ba bang ka baka la mmala wa letlalo la hae le bong. Hona ho ile ha etsa hore Geeta a nahane ka nako eo Malcom a neng a mo soma a re a keke a ba le bokgoni bo hlwahlwa ba dipalo jwalo ka yena hobane e le ngwanana. Le ha ho le jwalo, Geeta o dula a fumana matshwao a fetang a Malcom!





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Geeta o ile a botsa mang hore kgethollo ke eng? O ile a botsa _____ wa hae hore kgethollo ke eng.2. Ke mang a neng a nkuwa ekare ha a bohlale jwaloka ka batho ba bang? Ke _____ a neng a nkuwa ekare ha a bohlale.3. Ke ka baka la eng ho ne ho le jwalo? Ke ka baka la _____ kapa _____.4. Ke mang a neng a soma Geeta ka bokgoni ba hae ba dipalo. _____ o ne a soma Geeta ka bokgoni ba hae ba dipalo5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ntate wa geeta o ile a mmolella ka kgethollo2. katherine o ne a tshwerwe ka lemee3. geeta soma Malcom ne o a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 8





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	ntsebella	ntsipa	ntseba	ntsamaisa	
		nthabela	nthoma	nthoba	nthusetsa	
	BALA	<p>Maobane Mme o ne a nthomme ha Mme Manthabeleng. O ne a nthomme ke lo reka patsi. Ke ile ka feta ha bo Nthabiseng. Nthabiseng o ile a re o tla ntsamaisa tsela. Moshanyana e mong o ile a re emisa mme a mpoella hore o a ntseba. Ke ile ka mmotsa hore na o ntsebella kae hobane nna ha ke mo tsebe. Moshanyana eo o ile a leka ho ntsipa empa motswalle wa ka Nthabiseng o ile a nthusetsa.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maobane mme o ne a nthomme ha mme Manthabeleng 2. ke mana a ileng a ntsamaisa tsela 3. nthabiseng o ile a nthusetsa 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	tjhutjhumakgala	tjhele	tjhaba	tjhabile	
		tjholosa	tjhobe	letjhoba	tjhabela	
	BALA	<p>Kajeno ho a tjhesa. Letsatsi le tjhabile. Bana ba thabile. Ba thabetse letsatsi le tjhabile. Ba bina pina ya tjhutjhumakgala. Ke a ipotsa hore na tjhutjhumakgala ke eng? Ke nahana hore tjhutjhumakgala ke terene e kgolo e telele. Hobane pineng ena ba bua ka ho palama tjhutjhumakgala.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kajeno ho jwang? Kajeno ho a _____. Bana ba thabetse eng? Bana ba thabetse _____. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing tjhutjhumakgala. a) _____ b) _____
--	--------------	---






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: tjhabile</p> <p>Ngola potso ka: tjhutjhumakgala</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	ntlontlolla	ntlama	ntlela	ntlola	
		ntlisetsa	ntlodisa	ntlosetsa	ntlo	
	BALA	<p>Nkile ka iphumana ke le ka tlasa kgethollo le kgethollo. Ho ne ho bonahala ekare moetapele wa rona o ntlodisa mahlo. O ne a na le leeme ebile ho bonahala hore o ikemiseditse ho ntlontlolla. Empa ha ke a ka ka mo dumella hore a ntlontlolle. Batho ba bang ba a kgethollwa ka baka la mmala wa letlalo la bona kapa bong ba bona.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nkile ka iphumana ke le ka tlasa eng? Nkile ka iphumana ke le ka tlasa _____ le _____. Moetapele wa rona o ne a na le eng? O ne a na le _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.</p> <p>Ngola polelo ka: ntlontlolla</p> <p>Ngola potso ka: kgethollo</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	tjhutjhumakgala	tjhele	tjhaba	tjhabile	
		ntlontlolla	ntlama	ntlela	ntlola	







BALA







Geeta o ile a botsa ntate wa hae hore na kgethollo ke eng. O ne a sa tsebe hore na kgethollo e bolela eng. Ntate wa hae o ile a mo hlalose hore kgethollo ke ha batho ba tshwerwe ka leeme ka baka la ntho eo ba sa kgoneng ho e fetola, jwaloka morabe kapa bong. O ile a mmoella hore Katherine o ne a nkuwa ekare ha a bohlale jwaloka batho ba bang ka baka la mmala wa letlalo la hae le bong. Hona ho ile ha etsa hore Geeta a nahane ka nako eo Malcom a neng a mo soma a re a keke a ba le bokgoni bo hlwahlwa ba dipalo jwalo ka yena hobane e le ngwanana. Le ha ho le jwalo, Geeta o dula a fumana matshwao a fetang a Malcom!





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Geeta o ile a botsa mang hore kgethollo ke eng? O ile a botsa _____ wa hae hore kgethollo ke eng.2. Ke mang a neng a nkuwa ekare ha a bohlale jwaloka ka batho ba bang? Ke _____ a neng a nkuwa ekare ha a bohlale.3. Ke ka baka la eng ho ne ho le jwalo? Ke ka baka la _____ kapa _____.4. Ke mang a neng a soma Geeta ka bokgoni ba hae ba dipalo. _____ o ne a soma Geeta ka bokgoni ba hae ba dipalo5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____


LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ntate wa geeta o ile a mmolella ka kgethollo2. katherine o ne a tshwerwe ka lemee3. geeta soma Malcom ne o a




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	ntsebella	ntsipa	ntseba	ntsamaisa	
		nthabela	nthoma	nthoba	nthusetsa	
	BALA	<p>Maobane Mme o ne a nthomme ha Mme Manthabeleng. O ne a nthomme ke lo reka patsi. Ke ile ka feta ha bo Nthabiseng. Nthabiseng o ile a re o tla ntsamaisa tsela. Moshanyana e mong o ile a re emisa mme a mpoella hore o a ntseba. Ke ile ka mmotsa hore na o ntsebella kae hobane nna ha ke mo tsebe. Moshanyana eo o ile a leka ho ntsipa empa motswalle wa ka Nthabiseng o ile a nthusetsa.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maobane mme o ne a nthomme ha mme Manthabeleng 2. ke mana a ileng a ntsamaisa tsela 3. nthabiseng o ile a nthusetsa 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	tjhutjhumakgala	tjhele	tjhaba	tjhabile	
		tjholosa	tjhobe	letjhoba	tjhabela	
	BALA	<p>Kajeno ho a tjhesa. Letsatsi le tjhabile. Bana ba thabile. Ba thabetse letsatsi le tjhabile. Ba bina pina ya tjhutjhumakgala. Ke a ipotsa hore na tjhutjhumakgala ke eng? Ke nahana hore tjhutjhumakgala ke terene e kgolo e telele. Hobane pineng ena ba bua ka ho palama tjhutjhumakgala.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kajeno ho jwang? Kajeno ho a _____. Bana ba thabetse eng? Bana ba thabetse _____. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing tjhutjhumakgala. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: tjhabile</p> <p>Ngola potso ka: tjhutjhumakgala</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	ntlontlolla	ntlama	ntlela	ntlola	
		ntlisetsa	ntlodisa	ntlosetsa	ntlo	
	BALA	<p>Nkile ka iphumana ke le ka tlasa kgethollo le kgethollo. Ho ne ho bonahala ekare moetapele wa rona o ntlodisa mahlo. O ne a na le leeme ebile ho bonahala hore o ikemiseditse ho ntlontlolla. Empa ha ke a ka ka mo dumella hore a ntlontlolle. Batho ba bang ba a kgethollwa ka baka la mmala wa letlalo la bona kapa bong ba bona.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nkile ka iphumana ke le ka tlasa eng? Nkile ka iphumana ke le ka tlasa _____ le _____. Moetapele wa rona o ne a na le eng? O ne a na le _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.</p> <p>Ngola polelo ka: ntlontlolla</p> <p>Ngola potso ka: kgethollo</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	tjhutjhumakgala	tjhele	tjhaba	tjhabile	
		ntlontlolla	ntlama	ntlela	ntlola	







BALA







Geeta o ile a botsa ntate wa hae hore na kgethollo ke eng. O ne a sa tsebe hore na kgethollo e bolela eng. Ntate wa hae o ile a mo hlalose hore kgethollo ke ha batho ba tshwerwe ka leeme ka baka la ntho eo ba sa kgoneng ho e fetola, jwaloka morabe kapa bong. O ile a mmoella hore Katherine o ne a nkuwa ekare ha a bohlale jwaloka batho ba bang ka baka la mmala wa letlalo la hae le bong. Hona ho ile ha etsa hore Geeta a nahane ka nako eo Malcom a neng a mo soma a re a keke a ba le bokgoni bo hlwahlwa ba dipalo jwalo ka yena hobane e le ngwanana. Le ha ho le jwalo, Geeta o dula a fumana matshwao a fetang a Malcom!





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Geeta o ile a botsa mang hore kgethollo ke eng? O ile a botsa _____ wa hae hore kgethollo ke eng.2. Ke mang a neng a nkuwa ekare ha a bohlale jwaloka ka batho ba bang? Ke _____ a neng a nkuwa ekare ha a bohlale.3. Ke ka baka la eng ho ne ho le jwalo? Ke ka baka la _____ kapa _____.4. Ke mang a neng a soma Geeta ka bokgoni ba hae ba dipalo. _____ o ne a soma Geeta ka bokgoni ba hae ba dipalo5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ntate wa geeta o ile a mmolella ka kgethollo2. katherine o ne a tshwerwe ka lemee3. geeta soma Malcom ne o a

PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 8





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	ntsebella	ntsipa	ntseba	ntsamaisa	
		nthabela	nthoma	nthoba	nthusetza	
	BALA	<p>Maobane Mme o ne a nthomme ha Mme Manthabeleng. O ne a nthomme ke lo reka patsi. Ke ile ka feta ha bo Nthabiseng. Nthabiseng o ile a re o tla ntsamaisa tsela. Moshanyana e mong o ile a re emisa mme a mpoella hore o a ntseba. Ke ile ka mmotsa hore na o ntsebella kae hobane nna ha ke mo tsebe. Moshanyana eo o ile a leka ho ntsipa empa motswalle wa ka Nthabiseng o ile a nthusetza.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maobane mme o ne a nthomme ha mme Manthabeleng 2. ke mana a ileng a ntsamaisa tsela 3. nthabiseng o ile a nthuesta 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	tjhutjhumakgala	tjhele	tjhaba	tjhabile	
		tjholosa	tjhobe	letjhoba	tjhabela	
	BALA	<p>Kajeno ho a tjhesa. Letsatsi le tjhabile. Bana ba thabile. Ba thabetse letsatsi le tjhabile. Ba bina pina ya tjhutjhumakgala. Ke a ipotsa hore na tjhutjhumakgala ke eng? Ke nahana hore tjhutjhumakgala ke terene e kgolo e telele. Hobane pineng ena ba bua ka ho palama tjhutjhumakgala.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kajeno ho jwang? Kajeno ho a _____. Bana ba thabetse eng? Bana ba thabetse _____. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing tjhutjhumakgala. a) _____ b) _____
--	--------------	---






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: tjhabile</p> <p>Ngola potso ka: tjhutjhumakgala</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	ntlontlolla	ntlama	ntlela	ntlola	
		ntlisetsa	ntlodisa	ntlosetsa	ntlo	
	BALA	<p>Nkile ka iphumana ke le ka tlasa kgethollo le kgethollo. Ho ne ho bonahala ekare moetapele wa rona o ntlodisa mahlo. O ne a na le leeme ebile ho bonahala hore o ikemiseditse ho ntlontlolla. Empa ha ke a ka ka mo dumella hore a ntlontlolle. Batho ba bang ba a kgethollwa ka baka la mmala wa letlalo la bona kapa bong ba bona.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nkile ka iphumana ke le ka tlasa eng? Nkile ka iphumana ke le ka tlasa _____ le _____. Moetapele wa rona o ne a na le eng? O ne a na le _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.</p> <p>Ngola polelo ka: ntlontlolla</p> <p>Ngola potso ka: kgethollo</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	tjhutjhumakgala	tjhele	tjhaba	tjhabile	
		ntlontlolla	ntlama	ntlela	ntlola	







BALA







Geeta o ile a botsa ntate wa hae hore na kgethollo ke eng. O ne a sa tsebe hore na kgethollo e bolela eng. Ntate wa hae o ile a mo hlalose hore kgethollo ke ha batho ba tshwerwe ka leeme ka baka la ntho eo ba sa kgoneng ho e fetola, jwaloka morabe kapa bong. O ile a mmoella hore Katherine o ne a nkuwa ekare ha a bohlale jwaloka batho ba bang ka baka la mmala wa letlalo la hae le bong. Hona ho ile ha etsa hore Geeta a nahane ka nako eo Malcom a neng a mo soma a re a keke a ba le bokgoni bo hlwahlwa ba dipalo jwalo ka yena hobane e le ngwanana. Le ha ho le jwalo, Geeta o dula a fumana matshwao a fetang a Malcom!





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Geeta o ile a botsa mang hore kgethollo ke eng? O ile a botsa _____ wa hae hore kgethollo ke eng.2. Ke mang a neng a nkuwa ekare ha a bohlale jwaloka ka batho ba bang? Ke _____ a neng a nkuwa ekare ha a bohlale.3. Ke ka baka la eng ho ne ho le jwalo? Ke ka baka la _____ kapa _____.4. Ke mang a neng a soma Geeta ka bokgoni ba hae ba dipalo. _____ o ne a soma Geeta ka bokgoni ba hae ba dipalo5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ntate wa geeta o ile a mmolella ka kgethollo2. katherine o ne a tshwerwe ka lemee3. geeta soma Malcom ne o a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 8





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	ntsebella	ntsipa	ntseba	ntsamaisa	
		nthabela	nthoma	nthoba	nthusetza	
	BALA	<p>Maobane Mme o ne a nthomme ha Mme Manthabeleng. O ne a nthomme ke lo reka patsi. Ke ile ka feta ha bo Nthabiseng. Nthabiseng o ile a re o tla ntsamaisa tsela. Moshanyana e mong o ile a re emisa mme a mpoella hore o a ntseba. Ke ile ka mmotsa hore na o ntsebella kae hobane nna ha ke mo tsebe. Moshanyana eo o ile a leka ho ntsipa empa motswalle wa ka Nthabiseng o ile a nthusetza.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maobane mme o ne a nthomme ha mme Manthabeleng 2. ke mana a ileng a ntsamaisa tsela 3. nthabiseng o ile a nthuesta 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	tjhutjhumakgala	tjhele	tjhaba	tjhabile	
		tjholosa	tjhobe	letjhoba	tjhabela	
	BALA	<p>Kajeno ho a tjhesa. Letsatsi le tjhabile. Bana ba thabile. Ba thabetse letsatsi le tjhabile. Ba bina pina ya tjhutjhumakgala. Ke a ipotsa hore na tjhutjhumakgala ke eng? Ke nahana hore tjhutjhumakgala ke terene e kgolo e telele. Hobane pineng ena ba bua ka ho palama tjhutjhumakgala.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kajeno ho jwang? Kajeno ho a _____. Bana ba thabetse eng? Bana ba thabetse _____. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing tjhutjhumakgala. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: tjhabile</p> <p>Ngola potso ka: tjhutjhumakgala</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	ntlontlolla	ntlama	ntlela	ntlola	
		ntlisetsa	ntlodisa	ntlosetsa	ntlo	
	BALA	<p>Nkile ka iphumana ke le ka tlasa kgethollo le kgethollo. Ho ne ho bonahala ekare moetapele wa rona o ntlodisa mahlo. O ne a na le leeme ebile ho bonahala hore o ikemiseditse ho ntlontlolla. Empa ha ke a ka ka mo dumella hore a ntlontlolle. Batho ba bang ba a kgethollwa ka baka la mmala wa letlalo la bona kapa bong ba bona.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nkile ka iphumana ke le ka tlasa eng? Nkile ka iphumana ke le ka tlasa _____ le _____. Moetapele wa rona o ne a na le eng? O ne a na le _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.</p> <p>Ngola polelo ka: ntlontlolla</p> <p>Ngola potso ka: kgethollo</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	tjhutjhumakgala	tjhele	tjhaba	tjhabile	
		ntlontlolla	ntlama	ntlela	ntlola	







BALA







Geeta o ile a botsa ntate wa hae hore na kgethollo ke eng. O ne a sa tsebe hore na kgethollo e bolela eng. Ntate wa hae o ile a mo hlalose hore kgethollo ke ha batho ba tshwerwe ka leeme ka baka la ntho eo ba sa kgoneng ho e fetola, jwaloka morabe kapa bong. O ile a mmoella hore Katherine o ne a nkuwa ekare ha a bohlale jwaloka batho ba bang ka baka la mmala wa letlalo la hae le bong. Hona ho ile ha etsa hore Geeta a nahane ka nako eo Malcom a neng a mo soma a re a keke a ba le bokgoni bo hlwahlwa ba dipalo jwalo ka yena hobane e le ngwanana. Le ha ho le jwalo, Geeta o dula a fumana matshwao a fetang a Malcom!





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Geeta o ile a botsa mang hore kgethollo ke eng? O ile a botsa _____ wa hae hore kgethollo ke eng.2. Ke mang a neng a nkuwa ekare ha a bohlale jwaloka ka batho ba bang? Ke _____ a neng a nkuwa ekare ha a bohlale.3. Ke ka baka la eng ho ne ho le jwalo? Ke ka baka la _____ kapa _____.4. Ke mang a neng a soma Geeta ka bokgoni ba hae ba dipalo. _____ o ne a soma Geeta ka bokgoni ba hae ba dipalo5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ntate wa geeta o ile a mmolella ka kgethollo2. katherine o ne a tshwerwe ka lemee3. geeta soma Malcom ne o a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 8





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	ntsebella	ntsipa	ntseba	ntsamaisa	
		nthabela	nthoma	nthoba	nthusetsa	
	BALA	<p>Maobane Mme o ne a nthomme ha Mme Manthabeleng. O ne a nthomme ke lo reka patsi. Ke ile ka feta ha bo Nthabiseng. Nthabiseng o ile a re o tla ntsamaisa tsela. Moshanyana e mong o ile a re emisa mme a mpoella hore o a ntseba. Ke ile ka mmotsa hore na o ntsebella kae hobane nna ha ke mo tsebe. Moshanyana eo o ile a leka ho ntsipa empa motswalle wa ka Nthabiseng o ile a nthusetsa.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maobane mme o ne a nthomme ha mme Manthabeleng 2. ke mana a ileng a ntsamaisa tsela 3. nthabiseng o ile a nthusetsa 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	tjhutjhumakgala	tjhele	tjhaba	tjhabile	
		tjholosa	tjhobe	letjhoba	tjhabela	
	BALA	<p>Kajeno ho a tjhesa. Letsatsi le tjhabile. Bana ba thabile. Ba thabetse letsatsi le tjhabile. Ba bina pina ya tjhutjhumakgala. Ke a ipotsa hore na tjhutjhumakgala ke eng? Ke nahana hore tjhutjhumakgala ke terene e kgolo e telele. Hobane pineng ena ba bua ka ho palama tjhutjhumakgala.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kajeno ho jwang? Kajeno ho a _____. Bana ba thabetse eng? Bana ba thabetse _____. Ngola mantswe a mabedi a hlalosang tjhutjhumakgala. a) _____ b) _____
--	--------------	---






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: tjhabile</p> <p>Ngola potso ka: tjhutjhumakgala</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	ntlontlolla	ntlama	ntlela	ntlola	
		ntlisetsa	ntlodisa	ntlosetsa	ntlo	
	BALA	<p>Nkile ka iphumana ke le ka tlasa kgethollo le kgethollo. Ho ne ho bonahala ekare moetapele wa rona o ntlodisa mahlo. O ne a na le leeme ebile ho bonahala hore o ikemiseditse ho ntlontlolla. Empa ha ke a ka ka mo dumella hore a ntlontlolle. Batho ba bang ba a kgethollwa ka baka la mmala wa letlalo la bona kapa bong ba bona.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nkile ka iphumana ke le ka tlasa eng? Nkile ka iphumana ke le ka tlasa _____ le _____. Moetapele wa rona o ne a na le eng? O ne a na le _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.</p> <p>Ngola polelo ka: ntlontlolla</p> <p>Ngola potso ka: kgethollo</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	tjhutjhumakgala	tjhele	tjhaba	tjhabile	
		ntlontlolla	ntlama	ntlela	ntlola	







BALA







Geeta o ile a botsa ntate wa hae hore na kgethollo ke eng. O ne a sa tsebe hore na kgethollo e bolela eng. Ntate wa hae o ile a mo hlalose hore kgethollo ke ha batho ba tshwerwe ka leeme ka baka la ntho eo ba sa kgoneng ho e fetola, jwaloka morabe kapa bong. O ile a mmoella hore Katherine o ne a nkuwa ekare ha a bohlale jwaloka batho ba bang ka baka la mmala wa letlalo la hae le bong. Hona ho ile ha etsa hore Geeta a nahane ka nako eo Malcom a neng a mo soma a re a keke a ba le bokgoni bo hlwahlwa ba dipalo jwalo ka yena hobane e le ngwanana. Le ha ho le jwalo, Geeta o dula a fumana matshwao a fetang a Malcom!





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Geeta o ile a botsa mang hore kgethollo ke eng? O ile a botsa _____ wa hae hore kgethollo ke eng.2. Ke mang a neng a nkuwa ekare ha a bohlale jwaloka ka batho ba bang? Ke _____ a neng a nkuwa ekare ha a bohlale.3. Ke ka baka la eng ho ne ho le jwalo? Ke ka baka la _____ kapa _____.4. Ke mang a neng a soma Geeta ka bokgoni ba hae ba dipalo. _____ o ne a soma Geeta ka bokgoni ba hae ba dipalo5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ntate wa geeta o ile a mmolella ka kgethollo2. katherine o ne a tshwerwe ka lemee3. geeta soma Malcom ne o a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 8





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	ntsebella	ntsipa	ntseba	ntsamaisa	
		nthabela	nthoma	nthoba	nthusetsa	
	BALA	<p>Maobane Mme o ne a nthomme ha Mme Manthabeleng. O ne a nthomme ke lo reka patsi. Ke ile ka feta ha bo Nthabiseng. Nthabiseng o ile a re o tla ntsamaisa tsela. Moshanyana e mong o ile a re emisa mme a mpoella hore o a ntseba. Ke ile ka mmotsa hore na o ntsebella kae hobane nna ha ke mo tsebe. Moshanyana eo o ile a leka ho ntsipa empa motswalle wa ka Nthabiseng o ile a nthusetsa.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maobane mme o ne a nthomme ha mme Manthabeleng 2. ke mana a ileng a ntsamaisa tsela 3. nthabiseng o ile a nthusetsa 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	tjhutjhumakgala	tjhele	tjhaba	tjhabile	
		tjholosa	tjhobe	letjhoba	tjhabela	
	BALA	<p>Kajeno ho a tjhesa. Letsatsi le tjhabile. Bana ba thabile. Ba thabetse letsatsi le tjhabile. Ba bina pina ya tjhutjhumakgala. Ke a ipotsa hore na tjhutjhumakgala ke eng? Ke nahana hore tjhutjhumakgala ke terene e kgolo e telele. Hobane pineng ena ba bua ka ho palama tjhutjhumakgala.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kajeno ho jwang? Kajeno ho a _____. Bana ba thabetse eng? Bana ba thabetse _____. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing tjhutjhumakgala. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: tjhabile</p> <p>Ngola potso ka: tjhutjhumakgala</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	ntlontlolla	ntlama	ntlela	ntlola	
		ntlisetsa	ntlodisa	ntlosetsa	ntlo	
	BALA	<p>Nkile ka iphumana ke le ka tlasa kgethollo le kgethollo. Ho ne ho bonahala ekare moetapele wa rona o ntlodisa mahlo. O ne a na le leeme ebile ho bonahala hore o ikemiseditse ho ntlontlolla. Empa ha ke a ka ka mo dumella hore a ntlontlolle. Batho ba bang ba a kgethollwa ka baka la mmala wa letlalo la bona kapa bong ba bona.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nkile ka iphumana ke le ka tlasa eng? Nkile ka iphumana ke le ka tlasa _____ le _____. Moetapele wa rona o ne a na le eng? O ne a na le _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.</p> <p>Ngola polelo ka: ntlontlolla</p> <p>Ngola potso ka: kgethollo</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	tjhutjhumakgala	tjhele	tjhaba	tjhabile	
		ntlontlolla	ntlama	ntlela	ntlola	







BALA







Geeta o ile a botsa ntate wa hae hore na kgethollo ke eng. O ne a sa tsebe hore na kgethollo e bolela eng. Ntate wa hae o ile a mo hlalose hore kgethollo ke ha batho ba tshwerwe ka leeme ka baka la ntho eo ba sa kgoneng ho e fetola, jwaloka morabe kapa bong. O ile a mmoella hore Katherine o ne a nkuwa ekare ha a bohlale jwaloka batho ba bang ka baka la mmala wa letlalo la hae le bong. Hona ho ile ha etsa hore Geeta a nahane ka nako eo Malcom a neng a mo soma a re a keke a ba le bokgoni bo hlwahlwa ba dipalo jwalo ka yena hobane e le ngwanana. Le ha ho le jwalo, Geeta o dula a fumana matshwao a fetang a Malcom!





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Geeta o ile a botsa mang hore kgethollo ke eng? O ile a botsa _____ wa hae hore kgethollo ke eng.2. Ke mang a neng a nkuwa ekare ha a bohlale jwaloka ka batho ba bang? Ke _____ a neng a nkuwa ekare ha a bohlale.3. Ke ka baka la eng ho ne ho le jwalo? Ke ka baka la _____ kapa _____.4. Ke mang a neng a soma Geeta ka bokgoni ba hae ba dipalo. _____ o ne a soma Geeta ka bokgoni ba hae ba dipalo5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ntate wa geeta o ile a mmolella ka kgethollo2. katherine o ne a tshwerwe ka lemee3. geeta soma Malcom ne o a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 8





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	ntsebella	ntsipa	ntseba	ntsamaisa	
		nthabela	nthoma	nthoba	nthusetsa	
	BALA	<p>Maobane Mme o ne a nthomme ha Mme Manthabeleng. O ne a nthomme ke lo reka patsi. Ke ile ka feta ha bo Nthabiseng. Nthabiseng o ile a re o tla ntsamaisa tsela. Moshanyana e mong o ile a re emisa mme a mpoella hore o a ntseba. Ke ile ka mmotsa hore na o ntsebella kae hobane nna ha ke mo tsebe. Moshanyana eo o ile a leka ho ntsipa empa motswalle wa ka Nthabiseng o ile a nthusetsa.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maobane mme o ne a nthomme ha mme Manthabeleng 2. ke mana a ileng a ntsamaisa tsela 3. nthabiseng o ile a nthusetsa 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	tjhutjhumakgala	tjhele	tjhaba	tjhabile	
		tjholosa	tjhobe	letjhoba	tjhabela	
	BALA	<p>Kajeno ho a tjhesa. Letsatsi le tjhabile. Bana ba thabile. Ba thabetse letsatsi le tjhabile. Ba bina pina ya tjhutjhumakgala. Ke a ipotsa hore na tjhutjhumakgala ke eng? Ke nahana hore tjhutjhumakgala ke terene e kgolo e telele. Hobane pineng ena ba bua ka ho palama tjhutjhumakgala.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kajeno ho jwang? Kajeno ho a _____. Bana ba thabetse eng? Bana ba thabetse _____. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing tjhutjhumakgala. a) _____ b) _____
--	--------------	---






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: tjhabile</p> <p>Ngola potso ka: tjhutjhumakgala</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	ntlontlolla	ntlama	ntlela	ntlola	
		ntlisetsa	ntlodisa	ntlosetsa	ntlo	
	BALA	<p>Nkile ka iphumana ke le ka tlasa kgethollo le kgethollo. Ho ne ho bonahala ekare moetapele wa rona o ntlodisa mahlo. O ne a na le leeme ebile ho bonahala hore o ikemiseditse ho ntlontlolla. Empa ha ke a ka ka mo dumella hore a ntlontlolle. Batho ba bang ba a kgethollwa ka baka la mmala wa letlalo la bona kapa bong ba bona.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nkile ka iphumana ke le ka tlasa eng? Nkile ka iphumana ke le ka tlasa _____ le _____. Moetapele wa rona o ne a na le eng? O ne a na le _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.</p> <p>Ngola polelo ka: ntlontlolla</p> <p>Ngola potso ka: kgethollo</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	tjhutjhumakgala	tjhele	tjhaba	tjhabile	
		ntlontlolla	ntlama	ntlela	ntlola	







BALA







Geeta o ile a botsa ntate wa hae hore na kgethollo ke eng. O ne a sa tsebe hore na kgethollo e bolela eng. Ntate wa hae o ile a mo hlalose hore kgethollo ke ha batho ba tshwerwe ka leeme ka baka la ntho eo ba sa kgoneng ho e fetola, jwaloka morabe kapa bong. O ile a mmoella hore Katherine o ne a nkuwa ekare ha a bohlale jwaloka batho ba bang ka baka la mmala wa letlalo la hae le bong. Hona ho ile ha etsa hore Geeta a nahane ka nako eo Malcom a neng a mo soma a re a keke a ba le bokgoni bo hlwahlwa ba dipalo jwalo ka yena hobane e le ngwanana. Le ha ho le jwalo, Geeta o dula a fumana matshwao a fetang a Malcom!





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Geeta o ile a botsa mang hore kgethollo ke eng? O ile a botsa _____ wa hae hore kgethollo ke eng.2. Ke mang a neng a nkuwa ekare ha a bohlale jwaloka ka batho ba bang? Ke _____ a neng a nkuwa ekare ha a bohlale.3. Ke ka baka la eng ho ne ho le jwalo? Ke ka baka la _____ kapa _____.4. Ke mang a neng a soma Geeta ka bokgoni ba hae ba dipalo. _____ o ne a soma Geeta ka bokgoni ba hae ba dipalo5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ntate wa geeta o ile a mmolella ka kgethollo2. katherine o ne a tshwerwe ka lemee3. geeta soma Malcom ne o a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 8





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	ntsebella	ntsipa	ntseba	ntsamaisa	
		nthabela	nthoma	nthoba	nthusetza	
	BALA	<p>Maobane Mme o ne a nthomme ha Mme Manthabeleng. O ne a nthomme ke lo reka patsi. Ke ile ka feta ha bo Nthabiseng. Nthabiseng o ile a re o tla ntsamaisa tsela. Moshanyana e mong o ile a re emisa mme a mpoella hore o a ntseba. Ke ile ka mmotsa hore na o ntsebella kae hobane nna ha ke mo tsebe. Moshanyana eo o ile a leka ho ntsipa empa motswalle wa ka Nthabiseng o ile a nthusetza.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maobane mme o ne a nthomme ha mme Manthabeleng 2. ke mana a ileng a ntsamaisa tsela 3. nthabiseng o ile a nthuesta 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	tjhutjhumakgala	tjhele	tjhaba	tjhabile	
		tjholosa	tjhobe	letjhoba	tjhabela	
	BALA	<p>Kajeno ho a tjhesa. Letsatsi le tjhabile. Bana ba thabile. Ba thabetse letsatsi le tjhabile. Ba bina pina ya tjhutjhumakgala. Ke a ipotsa hore na tjhutjhumakgala ke eng? Ke nahana hore tjhutjhumakgala ke terene e kgolo e telele. Hobane pineng ena ba bua ka ho palama tjhutjhumakgala.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kajeno ho jwang? Kajeno ho a _____. Bana ba thabetse eng? Bana ba thabetse _____. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing tjhutjhumakgala. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: tjhabile</p> <p>Ngola potso ka: tjhutjhumakgala</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	ntlontlolla	ntlama	ntlela	ntlola	
		ntlisetsa	ntlodisa	ntlosetsa	ntlo	
	BALA	<p>Nkile ka iphumana ke le ka tlasa kgethollo le kgethollo. Ho ne ho bonahala ekare moetapele wa rona o ntlodisa mahlo. O ne a na le leeme ebile ho bonahala hore o ikemiseditse ho ntlontlolla. Empa ha ke a ka ka mo dumella hore a ntlontlolle. Batho ba bang ba a kgethollwa ka baka la mmala wa letlalo la bona kapa bong ba bona.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nkile ka iphumana ke le ka tlasa eng? Nkile ka iphumana ke le ka tlasa _____ le _____. Moetapele wa rona o ne a na le eng? O ne a na le _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.</p> <p>Ngola polelo ka: ntlontlolla</p> <p>Ngola potso ka: kgethollo</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	tjhutjhumakgala	tjhele	tjhaba	tjhabile	
		ntlontlolla	ntlama	ntlela	ntlola	







BALA







Geeta o ile a botsa ntate wa hae hore na kgethollo ke eng. O ne a sa tsebe hore na kgethollo e bolela eng. Ntate wa hae o ile a mo hlalose hore kgethollo ke ha batho ba tshwerwe ka leeme ka baka la ntho eo ba sa kgoneng ho e fetola, jwaloka morabe kapa bong. O ile a mmoella hore Katherine o ne a nkuwa ekare ha a bohlale jwaloka batho ba bang ka baka la mmala wa letlalo la hae le bong. Hona ho ile ha etsa hore Geeta a nahane ka nako eo Malcom a neng a mo soma a re a keke a ba le bokgoni bo hlwahlwa ba dipalo jwalo ka yena hobane e le ngwanana. Le ha ho le jwalo, Geeta o dula a fumana matshwao a fetang a Malcom!





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Geeta o ile a botsa mang hore kgethollo ke eng? O ile a botsa _____ wa hae hore kgethollo ke eng.2. Ke mang a neng a nkuwa ekare ha a bohlale jwaloka ka batho ba bang? Ke _____ a neng a nkuwa ekare ha a bohlale.3. Ke ka baka la eng ho ne ho le jwalo? Ke ka baka la _____ kapa _____.4. Ke mang a neng a soma Geeta ka bokgoni ba hae ba dipalo. _____ o ne a soma Geeta ka bokgoni ba hae ba dipalo5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ntate wa geeta o ile a mmolella ka kgethollo2. katherine o ne a tshwerwe ka lemee3. geeta soma Malcom ne o a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 8





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	ntsebella	ntsipa	ntseba	ntsamaisa	
		nthabela	nthoma	nthoba	nthusetsa	
	BALA	<p>Maobane Mme o ne a nthomme ha Mme Manthabeleng. O ne a nthomme ke lo reka patsi. Ke ile ka feta ha bo Nthabiseng. Nthabiseng o ile a re o tla ntsamaisa tsela. Moshanyana e mong o ile a re emisa mme a mpoella hore o a ntseba. Ke ile ka mmotsa hore na o ntsebella kae hobane nna ha ke mo tsebe. Moshanyana eo o ile a leka ho ntsipa empa motswalle wa ka Nthabiseng o ile a nthusetsa.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maobane mme o ne a nthomme ha mme Manthabeleng 2. ke mana a ileng a ntsamaisa tsela 3. nthabiseng o ile a nthusetsa 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	tjhutjhumakgala	tjhele	tjhaba	tjhabile	
		tjholosa	tjhobe	letjhoba	tjhabela	
	BALA	<p>Kajeno ho a tjhesa. Letsatsi le tjhabile. Bana ba thabile. Ba thabetse letsatsi le tjhabile. Ba bina pina ya tjhutjhumakgala. Ke a ipotsa hore na tjhutjhumakgala ke eng? Ke nahana hore tjhutjhumakgala ke terene e kgolo e telele. Hobane pineng ena ba bua ka ho palama tjhutjhumakgala.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kajeno ho jwang? Kajeno ho a _____. Bana ba thabetse eng? Bana ba thabetse _____. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing tjhutjhumakgala. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: tjhabile</p> <p>Ngola potso ka: tjhutjhumakgala</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	ntlontlolla	ntlama	ntlela	ntlola	
		ntlisetsa	ntlodisa	ntlosetsa	ntlo	
	BALA	<p>Nkile ka iphumana ke le ka tlasa kgethollo le kgethollo. Ho ne ho bonahala ekare moetapele wa rona o ntlodisa mahlo. O ne a na le leeme ebile ho bonahala hore o ikemiseditse ho ntlontlolla. Empa ha ke a ka ka mo dumella hore a ntlontlolle. Batho ba bang ba a kgethollwa ka baka la mmala wa letlalo la bona kapa bong ba bona.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nkile ka iphumana ke le ka tlasa eng? Nkile ka iphumana ke le ka tlasa _____ le _____. Moetapele wa rona o ne a na le eng? O ne a na le _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.</p> <p>Ngola polelo ka: ntlontlolla</p> <p>Ngola potso ka: kgethollo</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	tjhutjhumakgala	tjhele	tjhaba	tjhabile	
		ntlontlolla	ntlama	ntlela	ntlola	







BALA







Geeta o ile a botsa ntate wa hae hore na kgethollo ke eng. O ne a sa tsebe hore na kgethollo e bolela eng. Ntate wa hae o ile a mo hlalose hore kgethollo ke ha batho ba tshwerwe ka leeme ka baka la ntho eo ba sa kgoneng ho e fetola, jwaloka morabe kapa bong. O ile a mmoella hore Katherine o ne a nkuwa ekare ha a bohlale jwaloka batho ba bang ka baka la mmala wa letlalo la hae le bong. Hona ho ile ha etsa hore Geeta a nahane ka nako eo Malcom a neng a mo soma a re a keke a ba le bokgoni bo hlwahlwa ba dipalo jwalo ka yena hobane e le ngwanana. Le ha ho le jwalo, Geeta o dula a fumana matshwao a fetang a Malcom!





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Geeta o ile a botsa mang hore kgethollo ke eng? O ile a botsa _____ wa hae hore kgethollo ke eng.2. Ke mang a neng a nkuwa ekare ha a bohlale jwaloka ka batho ba bang? Ke _____ a neng a nkuwa ekare ha a bohlale.3. Ke ka baka la eng ho ne ho le jwalo? Ke ka baka la _____ kapa _____.4. Ke mang a neng a soma Geeta ka bokgoni ba hae ba dipalo. _____ o ne a soma Geeta ka bokgoni ba hae ba dipalo5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ntate wa geeta o ile a mmolella ka kgethollo2. katherine o ne a tshwerwe ka lemee3. geeta soma Malcom ne o a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 8





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	ntsebella	ntsipa	ntseba	ntsamaisa	
		nthabela	nthoma	nthoba	nthusetza	
	BALA	<p>Maobane Mme o ne a nthomme ha Mme Manthabeleng. O ne a nthomme ke lo reka patsi. Ke ile ka feta ha bo Nthabiseng. Nthabiseng o ile a re o tla ntsamaisa tsela. Moshanyana e mong o ile a re emisa mme a mpoella hore o a ntseba. Ke ile ka mmotsa hore na o ntsebella kae hobane nna ha ke mo tsebe. Moshanyana eo o ile a leka ho ntsipa empa motswalle wa ka Nthabiseng o ile a nthusetza.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maobane mme o ne a nthomme ha mme Manthabeleng 2. ke mana a ileng a ntsamaisa tsela 3. nthabiseng o ile a nthuesta 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	tjhutjhumakgala	tjhele	tjhaba	tjhabile	
		tjholosa	tjhobe	letjhoba	tjhabela	
	BALA	<p>Kajeno ho a tjhesa. Letsatsi le tjhabile. Bana ba thabile. Ba thabetse letsatsi le tjhabile. Ba bina pina ya tjhutjhumakgala. Ke a ipotsa hore na tjhutjhumakgala ke eng? Ke nahana hore tjhutjhumakgala ke terene e kgolo e telele. Hobane pineng ena ba bua ka ho palama tjhutjhumakgala.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kajeno ho jwang? Kajeno ho a _____. Bana ba thabetse eng? Bana ba thabetse _____. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing tjhutjhumakgala. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: tjhabile</p> <p>Ngola potso ka: tjhutjhumakgala</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	ntlontlolla	ntlama	ntlela	ntlola	
		ntlisetsa	ntlodisa	ntlosetsa	ntlo	
	BALA	<p>Nkile ka iphumana ke le ka tlasa kgethollo le kgethollo. Ho ne ho bonahala ekare moetapele wa rona o ntlodisa mahlo. O ne a na le leeme ebile ho bonahala hore o ikemiseditse ho ntlontlolla. Empa ha ke a ka ka mo dumella hore a ntlontlolle. Batho ba bang ba a kgethollwa ka baka la mmala wa letlalo la bona kapa bong ba bona.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nkile ka iphumana ke le ka tlasa eng? Nkile ka iphumana ke le ka tlasa _____ le _____. Moetapele wa rona o ne a na le eng? O ne a na le _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.</p> <p>Ngola polelo ka: ntlontlolla</p> <p>Ngola potso ka: kgethollo</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	tjhutjhumakgala	tjhele	tjhaba	tjhabile	
		ntlontlolla	ntlama	ntlela	ntlola	







BALA







Geeta o ile a botsa ntate wa hae hore na kgethollo ke eng. O ne a sa tsebe hore na kgethollo e bolela eng. Ntate wa hae o ile a mo hlalose hore kgethollo ke ha batho ba tshwerwe ka leeme ka baka la ntho eo ba sa kgoneng ho e fetola, jwaloka morabe kapa bong. O ile a mmoella hore Katherine o ne a nkuwa ekare ha a bohlale jwaloka batho ba bang ka baka la mmala wa letlalo la hae le bong. Hona ho ile ha etsa hore Geeta a nahane ka nako eo Malcom a neng a mo soma a re a keke a ba le bokgoni bo hlwahlwa ba dipalo jwalo ka yena hobane e le ngwanana. Le ha ho le jwalo, Geeta o dula a fumana matshwao a fetang a Malcom!





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Geeta o ile a botsa mang hore kgethollo ke eng? O ile a botsa _____ wa hae hore kgethollo ke eng.2. Ke mang a neng a nkuwa ekare ha a bohlale jwaloka ka batho ba bang? Ke _____ a neng a nkuwa ekare ha a bohlale.3. Ke ka baka la eng ho ne ho le jwalo? Ke ka baka la _____ kapa _____.4. Ke mang a neng a soma Geeta ka bokgoni ba hae ba dipalo. _____ o ne a soma Geeta ka bokgoni ba hae ba dipalo5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ntate wa geeta o ile a mmolella ka kgethollo2. katherine o ne a tshwerwe ka lemee3. geeta soma Malcom ne o a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 8





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	ntsebella	ntsipa	ntseba	ntsamaisa	
		nthabela	nthoma	nthoba	nthusetsa	
	BALA	<p>Maobane Mme o ne a nthomme ha Mme Manthabeleng. O ne a nthomme ke lo reka patsi. Ke ile ka feta ha bo Nthabiseng. Nthabiseng o ile a re o tla ntsamaisa tsela. Moshanyana e mong o ile a re emisa mme a mpoella hore o a ntseba. Ke ile ka mmotsa hore na o ntsebella kae hobane nna ha ke mo tsebe. Moshanyana eo o ile a leka ho ntsipa empa motswalle wa ka Nthabiseng o ile a nthusetsa.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maobane mme o ne a nthomme ha mme Manthabeleng 2. ke mana a ileng a ntsamaisa tsela 3. nthabiseng o ile a nthusetsa 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	tjhutjhumakgala	tjhele	tjhaba	tjhabile	
		tjholosa	tjhobe	letjhoba	tjhabela	
	BALA	<p>Kajeno ho a tjhesa. Letsatsi le tjhabile. Bana ba thabile. Ba thabetse letsatsi le tjhabileng. Ba bina pina ya tjhutjhumakgala. Ke a ipotsa hore na tjhutjhumakgala ke eng? Ke nahana hore tjhutjhumakgala ke terene e kgolo e telele. Hobane pineng ena ba bua ka ho palama tjhutjhumakgala.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kajeno ho jwang? Kajeno ho a _____. Bana ba thabetse eng? Bana ba thabetse _____. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing tjhutjhumakgala. a) _____ b) _____
--	--------------	---






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: tjhabile</p> <p>Ngola potso ka: tjhutjhumakgala</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	ntlontlolla	ntlama	ntlela	ntlola	
		ntlisetsa	ntlodisa	ntlosetsa	ntlo	
	BALA	<p>Nkile ka iphumana ke le ka tlasa kgethollo le kgethollo. Ho ne ho bonahala ekare moetapele wa rona o ntlodisa mahlo. O ne a na le leeme ebile ho bonahala hore o ikemiseditse ho ntlontlolla. Empa ha ke a ka ka mo dumella hore a ntlontlolle. Batho ba bang ba a kgethollwa ka baka la mmala wa letlalo la bona kapa bong ba bona.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nkile ka iphumana ke le ka tlasa eng? Nkile ka iphumana ke le ka tlasa _____ le _____. Moetapele wa rona o ne a na le eng? O ne a na le _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.</p> <p>Ngola polelo ka: ntlontlolla</p> <p>Ngola potso ka: kgethollo</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	tjhutjhumakgala	tjhele	tjhaba	tjhabile	
		ntlontlolla	ntlama	ntlela	ntlola	







BALA







Geeta o ile a botsa ntate wa hae hore na kgethollo ke eng. O ne a sa tsebe hore na kgethollo e bolela eng. Ntate wa hae o ile a mo hlalose hore kgethollo ke ha batho ba tshwerwe ka leeme ka baka la ntho eo ba sa kgoneng ho e fetola, jwaloka morabe kapa bong. O ile a mmoella hore Katherine o ne a nkuwa ekare ha a bohlale jwaloka batho ba bang ka baka la mmala wa letlalo la hae le bong. Hona ho ile ha etsa hore Geeta a nahane ka nako eo Malcom a neng a mo soma a re a keke a ba le bokgoni bo hlwahlwa ba dipalo jwalo ka yena hobane e le ngwanana. Le ha ho le jwalo, Geeta o dula a fumana matshwao a fetang a Malcom!





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Geeta o ile a botsa mang hore kgethollo ke eng? O ile a botsa _____ wa hae hore kgethollo ke eng.2. Ke mang a neng a nkuwa ekare ha a bohlale jwaloka ka batho ba bang? Ke _____ a neng a nkuwa ekare ha a bohlale.3. Ke ka baka la eng ho ne ho le jwalo? Ke ka baka la _____ kapa _____.4. Ke mang a neng a soma Geeta ka bokgoni ba hae ba dipalo. _____ o ne a soma Geeta ka bokgoni ba hae ba dipalo5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ntate wa geeta o ile a mmolella ka kgethollo2. katherine o ne a tshwerwe ka lemee3. geeta soma Malcom ne o a



PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 8





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	ntsebella	ntsipa	ntseba	ntsamaisa	
		nthabela	nthoma	nthoba	nthusetsa	
	BALA	<p>Maobane Mme o ne a nthomme ha Mme Manthabeleng. O ne a nthomme ke lo reka patsi. Ke ile ka feta ha bo Nthabiseng. Nthabiseng o ile a re o tla ntsamaisa tsela. Moshanyana e mong o ile a re emisa mme a mpoella hore o a ntseba. Ke ile ka mmotsa hore na o ntsebella kae hobane nna ha ke mo tsebe. Moshanyana eo o ile a leka ho ntsipa empa motswalle wa ka Nthabiseng o ile a nthusetsa.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maobane mme o ne a nthomme ha mme Manthabeleng 2. ke mana a ileng a ntsamaisa tsela 3. nthabiseng o ile a nthusetsa 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	tjhutjhumakgala	tjhele	tjhaba	tjhabile	
		tjholosa	tjhobe	letjhoba	tjhabela	
	BALA	<p>Kajeno ho a tjhesa. Letsatsi le tjhabile. Bana ba thabile. Ba thabetse letsatsi le tjhabile. Ba bina pina ya tjhutjhumakgala. Ke a ipotsa hore na tjhutjhumakgala ke eng? Ke nahana hore tjhutjhumakgala ke terene e kgolo e telele. Hobane pineng ena ba bua ka ho palama tjhutjhumakgala.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kajeno ho jwang? Kajeno ho a _____. Bana ba thabetse eng? Bana ba thabetse _____. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing tjhutjhumakgala. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: tjhabile</p> <p>Ngola potso ka: tjhutjhumakgala</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	ntlontlolla	ntlama	ntlela	ntlola	
		ntlisetsa	ntlodisa	ntlosetsa	ntlo	
	BALA	<p>Nkile ka iphumana ke le ka tlasa kgethollo le kgethollo. Ho ne ho bonahala ekare moetapele wa rona o ntlodisa mahlo. O ne a na le leeme ebile ho bonahala hore o ikemiseditse ho ntlontlolla. Empa ha ke a ka ka mo dumella hore a ntlontlolle. Batho ba bang ba a kgethollwa ka baka la mmala wa letlalo la bona kapa bong ba bona.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nkile ka iphumana ke le ka tlasa eng? Nkile ka iphumana ke le ka tlasa _____ le _____. Moetapele wa rona o ne a na le eng? O ne a na le _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.</p> <p>Ngola polelo ka: ntlontlolla</p> <p>Ngola potso ka: kgethollo</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	tjhutjhumakgala	tjhele	tjhaba	tjhabile	
		ntlontlolla	ntlama	ntlela	ntlola	







BALA







Geeta o ile a botsa ntate wa hae hore na kgethollo ke eng. O ne a sa tsebe hore na kgethollo e bolela eng. Ntate wa hae o ile a mo hlalose hore kgethollo ke ha batho ba tshwerwe ka leeme ka baka la ntho eo ba sa kgoneng ho e fetola, jwaloka morabe kapa bong. O ile a mmoella hore Katherine o ne a nkuwa ekare ha a bohlale jwaloka batho ba bang ka baka la mmala wa letlalo la hae le bong. Hona ho ile ha etsa hore Geeta a nahane ka nako eo Malcom a neng a mo soma a re a keke a ba le bokgoni bo hlwahlwa ba dipalo jwalo ka yena hobane e le ngwanana. Le ha ho le jwalo, Geeta o dula a fumana matshwao a fetang a Malcom!





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Geeta o ile a botsa mang hore kgethollo ke eng? O ile a botsa _____ wa hae hore kgethollo ke eng.2. Ke mang a neng a nkuwa ekare ha a bohlale jwaloka ka batho ba bang? Ke _____ a neng a nkuwa ekare ha a bohlale.3. Ke ka baka la eng ho ne ho le jwalo? Ke ka baka la _____ kapa _____.4. Ke mang a neng a soma Geeta ka bokgoni ba hae ba dipalo. _____ o ne a soma Geeta ka bokgoni ba hae ba dipalo5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ntate wa geeta o ile a mmolella ka kgethollo2. katherine o ne a tshwerwe ka lemee3. geeta soma Malcom ne o a




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 8





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	ntsebella	ntsipa	ntseba	ntsamaisa	
		nthabela	nthoma	nthoba	nthusetsa	
	BALA	<p>Maobane Mme o ne a nthomme ha Mme Manthabeleng. O ne a nthomme ke lo reka patsi. Ke ile ka feta ha bo Nthabiseng. Nthabiseng o ile a re o tla ntsamaisa tsela. Moshanyana e mong o ile a re emisa mme a mpoella hore o a ntseba. Ke ile ka mmotsa hore na o ntsebella kae hobane nna ha ke mo tsebe. Moshanyana eo o ile a leka ho ntsipa empa motswalle wa ka Nthabiseng o ile a nthusetsa.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maobane mme o ne a nthomme ha mme Manthabeleng 2. ke mana a ileng a ntsamaisa tsela 3. nthabiseng o ile a nthusetsa 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	tjhutjhumakgala	tjhele	tjhaba	tjhabile	
		tjholosa	tjhobe	letjhoba	tjhabela	
	BALA	<p>Kajeno ho a tjhesa. Letsatsi le tjhabile. Bana ba thabile. Ba thabetse letsatsi le tjhabile. Ba bina pina ya tjhutjhumakgala. Ke a ipotsa hore na tjhutjhumakgala ke eng? Ke nahana hore tjhutjhumakgala ke terene e kgolo e telele. Hobane pineng ena ba bua ka ho palama tjhutjhumakgala.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kajeno ho jwang? Kajeno ho a _____. Bana ba thabetse eng? Bana ba thabetse _____. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing tjhutjhumakgala. a) _____ b) _____
--	--------------	---






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: tjhabile</p> <p>Ngola potso ka: tjhutjhumakgala</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	ntlontlolla	ntlama	ntlela	ntlola	
		ntlisetsa	ntlodisa	ntlosetsa	ntlo	
	BALA	<p>Nkile ka iphumana ke le ka tlasa kgethollo le kgethollo. Ho ne ho bonahala ekare moetapele wa rona o ntlodisa mahlo. O ne a na le leeme ebile ho bonahala hore o ikemiseditse ho ntlontlolla. Empa ha ke a ka ka mo dumella hore a ntlontlolle. Batho ba bang ba a kgethollwa ka baka la mmala wa letlalo la bona kapa bong ba bona.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nkile ka iphumana ke le ka tlasa eng? Nkile ka iphumana ke le ka tlasa _____ le _____. Moetapele wa rona o ne a na le eng? O ne a na le _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.</p> <p>Ngola polelo ka: ntlontlolla</p> <p>Ngola potso ka: kgethollo</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	tjhutjhumakgala	tjhele	tjhaba	tjhabile	
		ntlontlolla	ntlama	ntlela	ntlola	







BALA







Geeta o ile a botsa ntate wa hae hore na kgethollo ke eng. O ne a sa tsebe hore na kgethollo e bolela eng. Ntate wa hae o ile a mo hlalose hore kgethollo ke ha batho ba tshwerwe ka leeme ka baka la ntho eo ba sa kgoneng ho e fetola, jwaloka morabe kapa bong. O ile a mmoella hore Katherine o ne a nkuwa ekare ha a bohlale jwaloka batho ba bang ka baka la mmala wa letlalo la hae le bong. Hona ho ile ha etsa hore Geeta a nahane ka nako eo Malcom a neng a mo soma a re a keke a ba le bokgoni bo hlwahlwa ba dipalo jwalo ka yena hobane e le ngwanana. Le ha ho le jwalo, Geeta o dula a fumana matshwao a fetang a Malcom!





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Geeta o ile a botsa mang hore kgethollo ke eng? O ile a botsa _____ wa hae hore kgethollo ke eng.2. Ke mang a neng a nkuwa ekare ha a bohlale jwaloka ka batho ba bang? Ke _____ a neng a nkuwa ekare ha a bohlale.3. Ke ka baka la eng ho ne ho le jwalo? Ke ka baka la _____ kapa _____.4. Ke mang a neng a soma Geeta ka bokgoni ba hae ba dipalo. _____ o ne a soma Geeta ka bokgoni ba hae ba dipalo5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ntate wa geeta o ile a mmolella ka kgethollo2. katherine o ne a tshwerwe ka lemee3. geeta soma Malcom ne o a




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	ntsebella	ntsipa	ntseba	ntsamaisa	
		nthabela	nthoma	nthoba	nthusetza	
	BALA	<p>Maobane Mme o ne a nthomme ha Mme Manthabeleng. O ne a nthomme ke lo reka patsi. Ke ile ka feta ha bo Nthabiseng. Nthabiseng o ile a re o tla ntsamaisa tsela. Moshanyana e mong o ile a re emisa mme a mpoella hore o a ntseba. Ke ile ka mmotsa hore na o ntsebella kae hobane nna ha ke mo tsebe. Moshanyana eo o ile a leka ho ntsipa empa motswalle wa ka Nthabiseng o ile a nthusetza.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maobane mme o ne a nthomme ha mme Manthabeleng 2. ke mana a ileng a ntsamaisa tsela 3. nthabiseng o ile a nthuesta 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	tjhutjhumakgala	tjhele	tjhaba	tjhabile	
		tjholosa	tjhobe	letjhoba	tjhabela	
	BALA	<p>Kajeno ho a tjhesa. Letsatsi le tjhabile. Bana ba thabile. Ba thabetse letsatsi le tjhabile. Ba bina pina ya tjhutjhumakgala. Ke a ipotsa hore na tjhutjhumakgala ke eng? Ke nahana hore tjhutjhumakgala ke terene e kgolo e telele. Hobane pineng ena ba bua ka ho palama tjhutjhumakgala.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kajeno ho jwang? Kajeno ho a _____. Bana ba thabetse eng? Bana ba thabetse _____. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing tjhutjhumakgala. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: tjhabile</p> <p>Ngola potso ka: tjhutjhumakgala</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	ntlontlolla	ntlama	ntlela	ntlola	
		ntlisetsa	ntlodisa	ntlosetsa	ntlo	
	BALA	<p>Nkile ka iphumana ke le ka tlasa kgethollo le kgethollo. Ho ne ho bonahala ekare moetapele wa rona o ntlodisa mahlo. O ne a na le leeme ebile ho bonahala hore o ikemiseditse ho ntlontlolla. Empa ha ke a ka ka mo dumella hore a ntlontlolle. Batho ba bang ba a kgethollwa ka baka la mmala wa letlalo la bona kapa bong ba bona.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nkile ka iphumana ke le ka tlasa eng? Nkile ka iphumana ke le ka tlasa _____ le _____. Moetapele wa rona o ne a na le eng? O ne a na le _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.</p> <p>Ngola polelo ka: ntlontlolla</p> <p>Ngola potso ka: kgethollo</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	tjhutjhumakgala	tjhele	tjhaba	tjhabile	
		ntlontlolla	ntlama	ntlela	ntlola	







BALA







Geeta o ile a botsa ntate wa hae hore na kgethollo ke eng. O ne a sa tsebe hore na kgethollo e bolela eng. Ntate wa hae o ile a mo hlalose hore kgethollo ke ha batho ba tshwerwe ka leeme ka baka la ntho eo ba sa kgoneng ho e fetola, jwaloka morabe kapa bong. O ile a mmoella hore Katherine o ne a nkuwa ekare ha a bohlale jwaloka batho ba bang ka baka la mmala wa letlalo la hae le bong. Hona ho ile ha etsa hore Geeta a nahane ka nako eo Malcom a neng a mo soma a re a keke a ba le bokgoni bo hlwahlwa ba dipalo jwalo ka yena hobane e le ngwanana. Le ha ho le jwalo, Geeta o dula a fumana matshwao a fetang a Malcom!





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Geeta o ile a botsa mang hore kgethollo ke eng? O ile a botsa _____ wa hae hore kgethollo ke eng.2. Ke mang a neng a nkuwa ekare ha a bohlale jwaloka ka batho ba bang? Ke _____ a neng a nkuwa ekare ha a bohlale.3. Ke ka baka la eng ho ne ho le jwalo? Ke ka baka la _____ kapa _____.4. Ke mang a neng a soma Geeta ka bokgoni ba hae ba dipalo. _____ o ne a soma Geeta ka bokgoni ba hae ba dipalo5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ntate wa geeta o ile a mmolella ka kgethollo2. katherine o ne a tshwerwe ka lemee3. geeta soma Malcom ne o a




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	ntsebella	ntsipa	ntseba	ntsamaisa	
		nthabela	nthoma	nthoba	nthusetsa	
	BALA	<p>Maobane Mme o ne a nthomme ha Mme Manthabeleng. O ne a nthomme ke lo reka patsi. Ke ile ka feta ha bo Nthabiseng. Nthabiseng o ile a re o tla ntsamaisa tsela. Moshanyana e mong o ile a re emisa mme a mpoella hore o a ntseba. Ke ile ka mmotsa hore na o ntsebella kae hobane nna ha ke mo tsebe. Moshanyana eo o ile a leka ho ntsipa empa motswalle wa ka Nthabiseng o ile a nthusetsa.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maobane mme o ne a nthomme ha mme Manthabeleng 2. ke mana a ileng a ntsamaisa tsela 3. nthabiseng o ile a nthusetsa 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	tjhutjhumakgala	tjhele	tjhaba	tjhabile	
		tjholosa	tjhobe	letjhoba	tjhabela	
	BALA	<p>Kajeno ho a tjhesa. Letsatsi le tjhabile. Bana ba thabile. Ba thabetse letsatsi le tjhabile. Ba bina pina ya tjhutjhumakgala. Ke a ipotsa hore na tjhutjhumakgala ke eng? Ke nahana hore tjhutjhumakgala ke terene e kgolo e telele. Hobane pineng ena ba bua ka ho palama tjhutjhumakgala.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kajeno ho jwang? Kajeno ho a _____. Bana ba thabetse eng? Bana ba thabetse _____. Ngola mantswe a mabedi a hlalosing tjhutjhumakgala. a) _____ b) _____
--	--------------	---






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: tjhabile</p> <p>Ngola potso ka: tjhutjhumakgala</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	ntlontlolla	ntlama	ntlela	ntlola	
		ntlisetsa	ntlodisa	ntlosetsa	ntlo	
	BALA	<p>Nkile ka iphumana ke le ka tlasa kgethollo le kgethollo. Ho ne ho bonahala ekare moetapele wa rona o ntlodisa mahlo. O ne a na le leeme ebile ho bonahala hore o ikemiseditse ho ntlontlolla. Empa ha ke a ka ka mo dumella hore a ntlontlolle. Batho ba bang ba a kgethollwa ka baka la mmala wa letlalo la bona kapa bong ba bona.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nkile ka iphumana ke le ka tlasa eng? Nkile ka iphumana ke le ka tlasa _____ le _____. Moetapele wa rona o ne a na le eng? O ne a na le _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.</p> <p>Ngola polelo ka: ntlontlolla</p> <p>Ngola potso ka: kgethollo</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	tjhutjhumakgala	tjhele	tjhaba	tjhabile	
		ntlontlolla	ntlama	ntlela	ntlola	







BALA







Geeta o ile a botsa ntate wa hae hore na kgethollo ke eng. O ne a sa tsebe hore na kgethollo e bolela eng. Ntate wa hae o ile a mo hlalose hore kgethollo ke ha batho ba tshwerwe ka leeme ka baka la ntho eo ba sa kgoneng ho e fetola, jwaloka morabe kapa bong. O ile a mmoella hore Katherine o ne a nkuwa ekare ha a bohlale jwaloka batho ba bang ka baka la mmala wa letlalo la hae le bong. Hona ho ile ha etsa hore Geeta a nahane ka nako eo Malcom a neng a mo soma a re a keke a ba le bokgoni bo hlwahlwa ba dipalo jwalo ka yena hobane e le ngwanana. Le ha ho le jwalo, Geeta o dula a fumana matshwao a fetang a Malcom!





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Geeta o ile a botsa mang hore kgethollo ke eng? O ile a botsa _____ wa hae hore kgethollo ke eng.2. Ke mang a neng a nkuwa ekare ha a bohlale jwaloka ka batho ba bang? Ke _____ a neng a nkuwa ekare ha a bohlale.3. Ke ka baka la eng ho ne ho le jwalo? Ke ka baka la _____ kapa _____.4. Ke mang a neng a soma Geeta ka bokgoni ba hae ba dipalo. _____ o ne a soma Geeta ka bokgoni ba hae ba dipalo5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ntate wa geeta o ile a mmolella ka kgethollo2. katherine o ne a tshwerwe ka lemee3. geeta soma Malcom ne o a



PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 8





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	ntsebella	ntsipa	ntseba	ntsamaisa	
		nthabela	nthoma	nthoba	nthusetza	
	BALA	<p>Maobane Mme o ne a nthomme ha Mme Manthabeleng. O ne a nthomme ke lo reka patsi. Ke ile ka feta ha bo Nthabiseng. Nthabiseng o ile a re o tla ntsamaisa tsela. Moshanyana e mong o ile a re emisa mme a mpoella hore o a ntseba. Ke ile ka mmotsa hore na o ntsebella kae hobane nna ha ke mo tsebe. Moshanyana eo o ile a leka ho ntsipa empa motswalle wa ka Nthabiseng o ile a nthusetza.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maobane mme o ne a nthomme ha mme Manthabeleng 2. ke mana a ileng a ntsamaisa tsela 3. nthabiseng o ile a nthuesta 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	tjhutjhumakgala	tjhele	tjhaba	tjhabile	
		tjholosa	tjhobe	letjhoba	tjhabela	
	BALA	<p>Kajeno ho a tjhesa. Letsatsi le tjhabile. Bana ba thabile. Ba thabetse letsatsi le tjhabile. Ba bina pina ya tjhutjhumakgala. Ke a ipotsa hore na tjhutjhumakgala ke eng? Ke nahana hore tjhutjhumakgala ke terene e kgolo e telele. Hobane pineng ena ba bua ka ho palama tjhutjhumakgala.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kajeno ho jwang? Kajeno ho a _____. Bana ba thabetse eng? Bana ba thabetse _____. Ngola mantswa a mabedi a hlalosa tshutshumakgala. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: tshabile</p> <p>Ngola potso ka: tshutshumakgala</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	ntlontlolla	ntlama	ntlela	ntlola	
		ntlissetsa	ntlodisa	ntlosetsa	ntlo	
	BALA	<p>Nkile ka iphumana ke le ka tlasa kgethollo le kgethollo. Ho ne ho bonahala ekare moetapele wa rona o ntlodisa mahlo. O ne a na le leeme ebile ho bonahala hore o ikemiseditse ho ntlontlolla. Empa ha ke a ka ka mo dumella hore a ntlontlolle. Batho ba bang ba a kgethollwa ka baka la mmala wa letlalo la bona kapa bong ba bona.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nkile ka iphumana ke le ka tlasa eng? Nkile ka iphumana ke le ka tlasa _____ le _____. Moetapele wa rona o ne a na le eng? O ne a na le _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le  ka bukeng ya hao.</p> <p>Ngola polelo ka: ntlontlolla</p> <p>Ngola potso ka: kgethollo</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	tjhutjhumakgala	tjhele	tjhaba	tjhabile	
		ntlontlolla	ntlama	ntlela	ntlola	







BALA







Geeta o ile a botsa ntate wa hae hore na kgethollo ke eng. O ne a sa tsebe hore na kgethollo e bolela eng. Ntate wa hae o ile a mo hlalose hore kgethollo ke ha batho ba tshwerwe ka leeme ka baka la ntho eo ba sa kgoneng ho e fetola, jwaloka morabe kapa bong. O ile a mmoella hore Katherine o ne a nkuwa ekare ha a bohlale jwaloka batho ba bang ka baka la mmala wa letlalo la hae le bong. Hona ho ile ha etsa hore Geeta a nahane ka nako eo Malcom a neng a mo soma a re a keke a ba le bokgoni bo hlwahlwa ba dipalo jwalo ka yena hobane e le ngwanana. Le ha ho le jwalo, Geeta o dula a fumana matshwao a fetang a Malcom!





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Geeta o ile a botsa mang hore kgethollo ke eng? O ile a botsa _____ wa hae hore kgethollo ke eng.2. Ke mang a neng a nkuwa ekare ha a bohlale jwaloka ka batho ba bang? Ke _____ a neng a nkuwa ekare ha a bohlale.3. Ke ka baka la eng ho ne ho le jwalo? Ke ka baka la _____ kapa _____.4. Ke mang a neng a soma Geeta ka bokgoni ba hae ba dipalo. _____ o ne a soma Geeta ka bokgoni ba hae ba dipalo5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ntate wa geeta o ile a mmolella ka kgethollo2. katherine o ne a tshwerwe ka lemee3. geeta soma Malcom ne o a




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	ntsebella	ntsipa	ntseba	ntsamaisa	
		nthabela	nthoma	nthoba	nthusetsa	
	BALA	<p>Maobane Mme o ne a nthomme ha Mme Manthabeleng. O ne a nthomme ke lo reka patsi. Ke ile ka feta ha bo Nthabiseng. Nthabiseng o ile a re o tla ntsamaisa tsela. Moshanyana e mong o ile a re emisa mme a mpoella hore o a ntseba. Ke ile ka mmotsa hore na o ntsebella kae hobane nna ha ke mo tsebe. Moshanyana eo o ile a leka ho ntsipa empa motswalle wa ka Nthabiseng o ile a nthusetsa.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maobane mme o ne a nthomme ha mme Manthabeleng 2. ke mana a ileng a ntsamaisa tsela 3. nthabiseng o ile a nthusetsa 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	tjhutjhumakgala	tjhele	tjhaba	tjhabile	
		tjholosa	tjhobe	letjhoba	tjhabela	
	BALA	<p>Kajeno ho a tjhesa. Letsatsi le tjhabile. Bana ba thabile. Ba thabetse letsatsi le tjhabile. Ba bina pina ya tjhutjhumakgala. Ke a ipotsa hore na tjhutjhumakgala ke eng? Ke nahana hore tjhutjhumakgala ke terene e kgolo e telele. Hobane pineng ena ba bua ka ho palama tjhutjhumakgala.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Kajeno ho jwang? Kajeno ho a _____. Bana ba thabetse eng? Bana ba thabetse _____. Ngola mantswe a mabedi a hlalosang tjhutjhumakgala. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: tjhabile</p> <p>Ngola potso ka: tjhutjhumakgala</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	ntlontlolla	ntlama	ntlela	ntlola	
		ntlisetsa	ntlodisa	ntlosetsa	ntlo	
	BALA	<p>Nkile ka iphumana ke le ka tlasa kgethollo le kgethollo. Ho ne ho bonahala ekare moetapele wa rona o ntlodisa mahlo. O ne a na le leeme ebile ho bonahala hore o ikemiseditse ho ntlontlolla. Empa ha ke a ka ka mo dumella hore a ntlontlolle. Batho ba bang ba a kgethollwa ka baka la mmala wa letlalo la bona kapa bong ba bona.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Nkile ka iphumana ke le ka tlasa eng? Nkile ka iphumana ke le ka tlasa _____ le _____. Moetapele wa rona o ne a na le eng? O ne a na le _____. Ngola maetsi a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.</p> <p>Ngola polelo ka: ntlontlolla</p> <p>Ngola potso ka: kgethollo</p>

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	kgethollo	tshwerwe	leeme	mmala	bong
	BITSA MODUMO	tjhutjhumakgala	tjhele	tjhaba	tjhabile	
		ntlontlolla	ntlama	ntlela	ntlola	







BALA







Geeta o ile a botsa ntate wa hae hore na kgethollo ke eng. O ne a sa tsebe hore na kgethollo e bolela eng. Ntate wa hae o ile a mo hlalose hore kgethollo ke ha batho ba tshwerwe ka leeme ka baka la ntho eo ba sa kgoneng ho e fetola, jwaloka morabe kapa bong. O ile a mmoella hore Katherine o ne a nkuwa ekare ha a bohlale jwaloka batho ba bang ka baka la mmala wa letlalo la hae le bong. Hona ho ile ha etsa hore Geeta a nahane ka nako eo Malcom a neng a mo soma a re a keke a ba le bokgoni bo hlwahlwa ba dipalo jwalo ka yena hobane e le ngwanana. Le ha ho le jwalo, Geeta o dula a fumana matshwao a fetang a Malcom!





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Geeta o ile a botsa mang hore kgethollo ke eng? O ile a botsa _____ wa hae hore kgethollo ke eng.2. Ke mang a neng a nkuwa ekare ha a bohlale jwaloka ka batho ba bang? Ke _____ a neng a nkuwa ekare ha a bohlale.3. Ke ka baka la eng ho ne ho le jwalo? Ke ka baka la _____ kapa _____.4. Ke mang a neng a soma Geeta ka bokgoni ba hae ba dipalo. _____ o ne a soma Geeta ka bokgoni ba hae ba dipalo5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ntate wa geeta o ile a mmolella ka kgethollo2. katherine o ne a tshwerwe ka lemee3. geeta soma Malcom ne o a




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	tjholosa	tjhobe	letjhoba	tjhabile	
		ntlisetsa	ntlodisa	ntlosetsa	ntlo	
	BALA	Ke bone monna yane a tshwereng letjhoba a re tjhobe kamora ntlo ya bo William. Ke a ipotsa hore na o etsa eng ka letjhoba leo. Ke tla ke botse Ntate hore na letjhoba le etsa eng. Maobane re ne re dutse kamora ntlo hobane letsatsi le ne le tjhabile hamonate. William o ile a ntlisetsa setulo hore ke dule. Eitse ha re ntse re dutse monna yane wa letjhoba o ile a hlaha.. Re ne re tshohile hobane ho ne ho bonahala ekare o batla ho re re oma ka letjhoba le. Nna ke ile ka baleha.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. monna ya tshwereng letjhoba o ile a nyamela kamora ntlo ya bo william 2. ke tla botsa ntate hore na letjhoba le etsa eng? 3. ile ke nna baleha. ka

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhodisano	
		tlhoko	ditlhoko	ditlhapi	tlhotlhora	
	BALA	Ngwaneso Tlholo ke motho ya ditlhapa. O dula a le mathateng hobane batswadi ba ka ha ba rate ditlhapi. Maobane mme o ne a rekile tlhapi e monate. Re ile ra ja tlhapi eo ka bohobe bo bosweu. Ke ile ka qetella ke ja ditlhapi tse pedi. Eitse ha ke qetile ho ja ke ile ka ya ka phaposeng ya ka ya ho robala ka lo ithakisetsa ditlhaku tse kgolo tseo re ithutileng tsona ka phaposi borutelong.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwaneso ke mang? Ngwaneso ke _____. 2. Ke motho ya jwang? Ke motho ya _____. 3. Ke mantswe a fe a hlalosing tlhapi. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: batswadi Ngola potso ka: tlhapa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	shwele	seshweshwe	shweshwe	shwa	
		shwalane	Moshweshwe	shwelletse	shwele	
	BALA	<p>Seshweshwe sa mme se sosobane. Batho ba re seaparo se sosobaneng ke mashwabane. Ke itse mme a tlise seshweshwe seo ke mo terekele sona. Ke ne ke utlwile bohloko ha mme a ne a nqoqela ka Morena Moshweshwe wa Basotho. Morena Moshweshwe o shwelletse Thaba Bosiu. O shwele a ne a lwanela setjhaba sa hae sa Basotho. Lebitleng la hae ho na le dipalesa tse bitswang shweshwe.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seshweshwe sa mme se jwang? Seshweshwe sa mme se _____. 2. Ke ne ke utlwile bohloko ha mme a nqoqela eng? Ha a nqoqela ka _____. 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: batswadi Ngola potso ka: shwele</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Trevor

batswadi

baleha

mathateng

iketsa



**BITSA
MODUMO**

tlhoko

ditlhoko

tlhotlhora

ditlhapi

shwalane

Moshweshwe

shwelleitse

shwele



BALA



Ha Trevor a sa le monyenyane dilemong, batswadi ba hae ba ile ba mo isa pakeng. Batswadi ba Trevor ba ne ba tseba hore ba tla kena mathateng ha maponesa a ka fumana hore ke lelapa. Ha ba ne ba le pakeng ba ne ba iketsa ekare ha ba tsebane. Ka tsatsi le leng ha Trevor a le monyenyane o ile a hweletsa Ntate wa hae a bile a mo mathela. Ntate wa hae o ne a tshaba hore ho ka bonahala hore ke lelapa ka hoo o ile a tlameha ho baleha ngwana wa hae. Trevor o ile a mo lelekisa a ntse a hweletsa Daddy hobane yena o ne a nahana hore ke papadi.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Batswadi ba Trevor ba ile ba mo isa kae?
Ba ile ba mo isa _____.
2. Ho ne ho tla etsahalang ha ho ka fumanwa hore ke lelapa?
Ha ho ne ho ka fumanwa hore ke lelapa ba ne ba tla _____ mathateng.
3. Ba ne ba etsa eng ha ba le pakeng?
Ha ba ne ba le pakeng ba ne ba iketsa _____ ha ba _____.
4. Ntate wa Trevor o ile a etsa eng ha Trevor a ne a re Daddy?
Ka tsatsi le leng ha Trevor a ne a re daddy ntate wa Trevor o ile a _____.
5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswe a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. batswadi ba trevor ba ile ba mo isa pakeng
 2. ba ne ba sa batle maponesa a tsebe hore ke lelapa
 3. daddy! hweletsa ne o a Trevor




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	tjholosa	tjhobe	letjhoba	tjhabile	
		ntlisetsa	ntlodisa	ntlosetsa	ntlo	
	BALA	Ke bone monna yane a tshwereng letjhoba a re tjhobe kamora ntlo ya bo William. Ke a ipotsa hore na o etsa eng ka letjhoba leo. Ke tla ke botse Ntate hore na letjhoba le etsa eng. Maobane re ne re dutse kamora ntlo hobane letsatsi le ne le tjhabile hamonate. William o ile a ntlisetsa setulo hore ke dule. Eitse ha re ntse re dutse monna yane wa letjhoba o ile a hlaha.. Re ne re tshohile hobane ho ne ho bonahala ekare o batla ho re re oma ka letjhoba le. Nna ke ile ka baleha.				

MANTAHA MOSEBETSI 2




	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. monna ya tshwereng letjhoba o ile a nyamela kamora ntlo ya bo william 2. ke tla botsa ntate hore na letjhoba le etsa eng? 3. ile ke nna baleha. ka

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhodisano	
		tlhoko	ditlhoko	ditlhapi	tlhotlhora	
	BALA	Ngwaneso Tlholo ke motho ya ditlhapa. O dula a le mathateng hobane batswadi ba ka ha ba rate ditlhapi. Maobane mme o ne a rekile tlhapi e monate. Re ile ra ja tlhapi eo ka bohobe bo bosweu. Ke ile ka qetella ke ja ditlhapi tse pedi. Eitse ha ke qetile ho ja ke ile ka ya ka phaposeng ya ka ya ho robala ka lo ithakisetsa ditlhaku tse kgolo tseo re ithutileng tsona ka phaposi borutelong.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwaneso ke mang? Ngwaneso ke _____. 2. Ke motho ya jwang? Ke motho ya _____. 3. Ke mantswe a fe a hlalosing tlhapi. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: batswadi Ngola potso ka: tlhapa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	shwele	seshweshwe	shweshwe	shwa	
		shwalane	Moshweshwe	shwelleitse	shwele	
	BALA	<p>Seshweshwe sa mme se sosobane. Batho ba re seaparo se sosobaneng ke mashwabane. Ke itse mme a tlise seshweshwe seo ke mo terekele sona. Ke ne ke utlwile bohloko ha mme a ne a nqoqela ka Morena Moshweshwe wa Basotho. Morena Moshweshwe o shwelleitse Thaba Bosiu. O shwele a ne a lwanela setjhaba sa hae sa Basotho. Lebitleng la hae ho na le dipalesa tse bitswang shweshwe.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seshweshwe sa mme se jwang? Seshweshwe sa mme se _____. 2. Ke ne ke utlwile bohloko ha mme a nqoqela eng? Ha a nqoqela ka _____. 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: batswadi Ngola potso ka: shwele</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Trevor

batswadi

baleha

mathateng

iketsa



**BITSA
MODUMO**

tlhoko

ditlhoko

tlhotlhora

ditlhapi

shwalane

Moshweshwe

shwelleitse

shwele



BALA



Ha Trevor a sa le monyenyane dilemong, batswadi ba hae ba ile ba mo isa pakeng. Batswadi ba Trevor ba ne ba tseba hore ba tla kena mathateng ha maponesa a ka fumana hore ke lelapa. Ha ba ne ba le pakeng ba ne ba iketsa ekare ha ba tsebane. Ka tsatsi le leng ha Trevor a le monyenyane o ile a hweletsa Ntate wa hae a bile a mo mathela. Ntate wa hae o ne a tshaba hore ho ka bonahala hore ke lelapa ka hoo o ile a tlameha ho baleha ngwana wa hae. Trevor o ile a mo lelekisa a ntse a hweletsa Daddy hobane yena o ne a nahana hore ke papadi.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Batswadi ba Trevor ba ile ba mo isa kae?
Ba ile ba mo isa _____.
2. Ho ne ho tla etsahalang ha ho ka fumanwa hore ke lelapa?
Ha ho ne ho ka fumanwa hore ke lelapa ba ne ba tla _____ mathateng.
3. Ba ne ba etsa eng ha ba le pakeng?
Ha ba ne ba le pakeng ba ne ba iketsa _____ ha ba _____.
4. Ntate wa Trevor o ile a etsa eng ha Trevor a ne a re Daddy?
Ka tsatsi le leng ha Trevor a ne a re daddy ntate wa Trevor o ile a _____.
5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswa a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. batswadi ba trevor ba ile ba mo isa pakeng
 2. ba ne ba sa batle maponesa a tsebe hore ke lelapa
 3. daddy! hweletsa ne o a Trevor




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	tjholosa	tjhobe	letjhoba	tjhabile	
		ntlisetsa	ntlodisa	ntlosetsa	ntlo	
	BALA	Ke bone monna yane a tshwereng letjhoba a re tjhobe kamora ntlo ya bo William. Ke a ipotsa hore na o etsa eng ka letjhoba leo. Ke tla ke botse Ntate hore na letjhoba le etsa eng. Maobane re ne re dutse kamora ntlo hobane letsatsi le ne le tjhabile hamonate. William o ile a ntlisetsa setulo hore ke dule. Eitse ha re ntse re dutse monna yane wa letjhoba o ile a hlaha.. Re ne re tshohile hobane ho ne ho bonahala ekare o batla ho re re oma ka letjhoba le. Nna ke ile ka baleha.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diposo. 1. monna ya tshwereng letjhoba o ile a nyamela kamora ntlo ya bo william 2. ke tla botsa ntate hore na letjhoba le etsa eng? 3. ile ke nna baleha. ka

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhodisano	
		tlhoko	ditlhoko	ditlhapi	tlhotlhora	
	BALA	Ngwaneso Tlholo ke motho ya ditlhapa. O dula a le mathateng hobane batswadi ba ka ha ba rate ditlhapi. Maobane mme o ne a rekile tlhapi e monate. Re ile ra ja tlhapi eo ka bohobe bo bosweu. Ke ile ka qetella ke ja ditlhapi tse pedi. Eitse ha ke qetile ho ja ke ile ka ya ka phaposeng ya ka ya ho robala ka lo ithakisetsa ditlhaku tse kgolo tseo re ithutileng tsona ka phaposi borutelong.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwaneso ke mang? Ngwaneso ke _____. 2. Ke motho ya jwang? Ke motho ya _____. 3. Ke mantswe a fe a hlalosing tlhapi. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: batswadi Ngola potso ka: tlhapa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	shwele	seshweshwe	shweshwe	shwa	
		shwalane	Moshweshwe	shwelletse	shwele	
	BALA	<p>Seshweshwe sa mme se sosobane. Batho ba re seaparo se sosobaneng ke mashwabane. Ke itse mme a tlise seshweshwe seo ke mo terekele sona. Ke ne ke utlwile bohloko ha mme a ne a nqoqela ka Morena Moshweshwe wa Basotho. Morena Moshweshwe o shwelletse Thaba Bosiu. O shwele a ne a lwanela setjhaba sa hae sa Basotho. Lebitleng la hae ho na le dipalesa tse bitswang shweshwe.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seshweshwe sa mme se jwang? Seshweshwe sa mme se _____. 2. Ke ne ke utlwile bohloko ha mme a nqoqela eng? Ha a nqoqela ka _____. 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: batswadi Ngola potso ka: shwele</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Trevor

batswadi

baleha

mathateng

iketsa



**BITSA
MODUMO**

tlhoko

ditlhoko

tlhotlhora

ditlhapi

shwalane

Moshweshwe

shwelleitse

shwele



BALA



Ha Trevor a sa le monyenyane dilemong, batswadi ba hae ba ile ba mo isa pakeng. Batswadi ba Trevor ba ne ba tseba hore ba tla kena mathateng ha maponesa a ka fumana hore ke lelapa. Ha ba ne ba le pakeng ba ne ba iketsa ekare ha ba tsebane. Ka tsatsi le leng ha Trevor a le monyenyane o ile a hweletsa Ntate wa hae a bile a mo mathela. Ntate wa hae o ne a tshaba hore ho ka bonahala hore ke lelapa ka hoo o ile a tlameha ho baleha ngwana wa hae. Trevor o ile a mo lelekisa a ntse a hweletsa Daddy hobane yena o ne a nahana hore ke papadi.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Batswadi ba Trevor ba ile ba mo isa kae?
Ba ile ba mo isa _____.
2. Ho ne ho tla etsahalang ha ho ka fumanwa hore ke lelapa?
Ha ho ne ho ka fumanwa hore ke lelapa ba ne ba tla _____ mathateng.
3. Ba ne ba etsa eng ha ba le pakeng?
Ha ba ne ba le pakeng ba ne ba iketsa _____ ha ba _____.
4. Ntate wa Trevor o ile a etsa eng ha Trevor a ne a re Daddy?
Ka tsatsi le leng ha Trevor a ne a re daddy ntate wa Trevor o ile a _____.
5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswe a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. batswadi ba trevor ba ile ba mo isa pakeng
 2. ba ne ba sa batle maponesa a tsebe hore ke lelapa
 3. daddy! hweletsa ne o a Trevor




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	tjholosa	tjhobe	letjhoba	tjhabile	
		ntlisetsa	ntlodisa	ntlosetsa	ntlo	
	BALA	Ke bone monna yane a tshwereng letjhoba a re tjhobe kamora ntlo ya bo William. Ke a ipotsa hore na o etsa eng ka letjhoba leo. Ke tla ke botse Ntate hore na letjhoba le etsa eng. Maobane re ne re dutse kamora ntlo hobane letsatsi le ne le tjhabile hamonate. William o ile a ntlisetsa setulo hore ke dule. Eitse ha re ntse re dutse monna yane wa letjhoba o ile a hlaha.. Re ne re tshohile hobane ho ne ho bonahala ekare o batla ho re re oma ka letjhoba le. Nna ke ile ka baleha.				

MANTAHA MOSEBETSI 2




	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. monna ya tshwereng letjhoba o ile a nyamela kamora ntlo ya bo william 2. ke tla botsa ntate hore na letjhoba le etsa eng? 3. ile ke nna baleha. ka

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhodisano	
		tlhoko	ditlhoko	ditlhapi	tlhotlhora	
	BALA	Ngwaneso Tlholo ke motho ya ditlhapa. O dula a le mathateng hobane batswadi ba ka ha ba rate ditlhapi. Maobane mme o ne a rekile tlhapi e monate. Re ile ra ja tlhapi eo ka bohobe bo bosweu. Ke ile ka qetella ke ja ditlhapi tse pedi. Eitse ha ke qetile ho ja ke ile ka ya ka phaposeng ya ka ya ho robala ka lo ithakisetsa ditlhaku tse kgolo tseo re ithutileng tsona ka phaposi borutelong.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwaneso ke mang? Ngwaneso ke _____. 2. Ke motho ya jwang? Ke motho ya _____. 3. Ke mantswe a fe a hlalosing tlhapi. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: batswadi Ngola potso ka: tlhapa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	shwele	seshweshwe	shweshwe	shwa	
		shwalane	Moshweshwe	shwelletse	shwele	
	BALA	<p>Seshweshwe sa mme se sosobane. Batho ba re seaparo se sosobaneng ke mashwabane. Ke itse mme a tlise seshweshwe seo ke mo terekele sona. Ke ne ke utlwile bohloko ha mme a ne a nqoqela ka Morena Moshweshwe wa Basotho. Morena Moshweshwe o shwelletse Thaba Bosiu. O shwele a ne a lwanela setjhaba sa hae sa Basotho. Lebitleng la hae ho na le dipalesa tse bitswang shweshwe.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seshweshwe sa mme se jwang? Seshweshwe sa mme se _____. 2. Ke ne ke utlwile bohloko ha mme a nqoqela eng? Ha a nqoqela ka _____. 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: batswadi Ngola potso ka: shwele</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Trevor

batswadi

baleha

mathateng

iketsa



**BITSA
MODUMO**

tlhoko

ditlhoko

tlhotlhora

ditlhapi

shwalane

Moshweshwe

shwelleitse

shwele



BALA



Ha Trevor a sa le monyenyane dilemong, batswadi ba hae ba ile ba mo isa pakeng. Batswadi ba Trevor ba ne ba tseba hore ba tla kena mathateng ha maponesa a ka fumana hore ke lelapa. Ha ba ne ba le pakeng ba ne ba iketsa ekare ha ba tsebane. Ka tsatsi le leng ha Trevor a le monyenyane o ile a hweletsa Ntate wa hae a bile a mo mathela. Ntate wa hae o ne a tshaba hore ho ka bonahala hore ke lelapa ka hoo o ile a tlameha ho baleha ngwana wa hae. Trevor o ile a mo lelekisa a ntse a hweletsa Daddy hobane yena o ne a nahana hore ke papadi.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Batswadi ba Trevor ba ile ba mo isa kae?
Ba ile ba mo isa _____.
2. Ho ne ho tla etsahalang ha ho ka fumanwa hore ke lelapa?
Ha ho ne ho ka fumanwa hore ke lelapa ba ne ba tla _____ mathateng.
3. Ba ne ba etsa eng ha ba le pakeng?
Ha ba ne ba le pakeng ba ne ba iketsa _____ ha ba _____.
4. Ntate wa Trevor o ile a etsa eng ha Trevor a ne a re Daddy?
Ka tsatsi le leng ha Trevor a ne a re daddy ntate wa Trevor o ile a _____.
5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswa a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. batswadi ba trevor ba ile ba mo isa pakeng
 2. ba ne ba sa batle maponesa a tsebe hore ke lelapa
 3. daddy! hweletsa ne o a Trevor




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	tjholosa	tjhobe	letjhoba	tjhabile	
		ntlisetsa	ntlodisa	ntlosetsa	ntlo	
	BALA	Ke bone monna yane a tshwereng letjhoba a re tjhobe kamora ntlo ya bo William. Ke a ipotsa hore na o etsa eng ka letjhoba leo. Ke tla ke botse Ntate hore na letjhoba le etsa eng. Maobane re ne re dutse kamora ntlo hobane letsatsi le ne le tjhabile hamonate. William o ile a ntlisetsa setulo hore ke dule. Eitse ha re ntse re dutse monna yane wa letjhoba o ile a hlaha.. Re ne re tshohile hobane ho ne ho bonahala ekare o batla ho re re oma ka letjhoba le. Nna ke ile ka baleha.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. monna ya tshwereng letjhoba o ile a nyamela kamora ntlo ya bo william 2. ke tla botsa ntate hore na letjhoba le etsa eng? 3. ile ke nna baleha. ka

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhodisano	
		tlhoko	ditlhoko	ditlhapi	tlhotlhora	
	BALA	Ngwaneso Tlholo ke motho ya ditlhapa. O dula a le mathateng hobane batswadi ba ka ha ba rate ditlhapi. Maobane mme o ne a rekile tlhapi e monate. Re ile ra ja tlhapi eo ka bohobe bo bosweu. Ke ile ka qetella ke ja ditlhapi tse pedi. Eitse ha ke qetile ho ja ke ile ka ya ka phaposeng ya ka ya ho robala ka lo ithakisetsa ditlhaku tse kgolo tseo re ithutileng tsona ka phaposi borutelong.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwaneso ke mang? Ngwaneso ke _____. 2. Ke motho ya jwang? Ke motho ya _____. 3. Ke mantswe a fe a hlalosing tlhapi. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: batswadi Ngola potso ka: tlhapa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	shwele	seshweshwe	shweshwe	shwa	
		shwalane	Moshweshwe	shwelletse	shwele	
	BALA	<p>Seshweshwe sa mme se sosobane. Batho ba re seaparo se sosobaneng ke mashwabane. Ke itse mme a tlise seshweshwe seo ke mo terekele sona. Ke ne ke utlwile bohloko ha mme a ne a nqoqela ka Morena Moshweshwe wa Basotho. Morena Moshweshwe o shwelletse Thaba Bosiu. O shwele a ne a lwanela setjhaba sa hae sa Basotho. Lebitleng la hae ho na le dipalesa tse bitswang shweshwe.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seshweshwe sa mme se jwang? Seshweshwe sa mme se _____. 2. Ke ne ke utlwile bohloko ha mme a nqoqela eng? Ha a nqoqela ka _____. 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: batswadi Ngola potso ka: shwele</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Trevor

batswadi

baleha

mathateng

iketsa



**BITSA
MODUMO**

tlhoko

ditlhoko

tlhotlhora

ditlhapi

shwalane

Moshweshwe

shwelleitse

shwele



BALA



Ha Trevor a sa le monyenyane dilemong, batswadi ba hae ba ile ba mo isa pakeng. Batswadi ba Trevor ba ne ba tseba hore ba tla kena mathateng ha maponesa a ka fumana hore ke lelapa. Ha ba ne ba le pakeng ba ne ba iketsa ekare ha ba tsebane. Ka tsatsi le leng ha Trevor a le monyenyane o ile a hweletsa Ntate wa hae a bile a mo mathela. Ntate wa hae o ne a tshaba hore ho ka bonahala hore ke lelapa ka hoo o ile a tlameha ho baleha ngwana wa hae. Trevor o ile a mo lelekisa a ntse a hweletsa Daddy hobane yena o ne a nahana hore ke papadi.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Batswadi ba Trevor ba ile ba mo isa kae?
Ba ile ba mo isa _____.
2. Ho ne ho tla etsahalang ha ho ka fumanwa hore ke lelapa?
Ha ho ne ho ka fumanwa hore ke lelapa ba ne ba tla _____ mathateng.
3. Ba ne ba etsa eng ha ba le pakeng?
Ha ba ne ba le pakeng ba ne ba iketsa _____ ha ba _____.
4. Ntate wa Trevor o ile a etsa eng ha Trevor a ne a re Daddy?
Ka tsatsi le leng ha Trevor a ne a re daddy ntate wa Trevor o ile a _____.
5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswa a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. batswadi ba trevor ba ile ba mo isa pakeng
 2. ba ne ba sa batle maponesa a tsebe hore ke lelapa
 3. daddy! hweletsa ne o a Trevor




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	tjholosa	tjhobe	letjhoba	tjhabile	
		ntlisetsa	ntlodisa	ntlosetsa	ntlo	
	BALA	Ke bone monna yane a tshwereng letjhoba a re tjhobe kamora ntlo ya bo William. Ke a ipotsa hore na o etsa eng ka letjhoba leo. Ke tla ke botse Ntate hore na letjhoba le etsa eng. Maobane re ne re dutse kamora ntlo hobane letsatsi le ne le tjhabile hamonate. William o ile a ntlisetsa setulo hore ke dule. Eitse ha re ntse re dutse monna yane wa letjhoba o ile a hlaha.. Re ne re tshohile hobane ho ne ho bonahala ekare o batla ho re re oma ka letjhoba le. Nna ke ile ka baleha.				

MANTAHA MOSEBETSI 2




	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. monna ya tshwereng letjhoba o ile a nyamela kamora ntlo ya bo william 2. ke tla botsa ntate hore na letjhoba le etsa eng? 3. ile ke nna baleha. ka

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhodisano	
		tlhoko	ditlhoko	ditlhapi	tlhotlhora	
	BALA	Ngwaneso Tlholo ke motho ya ditlhapa. O dula a le mathateng hobane batswadi ba ka ha ba rate ditlhapi. Maobane mme o ne a rekile tlhapi e monate. Re ile ra ja tlhapi eo ka bohobe bo bosweu. Ke ile ka qetella ke ja ditlhapi tse pedi. Eitse ha ke qetile ho ja ke ile ka ya ka phaposeng ya ka ya ho robala ka lo ithakisetsa ditlhaku tse kgolo tseo re ithutileng tsona ka phaposi borutelong.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwaneso ke mang? Ngwaneso ke _____. 2. Ke motho ya jwang? Ke motho ya _____. 3. Ke mantswe a fe a hlalosing tlhapi. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: batswadi Ngola potso ka: tlhapa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	shwele	seshweshwe	shweshwe	shwa	
		shwalane	Moshweshwe	shwelletse	shwele	
	BALA	<p>Seshweshwe sa mme se sosobane. Batho ba re seaparo se sosobaneng ke mashwabane. Ke itse mme a tlise seshweshwe seo ke mo terekele sona. Ke ne ke utlwile bohloko ha mme a ne a nqoqela ka Morena Moshweshwe wa Basotho. Morena Moshweshwe o shwelletse Thaba Bosiu. O shwele a ne a lwanela setjhaba sa hae sa Basotho. Lebitleng la hae ho na le dipalesa tse bitswang shweshwe.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seshweshwe sa mme se jwang? Seshweshwe sa mme se _____. 2. Ke ne ke utlwile bohloko ha mme a nqoqela eng? Ha a nqoqela ka _____. 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: batswadi Ngola potso ka: shwele</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Trevor

batswadi

baleha

mathateng

iketsa



**BITSA
MODUMO**

tlhoko

ditlhoko

tlhotlhora

ditlhapi

shwalane

Moshweshwe

shwelleitse

shwele







BALA







Ha Trevor a sa le monyenyane dilemong, batswadi ba hae ba ile ba mo isa pakeng. Batswadi ba Trevor ba ne ba tseba hore ba tla kena mathateng ha maponesa a ka fumana hore ke lelapa. Ha ba ne ba le pakeng ba ne ba iketsa ekare ha ba tsebane. Ka tsatsi le leng ha Trevor a le monyenyane o ile a hweletsa Ntate wa hae a bile a mo mathela. Ntate wa hae o ne a tshaba hore ho ka bonahala hore ke lelapa ka hoo o ile a tlameha ho baleha ngwana wa hae. Trevor o ile a mo lelekisa a ntse a hweletsa Daddy hobane yena o ne a nahana hore ke papadi.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batswadi ba Trevor ba ile ba mo isa kae? Ba ile ba mo isa _____.2. Ho ne ho tla etsahalang ha ho ka fumanwa hore ke lelapa? Ha ho ne ho ka fumanwa hore ke lelapa ba ne ba tla _____ mathateng.3. Ba ne ba etsa eng ha ba le pakeng? Ha ba ne ba le pakeng ba ne ba iketsa _____ ha ba _____.4. Ntate wa Trevor o ile a etsa eng ha Trevor a ne a re Daddy? Ka tsatsi le leng ha Trevor a ne a re daddy ntate wa Trevor o ile a _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. batswadi ba trevor ba ile ba mo isa pakeng2. ba ne ba sa batle maponesa a tsebe hore ke lelapa3. daddy! hweletsa ne o a Trevor




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	tjholosa	tjhobe	letjhoba	tjhabile	
		ntlisetsa	ntlodisa	ntlosetsa	ntlo	
	BALA	Ke bone monna yane a tshwereng letjhoba a re tjhobe kamora ntlo ya bo William. Ke a ipotsa hore na o etsa eng ka letjhoba leo. Ke tla ke botse Ntate hore na letjhoba le etsa eng. Maobane re ne re dutse kamora ntlo hobane letsatsi le ne le tjhabile hamonate. William o ile a ntlisetsa setulo hore ke dule. Eitse ha re ntse re dutse monna yane wa letjhoba o ile a hlaha.. Re ne re tshohile hobane ho ne ho bonahala ekare o batla ho re re oma ka letjhoba le. Nna ke ile ka baleha.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. monna ya tshwereng letjhoba o ile a nyamela kamora ntlo ya bo william 2. ke tla botsa ntate hore na letjhoba le etsa eng? 3. ile ke nna baleha. ka

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhodisano	
		tlhoko	ditlhoko	ditlhapi	tlhotlhora	
	BALA	Ngwaneso Tlholo ke motho ya ditlhapa. O dula a le mathateng hobane batswadi ba ka ha ba rate ditlhapi. Maobane mme o ne a rekile tlhapi e monate. Re ile ra ja tlhapi eo ka bohobe bo bosweu. Ke ile ka qetella ke ja ditlhapi tse pedi. Eitse ha ke qetile ho ja ke ile ka ya ka phaposing ya ka ya ho robala ka lo ithakisetsa ditlhaku tse kgolo tseo re ithutileng tsona ka phaposi borutelong.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwaneso ke mang? Ngwaneso ke _____. 2. Ke motho ya jwang? Ke motho ya _____. 3. Ke mantswe a fe a hlalosing tlhapi. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: batswadi Ngola potso ka: tlhapa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	shwele	seshweshwe	shweshwe	shwa	
		shwalane	Moshweshwe	shwelletse	shwele	
	BALA	<p>Seshweshwe sa mme se sosobane. Batho ba re seaparo se sosobaneng ke mashwabane. Ke itse mme a tlise seshweshwe seo ke mo terekele sona. Ke ne ke utlwile bohloko ha mme a ne a nqoqela ka Morena Moshweshwe wa Basotho. Morena Moshweshwe o shwelletse Thaba Bosiu. O shwele a ne a lwanela setjhaba sa hae sa Basotho. Lebitleng la hae ho na le dipalesa tse bitswang shweshwe.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seshweshwe sa mme se jwang? Seshweshwe sa mme se _____. 2. Ke ne ke utlwile bohloko ha mme a nqoqela eng? Ha a nqoqela ka _____. 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: batswadi Ngola potso ka: shwele</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Trevor

batswadi

baleha

mathateng

iketsa



**BITSA
MODUMO**

tlhoko

ditlhoko

tlhotlhora

ditlhapi

shwalane

Moshweshwe

shwelleitse

shwele



BALA



Ha Trevor a sa le monyenyane dilemong, batswadi ba hae ba ile ba mo isa pakeng. Batswadi ba Trevor ba ne ba tseba hore ba tla kena mathateng ha maponesa a ka fumana hore ke lelapa. Ha ba ne ba le pakeng ba ne ba iketsa ekare ha ba tsebane. Ka tsatsi le leng ha Trevor a le monyenyane o ile a hweletsa Ntate wa hae a bile a mo mathela. Ntate wa hae o ne a tshaba hore ho ka bonahala hore ke lelapa ka hoo o ile a tlameha ho baleha ngwana wa hae. Trevor o ile a mo lelekisa a ntse a hweletsa Daddy hobane yena o ne a nahana hore ke papadi.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Batswadi ba Trevor ba ile ba mo isa kae?
Ba ile ba mo isa _____.
2. Ho ne ho tla etsahalang ha ho ka fumanwa hore ke lelapa?
Ha ho ne ho ka fumanwa hore ke lelapa ba ne ba tla _____ mathateng.
3. Ba ne ba etsa eng ha ba le pakeng?
Ha ba ne ba le pakeng ba ne ba iketsa _____ ha ba _____.
4. Ntate wa Trevor o ile a etsa eng ha Trevor a ne a re Daddy?
Ka tsatsi le leng ha Trevor a ne a re daddy ntate wa Trevor o ile a _____.
5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswe a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. batswadi ba trevor ba ile ba mo isa pakeng
 2. ba ne ba sa batle maponesa a tsebe hore ke lelapa
 3. daddy! hweletsa ne o a Trevor




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	tjholosa	tjhobe	letjhoba	tjhabile	
		ntlisetsa	ntlodisa	ntlosetsa	ntlo	
	BALA	Ke bone monna yane a tshwereng letjhoba a re tjhobe kamora ntlo ya bo William. Ke a ipotsa hore na o etsa eng ka letjhoba leo. Ke tla ke botse Ntate hore na letjhoba le etsa eng. Maobane re ne re dutse kamora ntlo hobane letsatsi le ne le tjhabile hamonate. William o ile a ntlisetsa setulo hore ke dule. Eitse ha re ntse re dutse monna yane wa letjhoba o ile a hlaha.. Re ne re tshohile hobane ho ne ho bonahala ekare o batla ho re re oma ka letjhoba le. Nna ke ile ka baleha.				

MANTAHA MOSEBETSI 2




	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. monna ya tshwereng letjhoba o ile a nyamela kamora ntlo ya bo william 2. ke tla botsa ntate hore na letjhoba le etsa eng? 3. ile ke nna baleha. ka

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhodisano	
		tlhoko	ditlhoko	ditlhapi	tlhotlhora	
	BALA	Ngwaneso Tlholo ke motho ya ditlhapa. O dula a le mathateng hobane batswadi ba ka ha ba rate ditlhapi. Maobane mme o ne a rekile tlhapi e monate. Re ile ra ja tlhapi eo ka bohobe bo bosweu. Ke ile ka qetella ke ja ditlhapi tse pedi. Eitse ha ke qetile ho ja ke ile ka ya ka phaposing ya ka ya ho robala ka lo ithakisetsa ditlhaku tse kgolo tseo re ithutileng tsona ka phaposi borutelong.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwaneso ke mang? Ngwaneso ke _____. 2. Ke motho ya jwang? Ke motho ya _____. 3. Ke mantswe a fe a hlalosing tlhapi. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: batswadi Ngola potso ka: tlhapa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	shwele	seshweshwe	shweshwe	shwa	
		shwalane	Moshweshwe	shwelletse	shwele	
	BALA	<p>Seshweshwe sa mme se sosobane. Batho ba re seaparo se sosobaneng ke mashwabane. Ke itse mme a tlise seshweshwe seo ke mo terekele sona. Ke ne ke utlwile bohloko ha mme a ne a nqoqela ka Morena Moshweshwe wa Basotho. Morena Moshweshwe o shwelletse Thaba Bosiu. O shwele a ne a lwanela setjhaba sa hae sa Basotho. Lebitleng la hae ho na le dipalesa tse bitswang shweshwe.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seshweshwe sa mme se jwang? Seshweshwe sa mme se _____. 2. Ke ne ke utlwile bohloko ha mme a nqoqela eng? Ha a nqoqela ka _____. 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: batswadi Ngola potso ka: shwele</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Trevor

batswadi

baleha

mathateng

iketsa



**BITSA
MODUMO**

tlhoko

ditlhoko

tlhotlhora

ditlhapi

shwalane

Moshweshwe

shwelleitse

shwele







BALA







Ha Trevor a sa le monyenyane dilemong, batswadi ba hae ba ile ba mo isa pakeng. Batswadi ba Trevor ba ne ba tseba hore ba tla kena mathateng ha maponesa a ka fumana hore ke lelapa. Ha ba ne ba le pakeng ba ne ba iketsa ekare ha ba tsebane. Ka tsatsi le leng ha Trevor a le monyenyane o ile a hweletsa Ntate wa hae a bile a mo mathela. Ntate wa hae o ne a tshaba hore ho ka bonahala hore ke lelapa ka hoo o ile a tlameha ho baleha ngwana wa hae. Trevor o ile a mo lelekisa a ntse a hweletsa Daddy hobane yena o ne a nahana hore ke papadi.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batswadi ba Trevor ba ile ba mo isa kae? Ba ile ba mo isa _____.2. Ho ne ho tla etsahalang ha ho ka fumanwa hore ke lelapa? Ha ho ne ho ka fumanwa hore ke lelapa ba ne ba tla _____ mathateng.3. Ba ne ba etsa eng ha ba le pakeng? Ha ba ne ba le pakeng ba ne ba iketsa _____ ha ba _____.4. Ntate wa Trevor o ile a etsa eng ha Trevor a ne a re Daddy? Ka tsatsi le leng ha Trevor a ne a re daddy ntate wa Trevor o ile a _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. batswadi ba trevor ba ile ba mo isa pakeng2. ba ne ba sa batle maponesa a tsebe hore ke lelapa3. daddy! hweletsa ne o a Trevor




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	tjholosa	tjhobe	letjhoba	tjhabile	
		ntlisetsa	ntlodisa	ntlosetsa	ntlo	
	BALA	Ke bone monna yane a tshwereng letjhoba a re tjhobe kamora ntlo ya bo William. Ke a ipotsa hore na o etsa eng ka letjhoba leo. Ke tla ke botse Ntate hore na letjhoba le etsa eng. Maobane re ne re dutse kamora ntlo hobane letsatsi le ne le tjhabile hamonate. William o ile a ntlisetsa setulo hore ke dule. Eitse ha re ntse re dutse monna yane wa letjhoba o ile a hlaha.. Re ne re tshohile hobane ho ne ho bonahala ekare o batla ho re re oma ka letjhoba le. Nna ke ile ka baleha.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. monna ya tshwereng letjhoba o ile a nyamela kamora ntlo ya bo william 2. ke tla botsa ntate hore na letjhoba le etsa eng? 3. ile ke nna baleha. ka

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhodisano	
		tlhoko	ditlhoko	ditlhapi	tlhotlhora	
	BALA	Ngwaneso Tlholo ke motho ya ditlhapa. O dula a le mathateng hobane batswadi ba ka ha ba rate ditlhapi. Maobane mme o ne a rekile tlhapi e monate. Re ile ra ja tlhapi eo ka bohobe bo bosweu. Ke ile ka qetella ke ja ditlhapi tse pedi. Eitse ha ke qetile ho ja ke ile ka ya ka phaposeng ya ka ya ho robala ka lo ithakisetsa ditlhaku tse kgolo tseo re ithutileng tsona ka phaposi borutelong.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwaneso ke mang? Ngwaneso ke _____. 2. Ke motho ya jwang? Ke motho ya _____. 3. Ke mantswe a fe a hlalosing tlhapi. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: batswadi Ngola potso ka: tlhapa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	shwele	seshweshwe	shweshwe	shwa	
		shwalane	Moshweshwe	shwelleitse	shwele	
	BALA	<p>Seshweshwe sa mme se sosobane. Batho ba re seaparo se sosobaneng ke mashwabane. Ke itse mme a tlise seshweshwe seo ke mo terekele sona. Ke ne ke utlwile bohloko ha mme a ne a nqoqela ka Morena Moshweshwe wa Basotho. Morena Moshweshwe o shwelleitse Thaba Bosiu. O shwele a ne a lwanela setjhaba sa hae sa Basotho. Lebitleng la hae ho na le dipalesa tse bitswang shweshwe.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seshweshwe sa mme se jwang? Seshweshwe sa mme se _____. 2. Ke ne ke utlwile bohloko ha mme a nqoqela eng? Ha a nqoqela ka _____. 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: batswadi Ngola potso ka: shwele</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Trevor

batswadi

baleha

mathateng

iketsa



**BITSA
MODUMO**

tlhoko

ditlhoko

tlhotlhora

ditlhapi

shwalane

Moshweshwe

shwelleitse

shwele



BALA



Ha Trevor a sa le monyenyane dilemong, batswadi ba hae ba ile ba mo isa pakeng. Batswadi ba Trevor ba ne ba tseba hore ba tla kena mathateng ha maponesa a ka fumana hore ke lelapa. Ha ba ne ba le pakeng ba ne ba iketsa ekare ha ba tsebane. Ka tsatsi le leng ha Trevor a le monyenyane o ile a hweletsa Ntate wa hae a bile a mo mathela. Ntate wa hae o ne a tshaba hore ho ka bonahala hore ke lelapa ka hoo o ile a tlameha ho baleha ngwana wa hae. Trevor o ile a mo lelekisa a ntse a hweletsa Daddy hobane yena o ne a nahana hore ke papadi.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Batswadi ba Trevor ba ile ba mo isa kae?
Ba ile ba mo isa _____.
2. Ho ne ho tla etsahalang ha ho ka fumanwa hore ke lelapa?
Ha ho ne ho ka fumanwa hore ke lelapa ba ne ba tla _____ mathateng.
3. Ba ne ba etsa eng ha ba le pakeng?
Ha ba ne ba le pakeng ba ne ba iketsa _____ ha ba _____.
4. Ntate wa Trevor o ile a etsa eng ha Trevor a ne a re Daddy?
Ka tsatsi le leng ha Trevor a ne a re daddy ntate wa Trevor o ile a _____.
5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswa a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. batswadi ba trevor ba ile ba mo isa pakeng
 2. ba ne ba sa batle maponesa a tsebe hore ke lelapa
 3. daddy! hweletsa ne o a Trevor




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	tjholosa	tjhobe	letjhoba	tjhabile	
		ntlisetsa	ntlodisa	ntlosetsa	ntlo	
	BALA	Ke bone monna yane a tshwereng letjhoba a re tjhobe kamora ntlo ya bo William. Ke a ipotsa hore na o etsa eng ka letjhoba leo. Ke tla ke botse Ntate hore na letjhoba le etsa eng. Maobane re ne re dutse kamora ntlo hobane letsatsi le ne le tjhabile hamonate. William o ile a ntlisetsa setulo hore ke dule. Eitse ha re ntse re dutse monna yane wa letjhoba o ile a hlaha.. Re ne re tshohile hobane ho ne ho bonahala ekare o batla ho re re oma ka letjhoba le. Nna ke ile ka baleha.				

MANTAHA MOSEBETSI 2




	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. monna ya tshwereng letjhoba o ile a nyamela kamora ntlo ya bo william 2. ke tla botsa ntate hore na letjhoba le etsa eng? 3. ile ke nna baleha. ka

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhodisano	
		tlhoko	ditlhoko	ditlhapi	tlhotlhora	
	BALA	Ngwaneso Tlholo ke motho ya ditlhapa. O dula a le mathateng hobane batswadi ba ka ha ba rate ditlhapi. Maobane mme o ne a rekile tlhapi e monate. Re ile ra ja tlhapi eo ka bohobe bo bosweu. Ke ile ka qetella ke ja ditlhapi tse pedi. Eitse ha ke qetile ho ja ke ile ka ya ka phaposeng ya ka ya ho robala ka lo ithakisetsa ditlhaku tse kgolo tseo re ithutileng tsona ka phaposi borutelong.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwaneso ke mang? Ngwaneso ke _____. 2. Ke motho ya jwang? Ke motho ya _____. 3. Ke mantswe a fe a hlalosing tlhapi. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: batswadi Ngola potso ka: tlhapa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	shwele	seshweshwe	shweshwe	shwa	
		shwalane	Moshweshwe	shwelletse	shwele	
	BALA	<p>Seshweshwe sa mme se sosobane. Batho ba re seaparo se sosobaneng ke mashwabane. Ke itse mme a tlise seshweshwe seo ke mo terekele sona. Ke ne ke utlwile bohloko ha mme a ne a nqoqela ka Morena Moshweshwe wa Basotho. Morena Moshweshwe o shwelletse Thaba Bosiu. O shwele a ne a lwanela setjhaba sa hae sa Basotho. Lebitleng la hae ho na le dipalesa tse bitswang shweshwe.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seshweshwe sa mme se jwang? Seshweshwe sa mme se _____. 2. Ke ne ke utlwile bohloko ha mme a nqoqela eng? Ha a nqoqela ka _____. 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: batswadi Ngola potso ka: shwele</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Trevor

batswadi

baleha

mathateng

iketsa



**BITSA
MODUMO**

tlhoko

ditlhoko

tlhotlhora

ditlhapi

shwalane

Moshweshwe

shwelleitse

shwele



BALA



Ha Trevor a sa le monyenyane dilemong, batswadi ba hae ba ile ba mo isa pakeng. Batswadi ba Trevor ba ne ba tseba hore ba tla kena mathateng ha maponesa a ka fumana hore ke lelapa. Ha ba ne ba le pakeng ba ne ba iketsa ekare ha ba tsebane. Ka tsatsi le leng ha Trevor a le monyenyane o ile a hweletsa Ntate wa hae a bile a mo mathela. Ntate wa hae o ne a tshaba hore ho ka bonahala hore ke lelapa ka hoo o ile a tlameha ho baleha ngwana wa hae. Trevor o ile a mo lelekisa a ntse a hweletsa Daddy hobane yena o ne a nahana hore ke papadi.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Batswadi ba Trevor ba ile ba mo isa kae?
Ba ile ba mo isa _____.
2. Ho ne ho tla etsahalang ha ho ka fumanwa hore ke lelapa?
Ha ho ne ho ka fumanwa hore ke lelapa ba ne ba tla _____ mathateng.
3. Ba ne ba etsa eng ha ba le pakeng?
Ha ba ne ba le pakeng ba ne ba iketsa _____ ha ba _____.
4. Ntate wa Trevor o ile a etsa eng ha Trevor a ne a re Daddy?
Ka tsatsi le leng ha Trevor a ne a re daddy ntate wa Trevor o ile a _____.
5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswa a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. batswadi ba trevor ba ile ba mo isa pakeng
 2. ba ne ba sa batle maponesa a tsebe hore ke lelapa
 3. daddy! hweletsa ne o a Trevor




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	tjholosa	tjhobe	letjhoba	tjhabile	
		ntlisetsa	ntlodisa	ntlosetsa	ntlo	
	BALA	Ke bone monna yane a tshwereng letjhoba a re tjhobe kamora ntlo ya bo William. Ke a ipotsa hore na o etsa eng ka letjhoba leo. Ke tla ke botse Ntate hore na letjhoba le etsa eng. Maobane re ne re dutse kamora ntlo hobane letsatsi le ne le tjhabile hamonate. William o ile a ntlisetsa setulo hore ke dule. Eitse ha re ntse re dutse monna yane wa letjhoba o ile a hlaha.. Re ne re tshohile hobane ho ne ho bonahala ekare o batla ho re re oma ka letjhoba le. Nna ke ile ka baleha.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. monna ya tshwereng letjhoba o ile a nyamela kamora ntlo ya bo william 2. ke tla botsa ntate hore na letjhoba le etsa eng? 3. ile ke nna baleha. ka

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhodisano	
		tlhoko	ditlhoko	ditlhapi	tlhotlhora	
	BALA	Ngwaneso Tlholo ke motho ya ditlhapa. O dula a le mathateng hobane batswadi ba ka ha ba rate ditlhapi. Maobane mme o ne a rekile tlhapi e monate. Re ile ra ja tlhapi eo ka bohobe bo bosweu. Ke ile ka qetella ke ja ditlhapi tse pedi. Eitse ha ke qetile ho ja ke ile ka ya ka phaposeng ya ka ya ho robala ka lo ithakisetsa ditlhaku tse kgolo tseo re ithutileng tsona ka phaposi borutelong.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwaneso ke mang? Ngwaneso ke _____. 2. Ke motho ya jwang? Ke motho ya _____. 3. Ke mantswe a fe a hlalosing tlhapi. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: batswadi Ngola potso ka: tlhapa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	shwele	seshweshwe	shweshwe	shwa	
		shwalane	Moshweshwe	shwelletse	shwele	
	BALA	<p>Seshweshwe sa mme se sosobane. Batho ba re seaparo se sosobaneng ke mashwabane. Ke itse mme a tlise seshweshwe seo ke mo terekele sona. Ke ne ke utlwile bohloko ha mme a ne a nqoqela ka Morena Moshweshwe wa Basotho. Morena Moshweshwe o shwelletse Thaba Bosiu. O shwele a ne a lwanela setjhaba sa hae sa Basotho. Lebitleng la hae ho na le dipalesa tse bitswang shweshwe.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seshweshwe sa mme se jwang? Seshweshwe sa mme se _____. 2. Ke ne ke utlwile bohloko ha mme a nqoqela eng? Ha a nqoqela ka _____. 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: batswadi Ngola potso ka: shwele</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Trevor

batswadi

baleha

mathateng

iketsa



**BITSA
MODUMO**

tlhoko

ditlhoko

tlhotlhora

ditlhapi

shwalane

Moshweshwe

shwelleitse

shwele



BALA



Ha Trevor a sa le monyenyane dilemong, batswadi ba hae ba ile ba mo isa pakeng. Batswadi ba Trevor ba ne ba tseba hore ba tla kena mathateng ha maponesa a ka fumana hore ke lelapa. Ha ba ne ba le pakeng ba ne ba iketsa ekare ha ba tsebane. Ka tsatsi le leng ha Trevor a le monyenyane o ile a hweletsa Ntate wa hae a bile a mo mathela. Ntate wa hae o ne a tshaba hore ho ka bonahala hore ke lelapa ka hoo o ile a tlameha ho baleha ngwana wa hae. Trevor o ile a mo lelekisa a ntse a hweletsa Daddy hobane yena o ne a nahana hore ke papadi.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Batswadi ba Trevor ba ile ba mo isa kae?
Ba ile ba mo isa _____.
2. Ho ne ho tla etsahalang ha ho ka fumanwa hore ke lelapa?
Ha ho ne ho ka fumanwa hore ke lelapa ba ne ba tla _____ mathateng.
3. Ba ne ba etsa eng ha ba le pakeng?
Ha ba ne ba le pakeng ba ne ba iketsa _____ ha ba _____.
4. Ntate wa Trevor o ile a etsa eng ha Trevor a ne a re Daddy?
Ka tsatsi le leng ha Trevor a ne a re daddy ntate wa Trevor o ile a _____.
5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswa a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. batswadi ba trevor ba ile ba mo isa pakeng
 2. ba ne ba sa batle maponesa a tsebe hore ke lelapa
 3. daddy! hweletsa ne o a Trevor




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	tjholosa	tjhobe	letjhoba	tjhabile	
		ntlisetsa	ntlodisa	ntlosetsa	ntlo	
	BALA	Ke bone monna yane a tshwereng letjhoba a re tjhobe kamora ntlo ya bo William. Ke a ipotsa hore na o etsa eng ka letjhoba leo. Ke tla ke botse Ntate hore na letjhoba le etsa eng. Maobane re ne re dutse kamora ntlo hobane letsatsi le ne le tjhabile hamonate. William o ile a ntlisetsa setulo hore ke dule. Eitse ha re ntse re dutse monna yane wa letjhoba o ile a hlaha.. Re ne re tshohile hobane ho ne ho bonahala ekare o batla ho re re oma ka letjhoba le. Nna ke ile ka baleha.				

MANTAHA MOSEBETSI 2




	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. monna ya tshwereng letjhoba o ile a nyamela kamora ntlo ya bo william 2. ke tla botsa ntate hore na letjhoba le etsa eng? 3. ile ke nna baleha. ka

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhodisano	
		tlhoko	ditlhoko	ditlhapi	tlhotlhora	
	BALA	Ngwaneso Tlholo ke motho ya ditlhapa. O dula a le mathateng hobane batswadi ba ka ha ba rate ditlhapi. Maobane mme o ne a rekile tlhapi e monate. Re ile ra ja tlhapi eo ka bohobe bo bosweu. Ke ile ka qetella ke ja ditlhapi tse pedi. Eitse ha ke qetile ho ja ke ile ka ya ka phaposing ya ka ya ho robala ka lo ithakisetsa ditlhaku tse kgolo tseo re ithutileng tsona ka phaposi borutelong.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwaneso ke mang? Ngwaneso ke _____. 2. Ke motho ya jwang? Ke motho ya _____. 3. Ke mantswe a fe a hlalosing tlhapi. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: batswadi Ngola potso ka: tlhapa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	shwele	seshweshwe	shweshwe	shwa	
		shwalane	Moshweshwe	shwelletse	shwele	
	BALA	<p>Seshweshwe sa mme se sosobane. Batho ba re seaparo se sosobaneng ke mashwabane. Ke itse mme a tlise seshweshwe seo ke mo terekele sona. Ke ne ke utlwile bohloko ha mme a ne a nqoqela ka Morena Moshweshwe wa Basotho. Morena Moshweshwe o shwelletse Thaba Bosiu. O shwele a ne a lwanela setjhaba sa hae sa Basotho. Lebitleng la hae ho na le dipalesa tse bitswang shweshwe.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seshweshwe sa mme se jwang? Seshweshwe sa mme se _____. 2. Ke ne ke utlwile bohloko ha mme a nqoqela eng? Ha a nqoqela ka _____. 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: batswadi Ngola potso ka: shwele</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Trevor

batswadi

baleha

mathateng

iketsa



**BITSA
MODUMO**

tlhoko

ditlhoko

tlhotlhora

ditlhapi

shwalane

Moshweshwe

shwelleitse

shwele







BALA







Ha Trevor a sa le monyenyane dilemong, batswadi ba hae ba ile ba mo isa pakeng. Batswadi ba Trevor ba ne ba tseba hore ba tla kena mathateng ha maponesa a ka fumana hore ke lelapa. Ha ba ne ba le pakeng ba ne ba iketsa ekare ha ba tsebane. Ka tsatsi le leng ha Trevor a le monyenyane o ile a hweletsa Ntate wa hae a bile a mo mathela. Ntate wa hae o ne a tshaba hore ho ka bonahala hore ke lelapa ka hoo o ile a tlameha ho baleha ngwana wa hae. Trevor o ile a mo lelekisa a ntse a hweletsa Daddy hobane yena o ne a nahana hore ke papadi.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batswadi ba Trevor ba ile ba mo isa kae? Ba ile ba mo isa _____.2. Ho ne ho tla etsahalang ha ho ka fumanwa hore ke lelapa? Ha ho ne ho ka fumanwa hore ke lelapa ba ne ba tla _____ mathateng.3. Ba ne ba etsa eng ha ba le pakeng? Ha ba ne ba le pakeng ba ne ba iketsa _____ ha ba _____.4. Ntate wa Trevor o ile a etsa eng ha Trevor a ne a re Daddy? Ka tsatsi le leng ha Trevor a ne a re daddy ntate wa Trevor o ile a _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. batswadi ba trevor ba ile ba mo isa pakeng2. ba ne ba sa batle maponesa a tsebe hore ke lelapa3. daddy! hweletsa ne o a Trevor




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	tjholosa	tjhobe	letjhoba	tjhabile	
		ntlisetsa	ntlodisa	ntlosetsa	ntlo	
	BALA	Ke bone monna yane a tshwereng letjhoba a re tjhobe kamora ntlo ya bo William. Ke a ipotsa hore na o etsa eng ka letjhoba leo. Ke tla ke botse Ntate hore na letjhoba le etsa eng. Maobane re ne re dutse kamora ntlo hobane letsatsi le ne le tjhabile hamonate. William o ile a ntlisetsa setulo hore ke dule. Eitse ha re ntse re dutse monna yane wa letjhoba o ile a hlaha.. Re ne re tshohile hobane ho ne ho bonahala ekare o batla ho re re oma ka letjhoba le. Nna ke ile ka baleha.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. monna ya tshwereng letjhoba o ile a nyamela kamora ntlo ya bo william 2. ke tla botsa ntate hore na letjhoba le etsa eng? 3. ile ke nna baleha. ka

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhodisano	
		tlhoko	ditlhoko	ditlhapi	tlhotlhora	
	BALA	Ngwaneso Tlholo ke motho ya ditlhapa. O dula a le mathateng hobane batswadi ba ka ha ba rate ditlhapi. Maobane mme o ne a rekile tlhapi e monate. Re ile ra ja tlhapi eo ka bohobe bo bosweu. Ke ile ka qetella ke ja ditlhapi tse pedi. Eitse ha ke qetile ho ja ke ile ka ya ka phaposeng ya ka ya ho robala ka lo ithakisetsa ditlhaku tse kgolo tseo re ithutileng tsona ka phaposi borutelong.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwaneso ke mang? Ngwaneso ke _____. 2. Ke motho ya jwang? Ke motho ya _____. 3. Ke mantswe a fe a hlalosing tlhapi. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: batswadi Ngola potso ka: tlhapa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	shwele	seshweshwe	shweshwe	shwa	
		shwalane	Moshweshwe	shwelletse	shwele	
	BALA	<p>Seshweshwe sa mme se sosobane. Batho ba re seaparo se sosobaneng ke mashwabane. Ke itse mme a tlise seshweshwe seo ke mo terekele sona. Ke ne ke utlwile bohloko ha mme a ne a nqoqela ka Morena Moshweshwe wa Basotho. Morena Moshweshwe o shwelletse Thaba Bosiu. O shwele a ne a lwanela setjhaba sa hae sa Basotho. Lebitleng la hae ho na le dipalesa tse bitswang shweshwe.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seshweshwe sa mme se jwang? Seshweshwe sa mme se _____. 2. Ke ne ke utlwile bohloko ha mme a nqoqela eng? Ha a nqoqela ka _____. 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: batswadi Ngola potso ka: shwele</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Trevor

batswadi

baleha

mathateng

iketsa



**BITSA
MODUMO**

tlhoko

ditlhoko

tlhotlhora

ditlhapi

shwalane

Moshweshwe

shwelleitse

shwele



BALA



Ha Trevor a sa le monyenyane dilemong, batswadi ba hae ba ile ba mo isa pakeng. Batswadi ba Trevor ba ne ba tseba hore ba tla kena mathateng ha maponesa a ka fumana hore ke lelapa. Ha ba ne ba le pakeng ba ne ba iketsa ekare ha ba tsebane. Ka tsatsi le leng ha Trevor a le monyenyane o ile a hweletsa Ntate wa hae a bile a mo mathela. Ntate wa hae o ne a tshaba hore ho ka bonahala hore ke lelapa ka hoo o ile a tlameha ho baleha ngwana wa hae. Trevor o ile a mo lelekisa a ntse a hweletsa Daddy hobane yena o ne a nahana hore ke papadi.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Batswadi ba Trevor ba ile ba mo isa kae?
Ba ile ba mo isa _____.
2. Ho ne ho tla etsahalang ha ho ka fumanwa hore ke lelapa?
Ha ho ne ho ka fumanwa hore ke lelapa ba ne ba tla _____ mathateng.
3. Ba ne ba etsa eng ha ba le pakeng?
Ha ba ne ba le pakeng ba ne ba iketsa _____ ha ba _____.
4. Ntate wa Trevor o ile a etsa eng ha Trevor a ne a re Daddy?
Ka tsatsi le leng ha Trevor a ne a re daddy ntate wa Trevor o ile a _____.
5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswe a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. batswadi ba trevor ba ile ba mo isa pakeng
 2. ba ne ba sa batle maponesa a tsebe hore ke lelapa
 3. daddy! hweletsa ne o a Trevor




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	tjholosa	tjhobe	letjhoba	tjhabile	
		ntlisetsa	ntlodisa	ntlosetsa	ntlo	
	BALA	Ke bone monna yane a tshwereng letjhoba a re tjhobe kamora ntlo ya bo William. Ke a ipotsa hore na o etsa eng ka letjhoba leo. Ke tla ke botse Ntate hore na letjhoba le etsa eng. Maobane re ne re dutse kamora ntlo hobane letsatsi le ne le tjhabile hamonate. William o ile a ntlisetsa setulo hore ke dule. Eitse ha re ntse re dutse monna yane wa letjhoba o ile a hlaha.. Re ne re tshohile hobane ho ne ho bonahala ekare o batla ho re re oma ka letjhoba le. Nna ke ile ka baleha.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. monna ya tshwereng letjhoba o ile a nyamela kamora ntlo ya bo william 2. ke tla botsa ntate hore na letjhoba le etsa eng? 3. ile ke nna baleha. ka

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhodisano	
		tlhoko	ditlhoko	ditlhapi	tlhotlhora	
	BALA	Ngwaneso Tlholo ke motho ya ditlhapa. O dula a le mathateng hobane batswadi ba ka ha ba rate ditlhapi. Maobane mme o ne a rekile tlhapi e monate. Re ile ra ja tlhapi eo ka bohobe bo bosweu. Ke ile ka qetella ke ja ditlhapi tse pedi. Eitse ha ke qetile ho ja ke ile ka ya ka phaposing ya ka ya ho robala ka lo ithakisetsa ditlhaku tse kgolo tseo re ithutileng tsona ka phaposi borutelong.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwaneso ke mang? Ngwaneso ke _____. 2. Ke motho ya jwang? Ke motho ya _____. 3. Ke mantswe a fe a hlalosing tlhapi. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: batswadi Ngola potso ka: tlhapa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	shwele	seshweshwe	shweshwe	shwa	
		shwalane	Moshweshwe	shwelletse	shwele	
	BALA	<p>Seshweshwe sa mme se sosobane. Batho ba re seaparo se sosobaneng ke mashwabane. Ke itse mme a tlise seshweshwe seo ke mo terekele sona. Ke ne ke utlwile bohloko ha mme a ne a nqoqela ka Morena Moshweshwe wa Basotho. Morena Moshweshwe o shwelletse Thaba Bosiu. O shwele a ne a lwanela setjhaba sa hae sa Basotho. Lebitleng la hae ho na le dipalesa tse bitswang shweshwe.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seshweshwe sa mme se jwang? Seshweshwe sa mme se _____. 2. Ke ne ke utlwile bohloko ha mme a nqoqela eng? Ha a nqoqela ka _____. 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: batswadi Ngola potso ka: shwele</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Trevor

batswadi

baleha

mathateng

iketsa



**BITSA
MODUMO**

tlhoko

ditlhoko

tlhotlhora

ditlhapi

shwalane

Moshweshwe

shwelleitse

shwele



BALA



Ha Trevor a sa le monyenyane dilemong, batswadi ba hae ba ile ba mo isa pakeng. Batswadi ba Trevor ba ne ba tseba hore ba tla kena mathateng ha maponesa a ka fumana hore ke lelapa. Ha ba ne ba le pakeng ba ne ba iketsa ekare ha ba tsebane. Ka tsatsi le leng ha Trevor a le monyenyane o ile a hweletsa Ntate wa hae a bile a mo mathela. Ntate wa hae o ne a tshaba hore ho ka bonahala hore ke lelapa ka hoo o ile a tlameha ho baleha ngwana wa hae. Trevor o ile a mo lelekisa a ntse a hweletsa Daddy hobane yena o ne a nahana hore ke papadi.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Batswadi ba Trevor ba ile ba mo isa kae?
Ba ile ba mo isa _____.
2. Ho ne ho tla etsahalang ha ho ka fumanwa hore ke lelapa?
Ha ho ne ho ka fumanwa hore ke lelapa ba ne ba tla _____ mathateng.
3. Ba ne ba etsa eng ha ba le pakeng?
Ha ba ne ba le pakeng ba ne ba iketsa _____ ha ba _____.
4. Ntate wa Trevor o ile a etsa eng ha Trevor a ne a re Daddy?
Ka tsatsi le leng ha Trevor a ne a re daddy ntate wa Trevor o ile a _____.
5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswa a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. batswadi ba trevor ba ile ba mo isa pakeng
 2. ba ne ba sa batle maponesa a tsebe hore ke lelapa
 3. daddy! hweletsa ne o a Trevor




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	tjholosa	tjhobe	letjhoba	tjhabile	
		ntlisetsa	ntlodisa	ntlosetsa	ntlo	
	BALA	Ke bone monna yane a tshwereng letjhoba a re tjhobe kamora ntlo ya bo William. Ke a ipotsa hore na o etsa eng ka letjhoba leo. Ke tla ke botse Ntate hore na letjhoba le etsa eng. Maobane re ne re dutse kamora ntlo hobane letsatsi le ne le tjhabile hamonate. William o ile a ntlisetsa setulo hore ke dule. Eitse ha re ntse re dutse monna yane wa letjhoba o ile a hlaha.. Re ne re tshohile hobane ho ne ho bonahala ekare o batla ho re re oma ka letjhoba le. Nna ke ile ka baleha.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. monna ya tshwereng letjhoba o ile a nyamela kamora ntlo ya bo william 2. ke tla botsa ntate hore na letjhoba le etsa eng? 3. ile ke nna baleha. ka

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhodisano	
		tlhoko	ditlhoko	ditlhapi	tlhotlhora	
	BALA	Ngwaneso Tlholo ke motho ya ditlhapa. O dula a le mathateng hobane batswadi ba ka ha ba rate ditlhapi. Maobane mme o ne a rekile tlhapi e monate. Re ile ra ja tlhapi eo ka bohobe bo bosweu. Ke ile ka qetella ke ja ditlhapi tse pedi. Eitse ha ke qetile ho ja ke ile ka ya ka phaposeng ya ka ya ho robala ka lo ithakisetsa ditlhaku tse kgolo tseo re ithutileng tsona ka phaposi borutelong.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwaneso ke mang? Ngwaneso ke _____. 2. Ke motho ya jwang? Ke motho ya _____. 3. Ke mantswe a fe a hlalosing tlhapi. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: batswadi Ngola potso ka: tlhapa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	shwele	seshweshwe	shweshwe	shwa	
		shwalane	Moshweshwe	shwelletse	shwele	
	BALA	<p>Seshweshwe sa mme se sosobane. Batho ba re seaparo se sosobaneng ke mashwabane. Ke itse mme a tlise seshweshwe seo ke mo terekele sona. Ke ne ke utlwile bohloko ha mme a ne a nqoqela ka Morena Moshweshwe wa Basotho. Morena Moshweshwe o shwelletse Thaba Bosiu. O shwele a ne a lwanela setjhaba sa hae sa Basotho. Lebitleng la hae ho na le dipalesa tse bitswang shweshwe.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seshweshwe sa mme se jwang? Seshweshwe sa mme se _____. 2. Ke ne ke utlwile bohloko ha mme a nqoqela eng? Ha a nqoqela ka _____. 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: batswadi Ngola potso ka: shwele</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Trevor

batswadi

baleha

mathateng

iketsa



**BITSA
MODUMO**

tlhoko

ditlhoko

tlhotlhora

ditlhapi

shwalane

Moshweshwe

shwelleitse

shwele



BALA



Ha Trevor a sa le monyenyane dilemong, batswadi ba hae ba ile ba mo isa pakeng. Batswadi ba Trevor ba ne ba tseba hore ba tla kena mathateng ha maponesa a ka fumana hore ke lelapa. Ha ba ne ba le pakeng ba ne ba iketsa ekare ha ba tsebane. Ka tsatsi le leng ha Trevor a le monyenyane o ile a hweletsa Ntate wa hae a bile a mo mathela. Ntate wa hae o ne a tshaba hore ho ka bonahala hore ke lelapa ka hoo o ile a tlameha ho baleha ngwana wa hae. Trevor o ile a mo lelekisa a ntse a hweletsa Daddy hobane yena o ne a nahana hore ke papadi.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Batswadi ba Trevor ba ile ba mo isa kae?
Ba ile ba mo isa _____.
2. Ho ne ho tla etsahalang ha ho ka fumanwa hore ke lelapa?
Ha ho ne ho ka fumanwa hore ke lelapa ba ne ba tla _____ mathateng.
3. Ba ne ba etsa eng ha ba le pakeng?
Ha ba ne ba le pakeng ba ne ba iketsa _____ ha ba _____.
4. Ntate wa Trevor o ile a etsa eng ha Trevor a ne a re Daddy?
Ka tsatsi le leng ha Trevor a ne a re daddy ntate wa Trevor o ile a _____.
5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswe a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. batswadi ba trevor ba ile ba mo isa pakeng
 2. ba ne ba sa batle maponesa a tsebe hore ke lelapa
 3. daddy! hweletsa ne o a Trevor




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	tjholosa	tjhobe	letjhoba	tjhabile	
		ntlisetsa	ntlodisa	ntlosetsa	ntlo	
	BALA	Ke bone monna yane a tshwereng letjhoba a re tjhobe kamora ntlo ya bo William. Ke a ipotsa hore na o etsa eng ka letjhoba leo. Ke tla ke botse Ntate hore na letjhoba le etsa eng. Maobane re ne re dutse kamora ntlo hobane letsatsi le ne le tjhabile hamonate. William o ile a ntlisetsa setulo hore ke dule. Eitse ha re ntse re dutse monna yane wa letjhoba o ile a hlaha.. Re ne re tshohile hobane ho ne ho bonahala ekare o batla ho re re oma ka letjhoba le. Nna ke ile ka baleha.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. monna ya tshwereng letjhoba o ile a nyamela kamora ntlo ya bo william 2. ke tla botsa ntate hore na letjhoba le etsa eng? 3. ile ke nna baleha. ka

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhodisano	
		tlhoko	ditlhoko	ditlhapi	tlhotlhora	
	BALA	Ngwaneso Tlholo ke motho ya ditlhapa. O dula a le mathateng hobane batswadi ba ka ha ba rate ditlhapi. Maobane mme o ne a rekile tlhapi e monate. Re ile ra ja tlhapi eo ka bohobe bo bosweu. Ke ile ka qetella ke ja ditlhapi tse pedi. Eitse ha ke qetile ho ja ke ile ka ya ka phaposeng ya ka ya ho robala ka lo ithakisetsa ditlhaku tse kgolo tseo re ithutileng tsona ka phaposi borutelong.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwaneso ke mang? Ngwaneso ke _____. 2. Ke motho ya jwang? Ke motho ya _____. 3. Ke mantswe a fe a hlalosing tlhapi. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: batswadi Ngola potso ka: tlhapa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	shwele	seshweshwe	shweshwe	shwa	
		shwalane	Moshweshwe	shwelletse	shwele	
	BALA	<p>Seshweshwe sa mme se sosobane. Batho ba re seaparo se sosobaneng ke mashwabane. Ke itse mme a tlise seshweshwe seo ke mo terekele sona. Ke ne ke utlwile bohloko ha mme a ne a nqoqela ka Morena Moshweshwe wa Basotho. Morena Moshweshwe o shwelletse Thaba Bosiu. O shwele a ne a lwanela setjhaba sa hae sa Basotho. Lebitleng la hae ho na le dipalesa tse bitswang shweshwe.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seshweshwe sa mme se jwang? Seshweshwe sa mme se _____. 2. Ke ne ke utlwile bohloko ha mme a nqoqela eng? Ha a nqoqela ka _____. 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: batswadi Ngola potso ka: shwele</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Trevor

batswadi

baleha

mathateng

iketsa



**BITSA
MODUMO**

tlhoko

ditlhoko

tlhotlhora

ditlhapi

shwalane

Moshweshwe

shwelleitse

shwele







BALA







Ha Trevor a sa le monyenyane dilemong, batswadi ba hae ba ile ba mo isa pakeng. Batswadi ba Trevor ba ne ba tseba hore ba tla kena mathateng ha maponesa a ka fumana hore ke lelapa. Ha ba ne ba le pakeng ba ne ba iketsa ekare ha ba tsebane. Ka tsatsi le leng ha Trevor a le monyenyane o ile a hweletsa Ntate wa hae a bile a mo mathela. Ntate wa hae o ne a tshaba hore ho ka bonahala hore ke lelapa ka hoo o ile a tlameha ho baleha ngwana wa hae. Trevor o ile a mo lelekisa a ntse a hweletsa Daddy hobane yena o ne a nahana hore ke papadi.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batswadi ba Trevor ba ile ba mo isa kae? Ba ile ba mo isa _____.2. Ho ne ho tla etsahalang ha ho ka fumanwa hore ke lelapa? Ha ho ne ho ka fumanwa hore ke lelapa ba ne ba tla _____ mathateng.3. Ba ne ba etsa eng ha ba le pakeng? Ha ba ne ba le pakeng ba ne ba iketsa _____ ha ba _____.4. Ntate wa Trevor o ile a etsa eng ha Trevor a ne a re Daddy? Ka tsatsi le leng ha Trevor a ne a re daddy ntate wa Trevor o ile a _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. batswadi ba trevor ba ile ba mo isa pakeng2. ba ne ba sa batle maponesa a tsebe hore ke lelapa3. daddy! hweletsa ne o a Trevor




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	tjholosa	tjhobe	letjhoba	tjhabile	
		ntlisetsa	ntlodisa	ntlosetsa	ntlo	
	BALA	Ke bone monna yane a tshwereng letjhoba a re tjhobe kamora ntlo ya bo William. Ke a ipotsa hore na o etsa eng ka letjhoba leo. Ke tla ke botse Ntate hore na letjhoba le etsa eng. Maobane re ne re dutse kamora ntlo hobane letsatsi le ne le tjhabile hamonate. William o ile a ntlisetsa setulo hore ke dule. Eitse ha re ntse re dutse monna yane wa letjhoba o ile a hlaha.. Re ne re tshohile hobane ho ne ho bonahala ekare o batla ho re re oma ka letjhoba le. Nna ke ile ka baleha.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. monna ya tshwereng letjhoba o ile a nyamela kamora ntlo ya bo william 2. ke tla botsa ntate hore na letjhoba le etsa eng? 3. ile ke nna baleha. ka

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhodisano	
		tlhoko	ditlhoko	ditlhapi	tlhotlhora	
	BALA	Ngwaneso Tlholo ke motho ya ditlhapa. O dula a le mathateng hobane batswadi ba ka ha ba rate ditlhapi. Maobane mme o ne a rekile tlhapi e monate. Re ile ra ja tlhapi eo ka bohobe bo bosweu. Ke ile ka qetella ke ja ditlhapi tse pedi. Eitse ha ke qetile ho ja ke ile ka ya ka phaposeng ya ka ya ho robala ka lo ithakisetsa ditlhaku tse kgolo tseo re ithutileng tsona ka phaposi borutelong.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwaneso ke mang? Ngwaneso ke _____. 2. Ke motho ya jwang? Ke motho ya _____. 3. Ke mantswe a fe a hlalosing tlhapi. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: batswadi Ngola potso ka: tlhapa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	shwele	seshweshwe	shweshwe	shwa	
		shwalane	Moshweshwe	shwelletse	shwele	
	BALA	<p>Seshweshwe sa mme se sosobane. Batho ba re seaparo se sosobaneng ke mashwabane. Ke itse mme a tlise seshweshwe seo ke mo terekele sona. Ke ne ke utlwile bohloko ha mme a ne a nqoqela ka Morena Moshweshwe wa Basotho. Morena Moshweshwe o shwelletse Thaba Bosiu. O shwele a ne a lwanela setjhaba sa hae sa Basotho. Lebitleng la hae ho na le dipalesa tse bitswang shweshwe.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seshweshwe sa mme se jwang? Seshweshwe sa mme se _____. 2. Ke ne ke utlwile bohloko ha mme a nqoqela eng? Ha a nqoqela ka _____. 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: batswadi Ngola potso ka: shwele</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Trevor

batswadi

baleha

mathateng

iketsa



**BITSA
MODUMO**

tlhoko

ditlhoko

tlhotlhora

ditlhapi

shwalane

Moshweshwe

shwelleitse

shwele



BALA



Ha Trevor a sa le monyenyane dilemong, batswadi ba hae ba ile ba mo isa pakeng. Batswadi ba Trevor ba ne ba tseba hore ba tla kena mathateng ha maponesa a ka fumana hore ke lelapa. Ha ba ne ba le pakeng ba ne ba iketsa ekare ha ba tsebane. Ka tsatsi le leng ha Trevor a le monyenyane o ile a hweletsa Ntate wa hae a bile a mo mathela. Ntate wa hae o ne a tshaba hore ho ka bonahala hore ke lelapa ka hoo o ile a tlameha ho baleha ngwana wa hae. Trevor o ile a mo lelekisa a ntse a hweletsa Daddy hobane yena o ne a nahana hore ke papadi.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Batswadi ba Trevor ba ile ba mo isa kae?
Ba ile ba mo isa _____.
2. Ho ne ho tla etsahalang ha ho ka fumanwa hore ke lelapa?
Ha ho ne ho ka fumanwa hore ke lelapa ba ne ba tla _____ mathateng.
3. Ba ne ba etsa eng ha ba le pakeng?
Ha ba ne ba le pakeng ba ne ba iketsa _____ ha ba _____.
4. Ntate wa Trevor o ile a etsa eng ha Trevor a ne a re Daddy?
Ka tsatsi le leng ha Trevor a ne a re daddy ntate wa Trevor o ile a _____.
5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswe a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. batswadi ba trevor ba ile ba mo isa pakeng
 2. ba ne ba sa batle maponesa a tsebe hore ke lelapa
 3. daddy! hweletsa ne o a Trevor




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	tjholosa	tjhobe	letjhoba	tjhabile	
		ntlisetsa	ntlodisa	ntlosetsa	ntlo	
	BALA	Ke bone monna yane a tshwereng letjhoba a re tjhobe kamora ntlo ya bo William. Ke a ipotsa hore na o etsa eng ka letjhoba leo. Ke tla ke botse Ntate hore na letjhoba le etsa eng. Maobane re ne re dutse kamora ntlo hobane letsatsi le ne le tjhabile hamonate. William o ile a ntlisetsa setulo hore ke dule. Eitse ha re ntse re dutse monna yane wa letjhoba o ile a hlaha.. Re ne re tshohile hobane ho ne ho bonahala ekare o batla ho re re oma ka letjhoba le. Nna ke ile ka baleha.				

MANTAHA MOSEBETSI 2




	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. monna ya tshwereng letjhoba o ile a nyamela kamora ntlo ya bo william 2. ke tla botsa ntate hore na letjhoba le etsa eng? 3. ile ke nna baleha. ka

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhodisano	
		tlhoko	ditlhoko	ditlhapi	tlhotlhora	
	BALA	Ngwaneso Tlholo ke motho ya ditlhapa. O dula a le mathateng hobane batswadi ba ka ha ba rate ditlhapi. Maobane mme o ne a rekile tlhapi e monate. Re ile ra ja tlhapi eo ka bohobe bo bosweu. Ke ile ka qetella ke ja ditlhapi tse pedi. Eitse ha ke qetile ho ja ke ile ka ya ka phaposeng ya ka ya ho robala ka lo ithakisetsa ditlhaku tse kgolo tseo re ithutileng tsona ka phaposi borutelong.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwaneso ke mang? Ngwaneso ke _____. 2. Ke motho ya jwang? Ke motho ya _____. 3. Ke mantswe a fe a hlalosing tlhapi. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: batswadi Ngola potso ka: tlhapa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	shwele	seshweshwe	shweshwe	shwa	
		shwalane	Moshweshwe	shwelletse	shwele	
	BALA	<p>Seshweshwe sa mme se sosobane. Batho ba re seaparo se sosobaneng ke mashwabane. Ke itse mme a tlise seshweshwe seo ke mo terekele sona. Ke ne ke utlwile bohloko ha mme a ne a nqoqela ka Morena Moshweshwe wa Basotho. Morena Moshweshwe o shwelletse Thaba Bosiu. O shwele a ne a lwanela setjhaba sa hae sa Basotho. Lebitleng la hae ho na le dipalesa tse bitswang shweshwe.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seshweshwe sa mme se jwang? Seshweshwe sa mme se _____. 2. Ke ne ke utlwile bohloko ha mme a nqoqela eng? Ha a nqoqela ka _____. 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: batswadi Ngola potso ka: shwele</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Trevor

batswadi

baleha

mathateng

iketsa



**BITSA
MODUMO**

tlhoko

ditlhoko

tlhotlhora

ditlhapi

shwalane

Moshweshwe

shwelleitse

shwele







BALA







Ha Trevor a sa le monyenyane dilemong, batswadi ba hae ba ile ba mo isa pakeng. Batswadi ba Trevor ba ne ba tseba hore ba tla kena mathateng ha maponesa a ka fumana hore ke lelapa. Ha ba ne ba le pakeng ba ne ba iketsa ekare ha ba tsebane. Ka tsatsi le leng ha Trevor a le monyenyane o ile a hweletsa Ntate wa hae a bile a mo mathela. Ntate wa hae o ne a tshaba hore ho ka bonahala hore ke lelapa ka hoo o ile a tlameha ho baleha ngwana wa hae. Trevor o ile a mo lelekisa a ntse a hweletsa Daddy hobane yena o ne a nahana hore ke papadi.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batswadi ba Trevor ba ile ba mo isa kae? Ba ile ba mo isa _____.2. Ho ne ho tla etsahalang ha ho ka fumanwa hore ke lelapa? Ha ho ne ho ka fumanwa hore ke lelapa ba ne ba tla _____ mathateng.3. Ba ne ba etsa eng ha ba le pakeng? Ha ba ne ba le pakeng ba ne ba iketsa _____ ha ba _____.4. Ntate wa Trevor o ile a etsa eng ha Trevor a ne a re Daddy? Ka tsatsi le leng ha Trevor a ne a re daddy ntate wa Trevor o ile a _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. batswadi ba trevor ba ile ba mo isa pakeng2. ba ne ba sa batle maponesa a tsebe hore ke lelapa3. daddy! hweletsa ne o a Trevor




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	tjholosa	tjhobe	letjhoba	tjhabile	
		ntlisetsa	ntlodisa	ntlosetsa	ntlo	
	BALA	Ke bone monna yane a tshwereng letjhoba a re tjhobe kamora ntlo ya bo William. Ke a ipotsa hore na o etsa eng ka letjhoba leo. Ke tla ke botse Ntate hore na letjhoba le etsa eng. Maobane re ne re dutse kamora ntlo hobane letsatsi le ne le tjhabile hamonate. William o ile a ntlisetsa setulo hore ke dule. Eitse ha re ntse re dutse monna yane wa letjhoba o ile a hlaha.. Re ne re tshohile hobane ho ne ho bonahala ekare o batla ho re re oma ka letjhoba le. Nna ke ile ka baleha.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. monna ya tshwereng letjhoba o ile a nyamela kamora ntlo ya bo william 2. ke tla botsa ntate hore na letjhoba le etsa eng? 3. ile ke nna baleha. ka

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhodisano	
		tlhoko	ditlhoko	ditlhapi	tlhotlhora	
	BALA	Ngwaneso Tlholo ke motho ya ditlhapa. O dula a le mathateng hobane batswadi ba ka ha ba rate ditlhapi. Maobane mme o ne a rekile tlhapi e monate. Re ile ra ja tlhapi eo ka bohobe bo bosweu. Ke ile ka qetella ke ja ditlhapi tse pedi. Eitse ha ke qetile ho ja ke ile ka ya ka phaposeng ya ka ya ho robala ka lo ithakisetsa ditlhaku tse kgolo tseo re ithutileng tsona ka phaposi borutelong.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwaneso ke mang? Ngwaneso ke _____. 2. Ke motho ya jwang? Ke motho ya _____. 3. Ke mantswe a fe a hlalosing tlhapi. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: batswadi Ngola potso ka: tlhapa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	shwele	seshweshwe	shweshwe	shwa	
		shwalane	Moshweshwe	shwelleitse	shwele	
	BALA	<p>Seshweshwe sa mme se sosobane. Batho ba re seaparo se sosobaneng ke mashwabane. Ke itse mme a tlise seshweshwe seo ke mo terekele sona. Ke ne ke utlwile bohloko ha mme a ne a nqoqela ka Morena Moshweshwe wa Basotho. Morena Moshweshwe o shwelleitse Thaba Bosiu. O shwele a ne a lwanela setjhaba sa hae sa Basotho. Lebitleng la hae ho na le dipalesa tse bitswang shweshwe.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seshweshwe sa mme se jwang? Seshweshwe sa mme se _____. 2. Ke ne ke utlwile bohloko ha mme a nqoqela eng? Ha a nqoqela ka _____. 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: batswadi Ngola potso ka: shwele</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Trevor

batswadi

baleha

mathateng

iketsa



**BITSA
MODUMO**

tlhoko

ditlhoko

tlhotlhora

ditlhapi

shwalane

Moshweshwe

shwelleitse

shwele



BALA



Ha Trevor a sa le monyenyane dilemong, batswadi ba hae ba ile ba mo isa pakeng. Batswadi ba Trevor ba ne ba tseba hore ba tla kena mathateng ha maponesa a ka fumana hore ke lelapa. Ha ba ne ba le pakeng ba ne ba iketsa ekare ha ba tsebane. Ka tsatsi le leng ha Trevor a le monyenyane o ile a hweletsa Ntate wa hae a bile a mo mathela. Ntate wa hae o ne a tshaba hore ho ka bonahala hore ke lelapa ka hoo o ile a tlameha ho baleha ngwana wa hae. Trevor o ile a mo lelekisa a ntse a hweletsa Daddy hobane yena o ne a nahana hore ke papadi.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Batswadi ba Trevor ba ile ba mo isa kae?
Ba ile ba mo isa _____.
2. Ho ne ho tla etsahalang ha ho ka fumanwa hore ke lelapa?
Ha ho ne ho ka fumanwa hore ke lelapa ba ne ba tla _____ mathateng.
3. Ba ne ba etsa eng ha ba le pakeng?
Ha ba ne ba le pakeng ba ne ba iketsa _____ ha ba _____.
4. Ntate wa Trevor o ile a etsa eng ha Trevor a ne a re Daddy?
Ka tsatsi le leng ha Trevor a ne a re daddy ntate wa Trevor o ile a _____.
5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswa a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. batswadi ba trevor ba ile ba mo isa pakeng
 2. ba ne ba sa batle maponesa a tsebe hore ke lelapa
 3. daddy! hweletsa ne o a Trevor




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	tjholosa	tjhobe	letjhoba	tjhabile	
		ntlisetsa	ntlodisa	ntlosetsa	ntlo	
	BALA	Ke bone monna yane a tshwereng letjhoba a re tjhobe kamora ntlo ya bo William. Ke a ipotsa hore na o etsa eng ka letjhoba leo. Ke tla ke botse Ntate hore na letjhoba le etsa eng. Maobane re ne re dutse kamora ntlo hobane letsatsi le ne le tjhabile hamonate. William o ile a ntlisetsa setulo hore ke dule. Eitse ha re ntse re dutse monna yane wa letjhoba o ile a hlaha.. Re ne re tshohile hobane ho ne ho bonahala ekare o batla ho re re oma ka letjhoba le. Nna ke ile ka baleha.				

MANTAHA MOSEBETSI 2




	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. monna ya tshwereng letjhoba o ile a nyamela kamora ntlo ya bo william 2. ke tla botsa ntate hore na letjhoba le etsa eng? 3. ile ke nna baleha. ka

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhodisano	
		tlhoko	ditlhoko	ditlhapi	tlhotlhora	
	BALA	Ngwaneso Tlholo ke motho ya ditlhapa. O dula a le mathateng hobane batswadi ba ka ha ba rate ditlhapi. Maobane mme o ne a rekile tlhapi e monate. Re ile ra ja tlhapi eo ka bohobe bo bosweu. Ke ile ka qetella ke ja ditlhapi tse pedi. Eitse ha ke qetile ho ja ke ile ka ya ka phaposeng ya ka ya ho robala ka lo ithakisetsa ditlhaku tse kgolo tseo re ithutileng tsona ka phaposi borutelong.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwaneso ke mang? Ngwaneso ke _____. 2. Ke motho ya jwang? Ke motho ya _____. 3. Ke mantswe a fe a hlalosing tlhapi. a) _____ b) _____
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: batswadi Ngola potso ka: tlhapa</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Trevor	batswadi	baleha	mathateng	iketsa
	BITSA MODUMO	shwele	seshweshwe	shweshwe	shwa	
		shwalane	Moshweshwe	shwelleitse	shwele	
	BALA	<p>Seshweshwe sa mme se sosobane. Batho ba re seaparo se sosobaneng ke mashwabane. Ke itse mme a tlise seshweshwe seo ke mo terekele sona. Ke ne ke utlwile bohloko ha mme a ne a nqoqela ka Morena Moshweshwe wa Basotho. Morena Moshweshwe o shwelleitse Thaba Bosiu. O shwele a ne a lwanela setjhaba sa hae sa Basotho. Lebitleng la hae ho na le dipalesa tse bitswang shweshwe.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seshweshwe sa mme se jwang? Seshweshwe sa mme se _____. 2. Ke ne ke utlwile bohloko ha mme a nqoqela eng? Ha a nqoqela ka _____. 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: batswadi Ngola potso ka: shwele</p>

LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O
BUE**

Trevor

batswadi

baleha

mathateng

iketsa



**BITSA
MODUMO**

tlhoko

ditlhoko

tlhotlhora

ditlhapi

shwalane

Moshweshwe

shwelleitse

shwele



BALA



Ha Trevor a sa le monyenyane dilemong, batswadi ba hae ba ile ba mo isa pakeng. Batswadi ba Trevor ba ne ba tseba hore ba tla kena mathateng ha maponesa a ka fumana hore ke lelapa. Ha ba ne ba le pakeng ba ne ba iketsa ekare ha ba tsebane. Ka tsatsi le leng ha Trevor a le monyenyane o ile a hweletsa Ntate wa hae a bile a mo mathela. Ntate wa hae o ne a tshaba hore ho ka bonahala hore ke lelapa ka hoo o ile a tlameha ho baleha ngwana wa hae. Trevor o ile a mo lelekisa a ntse a hweletsa Daddy hobane yena o ne a nahana hore ke papadi.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.



BALA

1. Batswadi ba Trevor ba ile ba mo isa kae?
Ba ile ba mo isa _____.
2. Ho ne ho tla etsahalang ha ho ka fumanwa hore ke lelapa?
Ha ho ne ho ka fumanwa hore ke lelapa ba ne ba tla _____ mathateng.
3. Ba ne ba etsa eng ha ba le pakeng?
Ha ba ne ba le pakeng ba ne ba iketsa _____ ha ba _____.
4. Ntate wa Trevor o ile a etsa eng ha Trevor a ne a re Daddy?
Ka tsatsi le leng ha Trevor a ne a re daddy ntate wa Trevor o ile a _____.
5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswa a  le  hape.



BALA

Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswa a  le  hape kaofela.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. batswadi ba trevor ba ile ba mo isa pakeng
 2. ba ne ba sa batle maponesa a tsebe hore ke lelapa
 3. daddy! hweletsa ne o a Trevor




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhodisano	
		seshweshwe	shwa	shwele	shweshwe	
	BALA	Dihlopha tsa bolo ya maoto tsa dikolo tsa motse wa heso di ne di kenetse ditlhodisano. E ne e le ditlhodisano tse pakeng tsa dihlopha tse nne tse ka sehloohong. Sekolo sa rona se ile sa hapa kgau ya tlholo. Ke makgetlo a mangata sekolo sa rona se nka kgau ditlhodisanong tsena. Re ne re thabile, re keteka ebile re apere diaparo tsa mmala wa sekolo sa rona. Ho ne ho le monate e le ruri.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. dihlopha tsa bolo ya maoto di ne di kenetse ditlhodisano 2. sekolo sa rona se ile sa hapa kgau ya thlool 3. ho ne ho le monate e le ruri

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	ntlhalosetsa	ntlhoya	mantlha	ntlhodisa	
		ntlhopha	ntlha	ntlhaba	ntlhoile	
	BALA	Trevor o re Oliver se sera. Ke ile ka re Trevor a ntlhalosetse hore hobaneng a re Oliver ke sera sa hae. O ile a re a ka se kgone ho ntlhalosetsa ha ke na utlwisisa. Ke ile ka re ho Trevor ke tla lo ipotsetsa Oliver ka bonna hobane yena o hloleha ho ntlhalosetsa. Trevor o ile a re ho nna ha ke batla a ntlhoye ke tla lo botsa Oliver.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Trevor o re ke mang sera sa hae? Trevor o re _____ ke sera sa hae. Ke ile ka re Trevor a etse eng? Ke ile ka re Trevor a _____ hobaneng a re Oliver ke sera. Trevor o ile a re o tla etsa eng ha nka lo botsa Oliver? O ile a re o tla _____.
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntlhoya Ngola potso ka: ntlhoile</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	qhwaela	qhwaolla	qhwetse	leqhwa	
		seqhwala	nqhwaela	nqhwedisa	qhwela	
	BALA	<p>Ka Labohlano la beke e tlang re tlo keteka letsatsi la botjhaba. Nna ke tlo apara seaparo sa rona sa Basotho sa botjhaba. Ke tlo apara kobo ya Basotho ke be ke rwala katiba e bitswang modianyeho. Mme o re o tla reka sepele se bitswang qhobosha hore ke kgone ho tlo qhwaela kobo ka sona. Hoseng pele ke tsamaya ke tla kopa mme a nqhwaele nna ke tla kgona ho iqhwaolla ha ke fihla hae.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ka Labohlano la beke e tlang re tlo keteka eng? Re tlo keteka letsatsi la _____. Nna ke tlo apara seaparo sa botjhaba bofe? Ke tlo apara seaparo sa _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: seaparo Ngola potso ka: qhwaetse</p>

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Oliver

seaparo

keteka

botjhaba

apara



BITSA MODUMO

ntlhalosetsa

mantlha

ntlhaba

ntlhoya

qhwaela

qhwaetse

leqhwa

qhwela







BALA







Oliver o ne a ngongorehile. O ne a ipotsa hore na ebe seaparo sa hae sa botjhaba se loketse ho aparwa ka tsatsi la ho keteka botjhaba bo fapaneng. Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere seaparo sa pagne sa kgale mme a thusa Oliver ho se aparwa. O ile a bolella Oliver hore o shebahala a loketse ho bapala sekupu sa hae. Oliver o ile a boha seaparo sa hae seiponeng mme a bososela. O ne a bososela hobane o ne a le motlotlo ka seaparo sa hae. Empa pososelo e neng e le sefahlehong sa hae e ile ya nyamela kapele. O ne a ngongorehiswa ke hore ho ka ba le motho ya reng ke motswantle. Monghadi Buyoya o ile a re ha ho ka ba le motho a reng jwalo. A mmolelle hore Afrika Borwa ke ya rona kaofela.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Oliver o ne a ikutlwa jwang? Oliver o ne a ikutlwa a _____.2. Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere eng? Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere _____.3. Oliver o ne a ikutlwa jwang ha a apere seaparo sa hae sa botjhaba? Oliver o ne a ikutlwa a le _____.4. Ke eng e neng e ngongorehisa Oliver? Oliver o ne a ngongorehiswa ke hore ho ka ba le motho a _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. oliver o ne a ngonogrehile2. o ile a bososela ha a bhoa seaparo sa hae seiponeng3. Borwa ke rona Afrika ya kaofela.




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 10





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhodisano	
		seshweshwe	shwa	shwele	shweshwe	
	BALA	Dihlopha tsa bolo ya maoto tsa dikolo tsa motse wa heso di ne di kenetse ditlhodisano. E ne e le ditlhodisano tse pakeng tsa dihlopha tse nne tse ka sehloohong. Sekolo sa rona se ile sa hapa kgau ya tlholo. Ke makgetlo a mangata sekolo sa rona se nka kgau ditlhodisanong tsena. Re ne re thabile, re keteka ebile re apere diaparo tsa mmala wa sekolo sa rona. Ho ne ho le monate e le ruri.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. dihlopha tsa bolo ya maoto di ne di kenetse ditlhodisano 2. sekolo sa rona se ile sa hapa kgau ya thlool 3. ho ne ho le monate e le ruri

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	ntlhalosetsa	ntlhoya	mantlha	ntlhodisa	
		ntlhopha	ntlha	ntlhaba	ntlhoile	
	BALA	Trevor o re Oliver se sera. Ke ile ka re Trevor a ntlhalosetse hore hobaneng a re Oliver ke sera sa hae. O ile a re a ka se kgone ho ntlhalosetsa ha ke na utlwisisa. Ke ile ka re ho Trevor ke tla lo ipotsetsa Oliver ka bonna hobane yena o hloleha ho ntlhalosetsa. Trevor o ile a re ho nna ha ke batla a ntlhoye ke tla lo botsa Oliver.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Trevor o re ke mang sera sa hae? Trevor o re _____ ke sera sa hae. Ke ile ka re Trevor a etse eng? Ke ile ka re Trevor a _____ hobaneng a re Oliver ke sera. Trevor o ile a re o tla etsa eng ha nka lo botsa Oliver? O ile a re o tla _____.
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntlhoya</p> <p>Ngola potso ka: ntlhoile</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	qhwaela	qhwaolla	qhwetse	leqhwa	
		seqhwala	nqhwaela	nqhwedisa	qhwela	
	BALA	<p>Ka Labohlano la beke e tlang re tlo keteka letsatsi la botjhaba. Nna ke tlo apara seaparo sa rona sa Basotho sa botjhaba. Ke tlo apara kobo ya Basotho ke be ke rwala katiba e bitswang modianyeho. Mme o re o tla reka sepele se bitswang qhobosha hore ke kgone ho tlo qhwaela kobo ka sona. Hoseng pele ke tsamaya ke tla kopa mme a nqhwaele nna ke tla kgona ho iqhwaolla ha ke fihla hae.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ka Labohlano la beke e tlang re tlo keteka eng? Re tlo keteka letsatsi la _____. Nna ke tlo apara seaparo sa botjhaba bofe? Ke tlo apara seaparo sa _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.</p> <p>Ngola polelo ka: seaparo</p> <p>Ngola potso ka: qhwaetse</p>

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Oliver

seaparo

keteka

botjhaba

apara



BITSA MODUMO

ntlhalosetsa

mantlha

ntlhaba

ntlhoya

qhwaela

qhwaetse

leqhwa

qhwela







BALA







Oliver o ne a ngongorehile. O ne a ipotsa hore na ebe seaparo sa hae sa botjhaba se loketse ho aparwa ka tsatsi la ho keteka botjhaba bo fapaneng. Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere seaparo sa pagne sa kgale mme a thusa Oliver ho se aparwa. O ile a bolella Oliver hore o shebahala a loketse ho bapala sekupu sa hae. Oliver o ile a boha seaparo sa hae seiponeng mme a bososela. O ne a bososela hobane o ne a le motlotlo ka seaparo sa hae. Empa pososelo e neng e le sefahlehong sa hae e ile ya nyamela kapele. O ne a ngongorehiswa ke hore ho ka ba le motho ya reng ke motswantle. Monghadi Buyoya o ile a re ha ho ka ba le motho a reng jwalo. A mmolelle hore Afrika Borwa ke ya rona kaofela.




LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Oliver o ne a ikutlwa jwang? Oliver o ne a ikutlwa a _____.2. Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere eng? Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere _____.3. Oliver o ne a ikutlwa jwang ha a apere seaparo sa hae sa botjhaba? Oliver o ne a ikutlwa a le _____.4. Ke eng e neng e ngongorehisa Oliver? Oliver o ne a ngongorehiswa ke hore ho ka ba le motho a _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. oliver o ne a ngonogrehile2. o ile a bososela ha a bhoa seaparo sa hae seiponeng3. Borwa ke rona Afrika ya kaofela.




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhodisano	
		seshweshwe	shwa	shwele	shweshwe	
	BALA	Dihlopha tsa bolo ya maoto tsa dikolo tsa motse wa heso di ne di kenetse ditlhodisano. E ne e le ditlhodisano tse pakeng tsa dihlopha tse nne tse ka sehloohong. Sekolo sa rona se ile sa hapa kgau ya tlholo. Ke makgetlo a mangata sekolo sa rona se nka kgau ditlhodisanong tsena. Re ne re thabile, re keteka ebile re apere diaparo tsa mmala wa sekolo sa rona. Ho ne ho le monate e le ruri.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. dihlopha tsa bolo ya maoto di ne di kenetse ditlhodisano 2. sekolo sa rona se ile sa hapa kgau ya thlool 3. ho ne ho le monate e le ruri

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	ntlhalosetsa	ntlhoya	mantlha	ntlhodisa	
		ntlhopha	ntlha	ntlhaba	ntlhoile	
	BALA	Trevor o re Oliver se sera. Ke ile ka re Trevor a ntlhalosetse hore hobaneng a re Oliver ke sera sa hae. O ile a re a ka se kgone ho ntlhalosetsa ha ke na utlwisisa. Ke ile ka re ho Trevor ke tla lo ipotsetsa Oliver ka bonna hobane yena o hloleha ho ntlhalosetsa. Trevor o ile a re ho nna ha ke batla a ntlhoye ke tla lo botsa Oliver.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Trevor o re ke mang sera sa hae? Trevor o re _____ ke sera sa hae. Ke ile ka re Trevor a etse eng? Ke ile ka re Trevor a _____ hobaneng a re Oliver ke sera. Trevor o ile a re o tla etsa eng ha nka lo botsa Oliver? O ile a re o tla _____.
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntlhoya</p> <p>Ngola potso ka: ntlhoile</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	qhwaela	qhwaolla	qhwetse	leqhwa	
		seqhwala	nqhwaela	nqhwedisa	qhwela	
	BALA	<p>Ka Labohlano la beke e tlang re tlo keteka letsatsi la botjhaba. Nna ke tlo apara seaparo sa rona sa Basotho sa botjhaba. Ke tlo apara kobo ya Basotho ke be ke rwala katiba e bitswang modianyeho. Mme o re o tla reka sepele se bitswang qhobosha hore ke kgone ho tlo qhwaela kobo ka sona. Hoseng pele ke tsamaya ke tla kopa mme a nqhwaele nna ke tla kgona ho iqhwaolla ha ke fihla hae.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ka Labohlano la beke e tlang re tlo keteka eng? Re tlo keteka letsatsi la _____. Nna ke tlo apara seaparo sa botjhaba bofe? Ke tlo apara seaparo sa _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.</p> <p>Ngola polelo ka: seaparo</p> <p>Ngola potso ka: qhwaetse</p>

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Oliver

seaparo

keteka

botjhaba

apara



BITSA MODUMO

ntlhalosetsa

mantlha

ntlhaba

ntlhoya

qhwaela

qhwaetse

leqhwa

qhwela







BALA







Oliver o ne a ngongorehile. O ne a ipotsa hore na ebe seaparo sa hae sa botjhaba se loketse ho aparwa ka tsatsi la ho keteka botjhaba bo fapaneng. Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere seaparo sa pagne sa kgale mme a thusa Oliver ho se aparwa. O ile a bolella Oliver hore o shebahala a loketse ho bapala sekupu sa hae. Oliver o ile a boha seaparo sa hae seiponeng mme a bososela. O ne a bososela hobane o ne a le motlotlo ka seaparo sa hae. Empa pososelo e neng e le sefahlehong sa hae e ile ya nyamela kapele. O ne a ngongorehiswa ke hore ho ka ba le motho ya reng ke motswantle. Monghadi Buyoya o ile a re ha ho ka ba le motho a reng jwalo. A mmolelle hore Afrika Borwa ke ya rona kaofela.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Oliver o ne a ikutlwa jwang? Oliver o ne a ikutlwa a _____.2. Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere eng? Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere _____.3. Oliver o ne a ikutlwa jwang ha a apere seaparo sa hae sa botjhaba? Oliver o ne a ikutlwa a le _____.4. Ke eng e neng e ngongorehisa Oliver? Oliver o ne a ngongorehiswa ke hore ho ka ba le motho a _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. oliver o ne a ngonogrehile2. o ile a bososela ha a bhoa seaparo sa hae seiponeng3. Borwa ke rona Afrika ya kaofela.




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhodisano	
		seshweshwe	shwa	shwele	shweshwe	
	BALA	Dihlopha tsa bolo ya maoto tsa dikolo tsa motse wa heso di ne di kenetse ditlhodisano. E ne e le ditlhodisano tse pakeng tsa dihlopha tse nne tse ka sehloohong. Sekolo sa rona se ile sa hapa kgau ya tlholo. Ke makgetlo a mangata sekolo sa rona se nka kgau ditlhodisanong tsena. Re ne re thabile, re keteka ebile re apere diaparo tsa mmala wa sekolo sa rona. Ho ne ho le monate e le ruri.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. dihlopha tsa bolo ya maoto di ne di kenetse ditlhodisano 2. sekolo sa rona se ile sa hapa kgau ya thlool 3. ho ne ho le monate e le ruri

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	ntlhalosetsa	ntlhoya	mantlha	ntlhodisa	
		ntlhopha	ntlha	ntlhaba	ntlhoile	
	BALA	Trevor o re Oliver se sera. Ke ile ka re Trevor a ntlhalosetse hore hobaneng a re Oliver ke sera sa hae. O ile a re a ka se kgone ho ntlhalosetsa ha ke na utlwisisa. Ke ile ka re ho Trevor ke tla lo ipotsetsa Oliver ka bonna hobane yena o hloleha ho ntlhalosetsa. Trevor o ile a re ho nna ha ke batla a ntlhoye ke tla lo botsa Oliver.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Trevor o re ke mang sera sa hae? Trevor o re _____ ke sera sa hae. Ke ile ka re Trevor a etse eng? Ke ile ka re Trevor a _____ hobaneng a re Oliver ke sera. Trevor o ile a re o tla etsa eng ha nka lo botsa Oliver? O ile a re o tla _____.
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntlhoya Ngola potso ka: ntlhoile</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	qhwaela	qhwaolla	qhwetse	leqhwa	
		seqhwala	nqhwaela	nqhwedisa	qhwela	
	BALA	<p>Ka Labohlano la beke e tlang re tlo keteka letsatsi la botjhaba. Nna ke tlo apara seaparo sa rona sa Basotho sa botjhaba. Ke tlo apara kobo ya Basotho ke be ke rwala katiba e bitswang modianyeho. Mme o re o tla reka sepele se bitswang qhobosha hore ke kgone ho tlo qhwaela kobo ka sona. Hoseng pele ke tsamaya ke tla kopa mme a nqhwaele nna ke tla kgona ho iqhwaolla ha ke fihla hae.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ka Labohlano la beke e tlang re tlo keteka eng? Re tlo keteka letsatsi la _____. Nna ke tlo apara seaparo sa botjhaba bofe? Ke tlo apara seaparo sa _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: seaparo Ngola potso ka: qhwaetse</p>

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Oliver

seaparo

keteka

botjhaba

apara



BITSA MODUMO

ntlhalosetsa

mantlha

ntlhaba

ntlhoya

qhwaela

qhwaetse

leqhwa

qhwela







BALA







Oliver o ne a ngongorehile. O ne a ipotsa hore na ebe seaparo sa hae sa botjhaba se loketse ho aparwa ka tsatsi la ho keteka botjhaba bo fapaneng. Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere seaparo sa pagne sa kgale mme a thusa Oliver ho se aparwa. O ile a bolella Oliver hore o shebahala a loketse ho bapala sekupu sa hae. Oliver o ile a boha seaparo sa hae seiponeng mme a bososela. O ne a bososela hobane o ne a le motlotlo ka seaparo sa hae. Empa pososelo e neng e le sefahlehong sa hae e ile ya nyamela kapele. O ne a ngongorehiswa ke hore ho ka ba le motho ya reng ke motswantle. Monghadi Buyoya o ile a re ha ho ka ba le motho a reng jwalo. A mmolelle hore Afrika Borwa ke ya rona kaofela.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Oliver o ne a ikutlwa jwang? Oliver o ne a ikutlwa a _____.2. Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere eng? Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere _____.3. Oliver o ne a ikutlwa jwang ha a apere seaparo sa hae sa botjhaba? Oliver o ne a ikutlwa a le _____.4. Ke eng e neng e ngongorehisa Oliver? Oliver o ne a ngongorehiswa ke hore ho ka ba le motho a _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. oliver o ne a ngonogrehile2. o ile a bososela ha a bhoa seaparo sa hae seiponeng3. Borwa ke rona Afrika ya kaofela.




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhodisano	
		seshweshwe	shwa	shwele	shweshwe	
	BALA	Dihlopha tsa bolo ya maoto tsa dikolo tsa motse wa heso di ne di kenetse ditlhodisano. E ne e le ditlhodisano tse pakeng tsa dihlopha tse nne tse ka sehloohong. Sekolo sa rona se ile sa hapa kgau ya tlholo. Ke makgetlo a mangata sekolo sa rona se nka kgau ditlhodisanong tsena. Re ne re thabile, re keteka ebile re apere diaparo tsa mmala wa sekolo sa rona. Ho ne ho le monate e le ruri.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. dihlopha tsa bolo ya maoto di ne di kenetse ditlhodisano 2. sekolo sa rona se ile sa hapa kgau ya thlool 3. ho ne ho le monate e le ruri

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	ntlhalosetsa	ntlhoya	mantlha	ntlhodisa	
		ntlhopha	ntlha	ntlhaba	ntlhoile	
	BALA	Trevor o re Oliver se sera. Ke ile ka re Trevor a ntlhalosetse hore hobaneng a re Oliver ke sera sa hae. O ile a re a ka se kgone ho ntlhalosetsa ha ke na utlwisisa. Ke ile ka re ho Trevor ke tla lo ipotsetsa Oliver ka bonna hobane yena o hloleha ho ntlhalosetsa. Trevor o ile a re ho nna ha ke batla a ntlhoye ke tla lo botsa Oliver.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Trevor o re ke mang sera sa hae? Trevor o re _____ ke sera sa hae. Ke ile ka re Trevor a etse eng? Ke ile ka re Trevor a _____ hobaneng a re Oliver ke sera. Trevor o ile a re o tla etsa eng ha nka lo botsa Oliver? O ile a re o tla _____.
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntlhoya Ngola potso ka: ntlhoile</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	qhwaela	qhwaolla	qhwetse	leqhwa	
		seqhwala	nqhwaela	nqhwedisa	qhwela	
	BALA	<p>Ka Labohlano la beke e tlang re tlo keteka letsatsi la botjhaba. Nna ke tlo apara seaparo sa rona sa Basotho sa botjhaba. Ke tlo apara kobo ya Basotho ke be ke rwala katiba e bitswang modianyeho. Mme o re o tla reka sepele se bitswang qhobosha hore ke kgone ho tlo qhwaela kobo ka sona. Hoseng pele ke tsamaya ke tla kopa mme a nqhwaele nna ke tla kgona ho iqhwaolla ha ke fihla hae.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ka Labohlano la beke e tlang re tlo keteka eng? Re tlo keteka letsatsi la _____. Nna ke tlo apara seaparo sa botjhaba bofe? Ke tlo apara seaparo sa _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: seaparo Ngola potso ka: qhwaetse</p>

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Oliver

seaparo

keteka

botjhaba

apara



BITSA MODUMO

ntlhalosetsa

mantlha

ntlhaba

ntlhoya

qhwaela

qhwaetse

leqhwa

qhwela







BALA







Oliver o ne a ngongorehile. O ne a ipotsa hore na ebe seaparo sa hae sa botjhaba se loketse ho aparwa ka tsatsi la ho keteka botjhaba bo fapaneng. Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere seaparo sa pagne sa kgale mme a thusa Oliver ho se aparwa. O ile a bolella Oliver hore o shebahala a loketse ho bapala sekupu sa hae. Oliver o ile a boha seaparo sa hae seiponeng mme a bososela. O ne a bososela hobane o ne a le motlotlo ka seaparo sa hae. Empa pososelo e neng e le sefahlehong sa hae e ile ya nyamela kapele. O ne a ngongorehiswa ke hore ho ka ba le motho ya reng ke motswantle. Monghadi Buyoya o ile a re ha ho ka ba le motho a reng jwalo. A mmolelle hore Afrika Borwa ke ya rona kaofela.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Oliver o ne a ikutlwa jwang? Oliver o ne a ikutlwa a _____.2. Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere eng? Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere _____.3. Oliver o ne a ikutlwa jwang ha a apere seaparo sa hae sa botjhaba? Oliver o ne a ikutlwa a le _____.4. Ke eng e neng e ngongorehisa Oliver? Oliver o ne a ngongorehiswa ke hore ho ka ba le motho a _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. oliver o ne a ngonogrehile2. o ile a bososela ha a bhoa seaparo sa hae seiponeng3. Borwa ke rona Afrika ya kaofela.




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhodisano	
		seshweshwe	shwa	shwele	shweshwe	
	BALA	Dihlopha tsa bolo ya maoto tsa dikolo tsa motse wa heso di ne di kenetse ditlhodisano. E ne e le ditlhodisano tse pakeng tsa dihlopha tse nne tse ka sehloohong. Sekolo sa rona se ile sa hapa kgau ya tlholo. Ke makgetlo a mangata sekolo sa rona se nka kgau ditlhodisanong tsena. Re ne re thabile, re keteka ebile re apere diaparo tsa mmala wa sekolo sa rona. Ho ne ho le monate e le ruri.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. dihlopha tsa bolo ya maoto di ne di kenetse ditlhodisano 2. sekolo sa rona se ile sa hapa kgau ya thlool 3. ho ne ho le monate e le ruri

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	ntlhalosetsa	ntlhoya	mantlha	ntlhodisa	
		ntlhopha	ntlha	ntlhaba	ntlhoile	
	BALA	Trevor o re Oliver se sera. Ke ile ka re Trevor a ntlhalosetse hore hobaneng a re Oliver ke sera sa hae. O ile a re a ka se kgone ho ntlhalosetsa ha ke na utlwisisa. Ke ile ka re ho Trevor ke tla lo ipotsetsa Oliver ka bonna hobane yena o hloleha ho ntlhalosetsa. Trevor o ile a re ho nna ha ke batla a ntlhoye ke tla lo botsa Oliver.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Trevor o re ke mang sera sa hae? Trevor o re _____ ke sera sa hae. Ke ile ka re Trevor a etse eng? Ke ile ka re Trevor a _____ hobaneng a re Oliver ke sera. Trevor o ile a re o tla etsa eng ha nka lo botsa Oliver? O ile a re o tla _____.
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntlhoya Ngola potso ka: ntlhoile</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	qhwaela	qhwaolla	qhwetse	leqhwa	
		seqhwala	nqhwaela	nqhwedisa	qhwela	
	BALA	<p>Ka Labohlano la beke e tlang re tlo keteka letsatsi la botjhaba. Nna ke tlo apara seaparo sa rona sa Basotho sa botjhaba. Ke tlo apara kobo ya Basotho ke be ke rwala katiba e bitswang modianyeho. Mme o re o tla reka sepele se bitswang qhobosha hore ke kgone ho tlo qhwaela kobo ka sona. Hoseng pele ke tsamaya ke tla kopa mme a nqhwaele nna ke tla kgona ho iqhwaolla ha ke fihla hae.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ka Labohlano la beke e tlang re tlo keteka eng? Re tlo keteka letsatsi la _____. Nna ke tlo apara seaparo sa botjhaba bofe? Ke tlo apara seaparo sa _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: seaparo Ngola potso ka: qhwaetse</p>

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Oliver

seaparo

keteka

botjhaba

apara



BITSA MODUMO

ntlhalosetsa

mantlha

ntlhaba

ntlhoya

qhwaela

qhwaetse

leqhwa

qhwela







BALA







Oliver o ne a ngongorehile. O ne a ipotsa hore na ebe seaparo sa hae sa botjhaba se loketse ho aparwa ka tsatsi la ho keteka botjhaba bo fapaneng. Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere seaparo sa pagne sa kgale mme a thusa Oliver ho se aparwa. O ile a bolella Oliver hore o shebahala a loketse ho bapala sekupu sa hae. Oliver o ile a boha seaparo sa hae seiponeng mme a bososela. O ne a bososela hobane o ne a le motlotlo ka seaparo sa hae. Empa pososelo e neng e le sefahlehong sa hae e ile ya nyamela kapele. O ne a ngongorehiswa ke hore ho ka ba le motho ya reng ke motswantle. Monghadi Buyoya o ile a re ha ho ka ba le motho a reng jwalo. A mmolelle hore Afrika Borwa ke ya rona kaofela.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Oliver o ne a ikutlwa jwang? Oliver o ne a ikutlwa a _____.2. Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere eng? Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere _____.3. Oliver o ne a ikutlwa jwang ha a apere seaparo sa hae sa botjhaba? Oliver o ne a ikutlwa a le _____.4. Ke eng e neng e ngongorehisa Oliver? Oliver o ne a ngongorehiswa ke hore ho ka ba le motho a _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. oliver o ne a ngonogrehile2. o ile a bososela ha a bhoa seaparo sa hae seiponeng3. Borwa ke rona Afrika ya kaofela.




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 10





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhodisano	
		seshweshwe	shwa	shwele	shweshwe	
	BALA	<p>Dihlopha tsa bolo ya maoto tsa dikolo tsa motse wa heso di ne di kenetse ditlhodisano. E ne e le ditlhodisano tse pakeng tsa dihlopha tse nne tse ka sehloohong. Sekolo sa rona se ile sa hapa kgau ya tlholo. Ke makgetlo a mangata sekolo sa rona se nka kgau ditlhodisanong tsena. Re ne re thabile, re keteka ebile re apere diaparo tsa mmala wa sekolo sa rona. Ho ne ho le monate e le ruri.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> dihlopha tsa bolo ya maoto di ne di kenetse ditlhodisano sekolo sa rona se ile sa hapa kgau ya thlool ho ne ho le monate e le ruri 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	ntlhalosetsa	ntlhoya	mantlha	ntlhodisa	
		ntlhopha	ntlha	ntlhaba	ntlhoile	
	BALA	<p>Trevor o re Oliver se sera. Ke ile ka re Trevor a ntlhalosetse hore hobaneng a re Oliver ke sera sa hae. O ile a re a ka se kgone ho ntlhalosetsa ha ke na utlwisisa. Ke ile ka re ho Trevor ke tla lo ipotsetsa Oliver ka bonna hobane yena o hloleha ho ntlhalosetsa. Trevor o ile a re ho nna ha ke batla a ntlhoye ke tla lo botsa Oliver.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Trevor o re ke mang sera sa hae? Trevor o re _____ ke sera sa hae. Ke ile ka re Trevor a etse eng? Ke ile ka re Trevor a _____ hobaneng a re Oliver ke sera. Trevor o ile a re o tla etsa eng ha nka lo botsa Oliver? O ile a re o tla _____.
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntlhoya Ngola potso ka: ntlhoile</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	qhwaela	qhwaolla	qhwetse	leqhwa	
		seqhwala	nqhwaela	nqhwedisa	qhwela	
	BALA	<p>Ka Labohlano la beke e tlang re tlo keteka letsatsi la botjhaba. Nna ke tlo apara seaparo sa rona sa Basotho sa botjhaba. Ke tlo apara kobo ya Basotho ke be ke rwala katiba e bitswang modianyeho. Mme o re o tla reka sepele se bitswang qhobosha hore ke kgone ho tlo qhwaela kobo ka sona. Hoseng pele ke tsamaya ke tla kopa mme a nqhwaele nna ke tla kgona ho iqhwaolla ha ke fihla hae.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ka Labohlano la beke e tlang re tlo keteka eng? Re tlo keteka letsatsi la _____. Nna ke tlo apara seaparo sa botjhaba bofe? Ke tlo apara seaparo sa _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: seaparo Ngola potso ka: qhwaetse</p>

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Oliver

seaparo

keteka

botjhaba

apara



BITSA MODUMO

ntlhalosetsa

mantlha

ntlhaba

ntlhoya

qhwaela

qhwaetse

leqhwa

qhwela







BALA







Oliver o ne a ngongorehile. O ne a ipotsa hore na ebe seaparo sa hae sa botjhaba se loketse ho aparwa ka tsatsi la ho keteka botjhaba bo fapaneng. Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere seaparo sa pagne sa kgale mme a thusa Oliver ho se aparwa. O ile a bolella Oliver hore o shebahala a loketse ho bapala sekupu sa hae. Oliver o ile a boha seaparo sa hae seiponeng mme a bososela. O ne a bososela hobane o ne a le motlotlo ka seaparo sa hae. Empa pososelo e neng e le sefahlehong sa hae e ile ya nyamela kapele. O ne a ngongorehiswa ke hore ho ka ba le motho ya reng ke motswantle. Monghadi Buyoya o ile a re ha ho ka ba le motho a reng jwalo. A mmolelle hore Afrika Borwa ke ya rona kaofela.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Oliver o ne a ikutlwa jwang? Oliver o ne a ikutlwa a _____.2. Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere eng? Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere _____.3. Oliver o ne a ikutlwa jwang ha a apere seaparo sa hae sa botjhaba? Oliver o ne a ikutlwa a le _____.4. Ke eng e neng e ngongorehisa Oliver? Oliver o ne a ngongorehiswa ke hore ho ka ba le motho a _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. oliver o ne a ngonogrehile2. o ile a bososela ha a bhoa seaparo sa hae seiponeng3. Borwa ke rona Afrika ya kaofela.




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 10





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhodisano	
		seshweshwe	shwa	shwele	shweshwe	
	BALA	<p>Dihlopha tsa bolo ya maoto tsa dikolo tsa motse wa heso di ne di kenetse ditlhodisano. E ne e le ditlhodisano tse pakeng tsa dihlopha tse nne tse ka sehloohong. Sekolo sa rona se ile sa hapa kgau ya tlholo. Ke makgetlo a mangata sekolo sa rona se nka kgau ditlhodisanong tsena. Re ne re thabile, re keteka ebile re apere diaparo tsa mmala wa sekolo sa rona. Ho ne ho le monate e le ruri.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> dihlopha tsa bolo ya maoto di ne di kenetse ditlhodisano sekolo sa rona se ile sa hapa kgau ya thlool ho ne ho le monate e le ruri 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	ntlhalosetsa	ntlhoya	mantlha	ntlhodisa	
		ntlhopha	ntlha	ntlhaba	ntlhoile	
	BALA	<p>Trevor o re Oliver se sera. Ke ile ka re Trevor a ntlhalosetse hore hobaneng a re Oliver ke sera sa hae. O ile a re a ka se kgone ho ntlhalosetsa ha ke na utlwisisa. Ke ile ka re ho Trevor ke tla lo ipotsetsa Oliver ka bonna hobane yena o hloleha ho ntlhalosetsa. Trevor o ile a re ho nna ha ke batla a ntlhoye ke tla lo botsa Oliver.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Trevor o re ke mang sera sa hae? Trevor o re _____ ke sera sa hae. Ke ile ka re Trevor a etse eng? Ke ile ka re Trevor a _____ hobaneng a re Oliver ke sera. Trevor o ile a re o tla etsa eng ha nka lo botsa Oliver? O ile a re o tla _____.
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: ntlhoya Ngola potso ka: ntlhoile

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	qhwaela	qhwaolla	qhwetse	leqhwa	
		seqhwala	nqhwaela	nqhwedisa	qhwela	
	BALA	Ka Labohlano la beke e tlang re tlo keteka letsatsi la botjhaba. Nna ke tlo apara seaparo sa rona sa Basotho sa botjhaba. Ke tlo apara kobo ya Basotho ke be ke rwala katiba e bitswang modianyeho. Mme o re o tla reka sepele se bitswang qhobosha hore ke kgone ho tlo qhwaela kobo ka sona. Hoseng pele ke tsamaya ke tla kopa mme a nqhwaele nna ke tla kgona ho iqhwaolla ha ke fihla hae.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ka Labohlano la beke e tlang re tlo keteka eng? Re tlo keteka letsatsi la _____. Nna ke tlo apara seaparo sa botjhaba bofe? Ke tlo apara seaparo sa _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: seaparo Ngola potso ka: qhwaetse

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Oliver

seaparo

keteka

botjhaba

apara



BITSA MODUMO

ntlhalosetsa

mantlha

ntlhaba

ntlhoya

qhwaela

qhwaetse

leqhwa

qhwela







BALA







Oliver o ne a ngongorehile. O ne a ipotsa hore na ebe seaparo sa hae sa botjhaba se loketse ho aparwa ka tsatsi la ho keteka botjhaba bo fapaneng. Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere seaparo sa pagne sa kgale mme a thusa Oliver ho se aparwa. O ile a bolella Oliver hore o shebahala a loketse ho bapala sekupu sa hae. Oliver o ile a boha seaparo sa hae seiponeng mme a bososela. O ne a bososela hobane o ne a le motlotlo ka seaparo sa hae. Empa pososelo e neng e le sefahlehong sa hae e ile ya nyamela kapele. O ne a ngongorehiswa ke hore ho ka ba le motho ya reng ke motswantle. Monghadi Buyoya o ile a re ha ho ka ba le motho a reng jwalo. A mmolelle hore Afrika Borwa ke ya rona kaofela.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Oliver o ne a ikutlwa jwang? Oliver o ne a ikutlwa a _____.2. Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere eng? Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere _____.3. Oliver o ne a ikutlwa jwang ha a apere seaparo sa hae sa botjhaba? Oliver o ne a ikutlwa a le _____.4. Ke eng e neng e ngongorehisa Oliver? Oliver o ne a ngongorehiswa ke hore ho ka ba le motho a _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. oliver o ne a ngonogrehile2. o ile a bososela ha a bhoa seaparo sa hae seiponeng3. Borwa ke rona Afrika ya kaofela.




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 10





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhodisano	
		seshweshwe	shwa	shwele	shweshwe	
	BALA	Dihlopha tsa bolo ya maoto tsa dikolo tsa motse wa heso di ne di kenetse ditlhodisano. E ne e le ditlhodisano tse pakeng tsa dihlopha tse nne tse ka sehloohong. Sekolo sa rona se ile sa hapa kgau ya tlholo. Ke makgetlo a mangata sekolo sa rona se nka kgau ditlhodisanong tsena. Re ne re thabile, re keteka ebile re apere diaparo tsa mmala wa sekolo sa rona. Ho ne ho le monate e le ruri.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. dihlopha tsa bolo ya maoto di ne di kenetse ditlhodisano 2. sekolo sa rona se ile sa hapa kgau ya thlool 3. ho ne ho le monate e le ruri				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	ntlhalosetsa	ntlhoya	mantlha	ntlhodisa	
		ntlhopha	ntlha	ntlhaba	ntlhoile	
	BALA	Trevor o re Oliver se sera. Ke ile ka re Trevor a ntlhalosetse hore hobaneng a re Oliver ke sera sa hae. O ile a re a ka se kgone ho ntlhalosetsa ha ke na utlwisisa. Ke ile ka re ho Trevor ke tla lo ipotsetsa Oliver ka bonna hobane yena o hloleha ho ntlhalosetsa. Trevor o ile a re ho nna ha ke batla a ntlhoye ke tla lo botsa Oliver.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Trevor o re ke mang sera sa hae? Trevor o re _____ ke sera sa hae. Ke ile ka re Trevor a etse eng? Ke ile ka re Trevor a _____ hobaneng a re Oliver ke sera. Trevor o ile a re o tla etsa eng ha nka lo botsa Oliver? O ile a re o tla _____.
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntlhoya</p> <p>Ngola potso ka: ntlhoile</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	qhwaela	qhwaolla	qhwetse	leqhwa	
		seqhwala	nqhwaela	nqhwedisa	qhwela	
	BALA	<p>Ka Labohlano la beke e tlang re tlo keteka letsatsi la botjhaba. Nna ke tlo apara seaparo sa rona sa Basotho sa botjhaba. Ke tlo apara kobo ya Basotho ke be ke rwala katiba e bitswang modianyeho. Mme o re o tla reka sepele se bitswang qhobosha hore ke kgone ho tlo qhwaela kobo ka sona. Hoseng pele ke tsamaya ke tla kopa mme a nqhwaele nna ke tla kgona ho iqhwaolla ha ke fihla hae.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ka Labohlano la beke e tlang re tlo keteka eng? Re tlo keteka letsatsi la _____. Nna ke tlo apara seaparo sa botjhaba bofe? Ke tlo apara seaparo sa _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.</p> <p>Ngola polelo ka: seaparo</p> <p>Ngola potso ka: qhwaetse</p>

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Oliver

seaparo

keteka

botjhaba

apara



BITSA MODUMO

ntlhalosetsa

mantlha

ntlhaba

ntlhoya

qhwaela

qhwaetse

leqhwa

qhwela







BALA







Oliver o ne a ngongorehile. O ne a ipotsa hore na ebe seaparo sa hae sa botjhaba se loketse ho aparwa ka tsatsi la ho keteka botjhaba bo fapaneng. Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere seaparo sa pagne sa kgale mme a thusa Oliver ho se aparwa. O ile a bolella Oliver hore o shebahala a loketse ho bapala sekupu sa hae. Oliver o ile a boha seaparo sa hae seiponeng mme a bososela. O ne a bososela hobane o ne a le motlotlo ka seaparo sa hae. Empa pososelo e neng e le sefahlehong sa hae e ile ya nyamela kapele. O ne a ngongorehiswa ke hore ho ka ba le motho ya reng ke motswantle. Monghadi Buyoya o ile a re ha ho ka ba le motho a reng jwalo. A mmolelle hore Afrika Borwa ke ya rona kaofela.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Oliver o ne a ikutlwa jwang? Oliver o ne a ikutlwa a _____.2. Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere eng? Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere _____.3. Oliver o ne a ikutlwa jwang ha a apere seaparo sa hae sa botjhaba? Oliver o ne a ikutlwa a le _____.4. Ke eng e neng e ngongorehisa Oliver? Oliver o ne a ngongorehiswa ke hore ho ka ba le motho a _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. oliver o ne a ngonogrehile2. o ile a bososela ha a bhoa seaparo sa hae seiponeng3. Borwa ke rona Afrika ya kaofela.




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhodisano	
		seshweshwe	shwa	shwele	shweshwe	
	BALA	Dihlopha tsa bolo ya maoto tsa dikolo tsa motse wa heso di ne di kenetse ditlhodisano. E ne e le ditlhodisano tse pakeng tsa dihlopha tse nne tse ka sehloohong. Sekolo sa rona se ile sa hapa kgau ya tlholo. Ke makgetlo a mangata sekolo sa rona se nka kgau ditlhodisanong tsena. Re ne re thabile, re keteka ebile re apere diaparo tsa mmala wa sekolo sa rona. Ho ne ho le monate e le ruri.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. dihlopha tsa bolo ya maoto di ne di kenetse ditlhodisano 2. sekolo sa rona se ile sa hapa kgau ya thlool 3. ho ne ho le monate e le ruri

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	ntlhalosetsa	ntlhoya	mantlha	ntlhodisa	
		ntlhopha	ntlha	ntlhaba	ntlhoile	
	BALA	Trevor o re Oliver se sera. Ke ile ka re Trevor a ntlhalosetse hore hobaneng a re Oliver ke sera sa hae. O ile a re a ka se kgone ho ntlhalosetsa ha ke na utlwisisa. Ke ile ka re ho Trevor ke tla lo ipotsetsa Oliver ka bonna hobane yena o hloleha ho ntlhalosetsa. Trevor o ile a re ho nna ha ke batla a ntlhoye ke tla lo botsa Oliver.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Trevor o re ke mang sera sa hae? Trevor o re _____ ke sera sa hae. Ke ile ka re Trevor a etse eng? Ke ile ka re Trevor a _____ hobaneng a re Oliver ke sera. Trevor o ile a re o tla etsa eng ha nka lo botsa Oliver? O ile a re o tla _____.
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntlhoya</p> <p>Ngola potso ka: ntlhoile</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	qhwaela	qhwaolla	qhwetse	leqhwa	
		seqhwala	nqhwaela	nqhwedisa	qhwela	
	BALA	<p>Ka Labohlano la beke e tlang re tlo keteka letsatsi la botjhaba. Nna ke tlo apara seaparo sa rona sa Basotho sa botjhaba. Ke tlo apara kobo ya Basotho ke be ke rwala katiba e bitswang modianyeho. Mme o re o tla reka sepele se bitswang qhobosha hore ke kgone ho tlo qhwaela kobo ka sona. Hoseng pele ke tsamaya ke tla kopa mme a nqhwaele nna ke tla kgona ho iqhwaolla ha ke fihla hae.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ka Labohlano la beke e tlang re tlo keteka eng? Re tlo keteka letsatsi la _____. Nna ke tlo apara seaparo sa botjhaba bofe? Ke tlo apara seaparo sa _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.</p> <p>Ngola polelo ka: seaparo</p> <p>Ngola potso ka: qhwaetse</p>

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Oliver

seaparo

keteka

botjhaba

apara



BITSA MODUMO

ntlhalosetsa

mantlha

ntlhaba

ntlhoya

qhwaela

qhwaetse

leqhwa

qhwela







BALA







Oliver o ne a ngongorehile. O ne a ipotsa hore na ebe seaparo sa hae sa botjhaba se loketse ho aparwa ka tsatsi la ho keteka botjhaba bo fapaneng. Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere seaparo sa pagne sa kgale mme a thusa Oliver ho se aparwa. O ile a bolella Oliver hore o shebahala a loketse ho bapala sekupu sa hae. Oliver o ile a boha seaparo sa hae seiponeng mme a bososela. O ne a bososela hobane o ne a le motlotlo ka seaparo sa hae. Empa pososelo e neng e le sefahlehong sa hae e ile ya nyamela kapele. O ne a ngongorehiswa ke hore ho ka ba le motho ya reng ke motswantle. Monghadi Buyoya o ile a re ha ho ka ba le motho a reng jwalo. A mmolelle hore Afrika Borwa ke ya rona kaofela.




LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Oliver o ne a ikutlwa jwang? Oliver o ne a ikutlwa a _____.2. Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere eng? Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere _____.3. Oliver o ne a ikutlwa jwang ha a apere seaparo sa hae sa botjhaba? Oliver o ne a ikutlwa a le _____.4. Ke eng e neng e ngongorehisa Oliver? Oliver o ne a ngongorehiswa ke hore ho ka ba le motho a _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. oliver o ne a ngonogrehile2. o ile a bososela ha a bhoa seaparo sa hae seiponeng3. Borwa ke rona Afrika ya kaofela.




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhodisano	
		seshweshwe	shwa	shwele	shweshwe	
	BALA	Dihlopha tsa bolo ya maoto tsa dikolo tsa motse wa heso di ne di kenetse ditlhodisano. E ne e le ditlhodisano tse pakeng tsa dihlopha tse nne tse ka sehloohong. Sekolo sa rona se ile sa hapa kgau ya tlholo. Ke makgetlo a mangata sekolo sa rona se nka kgau ditlhodisanong tsena. Re ne re thabile, re keteka ebile re apere diaparo tsa mmala wa sekolo sa rona. Ho ne ho le monate e le ruri.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. dihlopha tsa bolo ya maoto di ne di kenetse ditlhodisano 2. sekolo sa rona se ile sa hapa kgau ya thlool 3. ho ne ho le monate e le ruri

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	ntlhalosetsa	ntlhoya	mantlha	ntlhodisa	
		ntlhopha	ntlha	ntlhaba	ntlhoile	
	BALA	Trevor o re Oliver se sera. Ke ile ka re Trevor a ntlhalosetse hore hobaneng a re Oliver ke sera sa hae. O ile a re a ka se kgone ho ntlhalosetsa ha ke na utlwisisa. Ke ile ka re ho Trevor ke tla lo ipotsetsa Oliver ka bonna hobane yena o hloleha ho ntlhalosetsa. Trevor o ile a re ho nna ha ke batla a ntlhoye ke tla lo botsa Oliver.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Trevor o re ke mang sera sa hae? Trevor o re _____ ke sera sa hae. Ke ile ka re Trevor a etse eng? Ke ile ka re Trevor a _____ hobaneng a re Oliver ke sera. Trevor o ile a re o tla etsa eng ha nka lo botsa Oliver? O ile a re o tla _____.
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntlhoya Ngola potso ka: ntlhoile</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	qhwaela	qhwaolla	qhwetse	leqhwa	
		seqhwala	nqhwaela	nqhwedisa	qhwela	
	BALA	<p>Ka Labohlano la beke e tlang re tlo keteka letsatsi la botjhaba. Nna ke tlo apara seaparo sa rona sa Basotho sa botjhaba. Ke tlo apara kobo ya Basotho ke be ke rwala katiba e bitswang modianyeho. Mme o re o tla reka sepele se bitswang qhobosha hore ke kgone ho tlo qhwaela kobo ka sona. Hoseng pele ke tsamaya ke tla kopa mme a nqhwaele nna ke tla kgona ho iqhwaolla ha ke fihla hae.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ka Labohlano la beke e tlang re tlo keteka eng? Re tlo keteka letsatsi la _____. Nna ke tlo apara seaparo sa botjhaba bofe? Ke tlo apara seaparo sa _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: seaparo Ngola potso ka: qhwaetse</p>

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Oliver

seaparo

keteka

botjhaba

apara



BITSA MODUMO

ntlhalosetsa

mantlha

ntlhaba

ntlhoya

qhwaela

qhwaetse

leqhwa

qhwela







BALA







Oliver o ne a ngongorehile. O ne a ipotsa hore na ebe seaparo sa hae sa botjhaba se loketse ho aparwa ka tsatsi la ho keteka botjhaba bo fapaneng. Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere seaparo sa pagne sa kgale mme a thusa Oliver ho se aparwa. O ile a bolella Oliver hore o shebahala a loketse ho bapala sekupu sa hae. Oliver o ile a boha seaparo sa hae seiponeng mme a bososela. O ne a bososela hobane o ne a le motlotlo ka seaparo sa hae. Empa pososelo e neng e le sefahlehong sa hae e ile ya nyamela kapele. O ne a ngongorehiswa ke hore ho ka ba le motho ya reng ke motswantle. Monghadi Buyoya o ile a re ha ho ka ba le motho a reng jwalo. A mmolelle hore Afrika Borwa ke ya rona kaofela.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Oliver o ne a ikutlwa jwang? Oliver o ne a ikutlwa a _____.2. Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere eng? Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere _____.3. Oliver o ne a ikutlwa jwang ha a apere seaparo sa hae sa botjhaba? Oliver o ne a ikutlwa a le _____.4. Ke eng e neng e ngongorehisa Oliver? Oliver o ne a ngongorehiswa ke hore ho ka ba le motho a _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. oliver o ne a ngonogrehile2. o ile a bososela ha a bhoa seaparo sa hae seiponeng3. Borwa ke rona Afrika ya kaofela.




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhodisano	
		seshweshwe	shwa	shwele	shweshwe	
	BALA	Dihlopha tsa bolo ya maoto tsa dikolo tsa motse wa heso di ne di kenetse ditlhodisano. E ne e le ditlhodisano tse pakeng tsa dihlopha tse nne tse ka sehloohong. Sekolo sa rona se ile sa hapa kgau ya tlholo. Ke makgetlo a mangata sekolo sa rona se nka kgau ditlhodisanong tsena. Re ne re thabile, re keteka ebile re apere diaparo tsa mmala wa sekolo sa rona. Ho ne ho le monate e le ruri.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. dihlopha tsa bolo ya maoto di ne di kenetse ditlhodisano 2. sekolo sa rona se ile sa hapa kgau ya thlool 3. ho ne ho le monate e le ruri

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	ntlhalosetsa	ntlhoya	mantlha	ntlhodisa	
		ntlhopha	ntlha	ntlhaba	ntlhoile	
	BALA	Trevor o re Oliver se sera. Ke ile ka re Trevor a ntlhalosetse hore hobaneng a re Oliver ke sera sa hae. O ile a re a ka se kgone ho ntlhalosetsa ha ke na utlwisisa. Ke ile ka re ho Trevor ke tla lo ipotsetsa Oliver ka bonna hobane yena o hloleha ho ntlhalosetsa. Trevor o ile a re ho nna ha ke batla a ntlhoye ke tla lo botsa Oliver.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Trevor o re ke mang sera sa hae? Trevor o re _____ ke sera sa hae. Ke ile ka re Trevor a etse eng? Ke ile ka re Trevor a _____ hobaneng a re Oliver ke sera. Trevor o ile a re o tla etsa eng ha nka lo botsa Oliver? O ile a re o tla _____.
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntlhoya Ngola potso ka: ntlhoile</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	qhwaela	qhwaolla	qhwetse	leqhwa	
		seqhwala	nqhwaela	nqhwedisa	qhwela	
	BALA	<p>Ka Labohlano la beke e tlang re tlo keteka letsatsi la botjhaba. Nna ke tlo apara seaparo sa rona sa Basotho sa botjhaba. Ke tlo apara kobo ya Basotho ke be ke rwala katiba e bitswang modianyeho. Mme o re o tla reka sepele se bitswang qhobosha hore ke kgone ho tlo qhwaela kobo ka sona. Hoseng pele ke tsamaya ke tla kopa mme a nqhwaele nna ke tla kgona ho iqhwaolla ha ke fihla hae.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ka Labohlano la beke e tlang re tlo keteka eng? Re tlo keteka letsatsi la _____. Nna ke tlo apara seaparo sa botjhaba bofe? Ke tlo apara seaparo sa _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: seaparo Ngola potso ka: qhwaetse</p>

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Oliver

seaparo

keteka

botjhaba

apara



BITSA MODUMO

ntlhalosetsa

mantlha

ntlhaba

ntlhoya

qhwaela

qhwaetse

leqhwa

qhwela







BALA







Oliver o ne a ngongorehile. O ne a ipotsa hore na ebe seaparo sa hae sa botjhaba se loketse ho aparwa ka tsatsi la ho keteka botjhaba bo fapaneng. Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere seaparo sa pagne sa kgale mme a thusa Oliver ho se aparwa. O ile a bolella Oliver hore o shebahala a loketse ho bapala sekupu sa hae. Oliver o ile a boha seaparo sa hae seiponeng mme a bososela. O ne a bososela hobane o ne a le motlotlo ka seaparo sa hae. Empa pososelo e neng e le sefahlehong sa hae e ile ya nyamela kapele. O ne a ngongorehiswa ke hore ho ka ba le motho ya reng ke motswantle. Monghadi Buyoya o ile a re ha ho ka ba le motho a reng jwalo. A mmolelle hore Afrika Borwa ke ya rona kaofela.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Oliver o ne a ikutlwa jwang? Oliver o ne a ikutlwa a _____.2. Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere eng? Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere _____.3. Oliver o ne a ikutlwa jwang ha a apere seaparo sa hae sa botjhaba? Oliver o ne a ikutlwa a le _____.4. Ke eng e neng e ngongorehisa Oliver? Oliver o ne a ngongorehiswa ke hore ho ka ba le motho a _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. oliver o ne a ngonogrehile2. o ile a bososela ha a bhoa seaparo sa hae seiponeng3. Borwa ke rona Afrika ya kaofela.




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhodisano	
		seshweshwe	shwa	shwele	shweshwe	
	BALA	Dihlopha tsa bolo ya maoto tsa dikolo tsa motse wa heso di ne di kenetse ditlhodisano. E ne e le ditlhodisano tse pakeng tsa dihlopha tse nne tse ka sehloohong. Sekolo sa rona se ile sa hapa kgau ya tlholo. Ke makgetlo a mangata sekolo sa rona se nka kgau ditlhodisanong tsena. Re ne re thabile, re keteka ebile re apere diaparo tsa mmala wa sekolo sa rona. Ho ne ho le monate e le ruri.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. dihlopha tsa bolo ya maoto di ne di kenetse ditlhodisano 2. sekolo sa rona se ile sa hapa kgau ya thlool 3. ho ne ho le monate e le ruri

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	ntlhalosetsa	ntlhoya	mantlha	ntlhodisa	
		ntlhopha	ntlha	ntlhaba	ntlhoile	
	BALA	Trevor o re Oliver se sera. Ke ile ka re Trevor a ntlhalosetse hore hobaneng a re Oliver ke sera sa hae. O ile a re a ka se kgone ho ntlhalosetsa ha ke na utlwisisa. Ke ile ka re ho Trevor ke tla lo ipotsetsa Oliver ka bonna hobane yena o hloleha ho ntlhalosetsa. Trevor o ile a re ho nna ha ke batla a ntlhoye ke tla lo botsa Oliver.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Trevor o re ke mang sera sa hae? Trevor o re _____ ke sera sa hae. Ke ile ka re Trevor a etse eng? Ke ile ka re Trevor a _____ hobaneng a re Oliver ke sera. Trevor o ile a re o tla etsa eng ha nka lo botsa Oliver? O ile a re o tla _____.
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntlhoya Ngola potso ka: ntlhoile</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	qhwaela	qhwaolla	qhwetse	leqhwa	
		seqhwala	nqhwaela	nqhwedisa	qhwela	
	BALA	<p>Ka Labohlano la beke e tlang re tlo keteka letsatsi la botjhaba. Nna ke tlo apara seaparo sa rona sa Basotho sa botjhaba. Ke tlo apara kobo ya Basotho ke be ke rwala katiba e bitswang modianyeho. Mme o re o tla reka sepele se bitswang qhobosha hore ke kgone ho tlo qhwaela kobo ka sona. Hoseng pele ke tsamaya ke tla kopa mme a nqhwaele nna ke tla kgona ho iqhwaolla ha ke fihla hae.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ka Labohlano la beke e tlang re tlo keteka eng? Re tlo keteka letsatsi la _____. Nna ke tlo apara seaparo sa botjhaba bofe? Ke tlo apara seaparo sa _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: seaparo Ngola potso ka: qhwaetse</p>

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Oliver

seaparo

keteka

botjhaba

apara



BITSA MODUMO

ntlhalosetsa

mantlha

ntlhaba

ntlhoya

qhwaela

qhwaetse

leqhwa

qhwela







BALA







Oliver o ne a ngongorehile. O ne a ipotsa hore na ebe seaparo sa hae sa botjhaba se loketse ho aparwa ka tsatsi la ho keteka botjhaba bo fapaneng. Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere seaparo sa pagne sa kgale mme a thusa Oliver ho se aparwa. O ile a bolella Oliver hore o shebahala a loketse ho bapala sekupu sa hae. Oliver o ile a boha seaparo sa hae seiponeng mme a bososela. O ne a bososela hobane o ne a le motlotlo ka seaparo sa hae. Empa pososelo e neng e le sefahlehong sa hae e ile ya nyamela kapele. O ne a ngongorehiswa ke hore ho ka ba le motho ya reng ke motswantle. Monghadi Buyoya o ile a re ha ho ka ba le motho a reng jwalo. A mmolelle hore Afrika Borwa ke ya rona kaofela.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Oliver o ne a ikutlwa jwang? Oliver o ne a ikutlwa a _____.2. Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere eng? Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere _____.3. Oliver o ne a ikutlwa jwang ha a apere seaparo sa hae sa botjhaba? Oliver o ne a ikutlwa a le _____.4. Ke eng e neng e ngongorehisa Oliver? Oliver o ne a ngongorehiswa ke hore ho ka ba le motho a _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. oliver o ne a ngonogrehile2. o ile a bososela ha a bhoa seaparo sa hae seiponeng3. Borwa ke rona Afrika ya kaofela.




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhodisano	
		seshweshwe	shwa	shwele	shweshwe	
	BALA	Dihlopha tsa bolo ya maoto tsa dikolo tsa motse wa heso di ne di kenetse ditlhodisano. E ne e le ditlhodisano tse pakeng tsa dihlopha tse nne tse ka sehloohong. Sekolo sa rona se ile sa hapa kgau ya tlholo. Ke makgetlo a mangata sekolo sa rona se nka kgau ditlhodisanong tsena. Re ne re thabile, re keteka ebile re apere diaparo tsa mmala wa sekolo sa rona. Ho ne ho le monate e le ruri.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. dihlopha tsa bolo ya maoto di ne di kenetse ditlhodisano 2. sekolo sa rona se ile sa hapa kgau ya thlool 3. ho ne ho le monate e le ruri

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	ntlhalosetsa	ntlhoya	mantlha	ntlhodisa	
		ntlhopha	ntlha	ntlhaba	ntlhoile	
	BALA	Trevor o re Oliver se sera. Ke ile ka re Trevor a ntlhalosetse hore hobaneng a re Oliver ke sera sa hae. O ile a re a ka se kgone ho ntlhalosetsa ha ke na utlwisisa. Ke ile ka re ho Trevor ke tla lo ipotsetsa Oliver ka bonna hobane yena o hloleha ho ntlhalosetsa. Trevor o ile a re ho nna ha ke batla a ntlhoye ke tla lo botsa Oliver.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Trevor o re ke mang sera sa hae? Trevor o re _____ ke sera sa hae. Ke ile ka re Trevor a etse eng? Ke ile ka re Trevor a _____ hobaneng a re Oliver ke sera. Trevor o ile a re o tla etsa eng ha nka lo botsa Oliver? O ile a re o tla _____.
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntlhoya</p> <p>Ngola potso ka: ntlhoile</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	qhwaela	qhwaolla	qhwetse	leqhwa	
		seqhwala	nqhwaela	nqhwedisa	qhwela	
	BALA	<p>Ka Labohlano la beke e tlang re tlo keteka letsatsi la botjhaba. Nna ke tlo apara seaparo sa rona sa Basotho sa botjhaba. Ke tlo apara kobo ya Basotho ke be ke rwala katiba e bitswang modianyeho. Mme o re o tla reka sepele se bitswang qhobosha hore ke kgone ho tlo qhwaela kobo ka sona. Hoseng pele ke tsamaya ke tla kopa mme a nqhwaele nna ke tla kgona ho iqhwaolla ha ke fihla hae.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ka Labohlano la beke e tlang re tlo keteka eng? Re tlo keteka letsatsi la _____. Nna ke tlo apara seaparo sa botjhaba bofe? Ke tlo apara seaparo sa _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.</p> <p>Ngola polelo ka: seaparo</p> <p>Ngola potso ka: qhwaetse</p>

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Oliver

seaparo

keteka

botjhaba

apara



BITSA MODUMO

ntlhalosetsa

mantlha

ntlhaba

ntlhoya

qhwaela

qhwaetse

leqhwa

qhwela







BALA







Oliver o ne a ngongorehile. O ne a ipotsa hore na ebe seaparo sa hae sa botjhaba se loketse ho aparwa ka tsatsi la ho keteka botjhaba bo fapaneng. Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere seaparo sa pagne sa kgale mme a thusa Oliver ho se aparwa. O ile a bolella Oliver hore o shebahala a loketse ho bapala sekupu sa hae. Oliver o ile a boha seaparo sa hae seiponeng mme a bososela. O ne a bososela hobane o ne a le motlotlo ka seaparo sa hae. Empa pososelo e neng e le sefahlehong sa hae e ile ya nyamela kapele. O ne a ngongorehiswa ke hore ho ka ba le motho ya reng ke motswantle. Monghadi Buyoya o ile a re ha ho ka ba le motho a reng jwalo. A mmolelle hore Afrika Borwa ke ya rona kaofela.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Oliver o ne a ikutlwa jwang? Oliver o ne a ikutlwa a _____.2. Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere eng? Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere _____.3. Oliver o ne a ikutlwa jwang ha a apere seaparo sa hae sa botjhaba? Oliver o ne a ikutlwa a le _____.4. Ke eng e neng e ngongorehisa Oliver? Oliver o ne a ngongorehiswa ke hore ho ka ba le motho a _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. oliver o ne a ngonogrehile2. o ile a bososela ha a bhoa seaparo sa hae seiponeng3. Borwa ke rona Afrika ya kaofela.




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhodisano	
		seshweshwe	shwa	shwele	shweshwe	
	BALA	Dihlopha tsa bolo ya maoto tsa dikolo tsa motse wa heso di ne di kenetse ditlhodisano. E ne e le ditlhodisano tse pakeng tsa dihlopha tse nne tse ka sehloohong. Sekolo sa rona se ile sa hapa kgau ya tlholo. Ke makgetlo a mangata sekolo sa rona se nka kgau ditlhodisanong tsena. Re ne re thabile, re keteka ebile re apere diaparo tsa mmala wa sekolo sa rona. Ho ne ho le monate e le ruri.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. dihlopha tsa bolo ya maoto di ne di kenetse ditlhodisano 2. sekolo sa rona se ile sa hapa kgau ya thlool 3. ho ne ho le monate e le ruri

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	ntlhalosetsa	ntlhoya	mantlha	ntlhodisa	
		ntlhopha	ntlha	ntlhaba	ntlhoile	
	BALA	Trevor o re Oliver se sera. Ke ile ka re Trevor a ntlhalosetse hore hobaneng a re Oliver ke sera sa hae. O ile a re a ka se kgone ho ntlhalosetsa ha ke na utlwisisa. Ke ile ka re ho Trevor ke tla lo ipotsetsa Oliver ka bonna hobane yena o hloleha ho ntlhalosetsa. Trevor o ile a re ho nna ha ke batla a ntlhoye ke tla lo botsa Oliver.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Trevor o re ke mang sera sa hae? Trevor o re _____ ke sera sa hae. Ke ile ka re Trevor a etse eng? Ke ile ka re Trevor a _____ hobaneng a re Oliver ke sera. Trevor o ile a re o tla etsa eng ha nka lo botsa Oliver? O ile a re o tla _____.
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntlhoya</p> <p>Ngola potso ka: ntlhoile</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	qhwaela	qhwaolla	qhwetse	leqhwa	
		seqhwala	nqhwaela	nqhwedisa	qhwela	
	BALA	<p>Ka Labohlano la beke e tlang re tlo keteka letsatsi la botjhaba. Nna ke tlo apara seaparo sa rona sa Basotho sa botjhaba. Ke tlo apara kobo ya Basotho ke be ke rwala katiba e bitswang modianyeho. Mme o re o tla reka sepele se bitswang qhobosha hore ke kgone ho tlo qhwaela kobo ka sona. Hoseng pele ke tsamaya ke tla kopa mme a nqhwaele nna ke tla kgona ho iqhwaolla ha ke fihla hae.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ka Labohlano la beke e tlang re tlo keteka eng? Re tlo keteka letsatsi la _____. Nna ke tlo apara seaparo sa botjhaba bofe? Ke tlo apara seaparo sa _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.</p> <p>Ngola polelo ka: seaparo</p> <p>Ngola potso ka: qhwaetse</p>

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Oliver

seaparo

keteka

botjhaba

apara



BITSA MODUMO

ntlhalosetsa

mantlha

ntlhaba

ntlhoya

qhwaela

qhwaetse

leqhwa

qhwela







BALA







Oliver o ne a ngongorehile. O ne a ipotsa hore na ebe seaparo sa hae sa botjhaba se loketse ho aparwa ka tsatsi la ho keteka botjhaba bo fapaneng. Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere seaparo sa pagne sa kgale mme a thusa Oliver ho se aparwa. O ile a bolella Oliver hore o shebahala a loketse ho bapala sekupu sa hae. Oliver o ile a boha seaparo sa hae seiponeng mme a bososela. O ne a bososela hobane o ne a le motlotlo ka seaparo sa hae. Empa pososelo e neng e le sefahlehong sa hae e ile ya nyamela kapele. O ne a ngongorehiswa ke hore ho ka ba le motho ya reng ke motswantle. Monghadi Buyoya o ile a re ha ho ka ba le motho a reng jwalo. A mmolelle hore Afrika Borwa ke ya rona kaofela.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Oliver o ne a ikutlwa jwang? Oliver o ne a ikutlwa a _____.2. Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere eng? Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere _____.3. Oliver o ne a ikutlwa jwang ha a apere seaparo sa hae sa botjhaba? Oliver o ne a ikutlwa a le _____.4. Ke eng e neng e ngongorehisa Oliver? Oliver o ne a ngongorehiswa ke hore ho ka ba le motho a _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. oliver o ne a ngonogrehile2. o ile a bososela ha a bhoa seaparo sa hae seiponeng3. Borwa ke rona Afrika ya kaofela.




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhodisano	
		seshweshwe	shwa	shwele	shweshwe	
	BALA	Dihlopha tsa bolo ya maoto tsa dikolo tsa motse wa heso di ne di kenetse ditlhodisano. E ne e le ditlhodisano tse pakeng tsa dihlopha tse nne tse ka sehloohong. Sekolo sa rona se ile sa hapa kgau ya tlholo. Ke makgetlo a mangata sekolo sa rona se nka kgau ditlhodisanong tsena. Re ne re thabile, re keteka ebile re apere diaparo tsa mmala wa sekolo sa rona. Ho ne ho le monate e le ruri.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. dihlopha tsa bolo ya maoto di ne di kenetse ditlhodisano 2. sekolo sa rona se ile sa hapa kgau ya thlool 3. ho ne ho le monate e le ruri

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	ntlhalosetsa	ntlhoya	mantlha	ntlhodisa	
		ntlhopha	ntlha	ntlhaba	ntlhoile	
	BALA	Trevor o re Oliver se sera. Ke ile ka re Trevor a ntlhalosetse hore hobaneng a re Oliver ke sera sa hae. O ile a re a ka se kgone ho ntlhalosetsa ha ke na utlwisisa. Ke ile ka re ho Trevor ke tla lo ipotsetsa Oliver ka bonna hobane yena o hloleha ho ntlhalosetsa. Trevor o ile a re ho nna ha ke batla a ntlhoye ke tla lo botsa Oliver.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Trevor o re ke mang sera sa hae? Trevor o re _____ ke sera sa hae. Ke ile ka re Trevor a etse eng? Ke ile ka re Trevor a _____ hobaneng a re Oliver ke sera. Trevor o ile a re o tla etsa eng ha nka lo botsa Oliver? O ile a re o tla _____.
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntlhoya Ngola potso ka: ntlhoile</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	qhwaela	qhwaolla	qhwetse	leqhwa	
		seqhwala	nqhwaela	nqhwedisa	qhwela	
	BALA	<p>Ka Labohlano la beke e tlang re tlo keteka letsatsi la botjhaba. Nna ke tlo apara seaparo sa rona sa Basotho sa botjhaba. Ke tlo apara kobo ya Basotho ke be ke rwala katiba e bitswang modianyeho. Mme o re o tla reka sepele se bitswang qhobosha hore ke kgone ho tlo qhwaela kobo ka sona. Hoseng pele ke tsamaya ke tla kopa mme a nqhwaele nna ke tla kgona ho iqhwaolla ha ke fihla hae.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ka Labohlano la beke e tlang re tlo keteka eng? Re tlo keteka letsatsi la _____. Nna ke tlo apara seaparo sa botjhaba bofe? Ke tlo apara seaparo sa _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: seaparo Ngola potso ka: qhwaetse</p>

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Oliver

seaparo

keteka

botjhaba

apara



BITSA MODUMO

ntlhalosetsa

mantlha

ntlhaba

ntlhoya

qhwaela

qhwaetse

leqhwa

qhwela







BALA







Oliver o ne a ngongorehile. O ne a ipotsa hore na ebe seaparo sa hae sa botjhaba se loketse ho aparwa ka tsatsi la ho keteka botjhaba bo fapaneng. Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere seaparo sa pagne sa kgale mme a thusa Oliver ho se aparwa. O ile a bolella Oliver hore o shebahala a loketse ho bapala sekupu sa hae. Oliver o ile a boha seaparo sa hae seiponeng mme a bososela. O ne a bososela hobane o ne a le motlotlo ka seaparo sa hae. Empa pososelo e neng e le sefahlehong sa hae e ile ya nyamela kapele. O ne a ngongorehiswa ke hore ho ka ba le motho ya reng ke motswantle. Monghadi Buyoya o ile a re ha ho ka ba le motho a reng jwalo. A mmolelle hore Afrika Borwa ke ya rona kaofela.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Oliver o ne a ikutlwa jwang? Oliver o ne a ikutlwa a _____.2. Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere eng? Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere _____.3. Oliver o ne a ikutlwa jwang ha a apere seaparo sa hae sa botjhaba? Oliver o ne a ikutlwa a le _____.4. Ke eng e neng e ngongorehisa Oliver? Oliver o ne a ngongorehiswa ke hore ho ka ba le motho a _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. oliver o ne a ngonogrehile2. o ile a bososela ha a bhoa seaparo sa hae seiponeng3. Borwa ke rona Afrika ya kaofela.




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhodisano	
		seshweshwe	shwa	shwele	shweshwe	
	BALA	Dihlopha tsa bolo ya maoto tsa dikolo tsa motse wa heso di ne di kenetse ditlhodisano. E ne e le ditlhodisano tse pakeng tsa dihlopha tse nne tse ka sehloohong. Sekolo sa rona se ile sa hapa kgau ya tlholo. Ke makgetlo a mangata sekolo sa rona se nka kgau ditlhodisanong tsena. Re ne re thabile, re keteka ebile re apere diaparo tsa mmala wa sekolo sa rona. Ho ne ho le monate e le ruri.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. dihlopha tsa bolo ya maoto di ne di kenetse ditlhodisano 2. sekolo sa rona se ile sa hapa kgau ya thlool 3. ho ne ho le monate e le ruri

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	ntlhalosetsa	ntlhoya	mantlha	ntlhodisa	
		ntlhopha	ntlha	ntlhaba	ntlhoile	
	BALA	Trevor o re Oliver se sera. Ke ile ka re Trevor a ntlhalosetse hore hobaneng a re Oliver ke sera sa hae. O ile a re a ka se kgone ho ntlhalosetsa ha ke na utlwisisa. Ke ile ka re ho Trevor ke tla lo ipotsetsa Oliver ka bonna hobane yena o hloleha ho ntlhalosetsa. Trevor o ile a re ho nna ha ke batla a ntlhoye ke tla lo botsa Oliver.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Trevor o re ke mang sera sa hae? Trevor o re _____ ke sera sa hae. Ke ile ka re Trevor a etse eng? Ke ile ka re Trevor a _____ hobaneng a re Oliver ke sera. Trevor o ile a re o tla etsa eng ha nka lo botsa Oliver? O ile a re o tla _____.
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntlhoya</p> <p>Ngola potso ka: ntlhoile</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	qhwaela	qhwaolla	qhwetse	leqhwa	
		seqhwala	nqhwaela	nqhwedisa	qhwela	
	BALA	<p>Ka Labohlano la beke e tlang re tlo keteka letsatsi la botjhaba. Nna ke tlo apara seaparo sa rona sa Basotho sa botjhaba. Ke tlo apara kobo ya Basotho ke be ke rwala katiba e bitswang modianyeho. Mme o re o tla reka sepele se bitswang qhobosha hore ke kgone ho tlo qhwaela kobo ka sona. Hoseng pele ke tsamaya ke tla kopa mme a nqhwaele nna ke tla kgona ho iqhwaolla ha ke fihla hae.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ka Labohlano la beke e tlang re tlo keteka eng? Re tlo keteka letsatsi la _____. Nna ke tlo apara seaparo sa botjhaba bofe? Ke tlo apara seaparo sa _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.</p> <p>Ngola polelo ka: seaparo</p> <p>Ngola potso ka: qhwaetse</p>

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Oliver

seaparo

keteka

botjhaba

apara



BITSA MODUMO

ntlhalosetsa

mantlha

ntlhaba

ntlhoya

qhwaela

qhwaetse

leqhwa

qhwela







BALA







Oliver o ne a ngongorehile. O ne a ipotsa hore na ebe seaparo sa hae sa botjhaba se loketse ho aparwa ka tsatsi la ho keteka botjhaba bo fapaneng. Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere seaparo sa pagne sa kgale mme a thusa Oliver ho se aparwa. O ile a bolella Oliver hore o shebahala a loketse ho bapala sekupu sa hae. Oliver o ile a boha seaparo sa hae seiponeng mme a bososela. O ne a bososela hobane o ne a le motlotlo ka seaparo sa hae. Empa pososelo e neng e le sefahlehong sa hae e ile ya nyamela kapele. O ne a ngongorehiswa ke hore ho ka ba le motho ya reng ke motswantle. Monghadi Buyoya o ile a re ha ho ka ba le motho a reng jwalo. A mmolelle hore Afrika Borwa ke ya rona kaofela.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Oliver o ne a ikutlwa jwang? Oliver o ne a ikutlwa a _____.2. Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere eng? Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere _____.3. Oliver o ne a ikutlwa jwang ha a apere seaparo sa hae sa botjhaba? Oliver o ne a ikutlwa a le _____.4. Ke eng e neng e ngongorehisa Oliver? Oliver o ne a ngongorehiswa ke hore ho ka ba le motho a _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. oliver o ne a ngonogrehile2. o ile a bososela ha a bhoa seaparo sa hae seiponeng3. Borwa ke rona Afrika ya kaofela.




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 10





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhodisano	
		seshweshwe	shwa	shwele	shweshwe	
	BALA	Dihlopha tsa bolo ya maoto tsa dikolo tsa motse wa heso di ne di kenetse ditlhodisano. E ne e le ditlhodisano tse pakeng tsa dihlopha tse nne tse ka sehloohong. Sekolo sa rona se ile sa hapa kgau ya tlholo. Ke makgetlo a mangata sekolo sa rona se nka kgau ditlhodisanong tsena. Re ne re thabile, re keteka ebile re apere diaparo tsa mmala wa sekolo sa rona. Ho ne ho le monate e le ruri.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. dihlopha tsa bolo ya maoto di ne di kenetse ditlhodisano 2. sekolo sa rona se ile sa hapa kgau ya thlool 3. ho ne ho le monate e le ruri				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	ntlhalosetsa	ntlhoya	mantlha	ntlhodisa	
		ntlhopha	ntlha	ntlhaba	ntlhoile	
	BALA	Trevor o re Oliver se sera. Ke ile ka re Trevor a ntlhalosetse hore hobaneng a re Oliver ke sera sa hae. O ile a re a ka se kgone ho ntlhalosetsa ha ke na utlwisisa. Ke ile ka re ho Trevor ke tla lo ipotsetsa Oliver ka bonna hobane yena o hloleha ho ntlhalosetsa. Trevor o ile a re ho nna ha ke batla a ntlhoye ke tla lo botsa Oliver.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Trevor o re ke mang sera sa hae? Trevor o re _____ ke sera sa hae. Ke ile ka re Trevor a etse eng? Ke ile ka re Trevor a _____ hobaneng a re Oliver ke sera. Trevor o ile a re o tla etsa eng ha nka lo botsa Oliver? O ile a re o tla _____.
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntlhoya Ngola potso ka: ntlhoile</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	qhwaela	qhwaolla	qhwetse	leqhwa	
		seqhwala	nqhwaela	nqhwedisa	qhwela	
	BALA	<p>Ka Labohlano la beke e tlang re tlo keteka letsatsi la botjhaba. Nna ke tlo apara seaparo sa rona sa Basotho sa botjhaba. Ke tlo apara kobo ya Basotho ke be ke rwala katiba e bitswang modianyeho. Mme o re o tla reka sepele se bitswang qhobosha hore ke kgone ho tlo qhwaela kobo ka sona. Hoseng pele ke tsamaya ke tla kopa mme a nqhwaele nna ke tla kgona ho iqhwaolla ha ke fihla hae.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ka Labohlano la beke e tlang re tlo keteka eng? Re tlo keteka letsatsi la _____. Nna ke tlo apara seaparo sa botjhaba bofe? Ke tlo apara seaparo sa _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: seaparo Ngola potso ka: qhwaetse</p>

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Oliver

seaparo

keteka

botjhaba

apara



BITSA MODUMO

ntlhalosetsa

mantlha

ntlhaba

ntlhoya

qhwaela

qhwaetse

leqhwa

qhwela







BALA







Oliver o ne a ngongorehile. O ne a ipotsa hore na ebe seaparo sa hae sa botjhaba se loketse ho aparwa ka tsatsi la ho keteka botjhaba bo fapaneng. Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere seaparo sa pagne sa kgale mme a thusa Oliver ho se aparwa. O ile a bolella Oliver hore o shebahala a loketse ho bapala sekupu sa hae. Oliver o ile a boha seaparo sa hae seiponeng mme a bososela. O ne a bososela hobane o ne a le motlotlo ka seaparo sa hae. Empa pososelo e neng e le sefahlehong sa hae e ile ya nyamela kapele. O ne a ngongorehiswa ke hore ho ka ba le motho ya reng ke motswantle. Monghadi Buyoya o ile a re ha ho ka ba le motho a reng jwalo. A mmolelle hore Afrika Borwa ke ya rona kaofela.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Oliver o ne a ikutlwa jwang? Oliver o ne a ikutlwa a _____.2. Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere eng? Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere _____.3. Oliver o ne a ikutlwa jwang ha a apere seaparo sa hae sa botjhaba? Oliver o ne a ikutlwa a le _____.4. Ke eng e neng e ngongorehisa Oliver? Oliver o ne a ngongorehiswa ke hore ho ka ba le motho a _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. oliver o ne a ngonogrehile2. o ile a bososela ha a bhoa seaparo sa hae seiponeng3. Borwa ke rona Afrika ya kaofela.




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 10





KEREITI 3 KOTARA 3

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhodisano	
		seshweshwe	shwa	shwele	shweshwe	
	BALA	<p>Dihlopha tsa bolo ya maoto tsa dikolo tsa motse wa heso di ne di kenetse ditlhodisano. E ne e le ditlhodisano tse pakeng tsa dihlopha tse nne tse ka sehloohong. Sekolo sa rona se ile sa hapa kgau ya tlholo. Ke makgetlo a mangata sekolo sa rona se nka kgau ditlhodisanong tsena. Re ne re thabile, re keteka ebile re apere diaparo tsa mmala wa sekolo sa rona. Ho ne ho le monate e le ruri.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> dihlopha tsa bolo ya maoto di ne di kenetse ditlhodisano sekolo sa rona se ile sa hapa kgau ya thlool ho ne ho le monate e le ruri 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	ntlhalosetsa	ntlhoya	mantlha	ntlhodisa	
		ntlhopha	ntlha	ntlhaba	ntlhoile	
	BALA	<p>Trevor o re Oliver se sera. Ke ile ka re Trevor a ntlhalosetse hore hobaneng a re Oliver ke sera sa hae. O ile a re a ka se kgone ho ntlhalosetsa ha ke na utlwisisa. Ke ile ka re ho Trevor ke tla lo ipotsetsa Oliver ka bonna hobane yena o hloleha ho ntlhalosetsa. Trevor o ile a re ho nna ha ke batla a ntlhoye ke tla lo botsa Oliver.</p>				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Trevor o re ke mang sera sa hae? Trevor o re _____ ke sera sa hae. Ke ile ka re Trevor a etse eng? Ke ile ka re Trevor a _____ hobaneng a re Oliver ke sera. Trevor o ile a re o tla etsa eng ha nka lo botsa Oliver? O ile a re o tla _____.
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	Ngola polelo ka: ntlhoya Ngola potso ka: ntlhoile

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	qhwaela	qhwaolla	qhwetse	leqhwa	
		seqhwala	nqhwaela	nqhwedisa	qhwela	
	BALA	Ka Labohlano la beke e tlang re tlo keteka letsatsi la botjhaba. Nna ke tlo apara seaparo sa rona sa Basotho sa botjhaba. Ke tlo apara kobo ya Basotho ke be ke rwala katiba e bitswang modianyeho. Mme o re o tla reka sepele se bitswang qhobosha hore ke kgone ho tlo qhwaela kobo ka sona. Hoseng pele ke tsamaya ke tla kopa mme a nqhwaele nna ke tla kgona ho iqhwaolla ha ke fihla hae.				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ka Labohlano la beke e tlang re tlo keteka eng? Re tlo keteka letsatsi la _____. Nna ke tlo apara seaparo sa botjhaba bofe? Ke tlo apara seaparo sa _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: seaparo Ngola potso ka: qhwaetse

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Oliver

seaparo

keteka

botjhaba

apara



BITSA MODUMO

ntlhalosetsa

mantlha

ntlhaba

ntlhoya

qhwaela

qhwaetse

leqhwa

qhwela







BALA







Oliver o ne a ngongorehile. O ne a ipotsa hore na ebe seaparo sa hae sa botjhaba se loketse ho aparwa ka tsatsi la ho keteka botjhaba bo fapaneng. Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere seaparo sa pagne sa kgale mme a thusa Oliver ho se aparwa. O ile a bolella Oliver hore o shebahala a loketse ho bapala sekupu sa hae. Oliver o ile a boha seaparo sa hae seiponeng mme a bososela. O ne a bososela hobane o ne a le motlotlo ka seaparo sa hae. Empa pososelo e neng e le sefahlehong sa hae e ile ya nyamela kapele. O ne a ngongorehiswa ke hore ho ka ba le motho ya reng ke motswantle. Monghadi Buyoya o ile a re ha ho ka ba le motho a reng jwalo. A mmolelle hore Afrika Borwa ke ya rona kaofela.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Oliver o ne a ikutlwa jwang? Oliver o ne a ikutlwa a _____.2. Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere eng? Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere _____.3. Oliver o ne a ikutlwa jwang ha a apere seaparo sa hae sa botjhaba? Oliver o ne a ikutlwa a le _____.4. Ke eng e neng e ngongorehisa Oliver? Oliver o ne a ngongorehiswa ke hore ho ka ba le motho a _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. oliver o ne a ngonogrehile2. o ile a bososela ha a bhoa seaparo sa hae seiponeng3. Borwa ke rona Afrika ya kaofela.




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	tlhapa	tlhapi	tlholo	tlhodisano	
		seshweshwe	shwa	shwele	shweshwe	
	BALA	Dihlopha tsa bolo ya maoto tsa dikolo tsa motse wa heso di ne di kenetse ditlhodisano. E ne e le ditlhodisano tse pakeng tsa dihlopha tse nne tse ka sehloohong. Sekolo sa rona se ile sa hapa kgau ya tlholo. Ke makgetlo a mangata sekolo sa rona se nka kgau ditlhodisanong tsena. Re ne re thabile, re keteka ebile re apere diaparo tsa mmala wa sekolo sa rona. Ho ne ho le monate e le ruri.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi wa l.
	NGOLA	Ngola dipolelo tsena bukeng ya hao o lokisitse diphoso. 1. dihlopha tsa bolo ya maoto di ne di kenetse ditlhodisano 2. sekolo sa rona se ile sa hapa kgau ya thlool 3. ho ne ho le monate e le ruri

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	ntlhalosetsa	ntlhoya	mantlha	ntlhodisa	
		ntlhopha	ntlha	ntlhaba	ntlhoile	
	BALA	Trevor o re Oliver se sera. Ke ile ka re Trevor a ntlhalosetse hore hobaneng a re Oliver ke sera sa hae. O ile a re a ka se kgone ho ntlhalosetsa ha ke na utlwisisa. Ke ile ka re ho Trevor ke tla lo ipotsetsa Oliver ka bonna hobane yena o hloleha ho ntlhalosetsa. Trevor o ile a re ho nna ha ke batla a ntlhoye ke tla lo botsa Oliver.				

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Trevor o re ke mang sera sa hae? Trevor o re _____ ke sera sa hae. Ke ile ka re Trevor a etse eng? Ke ile ka re Trevor a _____ hobaneng a re Oliver ke sera. Trevor o ile a re o tla etsa eng ha nka lo botsa Oliver? O ile a re o tla _____.
--	--------------	---







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: ntlhoya Ngola potso ka: ntlhoile</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Oliver	seaparo	keteka	botjhaba	apara
	BITSA MODUMO	qhwaela	qhwaolla	qhwetse	leqhwa	
		seqhwala	nqhwaela	nqhwedisa	qhwela	
	BALA	<p>Ka Labohlano la beke e tlang re tlo keteka letsatsi la botjhaba. Nna ke tlo apara seaparo sa rona sa Basotho sa botjhaba. Ke tlo apara kobo ya Basotho ke be ke rwala katiba e bitswang modianyeho. Mme o re o tla reka sepele se bitswang qhobosha hore ke kgone ho tlo qhwaela kobo ka sona. Hoseng pele ke tsamaya ke tla kopa mme a nqhwaele nna ke tla kgona ho iqhwaolla ha ke fihla hae.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ka Labohlano la beke e tlang re tlo keteka eng? Re tlo keteka letsatsi la _____. Nna ke tlo apara seaparo sa botjhaba bofe? Ke tlo apara seaparo sa _____. Ngola maetsi a mabedi ho tswa paleng? a) _____ b) _____ 				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Ngola polelo ka: seaparo Ngola potso ka: qhwaetse</p>

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Oliver

seaparo

keteka

botjhaba

apara



BITSA MODUMO

ntlhalosetsa

mantlha

ntlhaba

ntlhoya

qhwaela

qhwaetse

leqhwa

qhwela







BALA







Oliver o ne a ngongorehile. O ne a ipotsa hore na ebe seaparo sa hae sa botjhaba se loketse ho aparwa ka tsatsi la ho keteka botjhaba bo fapaneng. Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere seaparo sa pagne sa kgale mme a thusa Oliver ho se aparwa. O ile a bolella Oliver hore o shebahala a loketse ho bapala sekupu sa hae. Oliver o ile a boha seaparo sa hae seiponeng mme a bososela. O ne a bososela hobane o ne a le motlotlo ka seaparo sa hae. Empa pososelo e neng e le sefahlehong sa hae e ile ya nyamela kapele. O ne a ngongorehiswa ke hore ho ka ba le motho ya reng ke motswantle. Monghadi Buyoya o ile a re ha ho ka ba le motho a reng jwalo. A mmolelle hore Afrika Borwa ke ya rona kaofela.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. Oliver o ne a ikutlwa jwang? Oliver o ne a ikutlwa a _____.2. Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere eng? Ntate wa hae o ile a hlaha a tshwere _____.3. Oliver o ne a ikutlwa jwang ha a apere seaparo sa hae sa botjhaba? Oliver o ne a ikutlwa a le _____.4. Ke eng e neng e ngongorehisa Oliver? Oliver o ne a ngongorehiswa ke hore ho ka ba le motho a _____.5. Ngola mabitso a mararo ho tswa paleng. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. oliver o ne a ngonogrehile2. o ile a bososela ha a bhoa seaparo sa hae seiponeng3. Borwa ke rona Afrika ya kaofela.